

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za deseti razred više srednje škole

Priština, septembar 2003.

Glavni urednik:

Isuf Zeneli

Urednici:

Xhavit Rexhaj

Ramush Lekaj

Bajram Shatri

Lektura i korektura:

Suada Džogovi



UNMIK



**INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SEL GOVERNMENT
PRIVREMENE SAMOUPRAVNE INSTITUCIJE**

QEVERIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

**MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE & TECHNOLOGY
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I TEHNOLOGIJU**

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO

**PREDMET: PRIMJENA PLANA I PROGRAMA ZA DESETI RAZRED
BR: MONT 53/01B/2003.
DATUM: 15. avgust 2003.**

U saglasnosti sa lantom 6.1 paragrafa (b), kao i lana 7.1 Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i u saglasnosti sa Pravilnikom 2001/19 od 13. septembra 2001. o izvršnim organima privremenih institucija samouprave Kosova, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izdaje ovo Administrativno uputstvo.

lan 1.


1.1 Cilj Administrativnog uputstva je primjena nastavnog Plana i programa za deseti razred, kao rezultat prestrukturiranja u obrazovanju.

lan 2.

- 2.1 Nastavni plan i program za deseti razred priložen je Administrativnom uputstvu.

lan 3.

- 3.1 Nastavni Plan i program za deseti razred stupa na snagu u školskoj 2003/2004. godini.
- 3.2 Primjenom Plana i programa za deseti razred stupaju van snage dosadašnji planovi i programi za deseti razred osnovne škole.
- 3.3 Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sa 15. avgustom 2003. god.



Mr. Rexhep Osmani, ministar

SADRŽAJ

Administrativno uputstvo, 3

UPUTSTVA ZA PRIMJENU NASTAVNIH PLANOVA, 7

- I Uvod, 7
- II Ciljevi, 8
- III Opšti objektivi, 10
- IV Vrednovanje, 11
- V Metodološka uputstva, 14
- VI Nastavna sredstva, 15
- VII Nastavni plan predmeta, 15
- VIII Organizacija nastavnog procesa, 17

JEZICI I KOMUNIKACIJA

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, 21
ENGLESKI JEZIK, 41
FRANCUSKI JEZIK, 52
NJEMAČKI JEZIK, 66
LATINSKI JEZIK, 86

MATEMATIKA, 95

PRIRODNE NAUKE

BIOLOGIJA, 133
FIZIKA, 172
HEMIJA, 221
GEOGRAFIJA, 247

DRUŠTVENE NAUKE

GRA ANSKO VASPITANJE, 277
HISTORIJA, 288

UMJETNOST

MUZIKA UMJETNOST, 327
LIKOVNA UMJETNOST, 338

TEHNOLOGIJA

TEHNOLOGIJA I TIK, 347
TJELESNI ODGOJ I SPORT, 359

UPUTSTVA ZA PRIMJENU NASTAVNIH PLANOVA

I. UVOD

Obrazovanje je u svako vrijeme predstavljalo i danas predstavlja polje koje vodi društvenom, političkom i ekonomskom razvoju različitih zemalja pa i Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po međunarodnim standardima, započetu poslije završetka rata, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) sada realizuje preduzimajući svestrane i praktične korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu od historijskog značaja za razvijanje i napredovanje kosovskog društva, MONT teži ka promjeni gledišta u procesu razvijanja i nasti sa jasnom vizijom za njegovu budućnost i njegovo mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovskog društva u političkim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, naučnom i tehnološkom razvoju, kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj nastavnog plana i programa zasniva se na osnovi jedne naučne procedure, kako po obliku, metodološkom pristupu, organizaciji i predmetskom sadržaju tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Glavni principi rada profesionalnih grupa bili su stalno u toku najnovijih razvoja u obrazovanju i u konsultaciji sa međunarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji je izrađen na dugoročnoj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekoliko zemalja.

Proses je se odvijati u određenim fazama na sva tri nivoa školovanja (prvi nivo I-V, drugi nivo VI-IX, treći nivo X-XII ili XII). U prvoj fazi (2003) uređeni su predmetni planovi i programi za X razred.

Tokom razvoja nastavnih planova i programa za X razred posebna pažnja je posvećena njegovanju pozitivnog stava prema učenju, podsticanju učenika da se angažuju opravdanim na imenu u ispunjavanju školskih zahtjeva, razvoju vještina iz svakodnevnog života, vrijednosti, stavova i ponašanja.

Oni se u desetom razredu i tokom cijelokupnog višeg srednjeg škоловanja postavljaju pred akademska znanja, naučne osnove i razlike kulturne sfere.

II. CILJEVI

Cilj nastavnog Plana i programa za deseti razred je:

- obezbjeđivanje povoljnih uslova za intelektualni, estetski, fizički, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika;
- obezbjeđivanje orijentisanja i pomoći u realizaciji njihovih likovnih interesa i ispunjavanja aspiracija preko učenja;
- konsolidacija znanja, povećanje, orijentisanje obdarenosti i sposobnosti za građenje njihove budućnosti;
- omogućavanje korišćenja raznih izvora za obezbjeđivanje i obradu informacija, kao i za razvoj kritičkog pristupa prema informacijama i injenicama koje se nude;
- podsticanje učenika za preduzimanje inicijativa i nezavisnih djelatnosti u porodici, okruženju i širem, poštovanje i osnovna pravila ponašanja u grupi, u zavisnosti od različitih vrsta djelatnosti koje obavaljavaju;
- obdarene i talentovane učenike za profesiju pripremati i orijentisati sa pažnjom preko različitih načina učenja, uvažavajući i potrebe i njihova interesovanja za tržište rada kao i akademski i profesionalni razvoj.

Radna grupa za izradu planova i programa u skladu sa sadržajem programa formulisala je opštete ciljeve i specifičnosti za ostvarivanje ciljeva od kojih su jasno određeni očekivani rezultati na kraju desetog razreda.

III. OPŠTI CILJEVI

Radi oživotvorenja ciljeva ovog nastavnog plana i programa potrebni su rezultati u u enju koji mogu biti opšteg i specifičnog nivoa. Uvijek se prethodno postavljaju opšti rezultati u enja koji treba da su na potrebnom nivou opštosti i da se jasno razlikuju sa aspekta stepena komplikovanosti ili cjeline koju nastojimo postići.

Na osnovu cilja nastavnog Plana i programa za X razred MONT očekuje da, na završetku školske godine, učenici postignu ove opšte ciljeve:

A. Da razvijaju sljedeće stavove i vrijednosti:

- kritički odnos prema nastavnom predmetu,
- otvorenost,
- tolerantnost,
- poštovanje,
- dobrovoljnost.

B. Da zna:

- terminologiju,
- injenice,
- koncepte,
- načela,
- procedure i metode.

C. Da razumije:

- injenice i načela (da ih koristi u jednostavnim situacijama),
- sadržaj materijala,
- odnose uzrok-posljedica,
- obrazloženja metoda i postupaka.

D. Da u novonastaloj situaciji koristi:

- injenice i načela,
- postupke i metode,
- rješavanje problema.

E. Da analizira:

- raš lanjivanjem informacija,
- upore ivanjem injenica,
- odnose izmedju uzroka-posljedice,
- odnose doga aja u izabranom tekstu.

F. Da sintetizuje (složeno –kriti ko mišljenje):

- poznavanje bitnih i nebitnih informacija,
- razliku izme u injenice i mišljenja,
- koriste i na elu u rješavanju problema,
- interpretaciju ilustrovanih materijala,
- raspoznavanje pretpostavki.

Radi vrednovanja ispunjenosti ovih ciljeva treba da razvijamo adekvatne postupke i sredstva mjerena (v. Vrednovanje).

IV. VREDNOVANJE

Vrednovanje (ocjenjivanje) je proces posmatranja, sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju odre ivanja stepena do kojeg je u enik savladao nastavne ciljeve. U enike treba podsticati ka dostizanju ciljeva znanja (o ekivani rezultati) odre enog nastavnog programa i odre enog nivoa.

Ovaj proces se podsteti na osnovu na elu kao što su:

- odre ivanje cilja i vrijednosti procesa vrednovanja / ocjenjivanja;
- koriš enje odgovaraju ih instrumenata mjerena u skladu sa zadatkom kako bi se mjerene odnosilo na pretpostavljeni cilj mjerena;
- obezbje enje kvalitetnih informacija o postignutom rezultatu u enika putem kontinuiranog mjerena i vrednovanja;
- mjerena i vrednovanje treba da su me usobno balansirani i da obuhvataju programsku cjelinu sadržaja nastavnog predmeta;
- postojana vjerodostojnost podataka o ta nosti dospilnutog stepena u enika;
- koris enje tehnika vrednovanja putem kojih jasno razlikujemo dospilnuti stepen znanja u enika.

IV 1. Instrumenti vrednovanja

Veoma je važno da pri vrednovanju željenih karakteristika koristimo adekvatna sredstva i instrumente mjerena. Bilo kojim sredstvima i instrumentima ne možemo mjeriti sve postignute karakteristike kod učenika. Zbog toga treba upotrebljavati što je više moguće različita sredstva i tehnike u cilju prikupljanja dovoljnih informacija, kako bismo što bolje utvrdili dostignuti nivo učenika.

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje;
- upitnik (samovrednovanje);
- pismeni izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- kontrolni listi i (koriste se za /manevarske/ vještine snalažljivosti);
- dosije ili portfolio (samovrednovanje);
- test na bazi kriterijuma i ciljeva;
- test dostignuća sa injekcijom na osnovu pitanja (zahtjeva):
 - odgovor sa više alternativa,
 - kratki i otvoreni odgovor,
 - širi otvoreni odgovor i dr.

I svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

Na kraju nastavnog procesa, svaka škola utvrđuje standarde i kriterijume putem kojih određuje dostignuti stepen za deseti razred.

IV 2. Stepen usvojenosti (gradiva)

Na kraju školske godine, svaki učenik treba da dostigne određeni (potrebni) stepen usvojenosti nastavnog gradiva:

- **odličan** (stepen najviše usvojenosti);
- **vrlo dobar** (stepen više usvojenosti);
- **dobar** (stepen srednje usvojenosti);
- **dovoljan** (stepen dovoljne usvojenosti);
- **nedovoljan** (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda (vidi tabelu) koji se baziraju na:

Opšti ciljevi	Stepen najviše usvojenosti 90%	Stepen više usvojenosti 80%	Stepen srednje usvojenosti 60%	Stepen dovoljne usvojenosti 40%	Stepen nedovoljne usvojenosti
<i>Poznavanje nastavnog predmeta</i>	Najviše sposobnosti poznavanja i korištenja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Više sposobnosti poznavanja i korištenja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Srednje sposobnosti poznavanja i korištenja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Dovoljne, ograničene sposobnosti poznavanja i korištenja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Nedovoljne sposobnosti poznavanja i korištenja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.
<i>Razumijevanje naučnih tokova</i>	Najviše sposobnosti razumijeva-nja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok -posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok - posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok - posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje	Dovoljne, ograničene sposobnosti razumijevanja zadatka i naučnih procesa.	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadatka i naučnih procesa.
<i>Kritičko mišljenje</i>	Visoke sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjujući objašnjiva na elu i iskustva.	Sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjujući objašnjiva na elu i iskustva.	Ograničene sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjujući objašnjiva na elu i iskustva.		
<i>Manevarske vještine</i>	Stećena zadovoljavajuća sposobnost manevarske vještine.			Niži stepen usvojenih sposobnosti za (neke) manevarske vještine.	

V. METODOLOŠKA UPUTSTVA

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta.

Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadžajnih specifi - nosti nastavnih tema, didakti kih potreba, uzimaju i u obzir psihofizi ke mogu nosti i formiranost u enika.

Primjena neke metode (npr. deduktivne) ne podrazumijeva odbaci - vanje neke druge metode (npr. induktivne). Metodologiju i tehniku rada sa u enicima treba kombinovati, kako bi one postale komplementarne u smislu pospješivanja dinamike nastave, razbijanja monotonije i motivi - sanja u enika.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i tehnike u enja.

Zato, u toku jednog nastavnog asa nastavnik može primjeniti razli ite kombinovane nastavne tehnike i metode radi postizanja što boljih re - zultata u procesu nastave.

Imaju i u obzir cilj za što kvalitetnijom nastavom trebalo bi imati u vidu neke tehnike i metode:

- izlaganje i pojašnjenje;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- u enje kroz rješavanje problema;
- diskusija (debata);
- rad u grupama;
- predstavljanje i interpretacija;
- tehnike kriti kog misljenja;
- idejna inspirativnost (brainstorming);
- samostalno istraživanje.

Za odre ene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primjeniti i interaktivna nastava kombinovana sa prakti nim aktivnos - tima.

Za odre ene nastavne teme može se koristiti nastava u prirodi, razli ite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slu ajevima primjene nazna enih nastavnih metoda i tehnika, potrebno je koristiti odgovaraju a didakti ka nastavna sredstva i poma - gala bez kojih se o ekivani rezultati ne mogu uspješno ostvariti.

VI. IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

Radi efektivne realizacije ciljeva nastave i učenja, koje ovaj nastavni Plan i program postavlja, nastavnici i učenici treba da koriste različite izvore i sredstva informacija.

Dosadašnji proces obrazovanja odvijao se uz školske udžbenike kao glavnog izvora informacija. U ovom trenutku nedostaju adekvatni udžbenici za odgovarajuće nastavne predmete, ali nastavnici i učenici imaju mogućnosti da koriste razne udžbenike iz prethodnih ili narednih obrazovnih nivoa, kao i druga dopunska pomagala u cilju obezbjeđivanja znanja i iskustava koji imaju naučnu podlogu.

Pored raznih školskih udžbenika sugerisemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priručnici, atlasi i brošure;
- novine, stručni i naučni asopisi;
- fotografije, posteri, proglašenja, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- računarski programi, internet, CD i dr.

U nadležnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomoći na nastavna sredstva, vodeći računa o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih sredstava sa posebnim naglaskom na bitne argumente koji utiču na kvalitet učenja.

Ova sloboda izbora nastavnih sredstava treba da pripadne i učeniku.

VII. NASTAVNI PLAN PREDMETA

Br.	Nastavni predmeti	Opšta gimnazija	Gimnazija matematike i informatike	Gimnazija prirodnih nauka	Gimnazija društvenih nauka	Gimnazija jezika	Godišnji broj asova
1.	Bosanski jezik i književnost	148	148	111	148	148	
2.	Engleski jezik	111	111	74	111	111	
3.	Drugi strani jezik	74			74	111	
4.	Latinski jezik			74			

5.	Matematika	111	296	111	74	74
6.	Biologija	74	74	111	74	74
7.	Fizika	74	74	111	74	74
8.	Hemija	74	74	74	74	74
9.	Geografija		74	74	74	
10.	Gra ansko vaspitanje	74			74	74
11.	Historija	74	74	74	74	74
12.	Muzika umjetnost	37		37		37
13.	Likovna umjetnost	37		37	37	37
14.	TIK (tehnologija informisanja i komunikacije)	74	74	74	74	74
15.	Tjelesni odgoj i sport	74	74	74	74	74
16.	Dio po izboru:					
	a) dopunski asovi obaveznih predmeta; b) drugi strani jezik, treći strani jezik; c) nacionalne kulturne studije, evropske studije; d) Primijenjena matematika e) gra ansko vaspitanje, etika, umjetnost interpretacije, zdravstveni kursevi, prava i slobode ovjeka, obrazovanje preduzetnika, TIK; f) Životna sredina; g) vrijeme namijenjeno za eksurzije - šetnje i djelatnosti za individualni razvoj.	74	37	74	74	74
	Ukupno	1110	1110	1110	1110	1110

VIII. ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA

Redovna nastava

Nastavni Plan i program za deseti razred treba da se realizuje ne za manje od 37 nedjelja zakonom utvr enih, ili 185 dana utvr enih kalendarskom školskom godinom 2003/2004.

Petnaest prvih predmeta nastavnog plana su obavezni, za koje je odre en i plan podjele nastavnih asova.

Izborna nastava

Dio po izboru u Planu i programu ostaje školi na raspolaganje, koji se odnosi na autonomiju škole.

Odluka za dio Plana i programa po izboru treba da se odnosi na mišljenja, kojim e se obuhvatiti u enici, nastavnici, roditelji i drugi zainteresovani faktori. Ovu odluku treba donijeti sa stru nim organima škole najkasnije do 15. septembra.

Škola vrši izbor, uvažavaju i individualne zahtjeve i potrebe u enika. Ovakve orijentacije dozvoljavaju prostor za jednu individualizovanu djelatnost u školi, istovremeno preporu uju standarde za jedan kvalitetan i ravnopravan nastavni proces, nezavisno od razlika izme u u enika.

Kursevi i djelatnosti po izboru mogu se obezbijediti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, ili može da ih predložiti škola. Izbor može biti:

- a) dopunski asovi iz obaveznih predmeta (npr. 1 ili 2 nastavna asa na maternjem jeziku, stranom jeziku; matematike ili nekom drugom nastavnom predmetu);
- b) strani jezik (u enici i škola mogu se opredijeliti koji e se od stranih jezika uzeti kao drugi strani jezik ili / i tre i strani jezik: njema ki jezik, francuski jezik, španjolski jezik, italijanski jezik ili neki drugi evropski jezik);
- c) može se izabrati i neki novi nastavni predmet (kao npr. nacionalne kulturne studije, evropske studije, primijenjena matematika i dr.);
- d) uvo enje predmeta / novih kurseva (npr. gra ansko vaspitanje, etika, umjetnost inerpretacije, kurs iz zdravstva, prava i sloboda o-vjeka, obrazovanje za preduzetnike, tehnologija informisanja i komunikacije i dr.);
- e) teme iz života (kao npr. zaštita životne sredine, integrisane teme i dr.);
- f) vrijeme za ekskurzije / šetnje i djelatnosti za individualni razvoj.

Na osnovu ovoga, škola ima mogunost angažovanja sa više odgovornosti u izradi potrebnih programa ponuđenih predmeta / kurseva, uvijek imaju i za osnovu plan i program obaveznih predmeta u ispunjavanju osnovnih potreba i zahtjeva učenika, kako bi se osigurale ravnopravne mogunosti za sve. Od MONTA može se tražiti pomoć za potrebni materijal za izabrane kurseve od strane škole.

Kada se škola odluči za izborni dio Plana i programa (dopunski asovi obaveznih ili drugih predmeta / kurseva), vrši se izbor adekvatnog kadra za vođenje nastave sa ovim predmetima / kursevima tokom primjene.

Kada se škola, na osnovu zahtjeva i potreba učenika, odluči za ovakav izbor, vođenje nastave je obavezno, kao i informisanje regionalne kancelarije za obrazovanje i opštinske direkcije za obrazovanje.

Vrijeme trajanja izborne nastave na ponuđenim kursevima određuje se od strane profesionalnih organa škole, u zavisnosti od popunjavanja zahtjeva i ispunjavanja potreba učenika.

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

UVOD

Novi evropski standardi kurikularne filozofije bosanskoga jezika i književnosti najvažniji su elementi nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka, a u ovom kontekstu i kosovskih Bošnjaka, kao osnovna komponenata ljudskih prava u kosovskom multietni kom društvu.

Nastava bosanskoga jezika i književnosti zauzima primarno mjesto u cjelokupnom procesu obrazovanja i vaspitanja na Kosovu.

Izu avanjem bosanskog jezika i književnosti na Kosovu u enici sti u nova znanja o nacionalnoj i kulturnoj samobitnosti svih Bošnjaka, kao i izgra ivanju svijesti o ulozi jezika i književnosti u kulturnom razvoju naroda.

Osobito važnu ulogu nastava bosanskog jezika i književnosti ima u formiranju humane i radno sposobljene li nosti u enika – odnosno ovjeka.

OPŠTI CILJEVI

- 1.** Osnovni cilj nastavnog jezika i književnosti u 10. razredu je sticanje odgovaraju ih kvalitetnih znanja, njihove prakti ne primjene u daljem školovanju i životu, nau no-istraživa ko proširivanje i samopotvr ivanje sticanih znanja od strane u enika, kao i njihovo uklju ivanje u novi opšti kurikularni sistem obrazovanja i vaspitanja i u njegove evropske standarde.
- 2.** U enici treba da se osposobe da lako i brzo komuniciraju sa drugima kroz govorni i pisani jezik.

U enici treba da razumiju ono što drugi govore i pišu

- 3.** U enici treba da razvijaju elemente dobrog smisla za pisano i go vorno izražavanje kroz itanje i slušanje, kao i zbližavanje sa lite raturom pogodnom za njihov uzrast.

- 4.** U enici treba da znaju kako da prikupljaju građu za neki radni projekat, kako da organizuju istraživanje i da uspješno prezentiraju radne rezultate.

POSEBNI CILJEVI (OBJEKTIVI)

- 1.** U enici treba da razumiju prirodu i funkciju jezika kao sredstva za sporazumijevanje.
- 2.** U enici treba da nauče da sa lakoćom upotrebljavaju govorne oblike i vidove ispoljavanja jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji.
- 3.** U enici treba da znaju da primjenjuju pravilan fonološko-fonetski princip izgovaranja i pisanja riječi i rečenica nih struktura u smislu njegovanja kulture izražavanja.
- 4.** U enici treba da nauče da primjenjuju interpunkciju i sve oblike dobrog pisanja i iskazivanja misli u pisanoj i usmenoj formi.
- 5.** U enici treba da formiraju ljubav prema bosanskom jeziku, kao maternjem, i njegovoj govornoj i pisanoj strukturi.
- 6.** U enici treba da razumiju evoluciju bosanskog standardnog jezika od njegove narodne do književno-umjetničke norme.
- 7.** U enici treba da formiraju trajne navike za pravilnu upotrebu prozodijskog sistema bosanskog jezika.
- 8.** U enici treba da steknu kulturu dijaloškog i monološkog izražavanja, interpretiranja umjetničkih tekstova, da znaju da se služe deskripcijom, ekspresivnim i impresivnim načinom govorenja i pisanja.
- 9.** U enici treba da umiju da samostalno analiziraju književno-umjetničke tekstove i njihove strukture, da pronalaze estetsko-jezičke vrijednosti u književnim djelima i formiraju svoje odnose prema umjetnosti kao i svoje kritičko mišljenje.
- 10.** U enici treba da na primjerima književnih djela i jezika formiraju pozitivne ideje i humanističko mišljenje.
- 11.** U enici treba da razumiju rodove i vrste antičke književnosti, epohе humanizma i renesanse i drugih pravaca, a osobito srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine.
- 12.** U enici treba da formiraju ideje i smisao ka stvaralaštvu umjetnosti kojim kreaciji.
- 13.** U enici treba da steknu navike za sve vrste itanja: itanje u sebi, izražajno itanje, usmjereno itanje, fleksibilno itanje, kritičko itanje, kreativno itanje i analitičko itanje.

- 14.** U kontekstu medijske kulture u enici treba da znaju da se služe internetom i drugim oblicima savremene tehnologije; da znaju da napišu novinarski tekst, intervju, izvještaj, reportažu, bilješku; da prate pozorišne i filmske predstave i o njima daju svoja mišljenja; da itaju asopise i druge publikacije objavljene na bosanskom jeziku.

PLANIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Sedmi ni fond asova: 4

Godišnji fond asova: 148

Kategorije	Broj asova	Potkategorije
1. JEZIK	22	1.1. Priroda i funkcija jezika (7 asova) 1.2. Bosanski jezik i njegova struktura (15 asova)
2. KULTURA IZRAŽAVANJA (JEZIK U UPOTREBI)	17	2.1. Tipovi vezanog teksta 2.2. Opisivanje kao vid vezanog teksta 2.3. Dijalog 2.4. Monolog 2.5. Interpretativno itanje 2.6. Impresija i ekspresija 2.7. Bilješka, sažetak 2.8. Provjeravanje pismenosti u enika
3. KNJIŽEVNOST I LEKTIRA	102	3.1. Teorija književnosti (25 asova) 3.2. Historija književnosti i teorija književnih rodova (77 asova)
4. MEDIJSAKA KULTURA	7	4.1. Televizija i radio 4.2. Pozorište i film 4.3. Novine i asopisi

OPERATIVNI CILJEVI NASTAVNIH SADRŽAJA

1. JEZIK

1.1. Priroda i funkcija jezika

1.1.1. Jezik kao sredstvo sporazumijevanja

Jezi ka djelatnost, jezik i govor.

Govorni akt – osnovni pojmovi iz teorije informacija.

1.1.2. Jezik kao sistem znakova

Sistem kao jedinstvo elemenata u cjelini. Rije kao elemenat jezikog sistema. Priroda elemenata jezi kog sistema – jezik, znak. Odnosi i veze me u jezi kim znacima – struktura jezika kao sistema.

1.1.3. Vidovi ispoljavanja jezika

Osnovna klasifikacija vidova ispoljavanja jezika na organske i neorganske idiome. Književni ili standardni jezik kao idiom najvišeg ranga. Veze izme u književnog jezika i organskih idiomu.

1.1.4. Nivoi jezi ke analize i njihove jedinice

Fonološki nivoi – fonem kao jedinica fonološkog sistema, odnos izme u glasa, fonema i grafema.

Morfološki nivo – morfem kao jedinica morfološkog sistema, morfem kao konstituant rije i, klasifikacija morfema.

Sintagma i re enica kao jedinice sintaksi kog nivoa jezika. Rije kao konstituant sintagme, sintagma kao konstituant re enice, re enica kao konstituant diskursa.

1.2. Bosanski jezik i njegova struktura

1.2.1. Fonološki sistem standardnog bosanskog jezika

Inventar jedinica fonološkog sistema, odnos izme u glasova i fonema, fonem kao funkcionalno iskorišten glas, pojam dinstiktivnog obilježja, fonemske opreke, odnosno razlikovne funkcije fonema. Nastajanje glasova, slojevitost glasova, klasifikacija glasova prema artikulacijskim i akusti kim osobinama.

Razlika izme u fonološkog sistema standardnog jezika i fonološkog sistema organskih idiomu, Glas **h** u narodnim govorima i odraz tog stanja u standardnojezi koj normi, pozicija glasova **t, j, , , dž** u organskim idiomima i uticaj tog stanja na standardnojezi ku normu (i osobiti osvrt na foneme u govoru Gore i Župe na Kosovu – **l', dz, poluglasni ka fonema, diftonzi**).

1.2.2. Distribucija fonema

Udruživanje fonema u veće govorne jedinice bez značenja glasova i osnovna pravila koja reguliraju to udruživanje. Organizacija u distribuciji fonema uslovljena fonološkim razlozima – jedna enje po zvučnosti, jedna enje po mjestu tvorbe, gubljenje suglasnika.

Organizacija u distribuciji fonema uslovljena morfološkim razlozima – palatalizacije, jotovanja.

Refleksi glasa **jat** () u svjetlu morfoloških ograničenja – **ekavizam i ikavizam u ijkavskom standardu**, osobenosti bosanskohercegovačke prakse u odnosu na hrvatsku i crnogorsku kada su u pitanju ova ograničenja.

Refleksi glasa **jat** () u govorima Sandžaka, te u govorima Bošnjaka Kosova (Gora, Župa, Prizren).

1.2.3. Grafička standardnog bosanskog jezika

Slovo kao znak za fonem. Grafem i slovo. Latinica kao grafički sistem standardnog bosanskog jezika.

Glagoljica, cirilica, bosančica i arabica kao grafički sistemi u istorijskoj dijahreniji bosanskog jezika.

1.2.4. Prozodijski sistem standardnog bosanskog jezika

Akcenti i dužina kao jedinice prozodijskog sistema, prozodijska obilježja jedinica, jačina, ton, trajanje tonske karakteristike akcenata, bilježenje akcenata.

Distribucija akcenata i postakcenatske dužine.

Funkcija akcenata i dužine.

Osobiti osvrt na ekspiratori i akcenat u govorima Bošnjaka Gore, Župe i Prizrena.

1.2.5. Fonološka i prozodijska sredstva u stilističkoj upotrebi

Komunikativna i pjesnička funkcija jezika.

Ekspresivna funkcija glasova, klasifikacija glasova, klasifikacija glasova prema slušnom utisku.

Intonacije, pauze, tempo iskaza kao stilističko sredstvo. Fonolistika kao disciplina koja izučava ekspresivnu funkciju glasa.

2. KULTURA IZRAŽAVANJA (JEZIK U UPOTREBI)

2.1. Tipovi vezanog teksta

Opisivanje – izbor karakterističnih pojedinosti za prikazivanje neke pojave, prostorni razvoj predmeta, pripovijedanje –

vremenski tok doga aja, raspravljanje – logi ko razvijanje misli i uzro no-posljedi na veza (osnovni pojmovi).

2.2. Opisivanje kao tip vezanog teksta

Predmetni sadržaji opisivanja, struktura opisivanja, prostor i slijed predmeta.

Subjektivni (umjetni ki) opis – izbor injenica, slika i pojmove. **Stati ki i dinami ki opis** – opisivanje predmeta u razli itim stanjima i pokretima. Vezivanje re enica u opisivanju.

Paralelna veza re enica. **Leksi ki i sintaksi ki paralelizam** (leksi ka ponavljanja, **anafori ki subjekat i anafori ki predikat**, sintaksi ki paralelizam bez klasi nog ponavljanja. Istorodnost predikata (vidsko-vremenska struktura re enice).

Gramati ka i aktualna struktura teksta – re enica kao jezi ka (gramati ka) i re enica kao govorna (komunikativna) jedinica, **kontekst**.

Interpunkcija u opisivanju.

Ortografske i ortoepske karakteristike teksta.

2.3. Dijalog kao tip vezanog teksta (govora)

Vrste dijaloga. Odnosi me u govornim licima.

Specifi nost leksi kih i sintaksilkih sredstava u oblikovanju pojedinih vrsta dijaloga. Funkcija intonacijskih parametara u dijalu.

2.4. Monolog

Oblikovanje vlastitog shvatanja, raspoloženja, namjera, kolebanja, sukoba i opravdanja vlastitih postupaka. Doživljavanje i oblikovanje monoloških sadržaja, tuma enje tekstova.

2.5. Interpretativno itanje tekstova tipa dijaloga i monologa

2.6. Impresija

Emocionalnost u sticanju muzi kih i slikarskih elemenata; leksi - ka i sintaksi ka sredstva za oblikovanje.

2.7. Bilješka

Sadržaj i na in bilježenja.

2.8. Provjeravanje pismenosti u enika

etiri školska pismena zadatka (jedan as za izradu, jedan za ispravak).

3. KNJIŽEVNOST I LEKTIRA

3.1. Teorija književnosti

3.1.1. Pristup književnom djelu

Književnost kao umjetnost.

Književnost kao oblik duhovnog stvaralaštva. Književnost prema drugim djelatnostima ljudskog duha (znanost, filozofija, historija, publicistika). Književnost i druge umjetnosti.

Književnost kao jezik u umjetnosti

Preobražavanje stvarnosti u književnom djelu.

Preobražavanje jezika u književnom djelu.

Različiti tipovi preobražavanja stvarnosti i preobražavanja jezika u umjetničkoj književnosti, stih i proza, pjesma i priča, slika, refleksija, deskriptivan – narativni i figurativni govor (ukazati samo na osnovne mogućnosti književnoumjetni kog iskaza).

Pojam teorije književnosti

Pisac i njegovo djelo. Individualna osnovna i historijska uslovljeność književnog stvaranja.

Stvaralac i tradicija. Pojam historijske književnosti.

Književno djelo i njegov italac. Funkcija književnosti u društvu. "Umjetnička" i "zabavna" književnost. "Recepција" književnog djela. Ukus i njegova promjenljivost.

Pojam književne kritike

3.1.2. Struktura književnoumjetni kog teksta

Cjelovito i slojevito oblikovanje književnoumjetni kog teksta. Razvoj njegove strukture) (**pojam kompozicije**). Slojevi njegove strukture. Glasovni značajki i predmetni sloj.

Dva osnovna tipa strukturiranja književnoumjetni kog teksta: **stih i proza** (ukazati na primarnost stiha kao oblika udaljavanja od uobičajenog i običnog načina govora).

Zvukovni sloj i njegova tonska organizacija u stihu, glasovna ponavljanja (asonanca, aliteracija, lirski paralelizmi, rima), **glasovna ekspresivnost** (glasovna simbolika i onomatopeja). Sporadičnost zvukovne organizacije prozognog teksta.

Ritam

Prozodijske karakteristike govornog ritma (**intonacija, intenzifikacija, intenzitet pauze i rečenice tempo, inverzija i interinverzija u funkciji intonacije**). Umjetnička nadogradnja i stilizacija govornog ritma i udaljavanja od njega.

Izražajnost ritmičke strukture.

Metar

Tipovi metri ke organizacije stiha; **kvantitavni, silabi ki, silabiko-tonski sistem versifikacije.**

Trohejski, jampske i drugi metri versifikacije.

Glavni oblici stiha. Strofa i glavni oblici strofi ke organizacije poetskog teksta: **distih, bejt, tercina, koren, kvinta, sestina, septima, oktava, nona, decima, sonet, rubaija, gazel, ilahija, kaside, sevdalinka, sonetni vijenac i dr.**

Slobodni stih kao oblik moderne poezije.

Preobražaji zna enja jezi kih jedinica u književnoumjetni kom tekstu. Priroda figurativnog govora. Pojam stilske figure.

Metafora, metonimija, simbol, alegorija, funkcija epiteta, komparacija, antiteza, hiperbola (vrste hiperbole), perifraza, gradacija (vrste i intonacija gradacija), kontrast, apostrofa, anafora, epifora, anepifora i drugi oblici figurativnog izražavanja (semanti ko-tonski oblici).

Vrste i podvrste lirsog pjesništva.

Svijet književnog djela. **Slika, lik, fabula, tema i ideja.** Smisao književnog djela kao ukupnost zna enja svih jedinica njegove strukture.

3.2. Historija književnosti

Teorija književnih rodova

3.2.1. Anti ka književnost

Historijski zna aj anti ke književnosti.

Anti ka književnost kao osnova evropske književnosti i umjetnosti.

3.2.2. Helenska književnost

Helenski folklor. **Pojam mita** i mitske svijesti.

Nastariji književni spomenici. Homerski ep.

Ilijada i Odiseja (odlomci: Boj Ahileja i Eneja, Rastanak Hektora i Andromache).

Pojam epike i opšte osobine epske poezije.

Epska naracija. Epska "objektivnost".

Epizoda. Epski junak i karakter "epskog svijeta".

Stalni oblici stiha – **heksametar.** Razvoj i glavne vrste epske poezije.

Lirika i vrste lirike

Monodijska lirika – Alkej, Sapfa, Anakreont.

Horska lirika. Alkmen, Semonid, Pindar.

Pojam lirike i opšte osobine lirske poezije.

Lirski subjekat. Lirizam kao na in doživljavanja svijeta. **Lirski govor: ekspresivnost, ritmi nost, metafori nost, harmoni - nost.**

Drama

Tragedija

Eshil (Okovani Prometej), Sofokle (Antigona, Euripid (Medeja).

Komedija

Aristofan (Ptice, Žabe – obraditi po izboru i u odlomcima).

Opšte osobine dramske poezije. Dramska radnja i dramski dijalog. Dramska situacija i dramski sukob. Kompozicija drame: ekspozicija, zaplet, kulminacija, rasplet.

Tragedija i njene odlike. Pojam "tragi nog".

Pojmovi tragi ke krivice, tragi ke ironije i katarze.

Komedija i njene odlike. Pojam "komi nog".

Komi no u rije ima i situacijama. Pojam nesklada. Pojam tragikomi nog. Razli iti oblici (vrste) komedije. Društvena funkcija komedije.

Predmet komedije. Odnos komi nog i satiri nog u komediji.

3.2.3. Rimska književnost

Historijski zna aj rimske književnosti.

Komedija

Plaut (Tvrđica).

Odlike rimske komedije, oblici i vrste.

Uticaj na renesansnu komediju u evropskoj književnosti.

Aleksandrizam u rimskoj poeziji

Katul, Vergilije (Enejida – jedno pjevanje ili odlomak), Horacije, Kornelije, Tibul, Propercije, Ovidije.

(Rimske liri are raditi konkretno – uz recitovanje izabranih pjesama).

3.2.4. Evropska književnost srednjeg vijeka

Obilježja. Podjela evropske srednjovjekovne književnosti – narodna, vjerska i feudalna (kompaktabilni i informativni pregled).

3.2.5. Stare isto nja ke književnosti

Sumerska, babilonsko-asirska, arapska i persijska književnost (autori i djela po izboru, informativno i sažeto).

Drevni epovi (Ep o Gilgamešu, Mahabharata - Pjesma o kralju Nalu, Ramajana, Knjiga Dede Korkuta, Manas i dr.

Firdusi (Šahnama – epizoda Rustem i Suhrab).

Stara arapska poezija (predislamski i islamski period).

Arapsko-islamska proza (Hiljadu i jedna noć).

Persijski klasici

Omar Hajjam (Rubaije), Hafiz (Divan), Sadi (ulistan), M.Dž.

Rumi (Mesnevija).

3.2.6. Svetе knjige

Nastanak i "historijat" svetih knjiga, njihova književna inspiracija kao temelj na kome se zasnivaju kultura i civilizacija monoteističkih naroda. **Tora** (odломci, informativno), **Biblija** (odломci iz Starog zavjeta, informativno, odnosno Pjesma nad pjesmama), **Kur'an** (odломci po izboru).

(Autore i djela starih istočna kih književnosti obrađivati informativno).

3.2.7. Južnoslovenske književnosti

Počeci južnoslovenske pismenosti (staroslovenski jezik, prva slovenska pisma i njihov nastanak).

Najstariji spomenici južnoslovenske pismenosti (informativni pregled).

3.2.8. Bosanskohercegovačka književnost

Srednjovjekovna književnost Bosne i Hercegovine.

Pojam srednjovjekovne književnosti.

Civilizacijski okvir. Prvi spomenici. Kulinova povelja. Bogumili i njihova kultura.

Srednjovjekovni kodeksi, epigrafika (natpisi na stećima, administrativno-pravni spisi, hronike i rodoslovi – jezikoslovske karakteristike).

3.2.9. Književnost osmanskog perioda

Bošnjačka književna tradicija. Usmena književnost.

Nastanak i razvoj usmene književnosti (anonimni autori, usmeno prenošenje, podjela na robove i vrste, glavne karakteristike). Znajući sakupljanja i zapisivanja usmene književnosti. Teorija epske formule – kao specifičnost usmene epike. Tokovi stvaranja bošnjačke narodne književnosti. Pisane vijesti o bošnjačkoj narodnoj poeziji.

Bošnjačka epika (karakteristike i obilježja – izbor iz zbornika muslimanskih narodnih pjesama Koste Hermana).

Epski opus Avda Me edovi a (za analizu odlomci iz epa Ženidba Smajlagi Mehe).

Bošnja ka usmena lirska pjesma (sevdalinka):

Poljem se vije Hajdar delija, Dragi dragu alkaterom budi, Snijeg pade drumi zapadoše, Djevojka vi e s visoka brda, emalušo mali Carigrade; ili neka druga sevdalinka po izboru).

Narodne lirske pjesme iz Gore i Župe (po izboru).

Lirsko-epske narodne pjesme

Balada i romansa kao prelazna forma, epski i lirski elementi, struktura (za obradu: Hasanaginica, Grozna ljubav elebije Muje, Smrt braće Mori a, Jusuf i Džemilja – balada Bošnjaka u Gori).

Pjesme sa motivima o Hasanaginici, Omeru i Merimi, erzelez Aliji u goranskoj narodnoj epsko-lirskoj poeziji. Omer i Merima – komparacija sa Šekspirovom dramom Romeo i Juluja.

Narodna proza (za obradu: Me edovi , carevi i divova kći, Sve, sve, ali zanat, Zlatna jabuka i devet paunica; Usenj i Vatima, Voden ovan, Jeljene brate – goransko-župske narodne priče).

Osnovne karakteristike i podjela narodnih priča.

(Pojmovi: bajka, novela, narodna priča, anegdota, legenda, poslovica, zagonetka, šala).

Preporučujem se zbirke: Koste Hermana (Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini – izbor čenane Butulović), Muniba Maglajlić (101 sevdalinka); Aruna Asani, Miftara Adžemi, Názifa Doklje – narodne pjesme i priče iz Gore i Župe.

3.2.10. Humanizam i renesansa u evropskim književnostima

Civilizacijski okvir nastanka. Susret Istoka i Zapada i širenje u Evropi. Doprinos arapsko-persijske kulture i književne tradicije evropskom humanizmu i evropskoj renesansi.

Pojmovi **humanizam** i **renesansa**; reakcija na srednjovjekovne evropske koncepte i hrišćanski hermetizam, inkvizitorsku ideologiju i duh.

Odnos prema antici i klasičnim jezicima. Uticaj islamske kulture i civilizacije i kritika negacija zapadnjačke antitetičnosti spiritualne komponente i racionalne spoznaje, interesovanje za sopstvenu prošlost (počeci nacionalnih historija).

Glavni predstavnici humanizma i renesanse.

Najznačajnija djela rane i kasne renesanse.

Formiranje književnih jezika evropskih naroda.

Književni oblici (lirika, epika, drama).

Autori i djela za obradu: **Dante Aligijeri** (Pakao - izbor), **Fransoa Rable** (Gargantua i Pantagruel), **ovani Bokao** (Dekameron –

jedna novela po izboru), **Fran esko Petrarka** (Kanconijer – izbor soneta).

Pojam **novele**, razvoj pripovjedne proze.

Pojam **soneta**. Sonetna forma kao obrazac lirske strukture.

Afirmacija renesanse u evropskim književnostima:

Vilijam Šekspir (Hamlet – tragedija i tragikomadija), **Miguel de Servantes** (Don Kihot – viteški roman, karakteristike i značaj, satira i parodija).

3.2.11. Humanizam i renesansa u jugoslovenskim književnostima

Hrvatski humanisti: Juraj Šišgorić, Marko Marulić, Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Nikola Nalješković.

Hrvatska renesansna književnost – glavni predstavnici, jezik i tradicija: Marko Marulić (Judita), Šiško Menetius (Prvi pogled, Blažena sva tvoja ljepota), Mikša Pelegrinović (Je upka), Andrija Urbanović, Hanibal Lucić (Jur ni jedna na svit vila), **Marin Držić** (Dundo Maroje, Novela od Stanca).

3.2.12. Reformacija, protivreformacija i barok u evropskim književnostima

Reformacija kao vjerski pokret i izraz društvenog preobražaja u okviru njemačkog i uopšte germanskog svijeta.

Martin Luter – pokreta reformacije.

Kulturne tekovine reformacije, uloga štampe.

Pučka i vjerska pjesma. Širenje reformacije u evropskim zemljama. Prodor u slovena ke zemlje (Kranjsku, Korušku i Štajersku).

Pojava **Primoža Trubarja**.

Protivreformacija kao zajedničko obilježje za protivreformatorske katoličke snage u 16. i 17. stoljeću. Uticaj protivreformacije na pojavu baroka.

Pojam baroka u književnosti i umjetnosti.

Protivrenesansna stilска obilježja proistekla iz katoličke protivreformacije. Barokna forma u književnosti i umjetnosti s kraja 16. stoljeća.

Marinizam i barok kao prethodnici **romantizma, ekspresionizma i nadrealizma**.

Glavni predstavnici baroka u evropskim Književnostima (Maffeo Maffei – u Italiji, Lope de Vega i Calderon de la Barca – u Španiji, Grotius i Hans Kristof Grimmelshauzen – u Njemačkoj).

3.2.13. Južnoslovenske književnosti

Hrvatska barokna književnost. Glavni predstavnici: Mažibradić, Stjepan Jurčević, Ivan Gundulić, Ivan Bunjić, Junije Palmotić, V. Menetius.

3.2.14. Klasicizam u Evropi

Klasicizam kao književni pravac i razdoblje.

Klasicizam u francuskoj književnosti 18. stoljeća (doba Kornela, Dekarta, Paskala, Molijera, La Fontena, Rasina, La Brijera i drugih).

Nastanak klasicizma, pojam i značenje.

Odnos klasicizma prema renesansi i baroku.

Povratak klasičnoj poetici i odnos prema racionalizmu (**N. Boalo**. Normativna poetika).

Klasicizam i pseudoklasicizam.

Molijer (Tvrdica), **Rasin** (Fedra).

3.2.15. Bošnja ka alhamijado književnost

(Predstavnici, jezik, književni oblici)

3.2.16. LEKTIRA

Pjesma o kralju Nalu (epizoda iz Mahabharate)

Sofokle – Antigona

Plaut – Tvrdica

Firdusi – Rustem i Suhrab (epizoda iz Šahname)

Hiljadu i jedna noć (dvije priповijetke po izboru)

. Boka o – Dekameron (dvije novele po izboru)

V. Šekspir – Romeo i Julija

Marin Dražić – Novela od Stanca, Dundo Maroje (po izboru u eniku)

Ivan Gundulić – Dubravka

Žan Baptist Molijer – Tvrdica, Mizantrop (po izboru u eniku)

4. MEDIJSKA KULTURA

4.1. Televizija i radio

TV-emisije i radio-emisije za adolescente, intervju, reporter, voditelj, spiker (oratorstvo).

4.2. Pozorište i film

Režija, gluma, produkcija, koncerti, zabavni program, humor, satira, razne pozorišne predstave, adaptacije književnih djela za pozorište i film, filmska montaža, filmski žanrovi.

4.3. Novine, asopisi i druge publikacije

Redakcija, lektor, korektor, objavljivanje raznih tekstova, fotografije, ilustracije.

REZULTATI KOJE TREBA O EKIVATI

U enici treba da:

- 1.** Logi no i u praksi razumiju prirodu i funkciju jezika u svim vidovima ispoljavanja.
- 2.** Analitičkim pristupom uočavaju strukturu bosanskog jezika kao lingvističkog sistema (fonološko-morfološke procese unutar jezika, grafiju standardnog jezika, umjetničku funkciju jezika, fonološka i prozodijska sredstva u stilističkoj upotrebi i funkciji).
- 3.** Razlikuju tipove vezanog teksta i primjenjuju ih u svojoj stvaralačkoj praksi kao oblike kulture izražavanja.
- 4.** Uočavaju govornu i umjetničku funkciju deskripcije, monologa i dijaloga u vezanom tekstu.
- 5.** Formiraju sopstvenu kulturu pismenosti na osnovama jeziknih znanja i pravopisnih standarda bosanskog jezika.
- 6.** Razumiju književno-jezičku strukturu svih vrsta tekstova sa aspekta teorije i historije književnosti.
- 7.** Izучavaju historiju književnosti i književnih rodova stižući i proširuju znanja o antičkoj (grčkoj i rimskoj) književnosti i o reprezentativnim djelima stare orientalne književnosti.
- 8.** Stiču u temeljita znanja o razvitku bosanskohercegovačke književnosti (predosmanski i osmanski period, alhamijado-pisci (jezik i književni oblici).
- 9.** Prate i razumiju historijski razvitak evropske književnosti (epoha humanizma i renesanse, baroka i klasicizma) uz analitički pristup vrhunskim djelima predstavnika književnih pravaca i književnih stilova.
- 10.** Sistematisuju i trajno usvoje sva znanja iz oblasti jezika i književnosti sticanja tokom kompaktne nastave u desetom razredu na principima savremenih evropskih kurikularnih standarda.

MEĐUPREDMETNI I MEĐUPROGRAMSKI PRISTUPI

Nastava predmeta bosanskog jezika i književnosti povezuje se sa srodnim predmetima. Nastavnici drugih predmeta i nastavnici maternjeg jezika treba da sarajuju, da se dogovaraju kako će uspostavljati korelaciju među nastavnim sadržajima koji su predviđeni operativnim ciljevima Programa putem vještina čitanja, govorenja, pisanja i slušanja. Veoma je važna povezanost za historijom i geografijom.

Nastavnici treba da, kada se za to ukaže prilika, daju sugestije gdje u enici mogu dobijati informacije o kulturi i historiji Bošnjaka, o geografskom položaju i geografskim karakteristikama krajeva u kojima žive

Bošnjaci, povezuju i geografski prostor sa dijalektološkom kartom bosanskog jezika.

Nastavnici treba da upu uju u enike da pronalaze izvore informacija.

Me uprogramske veze

- Obrazovanje za informatiku i komunikacijsku tehnologiju (kultura dijaloga);
- Zdravstveno obrazovanje;
- Ravnopravnost me u polovima;
- Etnička, rasna i religijska ravnopravnost;
- Obrazovanje za građansku demokratiju i ljudska prava;
- Priprema za akademsko obrazovanje;
- Obrazovanje za preduzetništvo;
- Usmjeravanje ka tržištu rada;
- Kultura bavljenja sportom;
- Ekologija.

VREDNOVANJE

Ciljevi vrednovanja

Da se pomogne u enicima u sticanju znanja, jer su nastavnici i škola i u funkciji obrazovanja i vaspitanja u enika.

Da se pomogne nastavnicima da ocjenjuju koliko su u enici shvatili i razumjeli nastavnu materiju i koliko umiju da ste ena znanja primjenjuju u praksi, kao i jesu li u enici formirali misaone sposobnosti i kritičko mišljenje.

Vrste vrednovanja

Test sposobnosti – na početku školske godine;
Dijagnostiko vrednovanje – postignuće;
Vrednovanje bazirano na kriterijima;
Klasifikaciono vrednovanje.

Načini testiranja

Usmene – govorne vještine.

Putem grafičkih prikaza.

Pismenim putem (esej).

Razne kombinacije: projekti u skladu sa Programom.

Analitičko vrednovanje (u enik se upoređuje sa drugim u enicima i sa samim sobom – li ni dosije). Putem li nog dosijea u enici prate svoj razvoj i svoje napredovanje.

Principi ispitivanja (testiranja) treba da su u koherentnosti sa posebnim ciljevima (objektivima) Programa.

Testiranjem osiguravamo povratne informacije.

Opisno ocjenjivanje znatno pomaže u motivisanju učenika za uspješan rad.

Vrednovanjem se prati razvitak učenika, određuje se njihov status, prati razvoj shvatanja, znanja, umještosti i navika.

Vrednovanje i izvještavanje o vrednovanju podstiče razvoj učenika u pogledu njihovih stavova, sposobnosti, interesovanja, uvažavanja, moralne i etičke razvijanja i li nog emocionalnog i društvenog prilagođavanja.

Savremeno obrazovanje nastoji da vrednuje širi opseg obrazovnih ciljeva programa i postignutih rezultata i odgovarajućih nastavnih predmeta.

Vrednovanjem se prati cjelovito ponašanje učenika: intelektualno, emocionalno i društveno. Ako je učenik zbumjen teškim zadacima ili se bavi lakim zadacima i nepotrebnim informacijama, to negativno utiče na njegove stavove i na emocionalno i društveno prilagođavanje pri učenju.

Nastavnici treba da imaju u vidu postojanje različitih vidova ponašanja učenika i da iskustvo sticanje učenjem utiče na cjelokupno ponašanje učenika.

Kod kriterija vrednovanja bitna je stručnost i osposobljenost nastavnika – da umiju da otkriju koji su interesi i potrebe učenika (kako shvataju etiku, socijalne vještine, vještine mišljenja, principe demokratskog obrazovanja, afirmisanje hrabrosti i izgradnje vještina shvatanja – što je i cilj integracije u svijetu).

Kriteriji vrednovanja

Kod kriterija vrednovanja bitna je osposobljenost i stručnost nastavnika - da umije da otkrije koji su interesi i potrebe učenika:

Kako učenik shvata nastavnu materiju;

Da nastavnik poznaje etiku u enika;
Koje socijalne vještine u enik posjeduje;
Koliko su razvijene sposobnosti mišljenja kod u enika;
Da vrednuje principe demokrati nog obrazovanja u enika – što je cilj integracije u svijetu;
Koliko je u enik stimulisan za dalje sticanje kvalitetnog znanja;
Kako da kod u enika izgra uje vještine shvatanja;
Ono što u enik ne razumije, nastavnik i škola treba da mu pomognu.

Instrumenti vrednovanja

Testovi sa kratkim odgovorima;
Usmeni i pismeni (esajski) ispiti;
Anegdotske bilješke i metode posmatranja;
Upitnici, inventari, intervjuji, ek-liste, skaleri, samoizvještavanje i projektivna tehnika, sociometrijski metodi, prouavanja metodom slušanja, kumulativne bilješke o individualnom napredovanju;
Testovi postignuća (skaler za procjenu kreativnog itanja, mjerjenje brzine itanja, dijkcija, intonacija, kultura usmenog i pisanih izražavanja).

METODOLOŠKA UPUTSTVA

U enicima pružati ono što im treba, a ne gotove informacije. Upućivati ih ka izvorima informacija.

Aktivna i međuaktivna nastava (u enik u eniku – jedan u enik je došao do informacija putem interneta i onih prenosi ostalima) vrši se analizom i međusobnim djelovanjem (jedan sa drugim).

U enici sami rasu uju i donose zaključke.

Treba poštovati didaktičko-metodičke zahtjeve nastavnika i pedagoško-psihološke sposobnosti u enika.

U enik treba da je u centru obrazovno-radne kreacije, koju nastavnik usmjerava.

Literarno – didaktička komunikacija (**nastavnik – tekst – u enik ili u enik – tekst – nastavnik**).

Didaktička interakcija.

Estetska interakcija.

Individualna komunikacija: **u enik – tekst**.

Posredna i neposredna komunikacija (izvor, prenositelj, kanal, primatelj – cilj).

Eksplikacije.

Pomoći u enicima kako da prezentiraju svoje radove.

Forme rada

Grupni rad i saradnja među grupama.

Rad u parovima i saradnja među parovima (tandem rad).

Individualni rad.

Individualizirani rad.

Specijalni rad sa u enicima posebnih potreba (lakša ošteta enja vida, sluha, manje govorne smetnje).

Diferencirani rad (dopunski i dodatni).

Tribine, okrugli stolovi, debate, rasprave, diskusije.

Takmičenja.

Nastavne igre kao zaslužena razonoda (kviz, recitovanje, sportske igre).

Demokratizacija u razredu sa konkretnim primjerima.

Radna i nastavna sredstva

Učenički materijali. Tekstovi prilagođeni kognitivnim mogućnostima učenika. Ako to nije u redu, zaustavlja se komunikativni proces, učenik odustaje od učitanja jer ga tekst ne privlači svojom temom.

Biblioteke sa učionicom.

Kompjuteri u školi.

Komunikator – direktna veza: **učenik – učitelj**, u procesu nastave.

Radno mjesto učenika snabdjeveno ekranom, slušalicama, svjetlom im perom, mikrofonom.

Specijalni elektronski komunikativni uređaji.

Elektronske učionice i inventivna kombinacija grafoskopa i respondera.

Sva ostala sredstva i pomagala kojima škola raspolaže mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti.

Razne posjete (pozorište, bioskop, pjesnički susreti, koncerti).

Udžbenici, rječnici, enciklopedije, relevantna literatura za učenike.

Nastavnici jezika i književnosti, uz saradnju učenika, kao i uz pomoći svih pedagoških radnika, treba da formiraju odgovarajuće naučno-literarne sekcije, kao na primjer: literarnu, lingvističku, novinarsku, dramsku – koje će se baviti literarnim, naučno-istraživačkim radom, glumom,

recitovanjem i drugim oblicima njegovanja jezike i književne kulture i razvijanja sposobnosti koje učenici posjeduju i žele da ostvaruju u daljem životu.

Na vannastavnim asovima učenici će se navikavati na samostalan rad (međugrupni i tematski) i na druge oblike sticanja znanja naučnom metodologijom. Nastavnik treba da planira vannastavne asove i kroz ove radne forme motiviše učenike da razvijaju svoje kreativne sposobnosti.

Lektira se može realizovati i na vannastavnom nivou u okvirima literarno-jezičkih, naučno-istraživačkih, novinarskih, dramskih i drugih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izučavanje jezika i književnosti i za osposobljavanje učenika da formiraju stvaralaštvo i samoinicijativne radne navike: da pišu poetske rade, eseje, da usmeno izlažu svoja mišljenja (u formi kulturne i tolerantne polemike), da manifestuju svoje oratorske (govorne) sposobnosti u naučno-verbalnoj mjeri, i sl.

Literatura i drugi nastavni izvori

Kao osnovni izvori za realizaciju nastave bosanskog jezika i književnosti preporučuju se: **Bosanski jezik – S: Halilović a; Pravopis bosanskoga jezika – S. Halilović a; Gramatika bosanskoga jezika** – grupa autora (**Džavid Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić**); **Biserje** (izbor iz književnosti) – **Alije Isaković a; Bijel behar** (antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka) – **Alije Džogović a; Savremena poezija Kosova – Ibrahima Rugove i Lj. Milićevića; Iz narodne goranske proze – Nazifa Doklje; Goranski narodni pesni – Nazifa Doklje; Poačenje – Miftara Adžemi; Pamet je u narodu – Zaima Azemović a; Može li biti što bit' ne može – Huseina Bašić a; Zeman kule počinju gradi – Huseina Bašić**; **Goranske narodne pesme – Haruna Hasani; Jusuf i Džemilja – Hamida Isljami; Antologija savremene književnosti Bošnjaka iz Sandžaka** – autori **Almir Zalihic i Nuro Sadiković**; **Teorija književnosti sa teorijom pismenosti – Dr. Živković a; San i pola života – Huseina Bašić a; Mevlud – Hafiza Saliha Gašević a; Srebrenici u inferno – Džemaludina Latić a; Sarajevo Guernica – Alije Džogović a; Stil kur'anskog izraza – Džemaludina Latić a; 100 najvećih djela svjetske književnosti (antologija); Rječnik stranih riječi i – Bratoljuba Kljajić a; rječnici bosanskog jezika i druga relevantna literatura (beletristica).**

Izvori medijske tehnologije koristiće se prema uslovima kojima raspolaže škola, kao i njena bliža društvena sredina.

ORIJENTACIJA ZA SAMOSTALAN RAD

Kroz nastavu u enike treba osposobljavati za samostalan rad, koji treba da se odvija u sljedećim savremenim oblicima: u parovima, grupama do pet u enika, kao i individualno. Može se organizovati i sa većim brojem u enika. Na taj način razvijaju se socijalne navike i stvara se povoljna klima za međusobnu saradnju u enika. Ova djelatnost je mnogo efikasnija ako se odvija u malim grupama, jer će se tako u enici pripremiti za ekipni rad, što je i cilj savremenog obrazovanja.

U profesionalnom i javnom životu, radi podjele poslova i radi potrebe za povezivanjem različitih djelatnosti, ekipni rad je najbolji oblik rada.

Samostalan rad u enika, kao školska djelatnost, ne smije za u enike da bude neprijatan i dosadan. U osamostaljivanju u enika, škola i roditelji imaju osobito važnu ulogu.

Samostalan rad u enika:

Razvijanje imaginacije, kreativnosti i sposobnosti upotrebe vještina i znanja;

Formiranje navika za planiranje i organizovanje;

Razvijanje vještina za ekipni rad;

Razvijanje sposobnosti u enika za rješavanje raznih zadataka, koristeći međupredmetne i međuprogramske veze;

Razvijanje navika za vrednovanje i samovrednovanje rezultata.

Samostalan rad u enika treba da bude kreativan i kvalitativan – da doprinosi razvoju svestrane u enikove liosti u svim oblicima (kulturne intelektualnog i praktičnog rada, emocionalnog i psihomotornog razvoja).

ENGLISH LANGUAGE

INTRODUCTION

Learning is a complex process of discovery, collaboration, and inquiry facilitated by language. Composed of interrelated and rule/governed symbol systems, language is a social and uniquely human way of representing, exploring, and communicating meaning. Language is essential for forming interpersonal relationship, understanding social situations, extending experiences, and reflecting on thought and action. Language is the primary basis of all communication and the primary instrument of thought.

PHILOSOPHY

The program for English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Students' background knowledge, skills and attitudes will be used as a means of developing communicating abilities: interpreting, expressing and negotiating meaning through oral and written texts. As the students develop communication skills, they also increase their linguistic accuracy and develop language learning strategies.

In the English language program students will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- interpreting, expressing and negotiating meaning (communication).
- patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artifacts and symbols (culture).
- sounds, written symbols, vocabulary, grammar and discourse (language).
- cognitive, socio-affective and meta-cognitive process (general language education).

Students will learn to communicate in English through the process of ‘comprehension’, ‘production’ and ‘negotiation’. **Comprehension** involves deriving meaning or significance from an oral or written text. **Production** is expressing meaning by creating oral and written texts to suit different participants, topics, purposes and reasons for communication. **Negotiation** is the *interaction process*: participants in the communication process must adjust to the needs and intentions of others. Integral to all three processes are the communicative intents or functions of communication, reporting or describing and so on, which are developed in the experience / communication component. Students will also learn about the language and how to use it : the sound – symbol system, vocabulary, grammar and discourse elements that are needed to convey ideas and enhance communication in an oral or written context.

GOALS

The long – term goals in the study of English language are cultural understanding and effective communication. The development of cultural understanding and linguistic proficiency is a complex process involving a variety of language experiences and exposure to the culture of the people whose language is being studies.

- Learners should reinforce, develop and deepen their language and language skills, gained at previous level, and should broaden them gradually, aiming at increasing language awareness and broadening their communicative ability.
- They should deepen the level of understanding of their own culture and other cultures, where English is spoken as a first, second, or an international language.

GENERAL AND SPECIFIC OBJECTIVES

- ◆ Enable learners to communicate with some degree of fluency in both oral and written language:
 - Understand the main points of clear standard input of familiar matters regularly encountered in, school, leisure, etc.;
 - Be able to communicate in situations likely to arise whilst travelling in an area where the target language is spoken;
 - Produce simple connective texts on familiar topics, or of personal interest.

- ◆ Deepen language awareness and develop meta-cognitive skills:
 - Identify language which conveys mood and feeling e.g. selection of vocabulary, imagery and metaphor;
 - Read texts containing extensive vocabulary confidently, including subject specific texts;
 - Use monolingual and bilingual dictionaries.
- ◆ Apply knowledge of cross-curricular issues:
 - Understand the main message of written text using resources (dictionaries, Internet, etc.);
 - Recognise and select relevant information;
 - Draw conclusions
- ◆ Develop and deepen cultural awareness:
 - Gain background knowledge concerning cultural events and celebrations;
 - Recognize customs and manners of other people;
 - Become familiar with main aspects of everyday life in family, school, and community in the countries where English is spoken as first or second language.

GRADE TEN - TOPICS

1. Residence

- Home and school
- Rooms and furniture
- Living **outdoors**

2. Daily routine

- Activities at home
- Office
- School life

3. Leisure and pleasure

- **Leisure and** lifestyle
- Media (TV, radio, cinema, theatre. Exhibitions)
- Sports pastime **activities**

4. Travel

- Countries and places
- Entering and leaving a country
- Travel documents

5. People and places

- Family and relatives
- People of the world
- Friendship

6. A matter of life and death

- Physical state
- Visiting a doctor
- Health maintenance

7. Education and career

- Plans and ambitions
- Life in school
- The best way to learn

8. Shopping

- Money and prices
- Different types of stores
- Fashion

9. Eating

- Healthy food
- Shopping at the grocery store
- Eating and drinking out

10. Public services

- At the post office
- Hospital, surgery
- Police

11. Going places

- Capital cities
- How to find your way
- Excursions

Weather conditions

- Places and climate
- Weather forecast
- Going on a picnic

GRADE 10 ATTAINMENT TARGETS

◆ Listening

At the end of this grade learners can:

- Understand and extract the essential information from short, recorded passages;
- Understand and respond to everyday expressions related to simple and concrete need delivered in normal speed speech;
- Understand the main points of broadcast on familiar topics and topics of personal interest;
- Understand the gist of TV news, interviews, announcements, and films without too much effort.

◆ Speaking

At the end of this grade learners can:

- Introduce him/herself, and other people;
- Ask and answer questions about personal details;
- Express opinions, likes, dislikes, preferences, and feelings without much effort searching for expressions;
- Interact fairly spontaneously with others, provided they speak at normal speed;
- Describe people, places, and events.

◆ Reading

At the end of this grade learners can:

- Identify specific information in announcements, extracts from newspaper articles, brochures;
- Understand and identify content and relevance of new items, articles and reports related to everyday problems;
- Understand the content of more complex texts by use of dictionaries;
- Understand fairy tales, poetry, and short stories.

◆ Writing

At the end of this grade learners can:

- Write personal letters describing experiences, impressions, feelings, and events in detail;
- Write short reports and /or articles with occasional use of dictionary;
- Use a variety of linking words to mark clearly the relationship between ideas;
- Write with reasonable accuracy concerning spelling and punctuation.

Note: In order to achieve the targeted aims and objectives, and cover the topical content of the grade ten syllabus, teachers should select teaching materials from coursebook(s) of **pre-intermediate level**. These materials and aids should primarily be age-appropriate, which means that they should be dedicated to teenagers and/or young adults. In different vocational schools, it again remains in the teacher's domain to select teaching materials that may be profile-appropriate, which s/he may use either as alternative or supplementary material in English language teaching.

METHODOLOGY

The Communicating Approach and Task - Based Learning

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The Communicative Approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills*, that is *listening* and *reading* skills, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation which involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills*—either by *speaking* or by *writing*.

The Learning – Centred Classroom

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aim, or set of aims will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

The use of the mother tongue in the classroom

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an 'equivalent' word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

Vocabulary

Vocabulary teaching and learning is central to learning English. Words have a central place in culture, and learning words is seen by many as the main task in learning another language.

At level 3 learners know how to express themselves using a range of vocabulary and expressions.

L 3	Teacher's role	Learner's role	Possible activities
	<ul style="list-style-type: none">■ to set the task, to give explanations and monitor the learner.■ to encourage the use of bilingual and English-English dictionaries.	<ul style="list-style-type: none">■ in pairs or small groups to cooperate and take the right decision with the help of dictionaries if need be .■ to store new words through diagrams, write word lists, produce word-cards and so on.	<ul style="list-style-type: none">■ Using given words to complete a specific task .■ classifying items into lists;■ matching words to other words e.g. collocations, synonyms, opposites.

The Role of Grammar

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect's plan, than we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English (Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but how to teach it. We should consider which approach to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher's responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

L 3	Teacher's role	Learner's role	Possible activities
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ To set and monitor the development of activities; ▪ To focus on meaning, form and context; ▪ To raise learners' awareness as to what they have learned. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ To solve problems, and puzzles, fulfil tasks, and take part in activities; ▪ To make conscious efforts to work out the rules independently; ▪ To increase their awareness and keep record of their own learning. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solving problems and puzzles ; ▪ Discussions, and debates; ▪ Guided and free writing.

At this level of education, learners should be ready not only to notice the regularities in language, but also to make a conscious effort to work out the rules. They should be ready to deal with more complex sentences, including coordinated and subordinated clauses. Therefore, teachers should increase the learners' awareness about their progress in learning, as well as to encourage them to work independently and keep record of their own learning.

Teachers should always bear in mind that grammar is not an aim on its own, but is closely connected with communication. It should not be used as a driving force, but should arise out of other classroom activities.

ASSESSMENT AND EVALUATION

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;
- to see if learners have reached a particular standard;
- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been- that is, how much their pupils have changed.

This change can be in:

- The amount of English learners know;
- The quality of the English they use;
- Their ability to use English.

The general word for measuring the change is assessment. Naturally if we want to assess how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

There are different types of assessment (or evaluation).

- Self assessment (self - evaluation)
- Group assessment (group - evaluation)
- Individual assessment (evaluation)
- Combination of group and individual assessment
- The use of work samples, portfolios and projects.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress, then **tests** are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

Some major reasons for testing are:

- To diagnose learners' standard on arrival;
- To measure learners' progress;
- To find out how much pupils have learned;
- To find out the quality of learning;
- To find out how many of the class have learned what they were supposed to learn;
- To motivate pupils;
- To show the teacher what to teach next.

There are different kinds of tests, such as:

- Proficiency tests
- Achievement tests
- Placement tests
- Diagnostic tests use proficiency or achievement tests

We see **evaluation** as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance.

Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge whether s/he makes a

contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions.

With the evaluation we are trying to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use assessment procedure to develop and improve, not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

**For methodological guidelines
see the English Language Curriculum document.**

UVOD

Nastava francuskog jezika do sedamdesetih godina, učila se u većini kosovskih škola. Kasnije ovaj odnos se promjenio u korist engleskog jezika.

Francuski jezik i danas je jedan od najznačajnijih svjetskih jezika i predstavlja jezik od interesa za dalje učenje na Kosovu. Francuski jezik se priznaje kao službeni jezik u OUN-u, kao jezik diplomacije, kulture, umjetnosti, mode, dobrog ponašanja, itd. Kao takav on ostaje jezik od interesa za današnje i buduće generacije.

Po novom Kurikulumu Kosova učenje stranih jezika omogućava **formiranje aktivnog i savjesnog građana u demokratskom i multikulturalnom društvu**.

Francuski jezik, sada i u budućnosti, uče se samo kao drugi strani jezik - **u nižoj srednjoj školi i u višoj srednjoj školi**, koji će se izučavati kao obavezan predmet - **dva učasa nedjeljno, u tri različita tipa gimnazija: u opštoj gimnaziji, u gimnaziji društvenih nauka i u gimnaziji jezika**.

Učenici 10. razreda, uopšteno uzimaju i, biće po etnicitetu i nastava francuskog jezika u ovom razredu neće se mnogo razlikovati od nastave u 6. razredu.

**GLAVNI CILJEVI UČENJA FRANCUSKOG JEZIKA
(za posmatrajuće učenje ovog stranog jezika)**

Učenje francuskog jezika ima ove glavne ciljeve:

- (daljnje) učenje opštih kompetencija učenih na učenju maternjeg jezika i prvog (i drugog) stranog jezika;
- razvijanje sposobnosti za komuniciranje na stranom jeziku;
- savladavanje osnovne komunikacije u situacijama svakodnevnog života;

- obogaćivanje kulturnog iskustva učenika;
- prihvatanje drugih kultura i razvijanje kritičkog stava prema tim kulturama;
- osvješćivanje za uvanje kulturne različitosti;
- razvoj naklonosti i simpatije prema francuskoj kulturi;
- kognitivni i psihoaktivni razvoj učenika;
- formiranje radnih navika za samostalan rad, poznavanje tehnika učenja;
- razvoj interdisciplinarnih i međukulturnih aktivnosti;
- pripremanje učenika za profesionalni život i učenja tokom davnog života;
- prihvatanje drugoga i borba protiv raznih stereotipova, itd.

OBJEKTIVI I O EKIVANI REZULTATI

Razred	Kategorije	Opšti objektivi	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati
X	KOMUNIKACIJA	Proširenje rje ni kog fonda francuskog jezika	Savladavanje: <ul style="list-style-type: none"> • leksi kog fonda • jezi kih izraza • jezi kih struktura 	U enik je u stanju da upotrijebi: <ul style="list-style-type: none"> • po etni leksi ki fond • po etne izraze • po etne mehanizame jezika
		Razvoj i proširenje sposobnosti i navika za individualni i grupni rad	Ospoznavanje u enika za slušanje / razumijevanje	U enik je stekao po etne navike i sposobnosti za rad
	SHVATANJE I UPOTREBA JEZIKA	Pravilno izgovaranje zvuka francuskog jezika	Ospoznavanje u enika za izražavanje na francuskom jeziku	U enik razlikuje i ponovno ispravno proizvodi osnovne zvuke
		Shvatanje osnovnog leksi kog fonda francuskog jezika	Ospoznavanje u enika za pisanje na francuskom jeziku	U enik shvata osnovne mehanizme i njihovo funkcioniranje
		Raspore ivanje rije i u re enici	Razvijanje sposobnosti i navika za rad (u enika)	U enik poznae osnovne funkcije rije i u re enici
	ME UPROGRAMSKE VEZE	Raspore ivanje rije i u re enici	Percepcija i razlikovanje zvuka i ponovno proizvo enje	U enik primjenjuje me uprogramske veze (koristi svoja saznanja iz drugih oblasti i obratno)
		Proširivanje me uprogramskog znanja	Shvatanje jezi kih mehanizama i njihovih funkcija	U enik saznae osnovna shvatanja francuske kulture
		Upoznavanje u enika sa francuskom kulturom	Upoznavanje osnovne funkcije rije i u re enici	U enik u vrš uje me ukulturalne kompetencije
	KULTURA	Zna aj frankofonskih zemalja u svijetu	Proširivanje znanja iz društvenih nauka	U enik otkriva drugu kulturu
			Proširivanje znanja iz prirodnih nauka	U enik razumije položaj francuskog jezika u svijetu i zna aj njegovog razumijevanja
			Proširivanje znanja iz umjetnosti	
			Ja anje opšte kulturne sposobnosti	
			Osvješ ivanje da bude otvoreni sa drugima	
			Ja anje me ukulturalnih kompetencija	
			Otkri e druge kulture	
			Smjerovi razvoja frankofonije u svijetu	

PROGRAM ZA 10. RAZRED (za ake po etnike)

1.0. Komunikativne vještine (les saviors communicatifs)

1.1. Pozdravi i društveni odnosi (saluer et entretenir les relations sociales)

- 1.1.1. Kontakti (entrer en contact)
- 1.1.2. Tražim informacije o nekome / odgovaram (demander des nouvelles de quelqu'un / répondre)
- 1.1.3. Rastanak (se quitter)
- 1.1.4. Zahvalujem (remercier)
- 1.1.5. Izražavam estitanje (exprimer des voeux)
- 1.1.6. Tražim izvinjenje (s'excuser)
- 1.1.7. Tražim uljudno (demander poliment)

1.2. Predstavljam se i predstavljam nekoga (se présenter et présenter quelqu'un)

- 1.2.1. Predstavljam se (se présenter)
- 1.2.2. Predstavljam nekoga (présenter quelqu'un)
- 1.2.3. Tražim informacije / odgovaram na pitanja u vezi sa identitetom: prezime, ime, državljanstvo, adresa, godište, razred, škola, zanimanje roditelja (demander des informations / répondre à des questions portant sur l'identité : nom prénom, nationalité, adresse, âge, classe, école, profession des parents)
- 1.2.4. Tražim informacije / odgovaram na pitanja u vezi sa porodicom: broj braće, godišta, imena, uenje (demander des informations / répondre à des questions portant sur la famille : nombre de frères et de soeur, âge, prénom, études)

1.3. Cijenim, vrednujem (apprécier)

- 1.3.1. Pokazujem šta mi se svi a i šta mi se ne svi a (dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas)
- 1.3.2. Pitam nekoga za njegove ukuse (demander quelqu'un ses goûts)
- 1.3.3. Izražavam vrednovanje za razne djelatnosti, za li nosti, za mjesto (éxprimer une appréciation sur des activités, des personnes, des lieux)

1.4. Karakteriziram (caractériser)

- 1.4.1. Opisujem nekoga, opisujem neki izmišljeni lik (décrire quelqu'un, décrire un personage de fiction)

- 1.4.2. Opisujem jedan objekat, jedno mjesto (décrire un objet, un lieu)
- 1.4.3. Opisujem vrijeme (décrire le temps qu'il fait)
- 1.4.4. Upore ujem (comparer)

1.5. Izražavam koli inu (quantifier)

- 1.5.1. Izražavam jedan broj (exprimer un nombre)
- 1.5.2. Izražavam koli inu (exprimer une quantité)
- 1.5.3. Izražavam mjeru: težinu, dužinu, veli inu (indiquer une mesure: le poids, la longueur, la taille)
- 1.5.4. Izražavam veli inu, broj (indiquer la taille, la pointure)
- 1.5.5. Pokazujem, pitam za cijenu (indiquer, demander un prix)
- 1.5.6. Odre ujem stepen, koli inu: mnogo, malo, dovoljno (indiquer un degré: beaucoup, trop, assez)

1.6. Savjetujem / dajem uputstva (conseiller / donner des consignes)

- 1.6.1. Izražavam naredbu, kažem što ne treba initi (exprimer un ordre, dire de ne pas faire)
- 1.6.2. Upozoravam (avertir)
- 1.6.3. Dajem / tražim savjete (donner / demander des conseils)

1.7. Odre ivanje u prostoru (se situer dans l'espace)

- 1.7.1. Dajem orientaciona uputstva / postavljam pitanja o poziciji (donner des indications / poser des questions sur la situation)
- 1.7.2. Dajem uputstva, postavljam pitanja o jednom pravcu / mjestu (donner des indicatons / poser des questions sur une direction)

1.8. Odre ujem vrijeme (se situer dans le temps)

- 1.8.1. Pokazujem / izražavam trenutke asa tokom dana (indiquer des indications sur les moments de la journée)
- 1.8.2. Pokazujem / pitam za dane u nedjelji, za mjesecce, za godišnja doba (idiquer / demander des indications sur les jours de la semaine, les mois, les saisons)
- 1.8.3. Pokazujem / pitam za vrijeme (sat) (dire / demander l'heure)
- 1.8.4. Pri am o svojim aktivnostima tokom dana (parler de ses activités à différents moments de la journée)

1.9. Svakodnevni društveni odnosi (les relations sociales courantes)

- 1.9.1. Pozdravljanje / rastanak (saluer / prendre congé)
- 1.9.2. Susre em se s nekim (prendre contact avec quelqu'un)
- 1.9.3. Zahvalujem (remercier)

- 1.9.4. Izvinjavam se (s'excuser)
- 1.9.5. Tražim uljudno (demander poliment)
- 1.9.6. Izražavam estitanje, rođendan, praznici (exprimer des souhaits: anniversaire, fêtes)
- 1.9.7. Pozivam, predlažem (inviter, faire des propositions)

1.10. Identitet: dajem / tražim informacije (l'identité: donner / demander des informations)

- 1.10.1. Ime i prezime / upoznavanje (prénom et nom / faire la connaissance)
- 1.10.2. Državljanstvo (la nationalité)
- 1.10.3. Mjesto boravka / adresa (le lieu où l'on habite / l'adresse)

1.11. Aktivnosti svakodnevnog života (les activités quotidiennes)

- 1.11.1. Škola (l'école)
 - 1.11.1.1. Pokazujem školu (indiquer l'école)
 - 1.11.1.2. Pokazujem nastavne predmete (indiquer les disciplines étudiées)
 - 1.11.1.3. Učesničim u razrednom ritualu (participer au rituel de la classe)
 - 1.11.1.4. Dajem / tražim informacije za jedan školski dan (donner / demander des informations sur une journée de l'école)
 - 1.11.1.5. Dajem / tražim informacije za školsku opremu (donner / demander des informations sur le matériel de l'école)
 - 1.11.1.6. Dajem / tražim informacije za faze u školskoj godini (donner / demander des informations sur les étapes de l'année scolaire)
- 1.11.2. Porodica (la famille)
 - 1.11.2.1. Imenujem članove uže porodice (nommer les membres de la famille proche)
 - 1.11.2.2. Kažem koliko braćeg i sestara imam (dire combien on a des frères et des soeurs)
 - 1.11.2.3. Kazujem starosno doba / imena braćeg / sestara (indiquer l'âge et le prénom des frères et des soeurs)
- 1.11.3. Ukusi (les goûts)
 - 1.11.3.1. Kažem šta mi se (ne) sviđa: pjeva, pjesma, muzika, sport, hrana, (dire ce qu'on aime / ce qu'on n'aime pas: chanteur, chanson, musique, sport, aliments)
 - 1.11.3.2. Izražavanje sklonosti (indiquer une préférence)

2.0. Gramatika (la grammaire)

2.1. Imenica (le nom)

- 2.1.1. Rod imenica (le genre du nom)
- 2.1.2. Broj (le nombre)

2.2. Odrednice (les déterminants)

- 2.2.1. Odre eni lan (l'article défini)
- 2.2.2. Sažeti odre eni lan (l'article défini contracté)
- 2.2.3. Neodre eni lan (l'article indéfini)

2.3. Pridjevi (les adjectifs)

- 2.3.1. Pokazni pridjevi (les adjectifs démonstratifs)
- 2.3.2. Prisvojni pridjevi (les adjectifs possessifs)
- 2.3.3. Kvalifikativni pridjevi (les adjectifs qualificatifs)
- 2.3.4. Brojnici (les adjectifs numéraux)

2.4. Zamjenice (les pronoms)

- 2.4.1. Li ne zamjenice (les pronoms personnels)

2.5. Glagoli (les verbes)

- 2.5.1. Grupe glagola (les groupes du verbe)
- 2.5.2. Glagolsko vrijeme (les temps du verbe)
- 2.5.3. Glagolski oblici (les modes)

3.0. Sintaksa (la syntaxe)

Vrste rečenica

3.1. Vrste rečenica (les types de phrases)

3.2. Afirmativne rečenice (la phrase affirmative)

3.3. Upitne rečenice (la phrase interrogative)

3.4. Negativne (odri ne) rečenice (la phrase négative)

4.0. Fonetika (la phonétique)

4.1. Samoglasnici (les voyelles)

- 4.1.1. Nazalni glasnici (les voyelles nasales)

4.2. Suglasnici (les consonnes)

5.0. Povezivanje rije i (la liaison)

6.0. Ortoepija (l'orthoépie)

6.1. Intonacija (l'intonation)

7.0. Pravopis (l'orthographe)

8.0. Kultura (la culture)

8.1. Svakodnevni odnosi (les relations courantes)

8.2. Identitet (l'identité)

8.3. Sredina - svakodnevni prostor (le milieu; l'espace courant)

8.4. Porodica (la famille)

8.5. Frankofonija (francuski u svijetu)

METODOLOŠKA UPUTSTVA

1.0. METODI KO-DIDAKTI KI PRINCIPI

Nau iti jedan jezik zna i nau iti komunikaciju na takav na in da možeš upotrijebiti jezik u realnim životnim situacijama.

Sposobnosti zauzimaju primarno mjesto u u enju jezika.

1.1. Prvi princip

Usredsre enost na komunikaciju, a ne kao do sada usredsre enost na jezik;

1.2. Drugi princip

Usredsre enost na u enika i na njegovo u enje.

2.0. KOMUNIKATIVNI OBLIK PREDAVANJA

Da je najbolje predavanje u obliku govorne komunikacije poznato je, jer je sada me unarodno prihva eno. Zato u savremenoj nastavi, govornoj komunikaciji se posve uje posebna pažnja. Ovaj oblik nastave u eni-

cima omoguava da postignu jezi ka sredstva koja je njima potrebna da bi se izražavali na francuskom jeziku, u odre enim jezi kim i društvenim situacijama.

Govorna komunikacija je najprihvaeniji oblik za postizanje postavljenih objektiva. Polazna tačka takve nastave neće biti jedno gramatičko pravilo već razne jezičke situacije. Ovo znači da se iz jeziknih situacija izvuku pravila a ne obrnuto.

3.0. NASTAVNE METODE

3.1. Metode koje podstiču komunikaciju

- Rad u grupama, u parovima
- Debate
- Igranje uloga
- Organiziran intervju

3.2. Metode koje podstiču samostalan rad

- Tekstovi sa praznim mjestima
- Igre u vježbi (kao Pamenvanje)
- Kontrola partnera
- Samostalna obrada datih podataka (od biblioteke, računara, itd.)
- U vježbi u toku nastave (u vježbi igra ulogu nastavnika)
- Dopisivanje sa prijateljima u Francuskoj (partnerstvo škola, dopisivanje između naših i francuskih učenika, itd.)

3.3. Metode koje podstiču proizvodnju

- Izrada zidnih novina, umjetničkih slika, posterova, tekstova (npr. za izložbe, školska takmičenja, interna takmičenja, itd.)
- Kreativno pisanje poezije i kratkih priповједaka, koje se podstiče pomoći u aktiviranju unaprijed stečenih znanja.

4.0. UPOTREBA MEDIJA

4.1. Televizija

Televizija je sredstvo koje treba da se koristi kako od strane nastavnika tako i od strane učenika. Školske emisije posvećene jeziku ili francuskoj kulturi kod nas, filmski i dramski programi, kao i razne strane televizijske emisije na francuskom jeziku su jedno jako sredstvo koje će pomoći i ubrzati savladavanje ovog stranog jezika od strane naših učenika.

4.2. Film, teatar, muzika

Film, teatar i muzika tako erine zna ajno motivaciono sredstvo za poveanje rezultata u savladavanju francuskog jezika, iako se kod nas one nisu koristile onoliko koliko je to bilo moguće. Kino i teatar zajedno sa televizijom, sada i u budućnosti odigrati značajnu ulogu u ovom smjeru.

4.3. Fotografije

Fotografije pomažu u stvaranju kretajivnih i deskriptivnih tekstova.

- Učenici opisuju poznate i neobične stvari koje vide na fotografijama.
- Oni prije uju o događajima po etak ili kraj opisuje fotografija.

4.4. Videoprojektor

Upotreba projektorja povećava interesovanje učenika za nastavu. Ovo se postiže pomoći u:

- prezentacije fotografija, crteža, ilustrovanih pripovjedaka, itd., i tekstova pomoći u folije i projektoru;
- djelimičnim pokrivanjem i otkrivanjem fotografije;
- prikazivanjem nekog događaja pomoći u fotografija bez kronološkog redoslijeda;
- predstavljanjem podjeljenog teksta u djelovima i složenog na nepravilan način, i njegovo sređivanje.

4.5. Auditivni materijal

Ovaj materijal omogućava suočavanje sa standardnim francuskim jezikom i podstiče razumijevanje pomoći u slušanja:

- Učenici nalaze po etak ili kraj jednog ranije slušanog kratkog teksta;
- Oni se poistovjeđuju sa likovima jednog gledanog i slušanog dramskog djela i raspravljaju o njihovom ponašanju.

4.6. Videomaterijal

Upotreba videomaterijala u enicima daje velike mogućnosti za smještanje pisanih i usmenih tekstova:

- Prikazivanje jednog filma radi enog na osnovu jedne pripovjetke ili bajke, koja podstavlja upoređivanje sa prethodno predanom ili slušanom pripovjetkom ili bajkom.

5.0. REDOSLJED DJELATNOSTI

Za efektivnu nastavu francuskog jezika potrebno je poštovanje ovog redoslijeda:

Slušanja / razumjevanja, govorenja, itanja, pisanja.

Ovo je jedan logički redoslijed, ije poštovanje omogućava brže, lakše i kvalitetnije predavanje stranog jezika.

5.1. Aktivan i konkretan rad

U toku učenja francuskog jezika u našim školama, nastavnici treba da imaju obzira prema našim uslovima i okolnostima (kao nefrankofonska sredina) koji se razlikuju od onih u Francuskoj (kao frankofonska sredina).

5.2. Za vježbanje i sprovođenje

Posebnu pažnju treba posvetiti vježbanju, zavisno od vrste. Ono se može zasnovati na slušanju, gledanju i na pisanju.

6.0. POPRAVLJANJE U ENI KIH GREŠAKA

Oblici popravljanja se esti i na protivređenja in diskutiraju u krugovima nastavnika. Neki od njih greške vide kao prepreku u procesu nastave, drugi ih vide kao pomoći u savladavanju stranog jezika. Dok neki drugi misle da se one moraju odmah ispravljati da se ne bi potkrale, drugi misle da ne treba popravljati svaku grešku, pod svaku cijenu. Kako god bilo, u fazi jezičkog komuniciranja, u toku opisivanja jedne fotografije, nastavnici praktikuju slobodno izražavanje svojih učenika. U toku popravljanja grešaka, učenike ne treba kažnjavati, opominjati ili kritikovati za učenjene greške.

7.0. PREDAVANJE / DIFERENCIRANO U ENJE

Nijedno odjeljenje nema homogeni sastav učenika, što se tiče njihovog prethodnog znanja. Ovo treba da ima u obzir svaki nastavnik i na osnovu toga treba da organizira učenje. Ovo podrazumijeva da učenike koji

imaju sposobnost za brže u enje treba tretirati druga ije od drugih, na na in kako bi nastava francuskog jezika bila u skladu sa individualnim mogu nostima i sposobnostima svakog u enika.

8.0. TEHNIKE RADA

Jedan od zadataka nastave estranog jezika jeste i osposobljavanje u enika u preuzimanju odgovornosti za individualno u enje. U enici koji imaju mogu nosti da razmišljaju za procese u enja i da organiziraju nastavni proces kao i u enje u grupi, obično postižu bolje uspjehe. Na ovaj na in oni, pored ostalog, mogu se pripremiti da samostalno reagiraju u vanškolskim situacijama, kao i da nastave sa procesom u enja jezika.

ME UPROGRAMSKA POVEZANOST

U enje estranog jezika, naro ito u višim razredima, pruža višestruke mogu nosti za me upogramske veze, u svim nivoima. Ove veze obuhvati e mnoge oblasti (nastavne predmete), naro ito one jezi ke (maternji i prvi strani jezik); društvene nauke (gra ansko vaspitanje, historija, geografija itd.); umjetnosti razli itih vrsta, ali i prirodnih nauka. Na ovaj na in u enicima e se, pomo u znanja iz drugih predmeta, s jedne strane pomo i na uspješnije savladavanje francuskog jezika, dok e se s druge strane, pomo u znanja francuskog jezika proširiti i u vrstiti njihova pretvodna znanja iz drugih predmeta.

VREDNOVANJE

1.0. VRSTE VREDNOVANJA NA ASU FRANCUSKOG JEZIKA

1.1. Dijagnosti ko vrednovanje:

- da identificuje poteško e sa kojima se suo avaju u enici i da posreduje u njihovom prevazilaženju;
- da kontroliše znanje u enika.

1.2. Spoljašnje vrednovanje:

- da vrednuje znanje u enika, da se uvjeri da je ste eno znanje dovoljno da u enik može da pre e u viši razred;
- da vrednuje napredovanje u enika;
- da identificuje pozitivne i negativne strane u enika.

1.3. Formalno vrednovanje:

- da omogući učeniku da identificuje svoje pozitivne i negativne strane i da se angažuje u popravljanju negativnih strana.

2.0. ŠTA TREBA VREDNOVATI

2.1. Da se kontrolišu stečena znanja

2.2. Da se kontroliše napredovanje učenika:

- Vrednovanje razvoja učenja;
- Stepen savladavanja.

2.3. Integracija stečenih znanja:

- Vrednuje se projekat ili vanškolske aktivnosti.

3.0. KAKO TREBA VREDNOVATI

3.1. Načini vrednovanja od strane predavača (stalna kontrola):

Direktno vrednovanje

(Predavač vrednuje rezultate učenika)

Indirektno vrednovanje

(Pismeni testovi)

3.2. Vrednovanje može biti:

- Uz pomoć jedne tabele (**objektivno vrednovanje**);
- Bez tabele (**subjektivno vrednovanje**).

3.3. Vrednovanje među učenicima (učenici vrednuju jedan drugoga): u grupi učenika, unutar učionice, uz pomoć tabele. Ovo je direktno vrednovanje.

3.4. Samovrednovanje učenika: vrednovanje od samih učenika (svaki učenik vrednuje samoga sebe).

4.0. KRITERIJI VREDNOVANJA

4.1. Receptivna aktivnost (usmeno i pismeno razumijevanje)

- Slušanje
- Pisanje

4.2. Aktivnosti izražavanja

- Usmeno izražavanje
- Pismeno izražavanje

4.3. Pedagoška sredstva za vrednovanje učenika

- Za jedno neposredno vrednovanje - jedna tabela
- Za jedno indirektno vrednovanje - testovi
- Za jedno vrednovanje usmenog i pismenog izražavanja – tabela sa kriterijima i objašnjenjima za učenike (tabelu sastavljaju učenici)

Kartica za usmjeravanje učenja učenika

Ocjene	Slušanja	Govorenja	itanja	Pisanja
5	x	x		
4			x	
3				x
2				
1				

	Stepen savladavanja	Treba da popravim...	Da bih popravio, ja treba da...
Slušam	Dobro / približno		
Govorim			
itam			
Pišem			
Učestvujem u odjeljenskim aktivnostima			
Uredno održavam sveske			

UVOD

Njema ki jezik, prema novom planu i programu, po prvi put se u u srednjoj višoj školi na Kosovu. Njema ki jezik spada u jedan od značajnih evropskih jezika i preko ovog jezika u enici e dobiti osnovna znanja o kulturi, jeziku i njema koj književnosti.

CILJEVI

- Razviti etiri jezi ke vještine.
- Osposobiti u enike da komuniciraju unutar i van škole, sa ljudima koji pripadaju njema koj kulturi i jeziku.
- Osposobiti u enike, da na produktivan na in upore uju njema ku kulturu sa kulturom i osobnom tradicijom, kao i da upotrebljavaju ova shvatanja i prevazi u predrasude i proširuju znanja o svijetu i sebi.
- Osposobiti u enike da upotrebljavaju strukturu i pravila njema kog jezika, da i dalje razvijaju na nezavistan na in postignute vještine njema kog jezika kao i da na osnovu ove baze u e strane jezike.

Prva godina	
Zadatak 1	Stvaranje jednostavnih jezi kih kontakata
Zadatak 2	Ozna avanje i opis stvari i djelatnosti
Zadatak 3	Smisao uputstva i odgovor na pitanja
Zadatak 4	Orijentacija u vremenu i prostoru
Zadatak 5	Stvaranje jezi kih kontakata
Zadatak 6	Davanje i primanje jezi ke informacije

Plan i program može da se ita i horizontalno, s lijeva na desno.

	10. razred	11. razred	12. razred	13. razred
Zadatak 1	Stvaranje jednostavnih jezi kih kontakata	Razgovor jednih sa drugim	Davanje li nih informacija tokom jezi kih kontakata	Raportiranje u vezi sa doga ajima

Kod horizontalnog načina učitanja prime uje se sljedeće: zadatak 1., prve godine, širi se dalje u drugu godinu, zatim u treću, a kasnije i u četvrto, zato što u svakoj od njih treba raditi sa "jezičkim kontaktima". Dakle, ostaje se na istoj temi, ali na višem i težem nivou.

Znači, svi zadaci se redom ponavljaju u sljedećoj godini, ali uvijek sa sve težim sastavom i naravno što više leksikološki.

Jezičke vještine, gramatički inventar, tematska polja

Dok su sa "jezičkim vještinama" dati primjeri rečenica, sa "gramatičkim inventarom" su data polja, koja se prate preko specifičnih zadataka (jezičke vještine). Leksika u rečenicama modela služi kao primer koji ujedno sistematski proširuje.

Programski sadržaj treba da bude napisan prema najnovijim pravilima pravopisa.

Budući da su u rečenici odranije naučili abecedu maternjeg jezika, delimično neslaganje fonema i grafema na bosanskom i njemačkom jeziku ne bi trebalo da predstavlja veliki problem.

Zadaci gramatike predstavljeni u ovom planu i programu su obavezni i to treba gledati kao minimalni program. Obavezno je i rečanje zadataka, zato što se jedan zadatak gradi na osnovu prethodnog zadataka.

Tematska polja su namerno ostavljena otvorena, kao što je ranije pomenuto, prema ovom planu i programu stvaraće se školski udžbenici. Kad bi se od sada odredile konkretnе teme, na osnovu kojih bi se postigli specifični zadaci i gramatika, to bi bilo ograničenje za autora školskih udžbenika.

Savetuje se da se izaberu teme koje su predložene u okviru Programa za njemački jezik kao strani jezik od strane Njemačkog ministarstva za kulturu, koje se ponovo orijentiše na Okvir evropskih preporuka.

- Grundlegende Existenzfahrungen	- Freizeitgestaltung
- Die persönliche Identität	- Sport
- Partnerbeziehungen	- Mensch und Natur
- Alltag und Familie	- Mobilität und Verkehr
- Individuum und Gesellschaft	- Kommunikation
- Wohnen	- Wissenschaft und Technik
- Erziehung	- Kunst und Kreativität
- Arbeit	- Norm- und Wertorientierung
- Versorgung	- Zeitlich-historische Erfahrungen
- Gesundheitsfürsorge	- Geistige und seelische Dimensionen

PROGRAMSKI SADRŽAJ

PREGLED OPŠTIH ZADATAKA

1. LERNJAHR	
Lernziel 1	Lerninhalte
Einfache sprachliche Kontakte herstellen	<p>Sprechfertigkeiten</p> <p>Jemanden begrüßen</p> <ul style="list-style-type: none">• Guten Tag!• Guten Morgen!• Guten Abend!• Hallo! <p>Sich verabschieden</p> <ul style="list-style-type: none">• Auf Wiedersehen!• Gute Nacht! <p>Reagieren</p> <ul style="list-style-type: none">• Ja, bitte.• Nein, danke. <p>Sich vorstellen</p> <ul style="list-style-type: none">• Ich heiße ...• Mein Vorname ist ...• Mein Nachname ist ...• Dein Vorname ist ...• Dein Nachname ist ...• Ich wohne in ...• Ich bin Schüler. <p>Fragen</p> <ul style="list-style-type: none">• Wie heißt du?• Wo wohnst du?• Was bist du? <p>Grammatik</p> <ul style="list-style-type: none">• Aussagesätze• Verben in der 1. und 2. Person Singular• Personalpronomen in der 1. und 2. Person Singular im Nominativ• Einfache Fragesätze• Sein als Vollverb in der 1. und 2. Person Singular

1. LERNJAHR	
Lernziel 2	Lerninhalte
Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben, nach Gegenständen fragen	<p>Sprechfertigkeiten</p> <p>Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was ist das? • Ist das ein/eine/ein ...? • Ist das dein/deine/dein ...? • Was machst du? <p>Benennen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das ist der/die/das ... • Das sind die ... • Das ist ein/eine/ein ... • Das sind ... <p>Beschreiben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der/Die/Das ... ist ... • Die ... sind ... • Das ist mein/meine/mein/... • Das ist dein/deine/dein ... • Ich lerne ... • Wir lernen ... <p>Verneinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nein. • Das ist kein/keine/kein ... • Das ist nicht mein/meine/mein ... • Das ist nicht dein/deine/dein ... <p>Grammatik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Fragesätze • Bestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural • Unbestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural • Possessivpronomen in der 1. und 2. Person im Nominativ Singular • Nomen im Nominativ Singular und Plural • Adjektive in prädikativer Stellung • Sein als Vollverb in der 3. Person Singular und Plural • Verben in der 1. Person Singular und Plural • Personalpronomen in der 1. Person Plural

	<ul style="list-style-type: none"> • Negation mit nein • Negation mit kein/keine/kein • Negation mit nicht • Kardinalzahlen von 1 – 10
1. LERNJAHR	
Lernziel 3	<p>Lerninhalte</p> <p>Sprechfertigkeiten</p> <p>Anweisungen verstehen und danach handeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schreibe ab. • Male aus. • Sprich laut. • Unterstreiche. • Schreibt ab. • Malt aus. • Sprecht im Chor. • Unterstreichst. <p>Fragen beantworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er/Sie schreibt. • Er/Sie schreibt nicht. • Er/Sie malt aus. • Er/Sie malt nicht aus. • Sie schreiben. • Sie schreiben nicht. • Sie malen aus. • Sie malen nicht aus. <p>Grammatik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imperativ mit nicht trennbaren und trennbaren Verben im Singular und Plural • Personalpronomen in der 3. Person Singular und Plural, maskulin/feminin im Nominativ • Verben in der 3. Person Singular und Plural • Negation mit <i>nicht</i>
1. LERNJAHR	
Lernziel 4	<p>Lerninhalte</p> <p>Sprechfertigkeiten</p> <p>Räumliche Angaben erfragen und geben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wo ist/bist/sind/seid ...? • Dort/hier/Oben/Unten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Er/Sie ist ... • Wir sind ... • Ihr seid ... • Sie sind ... <p>Zeitliche Angaben erfragen und geben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wann haben wir Deutschunterricht? • Am ... • Heute. • Morgen. <p>Grammatik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen mit wo • Fragen mit wann • sein als Vollverb in allen Personen • Personalpronomen in allen Personen • haben als Vollverb in der 1. Person Plural • Adverbiale des Ortes und der Zeit • Kardinalzahlen von 11 – 12
1. LERNJAHR	
Lernziel 5	<p>Lerninhalte</p> <p>Sprechfertigkeiten</p> <p>Auffordern und Aufforderungen beantworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Machst du mit?/Macht ihr mit? • Ich kann/Wir können leider nicht. • Tut mir/uns leid, ich muss/wir müssen die Hausaufgaben machen. • Willst du/Wollt ihr mitkommen? • Ja, gerne. • Spielst du/Spielt ihr gern ...? • Ja/Nein. • Nicht so besonders. • Eigentlich nicht. • Ja, natürlich! <p>Frage stellen und Fragen beantworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was machst du/Was macht ihr? • Darf ich/Dürfen wir mitkommen? • Ich möchte/Wir möchten auch gerne mitkommen. • Komm, wir gehen/Wir wollen gehen. • Gehen wir?

	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du/Könnt ihr schwimmen? • Kannst du/Könnt ihr Fußball spielen? • Na klar! • Toll! • Nein, zeigst du/zeigt ihr es mir? <p>Erklären</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jetzt musst/kannst/darfst du ... • Jetzt müssst/könnt/dürft ihr ... <p>Grammatik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frage- und Aussagesätze mit Modalverben • Modalverben <i>mögen</i>, <i>können</i>, <i>dürfen</i>, <i>wollen</i>, <i>müssen</i> in der 1. und 2. Person Singular und Plural • Adverbiale der Art und Weise
1. LERNJAHR	
Lernziel 6	<p>Lerninhalte</p> <p>Einfache Auskünfte einholen und erteilen</p> <p>Sprechfertigkeiten</p> <p>Fragen nach dem Befinden stellen und beantworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie geht es dir/Ihnen? <ul style="list-style-type: none"> - Danke, gut. - Nicht gut/Schlecht/Es geht. • Was fehlt dir/Ihnen? <ul style="list-style-type: none"> - Mein Hals tut weh/Ich habe Halsschmerzen. • Bist du/Sind Sie krank? <ul style="list-style-type: none"> - Ja/Nein. <p>Vorhaben angeben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich möchte spielen/nicht spielen. • Er/Sie besucht den/die/das ... • Er/Sie braucht einen/eine/ein ... • Er/Sie hat/möchte/braucht keinen/kein/kein ... • Ich gehe in den Park/in die Schule/ins Geschäft. <p>Zeitangaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie spät ist es? • Es ist ... (nur volle Stunden!) <p>Grammatik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomen im Akkusativ mit bestimmtem und unbestimmtem Artikel • Fragesätze mit wie • Modalverben in allen Personen

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Präposition <i>in</i> mit Akkusativ • Kardinalzahlen von 13 - 31 |
|--|---|

DESETI RAZRED

1. Grundlegende Existenz erfahrungen

- Dasein in der Welt
- Elementare Gefühle: Liebe zu den Eltern und Geschwistern

2. Die persönliche Identität

- “Ich” – Erfahrung
- Einige persönliche Eigenschaften

3. Partnerbeziehungen

- “Du” – Erfahrung
- einige Eigenschaften des anderen
- mit Freunden spielen
- Erlebnisse mit Freunden

4. Alltag und Familie

- “Wir” – Erfahrung
- die private Gemeinschaft der Familie: Eltern, Geschwister
- Der Alltag einer Familie

5. Individuum und Gesellschaft

- “Sie” – Erfahrung
- Nachbarschaft
- Erlebnisse in der Schule

6. Wohnen

- Das eigene Heim
- Haus, Wohnung, Siedlung
- Kinderzimmer, Gemeinschaftszimmer
- Die Schule als Lebensbereich

7. Erziehung

- In der Familie
- In der Schule (z.B. Stundenplan, Hausaufgaben, u.a.)
- Vorbilder
- Verkehrserziehung

8. Arbeit

- Beruf der Mutter/des Vaters

9. Versorgung

- Nahrung, typische Speisen

10. Gesundheitsfürsorge

- Hygiene
- Im Badezimmer
- Zahneputzen, usw.
- Zahnarzt

11. Freizeitgestaltung (der Kinder)
<ul style="list-style-type: none"> • Hobbys • Lesegewohnheiten • Haustiere halten
12. Kommunikation
<ul style="list-style-type: none"> • Das Telefon nutzen • Fernsehen
13. Kunst und Kreativität
<ul style="list-style-type: none"> • Lieder singen • Bilder malen • Etwas selbst schreiben, lesssen, malen, gestalten • Einfache Gedichte kennen lernen
14. Zeitlich-historische Erfahrung
<ul style="list-style-type: none"> • Uhrzeiten • Tageszeiten • Jahreszeiten • Persönliche Vergangenheit-Gegenwart

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Komunikativni oblik u enja

Da je najbolja nastava u komunikativnoj formi zna se zato što je i me unarodno priznata.

U jednoj suvremenoj nastavi komunikaciji se posve uje posebna pažnja. Ovo zna i, koja su jezi ka sredstva potrebna u enicima da u odre e-nim govornim situacijama, na odgovaraju i na in, izraze svoje misli.

Komunikacija je najprihvatljiviji na in za postizanje odre enih zadataka. Po etak u enja ne e biti gramati ko pravilo za razne jezi ke situacije.

Ovo zna i, da se iz jezi kih situacija izvla e pravila a ne obratno.

Metode u enja

Metode koje podstti u komunikaciju:

- Rad u grupama, u parovima
- Debate, debata na podijumu
- Igre prema ulogama
- Intervju

Metode koje podstti u samostalni rad

- Stanice (pripremljen materijal sa datim zadacima na razne na ine ostavlja se na odre ena mjesta, tako da u enice/ci na jednom odre enom putu skupljaju i obra uju bez pomo i u itelja)
- Igre u enja (kao Memorija, Bingo)
- Kontrola partnera
- Osobna obrada tema (skupljanje informacija u biblioteci, kompjuter i dr. samostalno obra ivanje informacija u vezi jednog predavanja, referati, radni dnevnik, kolaž i dr.) daljnje pranje informacija grupe)
- U enje tokom predavanja (u enik uzima ulogu u itelja)
- Prikupljanje tokom nastave i izvori
- Razmjena pisama sa Njema kom (partnerizam škola, razmjena posiljaka me u u enicima i dr.)

Metode koje podstичu proizvodnju

- Rad na zidnim novinama, slike, posteri, kolaži, tekstovi (npr. za izložbe, školska takmičenja ili unutrašnja i dr.)
- Kreativno pisanje (poezija, eseji, priče, pozorišne scene) podstaknuto preko aktiviranja prethodnog znanja (asociogram, clustering, Brainstorming i dr.)

Upotreba medija

Fotografije

Pomažu u proizvodnji (pisanju) kreativnih tekstova koji opisuju i komentiraju.

- U enici opisuju poznate stvari i one neobične koje vide na fotografiji i govore kako utiče na njih ono što vide na fotosu.
- Oni opisuju jedan događaj, po etak i kraj onoga što se vidi na slici.

Videoprojektori

Prezentacija materijala (fotografije, crteži, ilustrovane priče i dr.) i tekstovi preko folija i projektor-a povećava interesovanje u enja kod učenika.

Prezentacija posebnih fotografija ili jedna serija fotografija:

- Pokrivanje ili djelimično otkrivanje fotografije.

- Jedan događaj predstavljen sa fotografijama daje se sa pogrešno poređanim fotosima.
- Predstavljanje jednog teksta podijeljenog na dijelove, podeljene na nesrećen i njegovo sređivanje.

Auditivni materijal

Ovaj materijal omogućava suočavanje sa jezikom individualnim i regionalnim varijantama njemačkog jezika i podstiče razumijevanje preko slušanja.

- Učenici pronalaze po etak i kraj jednog kratkog teksta koji je slušan ranije.
- Oni karakterišu li nasti jednog pozorišnog djela koje su slušali i gledali, i diskutuju o njihovom ponašanju.

Videomaterijali

Upotreba videomaterijala daje mnoge mogućnosti u učenicima za stvaranje pisanih i govornih tekstova.

- Predstava jednog filma radi se na osnovi jedne priče ili bajke, koji podstiče upoređivanje sa pričom ili bajkom koju su čitali ili slušali ranije.
- Rad sa videosekvencama može da se uradi u tri faze:
 - prezentacija bezvremenog filmskog materijala bez fotografija gdje učenici identifikuju poznata mjesta i li nasti, opisuju li nasti, mjesta, djelatnosti i dr.
 - prezentacija filmskog materijala bez fotografija gdje učenici diskutuju o objektima i raznim aktivnostima, zapisuju informacije o onom što su učili (brojevi, imena mjesta, li nasti, vremenske zapise) označavajući teme, crtaju jednu sliku.
 - prezentacija zvukog filmskog materijala i fotografija, a zatim se radi upoređivanje sa prethodnim prijedlogom i sekvencama koje se vide na fotografiji.

Ciljevi

Tačno određivanje zadataka je olakšanje za rad u učitelja i pomaže mu u određivanju specifičnih zadataka. Kad se postigne cilj – ovo znači da učenici/ice vladaju obrazom materijalom, onda u učitelj treba da bude zadovoljan onim što je postigao. Ako još nije završio čas, nema nikakve logike da se ubace i ostali sadržaji na tom času. U ovom slučaju logično nije

bi bilo da se obnovi ono što je u eno pomo u raznolikih vježbi, da se obradi jedna pjesma tokom asa ili da se ubaci nastavna igra sa ciljem postizanja cilja.

Ograni enje zadataka

Poznavaju i u enike i imaju i odreene ciljeve, u itelj ne bi smio da pogriješi i odredi mnogo zadataka za jedan as, i da se kasnije udi što nije postigao cilj. Zbog toga u itelj treba da odredi jedan specifičan zadatak koji želi da postigne tokom asa. Određivanje mnogo zadataka za jedan as, ima za posljedicu ovo:

Ostaje malo vremena za vježbe i ostvarivanje, zbog ovog razloga u enici/ce ne mogu dovoljno da savladaju materiju. Na sljedećem asu treba da se obnovi i razjasni materija još jedanput, zato što se mogu dogoditi greške, koje se kasnije velikim trudom popravljaju, razlog da se u itelj i u enik zabrinu.

Razumjevanje jednostavan: jedan preoptere en as i jedan as za obnavljanje su dva. U ovom slučaju bilo bi logično da se materija još od početka podijeli na dva asa.

Prema istraživanjima srednji u enici/ce su u stanju da za jedan as zapamte 10 novih izraza. Ova injenica se ne smije zapostaviti.

Rečanje: slušanje/ razumijevanje, govor, itanje, pisanje

Naravito u početnom učenju treba da se očekuje red etiri vještina, što znači:

- Učenice/ci ne treba da govore ništa što ranije nisu učili.
- Oni ne treba da pišu nešto o čemu ranije nisu slušali i govorili.
- Oni ne treba da pišu nešto o čemu ranije nisu slušali i govorili.

Označava pridržavanja ovoga reda, naravito kod početnika, govori i ovaj razlog:

- Ako se danas uči jedna riječ, logično da je ovo trebalo i ranije učiti. Na drugoj stani, itanje jedne nove riječi je lakše kad je ta riječ od ranije izgovarana i pisanje je biti lakše kad je riječ od ranije slušana i izgovarana.

Aktivni i konkretni rad

Jedina razlika između učenja njemačkog jezika u Njemačkoj, bez obzira da li je riječ o njemačkom kao maternjem jeziku ili njemačkom kao drugom jeziku ili stranom, na Kosovu, između ostalog, može se dobiti vrlo

malo informacija. Osim toga, gotovo i ne postoji mogunost za ostvarivanje onog što je naučeno. Tako, ne postoji mogunost da se produbljuje van škole ono što je naučeno za vrijeme nastave, kao ekskurzije, razvijanje novinarstva i dr.

U datom kontekstu ne smije da se potcenjuje ili precjenjuje televizija.

To je jedan razlog više da rad za vrijeme učenja bude konkretniji i aktivniji.

Proizvod (stvaranje) plakata, mozaika i postera, rad rukotvorina su veoma važni.

Jedan drugi razlog za ovakve aktivitete su znanja iz psihologije učenja i prema njima rezultat je veći ako se više podržavaju jezičke djelatnosti od konkretnih djela.

Određeno vrijeme za vježbe i ostvarivanje

Za učenje i sigurno savlađivanje jednog jezika potrebne su tri stvari: vrijeme, vrijeme i opet vrijeme.

Mi znamo da postoje tri razna tipa učenika:

- Akustični tip (oni uče jezik brže pomoći slušanja - uha).
- Vizuelni tip - gledanje (oni uče jezik prvenstveno gledanjem).
- Motorički tip (oni uče jezik brže preko pisanja)

Zbog ovog razloga veoma je važno, da se vježba izabere i sa ove tako da se jezik istovremeno uči preko raznih kanala, zato što se kod učenja koji uče jezik, radi o takozvanim mješovitim tipovima.

Raznolikost vježbi po fazama

Svaki učitelj, svaka učiteljica, takođe znaju da monotone vježbe o strukturi rečenica najprije utiču suprotno od onoga što se želi.

Učenici i učenice gube interesovanje za učenje i ne učestvuju aktivno u radu.

Na drugoj strani, mi znamo da određena motivacija i davanje interesantnih zadataka mogu podići na zavidan nivo želju za učenjem i spremnost za rad (rezultate).

Kao rezultat može biti ne samo promjena oblika rada (poseban rad, rad u parovima, rad u grupama) već i posebne igre tokom učenja – poezija i priče, biblioteka sastavnog dijela učenja.

2.10. Ispravka

Gotovo da se ništa ne diskutuje toliko jesti i na protivrečanju način u sredini među nastavnicima, od načina ispravke.

Dok ispravku neki gledaju kao smetnju jezi kih tokova, ostali podržavaju da se greške ispravljuju odmah da ne bi došlo do propusta.

Možda može da se uradi jedan opravdan kompromis tokom ispravke, i on će izgledati ovako:

Tokom faze jezi kog kontakta, kao na primjer tokom opisivanja jedne fotografije, u iteljice i u itelji o ekuju jedno slobodno izražavanje u enika.

Ako se uradi masovna ispravka tokom ove faze u enja, u enici bi se povukli i na kraju bi svih utali.

U ovoj fazi je pravilno da se ispravke između ostalog izlažu na na in, na primjer, jedna pogrešno izrečena riječ da se ponovi od strane u itelja još jednom, ali na pravilan na in.

Nije potrebna nikakva diskusija koja bi postidela u enice/ke već je potrebno upotrijebiti pedagoški instikt, u ovom slučaju pred cijelim odjeljenjem.

2.11. Diferencija

Nijedno odjeljenje nema isti sastav. Ovo treba da ima u vidu svaki nastavnik i da organizuje učenje na toj osnovi. Podrazumijeva se da se sa učenicima, koji imaju sposobnost bržeg učenja, treba imati drugačiji stav od ostalih, na način da učenje jezika bude približno isto za sve.

Tehnika rada

Jedna od tehnika nastave stranog jezika je i osposobljavanje učenika da prime odgovornost za svoje učenje. Učenici/ce koji su naučili da reflektuju svoje procese učenja i da se organizuju u grupe, obično učenje sa uspjehom i na efektivan način. Na ovaj način, osim drugog, mogu da se pripreme da reagiraju na nezavisan način u vanrednim situacijama, kao i da produže proces učenja jezika.

MEĐUUPROGRAMSKA POVEZANOST

PROGRAMSKA POVEZANOST

Imajući u vidu Upuststva od MONT-a, vodili smo pažnju da izbor tema (opšta orijentaciona - zato što specifične teme biraju oni koji pripremaju udžbenike) ima programsku međupovezanost.

Povezanost će biti na tri glavna polja:

1. Prirodne nauke
2. Društvene nauke
3. Umjetnost

Sa društvenim naukama biće uglavnom povezane sa građanskim vaspitanjem, historijom i dr. tokom rada na temama kao:

1. Prošlost i sadašnjost
2. Tradicija i religija
3. Scena i mlađalačka kultura
4. Svakodnevница i obitelj
5. Svijet mlađih i odraslih
6. Škola i školovanje
7. Individ i društvo
8. Politički život i socijalna stvar
9. Pravo i pravda

Povezanost sa prirodnim naukama biće:

1. Geografija
2. Biologija
3. Matematika
4. Tehnologija

I to tokom obrade tema:

1. Priroda i ambijent
2. Tehnika i razvoj
3. Vrijeme
4. Svijet fantazije
5. Kultura i nauka
6. Ekonomija i tržište rada

Pošto će se učasnik uglavnom održavati preko komunikacije (igre, pjesme i ostali kreativni načini), onda povezanost sa umjetnošću i sportom biće uglavnom tokom održavanja tema i obrade tema.

Tokom pripreme plana i programa za vrijeme jezik dosta je ranljivo i na temu ravноправnost polova i za djecu sa posebnim potrebama. Cjelo vrijeme se govori "ona/on ili oni/one". Tokom priprema knjiga biće definisane i druge stvari, kao što su likovi žena ravноправne sa muškarcima (majka ide na posao, djevojke rade ono što rade mladići), ima djece i drugih rasa i dr.

KULTURNO OSVEŠ IVANJE

Potkategorije

Upoznavanje sa kulturom naroda iji se jezik u i upore ivanjem sa svojom kulturom

Moderno u enje stranih jezika ima za zadatak da pruži u enicima znanje i potrebne sposobnosti za što lakše razumijevanje jednog mnogo-jezi nog svijeta.

U e i njema ki jezik, u enik dolazi u kontakt i upoznaje se sa kulturom, historijom, gra anstvom, geografijom i tradicijom zemalja gdje se govori njema ki jezik. Ovim se obuhvata životna realnost naroda iji se jezik govori.

Preko obra enih tema u udžbenicima, u enik se upoznaje sa sli nostima i razlikama izme u svoje i njema ke kulture, bilo da se radi o nacionalnim i vjerskim praznicima, o poznatim nacionalnim li nostima (književne, umjetni ke, politi ke i dr.), o geografskoj rasprostranjenosti (gradovi, rijeke, planine i dr.).

OCJENJIVANJE

Postoje tri vještine koje se kontrolišu (ocjenjuju):

1. Reprodukcija
 2. Reorganizacija
 3. Transfer
1. Podrazumijeva reprodukciju od strane u enika onoga što je u eno.
 2. Podrazumijeva prenos nau enog u sli nim situacijama (npr., ako u enik nau i mjesto glagola u zavisnoj rje enici, treba da bude sposoban da aplicira glagol u zavisnoj re enici).
 3. Podrazumijeva prenos u enog u potpuno novim situacijama.

Tehnika ocjenjivanja

Dolje obelježene tehnike vrijede za pismeni na in ocjenjivanja, zato što se misli da je ovo najobjektivniji i najostvarljiviji na in u školama.

- **Selektivni odgovori**

- 1. Alternativni odgovori*

Primjer:

	richtig 0
Prishtin ist die Hauptstadt von Kosova.	falsch 0

2. *Odgovori sa mogu noš u razli itog rješavanja*

Primjer:

Kreuze die richtige Lösung an.

	0 unter der Straße.
	0 über der Straße.
Das Auto steht	0 in der Straße.
	0 auf der Straße.

• *Regulativni odgovori*

1. *Odgovori po kategorijama*

Primjer:

Ordne zu.

1. Peter	a) Griechenland
2. Armend	b) Deutschland
3. Giuseppe	c) Spanien
	d) Kosova
	e) Türkei
	f) Italien

2. *Odgovori po redosjedu*

Primjer:

Schreibe die richtige Reihenfolge auf.

1. Es ist acht Uhr.
2. Liridon geht bei Rot über die Kreuzung.
3. Der Wecker klingelt.
4. Liridon kommt zu spät zur Schule.
5. Liridon hat verschlafen.
6. Der Autofahrer bremst scharf.
7. Er springt aus dem Bett.
8. Der Fahrer schimpft Liridon.
9. Er läuft schnell Weiter.

Slobodni odgovori

Potpuni odgovori

Primjer:

Viele Dinge sind schneller, schöner usw. als andere. Setze die richtige Form ein.

(langsam)	Ein Fahrrad ist ... als ein Auto.
(scheer)	Fünf Kilo sind ... als ein Kilo.
(teuer)	Fleisch ist ... als Brot.

Trage das Gegenteil in die Lücke ein.

Dieses Buch ist spannend. Es ist nicht...
Afrim ist groß. Er ist nicht...
Emira ist ein Mädchen. Sie ist kein...

Setze die richtige Zeit in die Lücke ein.

Heute Nachmittag ... (gehen) ich auf den Spielplatz.
Morgen ... (spielen) ich Tennis.
Gestern ... (sein) ich im Kino.

Kratki odgovori

Primjer I:

Bilde aus den folgenden zwei Sätzen einen Satz.

Alban weint. Eine Wespe hat ihn gestochen.

Tehnika ocjenjivanja

Dolje navedeni primjeri vrijede za pismeni na in ocjenjivanja, zato što se misli da je ovo najobjektivniji i najostvarljiviji na in za škole.

Selektivni odgovori

b. Alternativni odgovori

Primjer:

	richtig 0
Prishtin ist die Hauptstadt von Kosova.	falsch 0

c. Odgovori sa višestrukom mogu noš u odgovora

Primer 1:

Kreuze die richtige Lösung an.

	<input type="checkbox"/> 0 unter der Straße.
	<input type="checkbox"/> 0 über der Straße.
Das Auto steht	<input type="checkbox"/> 0 in der Straße.
	<input type="checkbox"/> 0 auf der Straße.

Regulativni odgovori*1. Odgovori po kategorijama***Primjer:**

Ordne zu.

1. Peter	a) Griechenland
2. Armend	b) Deutschland
3. Giuseppe	c) Spanien
	d) Kosova
	e) Türkei
	f) Italien

Odgovori po redoslijedu**Primjer:**

Schreibe die richtige Reihenfolge auf.

1. Es ist acht Uhr.
2. Liridon geht bei Rot über die Kreuzung.
3. Der Wecker klingelt.
4. Liridon kommt zu spät zur Schule.
5. Liridon hat verschlafen.
6. Der Autofahrer bremst scharf.
7. Er springt aus dem Bett.
8. Der Fahrer schimpft Liridon.
9. Er läuft schnell Weiter.

Slobodni odgovori*a. Potpuni odgovori***Primjer:**

Viele Dinge sind schneller, schöner usw. als andere. Setze die richtige Form ein.

(langsam)	Ein Fahrrad ist ... als ein Auto.
(schéer)	Fünf Kilo sind ... als ein Kilo.
(teuer)	Fleisch ist ... als Brot.

Trage das Gegenteil in die Lücke ein.

Dieses Buch ist spannend. Es ist nicht ...

Afrim ist groß. Er ist nicht ...

Emira ist ein Mädchen. Sie ist kein ...

Setze die richtige Zeit in die Lücke ein.

Heute Nachmittag ... (gehen) ich auf den Spielplatz.

Morgen ... (spielen) ich Tennis.

Gestern ... (sein) ich im Kino.

2.Kratki odgovori

Primjer 1:

Bilde aus den folgenden zwei Sätzen einen Satz.

Alban weint. Eine Wespe hat ihn gestochen.

LATINSKI JEZIK

PROGRAMSKA STRUKTURA ZA LATINSKI JEZIK

Standardi dostignu a

NIVO 3: Za gimnaziju prirodnih nauka

I. ELEMENTARNO HISTORIJSKO-JEZIKO ZNANJE

1. Formiranje latinskog jezika
2. Historijska vrijednost latinskog pisma
3. Latinska fonetika i fonologija

II. POVEZANOST SA GRAMATIKOM I LEKSIKOM TERMINOLOGIJOM

1. Izgrađivanje promjenljivih dijelova govora
2. Izgrađivanje nepromjenljivih dijelova govora
3. Historijska vrijednost gramatičke i leksičke terminologije

III. IZRAZI I KULTURA

1. Glavne i zavisne rečenice
2. Mudre riječi i latinske sentence
3. Uobičajene latinske skrivenice

PROGRAM ZA DESETI RAZRED

1.0. ELEMENTARNO HISTORIJSKO-JEZIKO POZNAVANJE

1.1. Poznavanje pisma (alfabeta) i latinskog jezika

- 1.1.1. Mjesto i vrijeme formiranja latiskog (književnog) jezika;
- 1.1.2. Latinsko alfabetno pismo (pore enje sa bosanskim alfabetom)
- 1.1.3. Glasovi: samoglasnici, diftonzi, suglasnici;
- 1.1.4. Anti ko (klasi no) i trdionalno itanje;
- 1.1.5. Razlika izme u tradicionalnog i anti kog itanja;
- 1.1.6. Dužina sloga (podjela rije i na slogove: con-cor-di-a – spa-janje);
- 1.1.7. Akcenat (obi no se naglašava predposljedni slog: samo a, kao u bosanskom jeziku).

2.0. POVEZANOST SA GRAMATIKOM I LEKSIKOM TERMINOLOGIJOM

2.1. Latinska morfologija (u pore enju sa bosanskom)

- 2.1.1. Morfološke osobine: osnova (korijen), tema i nastavak (zavrsetak);
- 2.1.2. Promjenljive i nepromjenljive vrste rije i;
- 2.1.3. Imenice i pridjevi;
- 2.1.4. Nastavak kao osebeni morfoloških formant;
- 2.1.5. Rod, broj i padež imenica (upitni oblici padeža).

2.2. Promjena imenica

- 2.2.1. Promjena imenica i pridjeva (Declinatio);
- 2.2.2. Prva promjena sa -a i karakteristike prve promjene;
- 2.2.3. Druga promjena sa -o i karakteristike druge promjene;
- 2.2.4. Treća promjena sa suglasnicima;
- 2.2.5. Treća promjena sa samoglasnikom -i i karakteristike ove promjene;
- 2.2.6. Četvrta promjena sa -u i karakteristike četvrte promjene;
- 2.2.7. Peta promjena sa -e i karakteristike pete promjene;
- 2.2.8. Promjena grčkih imenica.

2.3. Promjena (i steponavanje) pridjeva

- 2.3.1. Pridjevi iz grupe prvog i drugog reda (pridjevi sa *-us*, *-a*, *-um*; *-er*, *-a*, *-um*; i pridjevi sa jednim i sa tri nastavka);

- 2.3.2. Stepenovanje pridjeva (potvrđni, komparativni i superlativni stepen);
- 2.3.3. Neupravno, opisno i nepotvrđno steponavanje;
- 2.3.4. Prilozi i njihovo stepenovanje;
- 2.3.5. Zamjenice - li ne, povratne (refleksivne), prisvojne, pokazne, odnosne, pridjevne, neodre ene i korelacijske;
- 2.3.6. Brojevi (osnovni, redni, rastavni, pridjevni).

2.4. Glagol (Verba)

- 2.4.1. Pravilni glagoli i njihovo mijenjanje;
- 2.4.2. Lice, broj, vrijeme, na in i dijateza glagola;
- 2.4.3. Mijenjanje etiri glagola i njihovo razlikovanje po temi;
- 2.4.4. Prvo mijenjanje -are i drugo mijenjanje -ere;
- 2.4.5. Tre e mijenjanje sa samoglasnicima (i mješovito) i etvrti mijenjanje -ire;
- 2.4.6. Vremena - teme sadašnjosti (sadašnje, nesvršeno, budu e vrijeme);
- 2.4.7. Vremena - teme svršenog (prošlo vrijeme, prije prošlo vrijeme, budu e pre ašnje);
- 2.4.8. Na ini glagola (pokazni, odnosni i zapovjedni);
- 2.4.9. Dijateze glagola (prelazne, pasivne).

2.5. Nepravilni glagoli

- 2.5.1. Deponentni i semideponentni glagoli;
- 2.5.2. Nepravilni glagol esse i oni koji se sastoje od njega;
- 2.5.3. Nepravilni glagol ire i oni koji se sastoje od njega;
- 2.5.4. Nepravilan glagol ferre i oni koji se sastoje od njega;
- 2.5.5. Glagoli: *volo, nolo, malo, fio, edo, queo*;
- 2.5.6. Eliptični glagoli (*inquam, aio, memini, odi, coepi*);
- 2.5.7. Bezličan glagol i pozdravne riječi.

2.6. Implicitni olik glagola

- 2.6.1. Deverbativne imenice i pridjevi;
- 2.6.2. Sadašnji particip;
- 2.6.3. Gerundivi (i njihova razmjena);
- 2.6.4. Prvi i drugi *supin*;
- 2.6.5. Opisno, aktivno i pasivno mijenjanje.

2.7. Nepromjenljivi dijelovi govora

- 2.7.1. Prijedlozi sa predikatom i sa ablativom (posljedi ni);
- 2.7.2. Veznici i užvici.

3.0. IZRAZI I KULTURA

3.1. Sintaksa

- 3.1.1. Red rije i u re enici;
- 3.1.2. Subjekat, predikat i atribut;
- 3.1.3. Sintaksa padeža;
- 3.1.4. Ablativni padež;
- 3.1.5. Upotreba imenica mesta sa prijedlogom -in i bez prijedloga;
- 3.1.6. Pojam dijelova rije i (govora);
- 3.1.7. Pojam gramati ke izgradnje;
- 3.1.8. Nominativ sa infinitivom;
- 3.1.9. Akuzativ sa infinitivom;
- 3.1.10. Slobodni ablativ (Ablativus absolutus).

3.2. Sintaksa re enice

- 3.2.1. Glavne i zavisne re enice i slaganje vremena;
- 3.2.2. Upitne (zavisne) re enice;
- 3.2.3. Namjerne (zavisne) re enice;
- 3.2.4. Vremenske (zavisne) re enice;
- 3.2.5. Razložne (zavisne) re enice;
- 3.2.6. Pogodbene (zavisne) re enice;
- 3.2.7. Uporedne (zavisne) re enice;
- 3.2.8. Posljedi ne (zavisne) re enice;
- 3.2.9. Upravni i neupravni govor.

3.3. Pravopis, interpunkcija, jezi ka kultura

- 3.3.1. Mudre rije i i sentence;
- 3.3.2. Naj eš e skra enice u latinskom jeziku;
- 3.3.3. Latinski sinonimi i upotreba rje nika.

OBLICI I METODE REALIZACIJE PLANA I PROGRAMA

- Predavanja, vježbe, prevod re enica (kratkih tekstova).
- Vrednovanje znanja u enika, jednom u mjesecu, kontrolnim testom na prevodu re enica (kratke mudre rije i ili latinske sentence).
- Pismena izrada testova, dva puta godišnje, ima za cilj vrednovanje (ocjenivanje) u enika na usavršavanju pravog pisanja i itanja, što zna i, fonetike i fonologije, zatim usavršavanje morfologije i sintakse, kao i latinskih rije i (ne manje od 1000).

PROGRAMSKA STRUKTURA ZA LATINSKI JEZIK

Standardi dostignu a

Za gimnaziju jezika (gimnaziju filologije)
(Samo za one u enike koji u e latinski jezik etiri godine)

I. ELEMENTARNO HISTORIJSKO-JEZI KO ZNANJE

- 1. Formiranje latinskog jezika**
- 2. Historijska vrijednost latinskog pisma**
- 3. Latinska fonetika i fonologija**

II. POVEZANOST SA GRAMATI KOM I LEKSI KOM TERMINOLOGIJOM

- 1. Izgraivanje promjenljivih dijelova govora**
- 2. Gramatička struktura latinskog jezika i komparacija sa bosanskim jezika**
- 3. Historijska vrijednost gramatičke i leksičke terminologije**

III. IZRAZI I KULTURA

- 1. Mudre riječi i latinske sentence**
- 2. Upotreba rječnika**

PROGRAM ZA DESETI RAZRED

1.0. ELEMENTARNO HISTORIJSKO-JEZIČKO ZNANJE

1.1. Poznavanje latinskog jezika

- 1.1.1. Mjesto i vrijeme formiranja latinskog (književnog) jezika;
- 1.1.2. Objašnjenje latinskog i rimskog koncepta (latinski jezik – rimski narod);
- 1.1.3. Aktuelnost u enja latinskog jezika.

1.2. Poznavanje alfabetskog latinskog pisma i fonetike

- 1.2.1. Alfabet (latinsko pismo u poređenju sa bosanskim);
- 1.2.2. Glasovi: samoglasnici i diftonzi;
- 1.2.3. Suglasnici;
- 1.2.4. Anti ko (klasi no) i tradicionalno itanje;
- 1.2.5. Razlika između anti kog i tradicionalnog pisma (ke/ki; ce/ci);
- 1.2.6. Dužina sloga (podjela riječi na slogove: con-cor-di-a – spajanje);
- 1.1.7. Akcenat (obično se naglašava pretposljedni slog: natura, kao u bosanskom jeziku).

2.0. POVEZANOST SA GRAMATIKOM I LEKSIKOM TERMINOLOGIJOM

2.1. Latinska morfologija (u poređenju sa bosanskom)

- 2.1.1. Morfološke osobine: osnova (korijen), tema i nastavak;
- 2.1.2. Promjenljive i nepromjenljive vrste riječi;
- 2.1.3. Imenice i pridjevi;
- 2.1.4. Nastavak kao osobeni morfološki formant;
- 2.1.5. Rod, broj i padež imenica (upitna forma padeža);

2.2. Promjena imenica

- 2.2.1. Promjena imenica i pridjeva (Declinatio);
- 2.2.2. Prva promjena sa -i karakteristike prve promjene;
- 2.2.3. Druga promjena sa -o i karakteristike druge promjene;
- 2.2.4. Treća promjena sa suglasnicima;
- 2.2.5. Treća promjena sa samoglasnikom -i i karakteristike treće promjene;
- 2.2.6. Četvrta promjena sa -u i karakteristike četvrte promjene;
- 2.2.7. Peta promjena sa -e i karakteristike pete promjene;
- 2.2.8. Promjena grčkih imenica.

2.3. Promjena (i stepenovanje) pridjeva

- 2.3.1. Pridjevi iz grupe prvog i drugog reda (pridjevi sa *-us*, *-a*, *-um*; *-er*, *-a*, *-um*; i pridjevi sa jednim i sa tri nastavka);
- 2.3.2. Stepenovanje pridjeva (potvrđni, komparativni i superlativni stepen);
- 2.3.3. Neupravno, opisno i nepotvrđno steponavanje;
- 2.3.4. Prilozi i njihovo stepenovanje;
- 2.3.5. Zamjenice - li ne i povratne (refleksivne), prisvojne, pokazne, odnosne, pridjevne, neodre ene i korelacijske);
- 2.3.6. Brojevi (osnovni, redni, rastavni, pridjevni).

2.4. Glagol (Verba)

- 2.4.1. Pravilni glagoli i njihovo mijenjanje;
- 2.4.2. Lice, broj, vrijeme, na in i dijateza glagola;
- 2.4.3. Mijenjanje etiri glagola i razlikovanje po temi;
- 2.4.4. Prvo mijenjanje *-are* i drugo mijenjanje *-ere*;
- 2.4.5. Tre e mijenjanje sa samoglasnicima (i mješovito) i etvrti mijenjanje *-ire*;
- 2.4.6. Vremena - teme sadašnjosti (sadašnje, nesvršeno, budu e vrijeme);
- 2.4.7. Na ini glagola (pokazni, odnosni i zapovjedni);
- 2.4.8. Dijateze glagola (prelazne, pasivne);
- 2.4.9. Glagol *-esse* i njegovo mijenjanje.

3.0. IZRAZI I KULTURA

3.1. Pravopis, interpunkcija, jezi ka kultura

- 3.1.1. Mudre rije i i sentence;
- 3.1.2. Naj eš e skra enice u latiskom jeziku;
- 3.1.3. Upotreba rje nika.

OBLICI I METODE REALIZACIJE PLANA I PROGRAMA

- Predavanja, vježbe, prevod re enica (kratki tekstovi).
- Vrednovanje znanja u enika vrši se jednom u mjesecu kontrolnim testom na prevodu re enica (kratke mudre rije i ili latinske sentence).
- Pismena izrada testova, etiri puta godišnje, ima za cilj vrednovanje (ocjenivanje) u enika na usavršavanju pravog pisanja i itanja, što zna i, fonetike i fonologije, zatim usavršavanje morfologije i sintakse, kao i latinskih rije i (ne manje od hiljadu).

MATEMATIKA

Za deseti razred imamo pet različitih planova i programa (zavisno od vrste gimnazije i discipline matematike koja se uči)

- 1. Gimnazija matematike i informatike**
 - a. Analiza sa teorijom vjerovatnosti
 - b. Algebra i geometrija
- 2. Opšta gimnazija i Gimnazija prirodnih nauka**
- 3. Gimnazija društvenih nauka**
- 4. Gimnazija jezika**

Zajednički dio plana i programa za ovih pet (5).

UVOD

Matematika za deseti razred je nastavak aktivnog toka i uspostavlja proširenje prethodnog znanja. Matematika vaspitava učenike kako da steknu znanja i vještine da bi razumjeli fizici i društveni svijet. Pomoći u matematike učenici se osposobljavaju za analize, dokazivanja i objašnjavanja, postavljanje hipoteza i rješavanje problema.

Uz pomoći ostalih nauka, nastava matematike teži:

- razvoju licnosti učenika;
- sticanju navika za sistematski i nezavisan rad;
- razvoju sposobnosti i vještina, razmišljanju na stvaralački i kritički način;
- povećanju radoznalosti i ohrabruje učenike za traženje potrebnih informacija.

Osobito, upotreboom karakterističnih jezika-simbola, dijagrama, matematika teži ka razvoju sposobnosti za tačno izražavanje, za organizovano afirmisanje mišljenja i za komuniciranje uopšte.

Primjena svega, a najviše razvijene matematike, na širokom polju ekonomije, tehnologije i nauke, povećava mogućnost velikog uticaja matematike u razvoju savremenog društva.

CILJEVI

Glavni ciljevi nastave matematike su:

1. Aktiviranje radoznalosti, kreativnosti i razvoja logičkog razmišljanja;
2. Tačno opisivanje matematičkih koncepta, različitih relacijskih veličina, kao i korektno vršenje logičkih radnji i matematičkih radnji uopšteno, u toku rješavanja zadataka;
3. Razvoj stvaralačke sposobnosti i vještina, neophodni za usvajanje sadržaja predmeta, kao što su: uzimanje informacija uz pomoć uzaštopnih pitanja, kontinuirano komuniciranje sa učenicima i nastavnikom, samopouzdanje, opravdanost i argumentacija (dokazivanje);
4. Vladanje novim znanjem, sa ciljem i primjenom istih u rješavanju stvarnih problema iz svakodnevnog života i iz drugih školskih predmeta (fizika, hemija, OTO i dr.);
5. Formiranje solidne osnove za postavljanje i razumijevanje problema;
6. Izgradnja jednog pravilnog stava o znanju matematike u razvoju u enikoveličnosti, kao i stvaranje jasnog pogleda o životu uopšteno;
7. Usvajanje obaveznih znanja koja predstavljaju bazu za uspješan studij u različitim strukama univerzitetskog školovanja.

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Kao u svakom predmetu tako i u predmetu nastave matematike, glavni zadatak nastavnika je rukovođenje nastavnim radom koji ispunjava postizanje rezultata u enjam predviđenih u objektivima.

Praksa je pokazala da tehnika i metoda strategije koje osiguravaju produktivnu nastavu, jesu one koje omogućavaju aktivno učestvovanje u izgradnji shvjetačnog, u razvoju matematičkih strategija za rješavanje problema i sposobnosti za primjenu poznatog u svakodnevnom životu.

U odlukama koje uzima nastavnik za odabir nastavne metode, i pored mnogih faktora, treba predviđiti:

- prirodu nastavnog materijala,
- tip učenja učenika,
- nivo i potražnju učenika.

Za ovaj cilj, metode i tehnike nastave matematike treba da su različite i da odgovaraju različitim stilovima učenja učenika. One treba da obuhvate saradnju učenika sa ciljem da povećaju druženja u procesu učenja.

Nastava sa elementima saradnje angažuje učenike u uzimanju odgovornosti za proširivanje znanja, ali i za njihovo ocjenjivanje. Ovaj model se određuje ovim fazama:

1. Određuju se tema ili pitanje interesantni za učenike, koji imaju smisla i koji su tjesno vezani sa životnim aspektima. Tako se matematika od jednog abstraktnog predmeta i sa dosta teorije pretvara u predmet razumno vezan za život.
2. Nastavnik ohrabruje i podstiče učenike u razmišljanju oko pitanja koja se tretiraju u tekstu ili oko nekog određenog problema. U ovoj fazi, oni se obuhvataju različitim istraživanjima: posmatraju, prave zapise, evidentiraju probleme, uzimaju informacije.
3. U ovoj fazi daju se mnoga pitanja za objašnjavanje kome treba odgovoriti. Važno je da pitanja budu veoma shvatljiva u enicima.
4. U enici razvijaju svoj plan za preduzimanje prostih istraživanja i daju preciznije odgovore na pitanja.
5. U ovoj fazi u enici, zajedno sa nastavnikom, diskutuju o svojoj praksi - rezultata dobijenih iz istraživanja ili rješenja problema. Nastavnik pomaže u enicima da uzmu u obzir i ostale alternative za rezultate i da planiraju dalja istraživanja. Važno je da u enici shvate vrednovanje svojih ideja, rješenja i da su svjesni odgovornosti koju uzimaju.

Teže i da se ispune zahtjevi za efektno učenje, sugeriju se savremene metode predavanja prema metodologiji projekata "Kritički osvrt u toku rješavanja i pisanja", "Nastava sa učenicima u centru" kao i projekat "Uzajamno učenje".

METODE RADA

Škola treba da služi interesovanju djece za matematiku i postepeno razvijanje istog.

- Nastava matematike ne smije ostati abstraktna i verbalna, zato što matematika u suštini i tako djeluje sa abstraktnim razumom i relacijama. Treba je što više približiti u enicima sa eksperimentima, grafi kima predstavljanjima i realnim stanjima u svakodnevnom životu;
- Na in u enja i sticanja znanja treba razvijati u obliku spirale, zato što djela i strukturu matematike nije moguće odmah shvatiti. Dobro bi bilo, povezati male cjeline sadržaja u veće cjeline u obliku novih sadržaja, pri čemu se usvajaju i stari sadržaji.
- Motivisanost je ključ za učenje matematike, a u tome je i majstорство nastavnika. Motivisanost učenika koji rade u kontinuitetu, utočilično je veća ukoliko je rad samostalan i sistematičan. Veoma je važno izabrati sadržaje za vježbe koji podstiču razmišljanje i postepeno podstiču u nova pitanja. Ovakve vježbe usmjeravaju u pravcu istraživanja kog rada i stvaraju nove teme za diskusiju.
- Razlike učenika u brojevnim sposobnostima mogu biti velike. Zato nastavnik treba da načine da svi učaci napreduju. Preporučuje se da u toku vežbanja upotrijebi metode kritičkog mišljenja, dijele i učenike u manje grupe sa po dva, etiri učenika i sl.
- U toku vježbe učenika treba stimulisati da riješi zadatak na neki originalan način.
- Cilj učenja matematike nije u sticanju rutine, učenje mehanike rada, ili radnje, već usvajanje osnovne materije. Treba imati u vidu da fond znanja i dobijene vještine budu na raspolaganju učeniku.
- Još u prvoj godini nastavnik ne smije biti rukovodilac asova nastave sa stereotipnim metodama predavanja - predavač u centru, zapostavljajući samostalne učenike aktivnosti u shvatanju matematike. Treba izabrati odgovarajuće vježbe koje će da razviju intuiciju na zadovoljavajući način u cilju kretanja **korak naprijed**.

VREDNOVANJE

Pravo vrednovanje napredovanja učenika je dio nastave i učenja matematike i neminovnost vezana sa tim. U vezi sa tim procesom konstatuje se ne samo stepen uspjeha učenika nego valjanost programa i metodologija nastave uopšte.

Vrednovanje pomaže dijagnostifikaciju napredovanja učenika, pravilno planiranje nastave, motivisanost učenika i određenost konačnih rezultata.

tata. Nastavnik treba da stavi u centar prepoznavanje postoje ih znanja u enika, pogrešne koncepte i strategiju u enja. Tako e, vrednovanje osigurava informaciju koju nastavnik matematike koristi za ispitivanje različitih sposobnosti u enika, njihovo pre ašnje znanje i oblike izbegavanja mehani kog u enja matematičkih dokaza.

Nastavnik u toku vrednovanja treba da ima u vidu sadržaje programa i standard dostignuća preciziran u programu.

1. Nivoi dostignuća

Skala dostignuća u enika vrednuje se uglavnom u tri nivoa:

Nivo I

Obuhvata minimalna dostignuća, što zna i pojavu neophodnog minimuma do kojeg treba da stigne svaki u enik. Tako se postavlja donja (dovoljena) granica usvojenog programa, što se u procentima izražava sa 40% razvijenog materijala. Ovim nivoom treba obuhvatiti u enike koji rješavaju probleme uz pomoć nastavnika i odgovaraju ih metoda. Ovo opravdava injenicu proste matematike, kao i neophodnost saradnje u enju.

Nivo II

Pojavljuje se u granicama rezultata izraženog 50%-80%. Ovim nivoom treba obuhvatiti u enike koji dokazuju matematike istine uz ograničenu pomoć nastavnika i sa manjim brojem metoda i vještina, sa nekom greškom ili nepotpuno.

Nivo III

Ovo je najveće ili maksimalni nivo dostignuća u enika izraženog u procentu većem od 80%. Ovim nivoom treba obuhvatiti u enike koji rješavaju zadatke, probleme i dokazuju matematike istine samostalno. Rješavaju probleme matematike različitim metodama, analiziraju i komentarišu rezultate, dobijene na samostalan način, te nim jezikom i logički jasno.

2. Procedura vrednovanja (ocjenjivanja)

Proces vrednovanja preporučuje se da bude u harmoniji sa postavljenim standardima. Razumno je da vrednovanja treba da prati obrazovni cilj, objektiv nastave, objektiv vrednovanja. Vrednovanje treba da se os-

lanja na već u koliko inu podataka u kojima je neophodno obuhvatati ove elemente. Tipovi vrednovanja su mnogi, oni treba da se upotrijebe u podođarnosti sa ciljem i objektivom predmeta matematike, strategije učenja i dobi i zahtjeva učenika. Za matematiku mislimo da se vrednovanje može inicirati u vidu:

- usmenog odgovora;
- aktivnosti učenika sa mesta;
- aktivnosti tokom rada u grupi;
- domaćih zadataka;
- testova za grupu tema;
- testova na kraju određenog sadržaja;
- testova na kraju semestra.

Na kraju godine treba izvesti zaključnu ocjenu koja se dobija kada se uzme srednja vrijednost:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| • usmeno vrednovanje | 25% |
| • testovi | 50% |
| • vrednovanje rada u razredu | 15% |
| • vrednovanje domaćih zadataka | 10% |

MATEMATIKA

(5. godina učenja, 185. učesna godišnja)

ANALIZA SA TEORIJOM MOGU NOSTI

Gimnazija matematike i informatike

OPŠTI OBJEKТИVI

Opšti objektivi u nastavi matematike sa teorijom mogu nosti kod učenika su:

- shvatanje skupa realnih brojeva kao unije skupa racionalnih brojeva i skupa iracionalnih brojeva i svojstva realnih brojeva;
- pravljenje razlike između konacnih i beskonacnih skupova;
- primjena absolutne vrijednosti u rješavanju različitih zadataka, kao i formiranje pojma **okolina** – kao okolina tačke;
- primjena matematičke indukcije za dokazivanje tvrđenja matematičkih i različitih formula;
- primjena tehnologije za složenije računanje;
- produbljivanje pojma stepenovanja i korenovanja;
- primjena svojstva stepenovanja i korenovanja za faktorizaciju i skraćivanje različitih racionalnih algebarskih izraza;
- poznavanje vrijednosti imaginarne jedinice “ i ”, kao i poznavanje vrijednosti kompleksnih brojeva – kao uređeni parovi realnih brojeva;
- usvajanje geometrijskog prikazivanja kod kompleksnih brojeva;
- shvatanje operacija sa kompleksnim brojevima, kao i korenovanje kompleksnih brojeva;
- primjena kompleksnih brojeva za rješavanje različitih jednačina, kao i faktorizacija polinoma sa stepenom n ;
- poznavanje kvadratne jednačine i njene posebne slučajeve;
- poznavanje bikvadratne jednačine;
- poznavanje vrijednosti diskriminante;
- primjena Vijetovih pravila u rješavanju različitih zadataka u vezi sa kvadratnim jednačinama;

- primjena kvadratnih jednačina u rješavanju praktičnih problema;
- poznavanje vrijednosti eksponencijalnih jednačina i eksponencijalnih nejednačina;
- poznavanje trigonometrijskih funkcija $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$; na pravouglom trouglu;
- pronalaženje trigonometrijske funkcije uglova 450° , 600° , 300° ;
- poznavanje trigonometrije na pravouglom trouglu;
- primjena stečenog znanja na praktičnim zadacima;
- poznavanje znanja slučajeva i prostora svih mogućih slučajeva;
- shvatanje definicije vjerovatnosti kod jednostavnih i složenih slučajeva, kao i poznavanje nezavisnih i zavisnih slučajeva;
- poznavanje pojma promjenljivog slučaja, raspodjele, matematičkog ekivanja (o ekivana vrijednost), varijacije i devijacije standarda;
- primjena i veza statistike u drugim oblastima;
- shvatanje metode kretanja u statističkom istraživanju.

ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Građa sadržaja je organizovana tako da odgovara realnim ciljevima predmeta. Kategorije sadržaja premdeta date su u tabeli br. 1.

Tabela 1.

Predmeti	Kategorija sadržaja	asovi	Ukupno asova	%	Ukupno %
Analiza sa teorijom mogućnosti	I Analiza	140	185	76	100
	II Teorija mogućnosti sa statistikom	45		24	

SADRŽAJ, SPECIFI NI OBJEKTIVI, O EKIVANI REZULTATI, ME UPREDMETNA VEZA

Tabela 2.

1. ANALIZA SA TEORIJOM MOGUCNOSTI						
Br.	Kategorije sadržaja	Potkategorije sadržaja	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Me upredmetna veza
1.	Analiza	1. Skupovi Skupovi prirodnih brojeva, cijelih, racionalnih, iracionalnih i realnih; intervali; absolutna vrijednost, - okolina. 2. Preslikavanje Definicija i slikoviti primjeri; vrste preslikavanja; kompozicija (usklađivanje) preslikavanja; inverzno preslikavanje, kardinalni broj, izbrojivi i neizbrojivi skupovi, ekvivalentni skupovi; stepen kontinuma i paradoksalni slučajevi.	1.1. Skupovi Skupovi prirodnih brojeva, cijelih, racionalnih, iracionalnih i realnih; intervali; absolutna vrijednost, - okolina. 2.1. Preslikavanje Definicija i slikoviti primjeri; vrste preslikavanja; kompozicija (usklađivanje) preslikavanja; inverzno preslikavanje, kardinalni broj, izbrojivi i neizbrojivi skupovi, ekvivalentni skupovi; stepen kontinuma i paradoksalni slučajevi.	1. Da upotrijebi bez teško a operacije sa skupovima (unija, presjek i proizvod). 2. Da obavlja bez teško a sve radnje sa realnim brojevima. 3. Da rješava razlike nejedna ine sa absolutnim vrijednostima. 4. Da na e inverznu funkciju dатој funkciji i da na e kompoziciju dvije ili više funkcija. 5. Da formira primjer ekvivalentnog skupa. 6. Da zna da skraće razlike izraze upotrebljavaju i svojstva stepena i korijena. 7. Da produbljuje znanje za rješavanje jedna ine i	U enik treba: -da shvati pojmove: podskup, unija, presjek, razlika, kartezianski proizvod skupova; -da poznaje razliku skupova kona an i beskona an; -da poznaje skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva; -da poznaje osnovna svojstva realnih brojeva; -da poznaje pojam absolutne vrijednosti; -da shvati i primjeni ekvivalentan skup realnih brojeva sa brojevnom pravom; -da shvati pojam kona nog i beskona nog skupa; -da shvati relaciju obuhva enosti brojevnih skupova; -da primjeni radnje: sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje,	Hemija (izra unavanje procenta) Fizika (izra unavanje relativne i absolutne greške) Fizika (pravolinjsko kretanje, brzina)

	3. Stepenovanje i korjenovanje	3.1. Stepen Stepen sa eksponentom cijeli broj; svojstva stepena. 3.2. Korjenovanje Korjenovanje; radnje sa korjenom; upotreba kalkulatora za računanje stepena i korjena broja.	nejedna ine u kojima se pojavljuje izraz sa absolutnom vrijednošću.	stezenovanje i korenovanje za rješavanje jedna ina; -da primjeni pojma ekvivalentnog skupa na neke karakteristike primjere; -da shvati absolutnu vrijednost na rješavanje različitih zadataka, kao i formulisanje pojma -okolina tačke; -da primjeni indupcionu metodu matematike za dokazivanje tvrđenja i različitih matematičkih formula; -da poznae pojma stepena i korijena;	
	4. Kompleksni brojevi	4.1. Kompleksni brojevi Određenost kompleksnih brojeva u algebri; geometrijsko predstavljanje kompleksnih brojeva; radnje sa kompleksnim brojevima (sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).	8. Da upotrijebi bez teškoća radnje sa kompleksnim brojevima.	-da shvati svojstva stepena i korijena; -da poveže pojma korijena sa parnim eksponentom i kompleksnim brojevima; -da primjeni svojstva stepena i korijenovanja za aktorizaciju različitih algebarskih izraza racionalne algebre; -da razumije pojma imaginarnih jedinica „ i “;	Fizika (pravolinjsko kretanje, brzina)
	5. Kvadratne jednačine i funkcije	5.1. Kvadratne jednačine Rješavanje kvadratnih jednačina; diskriminanta; rješavanje kvadratnih jednačina u zavisnosti	9. Da riješi kvadratne jednačine, sistem jednačina sa jednom linearnom jednačinom i jednom kvadratnom, kao i sisteme kvadratnih jednačina.	-da razumije pojma kompleksnih brojeva kao uređeni par realnih brojeva; -da geometrijski predstavlja kompleksni broj; -da poznae radnje sa kompleksnim	

		<p>od znaka diskriminante; Vietova pravila; bikvadratne jedna ine.</p> <p>5.2. Kvadratne funkcije Pregled kvadratnih funkcija $y = a x^2 + bx + c$; nula kvadratne funkcije; monotonija; krajne vrijednosti; znak; grafikon u zavisnosti od a; rješavanje nejedna ine drugog stepena uz pomoć znaka kvadratne funkcije.</p> <p>5.3. Iracionalne jedna ine</p>	<p>10. Da grafički prikazuje kvadratne funkcije i zapaža monotoniju, nulu, znak, ekstremne vrijednosti i obrnuto.</p> <p>11. Da rješava iracionalne jedna ine.</p> <p>12. Da rješava logaritamske i eksponencijalne jedna ine.</p>	<p>brojevima, kao i korjenovanje kompleksnog broja; -da primjenjuje kompleksni broj u rješavanju različitih jedna ina, kao i faktorizaciju polinoma «n»-tog stepena; -da poznaje kvadratne jedna ine; -da poznaje bikvadratne jedna ine; -da zna primijeniti diskriminantu; -da shvati rješavanje kvadratnih jedna ina; -da zna rješavati kvadratne jedna ine i njihove nepotpune oblike; -da shvati rješavanje bikvadratnih jedna ina; -da zna rješavati kvadratne jedna ine u zavisnosti od diskriminante; -da primjenjuje Vijetova pravila za rješavanje različitih zadataka u vezi sa kvadratnim jedna inama; -da primjenjuje kvadratne jedna ine na rješavanju praktičnih problema; -da poznaje pojam eksponencijalne jedna ine i nejedna ine; -da utvrdi pojam o logaritmu, njegovom svojstvu i logaritamskim jedna inama;</p>	<p>Hemija (izrađivanje procenata)</p> <p>Fizika (izrađivanje relativne i absolutne greške)</p> <p>Fizika- (pravolinjsko kretanje i brzina)</p> <p>Fizika (kosi hitac)</p> <p>Hemija Fizika (logaritam, eksponencijalna funkcija)</p> <p>Biologija (veza sa zakonom prirode, razmnožavanje)</p>
		<p>6. Eksponentijalne i logaritamske funkcije i jedna ine</p> <p>6.1. Eksponentijalne funkcije Stepen sa iracionalnim eksponentom; eksponencijalne funkcije, njihov pregled (pojam, svojstva,</p>			

		<p>grafik); eksponencijalne jedna ine.</p> <p>6.2. Logaritamske funkcije Definicija logaritma i svojstva; logaritamske funkcije i njihova svojstva (osobine i grafik); logaritamske jedna ine; upotreba ra unara za ra unanje logaritma brojeva.</p>	<p>13.Da primjenjuje eksponencijalne i logaritamske funkcije i interpretira fenomene iz svakodnevnog života (natalitet, kamata, vrijeme poluraspada radioaktivnih elemenata).</p> <p>14.Da primjenjuje vještine na rješavanju razli itih problema iz matematike i drugih polja (fizika, hemija, astronomija, i dr.).</p>	<p>-da shvati rješavanje eksponencijalnih jedna ine i njihov logaritam;</p> <p>-da poznaje trigonometrijske funkcije kod pravouglog trougla;</p> <p>-da primjenjuje trigonometrijske funkcije za dokazivanje razli itih trigonometrijskih identiteta, izra unavanje elemenata geometrijskih figura, tijela, kao i površina odnosno zapremina istih;</p> <p>-da poznaje pojam doga aja i njihove vrste;</p> <p>-da shvati klasi nu definiciju vjerovatno e sa relativnom u estaloš u;</p> <p>-da shvati pojam promjenljivog slu aja, nekoliko njegovih karakteristi nih brojeva, kao i pojam raspodjele;</p> <p>-da shvati grafi ko prikazivanje raspodjele;</p> <p>-da poznaje nekoliko važnih raspodjela;</p> <p>-da poznaje nezavisne i zavisne slu ajeve;</p> <p>-da shvati i primjeni matemati ka o ekivanja;</p> <p>-da poznaje pojmove: varijacije, standradne devijacije i korelacije;</p>	<p>i eksponencijalni porast živih bi a)</p> <p>Fizika (ravnomjerno kretanje)</p>
	<p>7. Trigono-metrijske funkcije</p>	<p>7.1. Trigono-metrijske funkcije na pravougлом trouglu Definisanje trigonometrijskih funkcija $\sin \alpha, \cos \alpha, \tg \alpha, \ctg \alpha;$ $\sin \alpha, \cos \alpha, \tg \alpha, \ctg \alpha;$ osnovna svojstva trigonometrije.</p>	<p>15.Da rješava trigonometrijske funkcije: $\sin \alpha, \cos \alpha, \tg \alpha, \ctg \alpha;$ u potvr ivanju razli itih trigonometrijskih identiteta.</p> <p>16.Da primjenjuje trigonometrijske funkcije na rješavanje elemenata geometrijskih figura i tijela, kao i na površinu i</p>		

2.	Teorija mogu nost i sa statistikom	<p>1. Osnovni pojmovi statistike Zna aj statistike i poveznost sa drugim; objekat studije; statističke metode i statistika istraživanja.</p> <p>2. Statistički dokaz i osmatranje Cilj i zna aj statistici kog osmatranja; izvori, metode, sredstva i vrste osmatranja; prikupljanje i grupiranje statističkih podataka; prikazivanje statističkih podataka.</p> <p>3. Analiza podataka Definicija, zna aj i vrste analiza; mjerne tendencije sredine (sredina, medijana, moda). Definicija prostora elementarnih događaja; aksiome vjerovatnosti (mogunost); raspodjela</p>	<p>1.1. Historijat statistike Zna da primjenjuje teoriju mogunost na rješavanje praktičnih problema iz matematike, informatike, teorije igara, tehnike i dr.</p> <p>2.1. Priprema i program osmatranja Cilj i zna da statistici kog osmatranja; izvori, metode, sredstva i vrste osmatranja; prikupljanje i grupiranje statističkih podataka; prikazivanje statističkih podataka.</p> <p>3.1. Analiza podataka sa jednom promenljivom Definicija, zna da i vrste analiza; mjerne tendencije sredine (sredina, medijana, moda). Definicija prostora elementarnih događaja; aksiome vjerovatnosti (mogunost); raspodjela</p>	<p>zapremenu istih.</p> <p>17. Da primjenjuje teoriju mogunost na rješavanje praktičnih problema iz matematike, informatike, teorije igara, tehnike i dr.</p> <p>18. Da klasificira slučajeve sa mnogo malim mogunostima i one sa realnim mogunostima.</p> <p>19. Da primjenjuje statistiku za prikupljanje, prerađivanje i sistematizaciju podataka iz praktičnih problema.</p> <p>20. Da prikazuje podatke na tabeli i grafiku.</p> <p>21. Da daje podatke sa različitim grafikona, bez teškoća.</p>	<p>-da zna veze statistike sa drugim oblastima;</p> <p>-da shvati metode i napredovanje statističkih istraživanja;</p> <p>-da zna napredovanje sakupljanja podataka;</p> <p>-da zna način dizajniranja i upotrebu listova za držanje podataka;</p> <p>-da shvati grupisanje podataka i njihovo sakupljanje</p> <p>upotrebjavajući različite metode;</p> <p>-da shvati dizajniranje i upotrebu različitih tabela za grupisanje podataka;</p> <p>-da zna predstavljati podatke na nacrte i dijagrame;</p> <p>-da je u stanju da upoređuje bilješke i diskutuje o njima;</p> <p>-da izloži sakupljene podatke na postavljena pitanja;</p> <p>-da izvodi zaključke iz predstavljenih dijagrama;</p> <p>-da upotrijebi statističke rješenje (terminologiju);</p> <p>-da je u stanju da upoređuje bilješke iz prakse i teorije;</p> <p>-da zna da diskutuje nalaženje u kontekstu problema.</p>	<p>Astronomija (definicija paralaks tijela u prostoru i njerne odstojanja tijela u prostoru od Zemlje)</p> <p>Medicina Biologija Ekonomija Geografija Hemija Fizika Vaspitanje Društvene nauke Kompjuterske nauke Tehnika</p>

		vjerovatno e (mogu nost), diskretna raspodjela vjerovatno e; jednaka raspodjela mogu nosti; jednaka i neprekidna raspodjela mogu nosti; uslovljena vjerovatno a; Bajsetova teorema; diskrete promjenljive i one slu ajne; o ekivana vrijednost (matemati ka o ekivanja) slu ajnih promjenljivih; varijantna i standardna devijacija.		
--	--	--	--	--

MATEMATIKA

(3. asa sedmi no, 111. asova godišnje)

ALGEBRA SA GEOMETRIJOM

Gimnazija matematike i informatike

OPŠTI OBJEKТИVI

Opšti objektivi nastave matematike kod učenika su:

- produbljivanje pojmove: suda, skupa, relacija, preslikavanje i binarne radnje, kao i usvajanje radnje sa skupovima i logike radnje;
- upoznavanje sa zanjenjem grupe kao algebarske strukture;
- shvatanje skupa realnih brojeva kao unije skupa racionalnih brojeva i skupa iracionalnih brojeva, kao i svojstva realnih brojeva;
- upoznavanje osnovnih pojmoveva geometrije i grupe aksioma;
- upoznavanje recipročnog položaja i geometrijskih tijela u prostoru;
- praktična primjena pojmoveva osnovnih geometrijskih tvrđenja u dokazivanju teorema i na konstruktivnim zadacima;
- upoznavanje sa pojmom izometrije;
- primjena izometrije kao metode na konstruktivnim zadacima;
- primjena trigonometrije na pravougli trougao;
- poznavanje polijedra i oblih tijela;
- poznavanje nalaženja formula za površinu i zapreminu i primjena istih;
- primjena znanja geometrije (Pitagorina teorema, različite trigonometrijske formule itd.) na rješavanju komplikovanih zadataka;
- primjena stечenih znanja za rješavanje praktičnih zadataka.

ORGANIZACIJA I SADRŽAJ PREDMETA

Građa sadržaja je organizovana tako da odgovara ciljevima i objektivima predmeta. On obuhvata kategorije predložene na sljedećoj tabeli:

Tabela 1.

Predmeti	Kategorija sadržaja	asovi	Ukupno asova	%	Ukupno %
Algebra sa geometrijom	I Algebra	51	111	46	100
	II Geometrija	60		54	

SADRŽAJ, SPECIFI NI OBJEKTIVI, O EKIVANI REZULTATI I ME UPREDMETNE VEZE

Tabela 2.

1. ARITMETIKA I ALGEBRA						
Br.	Kategorije sadržaja	Potkategorije sadržaja	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Veze me u predmetima
1.	Algebra	1. Logika matematika i skupovi	1.1. Sudovi Radnje sa sudovima; formule sudova; tautologija i identi ne ta ne formule; kvantifikatori. 1.2. Skupovi Skup i podskup; radnje sa skupovima; partitivni skup; konaci i beskona ci skupovi; indukcija matematike; kombinatorika; formula binoma - odre ivanje koeficijenata kod paskalovog trougla; prebrojljivi i neprebrojljivi skupovi. 1.3. Relacije Definicija relacije; svojstva relacija; ekvivalentne relacije i ure ene relacije.	1.Uputreba, bez poteško a, logi nih radnji i radnji sa skupovima. 2.Primjena elemenata na razli itim zadacima kombinatorike. 3.Uputreba, bez tesko a, svojstava relacija.	Učenik treba: - da razvije sposobnosti i vještine za poznavanje, usvajanje, produbljivanje i primjenu pojmove: sud, skup, relacije, preslikavanje, binarne radnje; - da poznaje logike radnje „i”, „ili”, „ako je, onda je”, „onda i samo onda“, „ne”, i kvantifikatori „postoji” i „za svako“; -da poznaje svojstva binarnih operacija i pojam grupe kao algebarske strukture; - da upotrebljava logike	Informatika (zbir brojeva u binarnom sistemu) Fizika (vektorske veli inе - put, brzina,

2.	Geometrija i mjerjenje	1. Osnovni pojmovi i pet grupa aksioma 2. Geometrijske transformacije	1.4. Binarne operacije Svojstva binarnih operacija; pojam elementa jedinica; pojam inverznog elementa; pojam grupe. 1.1. Aksiome incidence i osnovni zaključci o njima 1.2. Uređeni aksiomi Duž 1.3. Aksiom kontinuiteta i kongruencije Pravila kongruencije dva trougla 1.4. Aksiomi paralela i neki zaključci o njima 1.5. Orientisana duž, pojam vektora i operacije: sabiranje, oduzimanje i množenje vektora sa skalarom 2.1. Osnna simetrija 2.2. Rotacija	4. Primjena teoreme o grupama za rješavanje različitih zadataka. 5. Upotreba geometrijskih sprava za crtanje geometrijskih figura. 6. Primjena aksiomske gradnje geometrije za potvrđivanje rezultata u geometriji. 7. Primjena aksioma i rezultata u rješavanju konstruktivnih zadataka. 8. Upotreba izometrije za rješavanje različitih konstruktivnih zadataka i onih sa primjenom.	simbole; - da poznaje osnovne pojmove geometrije; - da poznaje izometriju i njene vrste; - da poznaje potrebne elemente trougla, etvorougla, kruga i dr.; -da zapaža suvišne elemente ili zavisne n ; - da poznaje recipročni položaj geometrijskih figura u ravni i prostoru; - da zna što su poliedri i oblasti tijela; - da zna da izrauna površine i zapremine geometrijskih tijela.	ubrzanje, sila, momenat sile) Astronomija (izraunavanje različitih udaljenosti) Fizika (kondenzatori - ploasti, cilindrični i sferni)

		<p>2.3. Translacija</p> <p>2.4. Centralna simetrija</p> <p>2.5. Primjena izometrijskih transformacija</p> <p>2.6. Transformacije i slinosti Homotetija</p> <p>3. Stereo-metrija</p> <p>3.1. Poliedri: diedar; ugao prizme; prizma (Kavalierov princip, površina i zapremina); tijelo piramide (zarubljena piramida - površina i zapremina).</p> <p>3.2. Obla tijela: Cilindri na i kupina površina; valjak (površina i zapremina); kupa (površina i zapremina); tijelo kuge (zarubljena kupa – površina i zapremina); lopta (površina i zapremina lopte i njenih dijelova).</p>	<p>9. Upotreba formula za izračunavanje površina i zapremina nekih tijela.</p> <p>10. Upotreba Pitagorine teoreme i različitih formula za rješavanje raznih zadataka.</p>	Hemija (molekuli i kristali)
--	--	---	---	---------------------------------

**Gimnazija opštег smjera
Gimnazija prirodnih nauka**

OPŠTI OBJEKTIVI

Opšti objektivi nastave matematike kod učenika su:

- produbljivanje pojmljivanja: suda, skupa, relacija, preslikavanje i binarne radnje, kao i usvajanje radnje sa skupovima i logike radnje;
- shvatanje razlika među skupovima konačnih i beskonačnih;
- shvatanje skupa realnih brojeva kao unije skupa racionalnih brojeva i skupa iracionalnih brojeva i svojstva realnih brojeva;
- primjena apsolutne vrijednosti u rješavanju različitih zadataka;
- primjena matematičke indukcije za dokazivanje, tvrdnje i različitih formula matematike;
- produbljivanje pojmljivanja stepenovanja i korjenovanja;
- primjena svojstva stepenovanja i korjenovanja za faktorizaciju i skraćivanje različitih algebarskih izraza sa racionalnim brojevima;
- poznavanje vrijednosti imaginarnе jedinice “ i ”, kao i poznavanje vrijednosti kompleksnih brojeva kao uređeni par realnih brojeva;
- shvatanje radnje sa kompleksnim brojevima, kao i korjenovanje;
- primjena kompleksnih brojeva za rješavanje različitih jednačina kao faktoriziranje polinoma sa izložiocem n -og stepena;
- poznavanje kvadratne jednačine i izdvojenih primjera;
- poznavanje bikvadratne jednačine;
- poznavanje vrijednosti diskriminante;
- primjena Vietovih pravila za rješavanje različitih zadataka u vezi sa kvadratnim jednačinama;
- primjena kvadratnih jednačina na rješavanje praktičnih problema;
- primjena trigonometrije na pravouglom trouglu;
- poznavanje polijedra i oblika tijela;
- poznavanje formula za površinu i zapreminu i primjena istih;
- primjena znanja geometrije (Pitagorina teorema, različite trigonometrijske formule itd.) na rješavanje komplikovanih zadataka;
- primjena stečenog znanja za rješavanje praktičnih zadataka;
- primjena statistike sa (u) ostalim predmetima;
- poznavanje metoda i kretanja u statistici kom istraživanju.

ORGANIZACIJA I SADRŽAJ PREDMETA

Građa sadržaja je organizovana tako da odgovara ciljevima i objektivima predmeta. On obuhvata tri osnovne nastavne kategorije predložene na sljedećoj tabeli:

Tabela 1. Organizacija sadržaja predmeta

Red. br.	Kategorije nastave	Br. nast. asova	%
1	ARITMETIKA I ALGEBRA	87	78.37
2	GEOMETRIJA I MJERENJE	8	7.21
3	STATISTIKA I VJEROVATNOST	16	14.42
Ukupan broj asova		111	100

Sve ove cjeline, iako prikazano odvojeno, nisu izolovane. To treba gledati kao povezane jedinice, gdje svaka jedne cjeline zavisi i oslanja se na idejama i konceptima druge cjeline. Tako je u enicima potrebno poznavanje brojeva da bi obavili mjerjenja, dok je plan geometrije neophodan za predstavljanje podataka.

SADRŽAJ, SPECIFI NI OBJEKTIVI, O EKIVANI REZULTATI ME UPREDMETNE VEZE

Tabela 2.

1. ARITMETIKA I ALGEBRA					
Br.	Potkategorije sadržaja	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Veze me u predmetima
1.	Logika matematika i skupovi	1.2. Sudovi Radnje sa sudovima; formule sudova; tautologija i identitete -ne formule; kvantifikatori. 1.3. Skupovi Skup i podskup; radnje sa skupovima; direktni proizvod skupova (kartezian); Partitivni skup; kombinatorika (permutacije, kombinacije i varijacije). 1.3. Relacije Određivanje relacije; radnje sa relacijama; svojstva relacija; ekvivalentne relacije i uređene relacije.	1. Upotreba bez poteškoća logičnih operacija i radnje sa skupovima. 2. Rješavanje bez teškoća sa svim radnjama sa realnim brojevima. 3. Produbljivanje znanja o rješavanju jednačina i nejednica u kojima se pojavljuju izrazi sa absolutnim vrijednostima. 4. Rješavanje, bez teškoća, radnji sa polinomima. 5. Pronalaženje NZS i NZD polinoma.	Učenik treba: -da poznaje: sud, skup, relacije, preslikavanje, binarne radnje; -da shvati logičke radnje „i“, „ili“, „ako je, onda je“, „onda i samo onda“, „ne“, i kvantifikatore „postoji“ i „za svako“; -da shvati pojam podskupa, unije, presjeka, razlika, kartezijski proizvod skupova i partitiv skupova; -da shvati svojstva binarnih operacija i grupu kao algebarsku strukturu; -da zna upotrebu logičkih simbola; -da poznaje skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva; -da poznaje osnovna svojstva realnih brojeva; -da poznaje pojam absolutne vrijednosti;	Informatika (zbir brojeva u binarnom sistemu)

		<p>1.5. Preslikavanje Definicija i slikoviti primjeri; vrste preslikavanja; kompozicija preslikavanja (usklađivanje); inverzno preslikavanje.</p> <p>1.6. Binarne radnje Svojstva binarnih operacija; pojam elementarne jedinice.</p> <p>1.6. Skup realnih brojeva Skup prirodnih brojeva, cijelih, racionalnih, skup iracionalnih brojeva; skup realnih brojeva (interval, absolutna vrijednost); matematička indukcija; formula binoma – određivanje koeficijenata pomoću Paskalovog trougla.</p> <p>2.1. Stepen Stepen sa eksponentom cijeli broj; svojstva stepena.</p>	<p>6. Uprošavanje algebarskih racionalnih izraza.</p> <p>7. Grafi koji prikazivanje kvadratne funkcije i određivanje monotonije sa grafikom, nulte vrijednosti, znaka, krajnje vrijednosti i obrnuto.</p> <p>8. Rješavanje kvadratne jednačine, sistema jednačina sa jednom linearnom jednačinom i jednom kvadratnom, kao i sistema kvadratnih jednačina.</p> <p>9. Rješavanje iracionalnih jednačina.</p> <p>10. Rješavanje logaritamskih i eksponencijalnih jednačina.</p> <p>11. Primjena svih vještina na rješavanje</p>	<ul style="list-style-type: none"> -da shvate relacije koje obuhvataju u skupu brojeva; -da shvati apsolutnu vrijednost u rješavanju različitih zadataka; -da primjeni osnovne metode matematike (indukcija) za dokazivanje tvrđenja i različitih matematičkih formula; -da poznaje pojam stepena i korijena; -da usvoji svojstva stepena i korijena; -da poveže pojam korijena sa parnim izložiocem i kompleksnim brojem; -da shvati pojam imaginarnih jedinica „i“; -da shvati pojam kompleksnih brojeva kao uređeni par realnih brojeva; -da geometrijski predstavlja kompleksni broj; -da poznaje operacije sa kompleksnim brojevima; -da poznaje kvadratne jednačine; -da poznaje bikvadratne jednačine; -da zna da primjeni diskriminantu; -da shvati rješavanje kvadratnih jednačina; -da poznaje rješavanje kvadratnih 	<p>Fizika (pravolinjsko kretanje, brzina)</p> <p>Hemija (računanje procenta)</p> <p>Fizika (računanje relativne i apsolutne greške)</p>
2.	Stepenovanje i korjenovanje				

3.	Kompleksni brojevi	<p>2.2. Korjenovanje Korjenovanje; radnje sa korjenom; upotreba kalkulatora za računanje stepena i korijena broja.</p> <p>3.1. Kompleksni brojevi Određenost kompleksnih brojeva u algebri; geometrijsko predstavljanje kompleksnih brojeva; radnje sa kompleksnim brojevima (sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).</p>	<p>različitih problema iz matematike i drugih polja (fizike, hemije, astronomije i dr.).</p> <p>12. Rješavanje trigonometrijskih funkcija $\sin \alpha, \cos \alpha, \tg \alpha, \ctg \alpha;$ u potvrđivanju različitih trigonometrijskih identiteta.</p> <p>13. Primjena trigonometrijskih funkcija na rješavanje elemenata geometrijskih figura i tijela, površine i zapremine istih.</p>	<p>jedna ina i njihove nepotpune oblike;</p> <p>-da shvati rješavanje bikvadratnih jednačina;</p> <p>-da poznaje rješavanje kvadratne jednačine u zavisnosti od diskriminante;</p> <p>-da primjeni Vietova pravila za rješavanje različitih zadataka u vezi sa kvadratnim jednačinama;</p> <p>-da primjeni kvadratne jednačine na rješavanje praktičnih problema;</p> <p>-da poznaje trigonometrijske funkcije na pravouglom trouglu;</p>
4.	Kvadratne jednačine i funkcije	<p>4.1. Kvadratne jednačine Rješavanje kvadratnih jednačina; diskriminanta; rješavanje kvadratnih jednačina u zavisnosti od znaka diskriminante; Vietova pravila; bikvadratne jednačine.</p> <p>4.2. Kvadratne funkcije Pregled kvadratnih funkcija $y = a x^2 + bx + c$; nula</p>		Fizika (kosi hitac)

		<p>kvadratne funkcije; monotonija; krajne vrijednosti; znak; grafikon u zavisnosti od a; iracionalne jedna ine.</p> <p>5. Trigonometrijske funkcije</p> <p>5.1. Trigonometrijske funkcije na pravouglom trouglu Definisanje trigonometrijskih funkcija $\sin \alpha, \cos \alpha, \tg \alpha, \ctg \alpha$; osnovna svojstva trigonometrije.</p>			
2. GEOMETRIJA I MJERENJE					
1.	Mjerenje u geometriji	<p>1.2. Izra unavanje površina nekoliko ravnih figura (trougla, pravouglja, kruga) i zapremine nekoliko geometrijskih tijela (prizme, piramide, valjka, kupe i lopte).</p>	<p>1. Upotreba formula za izra unavanje površina nekoliko ravnih figura i zapremine geometrijskih tijela.</p>	<p>da razvija sposobnost upotrebe formula za površinu i zapreminu;</p>	
3. STATISTIKA I VJEROVATNO A					
1.	Osnovni pojmovi statistike	<p>1.1. Historijat statistike Zna oj statistike i poveznost sa drugim; objekat studije; statističke metode i statistika istraživanja.</p>	<p>1. Primjena statistike za prikupljanje, preradu i sistematizaciju podataka iz praktičnih problema. 2. Prikazivanje podataka na tabeli i grafiku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -da shvati metode i napredovanje statističkih istraživanja; -da zna napredovanje sakupljanja podataka; -da zna način dizajniranja i upotrebu listova za držanje 	

2.	Statisti ki dokaz i osmatranje	<p>2.1. Priprema i program osmatranja</p> <p>Cilj i značaj statističkog osmatranja; izvori, metode, sredstva i vrste osmatranja; prikupljanje i grupiranje statističkih podataka; prikazivanje statističkih podataka.</p>	5. –itanje podataka sa različitim grafikona.	<p>podataka;</p> <ul style="list-style-type: none"> -da shvati grupisanje podataka i njihovo sakupljanje –upotrebljujući različite metode; -da shvati dizajniranje i upotrebu različitih tabela za grupisanje podataka; -da zna predstavljati podatke na nacrte i dijagrame; -da izloži sakupljene podatke na postavljena pitanja; -da izvodi zaključke iz predstavljenih dijagrama; -da upotrebljava statistički rješnik.
3.	Analiza podataka	<p>3.1. Analiza podataka sa jednom promjenljivom</p> <p>Definicija, značaj i vrste analiza; mjeri tendencije sredine (sredina, medijana, moda).</p>		

OPŠTI OBJEKТИVI

Opšti objektivi nastave matematike kod učenika su:

- produbljivanje pojmove: suda, skupa kao i usvajanje radnje sa skupovima i logičke radnje;
- shvatanje skupa realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva, i osobina realnih brojeva;
- primjena absolutne vrijednosti u rješavanju različitih zadataka;
- produbljivanje pojmove stepenovanja i korjenovanja;
- poznavanje vrijednosti imaginarne jedinice “i”, kao i poznavanje pojma kompleksnih brojeva;
- shvatanje radnje sa kompleksnim brojevima;
- poznavanje kvadratne jednacine i izdvojenih primjera;
- poznavanje pojma diskriminante;
- primjena Vijetovih pravila za rješavanje različitih zadataka u vezi sa kvadratnim jednacinama;
- primjena trigonometrijskih funkcija na pravouglom trouglu;
- poznavanje formula za površinu i zapreminu;
- primjena statistike sa (u) ostalim predmetima;
- poznavanje metode kretanja u statistici kom istraživanju.

ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Građenje sadržaja je organizovano tako da odgovara rednim ciljevima predmeta. On obuhvata tri osnovne nastavne kategorije predložene na sljedećoj tabeli:

Tabela 1. Organizacija sadržaja predmeta

Red. br.	KATEGORIJE NASTAVE	Br.nast. asova	%
1	ARITMETIKA I ALGEBRA	50	67.56
2	GEOMETRIJA I MJERENJE	8	10.81
3	STATISTIKA I VJEROVATNOST	16	21.63
Ukupan broj asova		74	100

Sve ove cjeline, iako prikazane odvojeno, nisu izolovane. To treba gledati kao povezane jedinice, gdje shvaćanje jedne cjeline zavisi i oslanja se na idejama i konceptima drugih cjelina. Tako je u enicima potrebno poznavanje brojeva, da bi obavili mjerenja, dok je plan geometrije neophodan za predstavljanje podataka.

SADRŽAJ, SPECIFI NI OBJEKTIVI, O EKIVANI REZULTATI I ME UPREDMETNE VEZE

Tabela 2.

1. ARITMETIKA I ALGEBRA					
Br.	Potkategorije sadržaja	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Veze me u predmetima
1.	Logika matematika i skupovi	1.1. Sudovi Radnje sa sudovima; formule sudova; tautologija i identiteta ne formule; kvantifikatori. 1.2. Skupovi Skup i podskup; radnje sa skupovima; partitivni skupovi; skup realnih brojeva (radnje i njihove osobine, intervali, absolutna vrijednost); kombinatorika (permutacije, kombinacije i varijacije).	1. Upotreba logičnih radnji i radnji sa skupovima. 2. Radnje sa realnim brojevima.	Učenik treba: -da poznaje: sud, skup; -da shvati logičke radnje „i”, „ili”, „ako je, onda je”, „onda i samo onda“, „ne”, i kvantifikatore „postoji” i „za svako“; -da shvati pojam podskupa, unije, presjeka, razlika i partitivnih skupova; -da zna upotrijebiti logičke simbole; -da poznaje skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva; -da poznaje osnovna svojstva realnih brojeva; -da poznaje značenje absolutne vrijednosti; -da shvati absolutnu vrijednost u rješavanju različitih zadataka; -da poznaje pojam stepena i korijena;	Informatika (zbir brojeva u binarnom sistemu)
2.	Stepenovanje i korjenovanje	2.1. Stepen Stepen sa eksponentom cijelog broja, svojstva stepena. 2.2. Korjenovanje Korjenovanje, radnje sa korijenom.	3. Radnje sa stepenovanjem i korjenovanjem.		

3.	Kompleksni brojevi	3.1. Kompleksni brojevi Određenost kompleksnih brojeva u algebri; geometrijsko predstavljanje kompleksnih brojeva; radnje sa kompleksnim brojevima(sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).	4. Radnje sa kompleksnim brojevima(sabiranje, oduzimanje, množenje, dijeljenje).	-da usvoji svojstva stepena i korijena; -da poznaje pojam imaginarnе jedinice „ i “; -da poznaje pojam kompleksnih brojeva; -da poznaje operacije sa kompleksnim brojevima;	Fizika (pravolinijsko kretanje, brzina)
4.	Kvadratne jednačine i funkcije	4.1. Kvadratne jednačine Rješavanje kvadratnih jednačina; diskriminanta; rješavanje kvadratnih jednačina u zavisnosti od znaka diskriminante; Vietova pravila. 4.2. Kvadratne funkcije Pregled kvadratnih funkcija $y = ax^2 + bx + c$ i za posebne slučajevе: nulu kvadratne funkcije, monotoniju, krajnje vrijednosti, znak, grafikon - u zavisnosti od a ;		-da poznaje kvadratnu jednačinu; -da shvati rješavanje kvadratnih jednačina; -da zna primjenu diskriminante; -da zna rješavati kvadratne jednačine i njihove nepotpune oblike; -da poznaje i primjenjuje trigonometrijske funkcije na pravouglom trouglu;	Hemija (izračunavanje procenata)
5.	Trigonometrija	5.1. Trigonometrija na pravouglom trouglu	5. Grafički prikaz kvadratne funkcije i istanje monotonije, nula funkcije, znaka i krajnje vrijednosti.		Fizika (izračunavanje relativne i apsolutne greške)
			6. Primjeni trigonometrijske formule u dokazivanju osnovnih trigonometrijskih identiteta.		Fizika (kosi hitac)
					Biologija (veza sa prirodnim zakonima, eksponencijalno razmnožavanje živih bića)

2. GEOMETRIJA I MJERENJE					
3. STATISTIKA I VJEROVATNO A					
1.	Mjerenja u geometriji	<p>1.1. Izra unavanje površina nekoliko ravnih figura (trougla, pravouglja, kruga) i izra unavanje zapremina nekoliko geometrijskih tijela (prizme, piramide, valjka, kupe i lopte).</p>	<p>1. Upotreba formule za izra unavanje površina nekoliko ravnih figura i zapremine geometrijskih tijela.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -da razvija sposobnost upotrebe formula za površinu i zapreminu; 	
3. STATISTIKA I VJEROVATNO A					
1.	Osnovni pojmovi statistike	<p>1.1. Historijat statistike Zna oj statistike i poveznost sa drugim predmetima; objekat studije; statističke metode i statistička istraživanja.</p>	<p>1. Primjena statistike za prikupljanje, preradu i sistematizaciju podataka iz praktičnih problema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -da poznaje značenje radnji i njihove vrste; -da razumije pojam slučajnih promjenljivih; -da zna povezanost statistike sa ostalim predmetima; -da shvati metode i odvijanje statističkih istraživanja; -da zna odvijanje u sakupljanju podataka; -da zna način dizajniranja i upotrebe listova za držanje podataka; -da shvati grupisanje podataka i njihovo sakupljanje upotrebljujući različite metode; -da shvati dizajniranje i upotrebu različitih tabela za grupisane podatke; -da zna predstavljati podatke na nacrte i dijagrame; -da bude u stanju za interpretaciju i diskusiju podataka; -da izloži sakupljene podatke na postavljena pitanja; -da izvodi zaključke iz predstavljenih dijagrama; -da upotrebljava statistički rješnik. 	
2.	Statistički dokazi i osmatranja	<p>2.1. Priprema i program osmatranja Cilj i značaj statistike kog osmatranja; izvori, metode, sredstva i vrste osmatranja; prikupljanje i grupiranje statističkih podataka; prikazivanje statističkih podataka.</p>	<p>2. Prikazivanje podataka na tabeli i grafiku.</p>		
3.	Analiza podataka	<p>3.1. Analiza podataka sa jednom promjenljivom Definicija, značaj i vrste analiza; mjerne tendencije sredine (sredina, medijana, moda).</p>	<p>3. Izbacivanje podatke sa različitim grafikona.</p>		

OPŠTI OBJEKТИVI

Opšti objektivi nastave matematike kod učenika su:

- produbljivanje pojmljiva: suda, skupa, relacija, preslikavanje i binarnih radnji, kao i usvajanje radnje sa skupovima i logičkim radnjima;
- shvatanje skupa realnih brojeva kao unije skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva, i osobina realnih brojeva;
- primjena apsolutne vrijednosti u rješavanju različitih zadataka;
- produbljivanje pojmljiva stepenovanja i korjenovanja;
- poznavanje vrijednosti imaginarne jedinice “ i ”, kao i poznavanje pojma kompleksnih brojeva;
- shvatanje radnje sa kompleksnim brojevima;
- poznavanje kvadratnih jednačina i izdvojenih primjera;
- poznavanje pojma diskriminante;
- primjena Vijetovih pravila za rješavanje različitih zadataka u vezi sa kvadratnim jednačinama;
- poznavanje formula za površinu i zapreminu;
- primjena statistike sa (u) ostalim predmetima;
- poznavanje metode i kretanja u statističkom istraživanju.

ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Građenje sadržaja je organizованo tako da odgovara rednim ciljevima predmeta. On obuhvata tri osnovne nastavne kategorije predložene na sljedećoj tabeli:

Tabela 1. Organizacija sadržaja predmeta

Redni br.	KATEGORIJE NASTAVE	Br.nast. asova	%
1	ARITMETIKA I ALGEBRA	50	67.56
2	GEOMETRIJA I MJERENJE	8	10.81
3	STATISTIKA I VJEROVATNO A	16	21.63
Ukupan broj asova		74	100

Sve ove cjeline, iako prikazano odvojeno, nisu izolovane. To treba gledati kao povezane jedinice, gdje shva anje jedne cjeline zavisi i oslanja se na idejama i konceptima drugih cjelina. Tako je u enicima potrebno poznavanje brojeva, da bi obavili mjerena, dok je plan geometrije neophodan za predstavljanje podataka.

SADRŽAJ, SPECIFI NI OBJEKTIVI, O EKIVANI REZULTATI I ME UPREDMETNE VEZE

Tabela 2.

1. ARITMETIKA I ALGEBRA					
Br.	Potkategorije sadržaja	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Veze me u predmetima
1.	Logika matematika i skupovi	1.1. Sudovi Radnje sa sudovima; formule sudova; tautologija i identitetne formule; kvantifikatori.	1. Upotreba logičnih radnji i radnji sa skupovima.	Učenik treba: -da poznaje: sud, skup; -da shvati logičke radnje „i“, „ili“, „ako je, onda je“, „onda i samo onda“, „ne“, i kvantifikatore „postoji“ i „za svako“; -da shvati pojam podskupa, unije, presjeka, razlika i partitivnih skupova;	Informatika (zbir brojeva u binarnom sistemu)
		1.2. Skupovi Skup i podskup; radnje sa skupovima; partitivni skupovi; skup realnih brojeva (radnje i njihove osobine, intervali, absolutna vrijednost); kombinatorika (permutacije, kombinacije i varijacije).	2. Radnje sa realnim brojevima.	-da zna upotrijebiti logičke simbole; -da poznaje skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva;	
2.	Stepenovanje i korjenovanje	2.1. Stepen Stepen sa eksponentom cijelog broja, svojstva stepena.	3. Radnje sa stepenovanjem i korjenovanjem.	-da poznaje osnovna svojstva realnih brojeva; -da poznaje značenje apsolutne vrijednosti;	
		2.2. Korjenovanje Korjenovanje, radnje sa korijenom.		-da shvati apsolutnu vrijednost u rješavanju različitih	

3.	Kompleksni brojevi	3.1. Kompleksni brojevi Određenost kompleksnih brojeva u algebri; geometrijsko predstavljanje kompleksnih brojeva; radnje sa kompleksnim brojevima (sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).	4. Radnje sa kompleksnim brojevima (sabiranje, oduzimanje, množenje, dijeljenje).	<p>Fizika (pravolinijsko kretanje, brzina)</p>
4.	Kvadratne jednačine i funkcije	4.1. Kvadratne jednačine Rješavanje kvadratnih jednačina; diskriminanta; rješavanje kvadratnih jednačina u zavisnosti od znaka diskriminante; Vietova pravila. 4.2. Kvadratne funkcije Pregled kvadratnih funkcija $y = a x^2 + bx + c$ i za posebne slučajevе: nulu kvadratne funkcije, monotoniju, krajnje vrijednosti, znak, grafikon - u zavisnosti od a ;	5. Grafički prikaz kvadratne funkcije i utvrđivanje monotonije, nula funkcije, znaka i krajnje vrijednosti.	<p>Hemija (izračunavanje procenata)</p> <p>Fizika (izračunavanje relativne i apsolutne greške)</p> <p>Fizika (kosi hitac)</p>
5.	Trigonometrija	5.1. Trigonometrija na pravouglom trouglu	6. Primjeni trigonometrijske formule u dokazivanju osnovnih trigonometrijskih identiteta.	Biologija (veza sa prirodnim zakonima, eksponencijalno razmnožavanje živih bića)

2. GEOMETRIJA I MJERENJE					
1.	Mjerenja u geometriji	1.1. Izračunavanje površina nekoliko ravnih figura (trougla, pravougla, kruga) i izračunavanje zapremina nekoliko geometrijskih tijela (prizme, piramide, valjka, kupe i lopte).	1. Upotreba formule za izračunavanje površina nekoliko ravnih figura i zapremine geometrijskih tijela.	-da razvija sposobnost upotrebe formula za površinu i zapreminu;	
3. STATISTIKA I VJEROVATNOSTA					
1.	Osnovni pojmovi statistike	1.1. Historijat statistike Zna i znači statistike i poveznost sa drugim predmetima; objekt studije; statističke metode i statistička istraživanja.	1. Primjena statistike za prikupljanje, preradu i sistematizaciju podataka iz praktičnih problema.	-da poznaje značenje radnji i njihove vrste; -da razumije pojam slučajnih promjenljivih; -da zna povezanost statistike sa ostalim predmetima; -da shvati metode i odvijanje statističkih istraživanja; -da zna odvijanje u sakupljanju podataka; -da zna način dizajniranja i upotrebe listova za držanje podataka; -da shvati grupisanje podataka i njihovo sakupljanje upotrebljujući različite metode; -da shvati dizajniranje i upotrebu različitih tabela za grupisane podatke; -da zna predstavljati podatke na nacrte i dijagrame; -da bude u stanju za interpretaciju i diskusiju podataka; -da izloži sakupljene podatke na postavljena pitanja; -da izvodi zaključke iz predstavljenih dijagrama; -da upotrebljava statističke rješenik.	
2.	Statistički dokazi i osmatranja	2.1. Priprema i program osmatranja Cilj i značaj statistike kog osmatranja; izvori, metode, sredstva i vrste osmatranja; prikupljanje i grupiranje statističkih podataka; prikazivanje statističkih podataka.	2. Prikazivanje podataka na tabeli i grafiku.		
3.	Analiza podataka	3.1. Analiza podataka sa jednom promjenljivom Definicija, značaj i vrste analiza; mjerne tendencije sredine (sredina, medijana, moda).	3. Ištakti podatke sa različitim grafikona.		

BIOLOGIJA

Uvod, ciljevi, opšti objektivi, nekoliko poruka za nastavnika, metodologija, udžbenici i nastavna sredstva i vrednovanje zajednički su za sve tipove gimnazije.

UVOD

Razvoj nastavnog programa predmeta Biologije izgrađen je na osnovu jedne prave naučne procedure, kako po formi metodoloških pristupa, organizaciji i izgradnji sadržaja predmeta, tako i od postavljenih rezultata učenja, metoda i instrumenata učenja.

Tokom izrade ovog nastavnog programa pošli smo od principa da učenje ne znači da učenik ne dobije više informacija, nego da proširi sposobnosti u cilju postizanja rezultata koje stvarno želimo.

Interesantni sadržaj nastavnog programa biologije i predloženi pristup rada doprinosi da se kod učenika razvijaju kognitivne sposobnosti, kritičko i apstraktno mišljenje.

Rad u grupama, eksperimentalni rad, brainstorming, naučno istraživanje i dr., pomaže obogaćivanju emocionalnog svijeta učenika i razvijaju kod njega naklonost za primjenu i povezanost znanja sa realnim svjetom, pomoći u kojih se otvaraju vrata za buduću profesionalnu orientaciju u oblasti medicine, veterine, poljoprivrede, šumarstva itd.

Ovaj program se najviše usredsredio na to kakve i koje vrste rezultata treba da postigne učenik i što treba da radi nastavnik, sa učenikom u centru. Umjesto davanja informacija, kultivirati navike za pronalaženje. Nezavisno istraživanje izvora informacija podsticati nezavisnim radom od strane učenika. Kao zastupnik promjena u nastavi, nastavnik upućuje učenike da razmišljaju na kriteriji načina, da zapažaju, procjene, klasificuju, formiraju modele, postavljaju hipoteze, rješavaju probleme - da se sposobne da pravilno i sigurno upotrebljavaju sprave i instrumente u laboratorijskim biologijama, da dizajniraju eksperimente, da snimaju i predstavljaju podatke i dr. Drugim riječima nastava biologije treba da opremi učenike znanjem koje mogu da primjenjuju u sredini gdje žive, ovako oni transformišu sebe i društvo.

CILJEVI

Nastavni program predmeta biologije za X razred je nastavak nastavnog programa ovog predmeta niže srednje škole, kao takav, zasniva se na konsolidaciji prethodnih znanja, na osnovi ste enih znanja i na razvoju vještina, vrijednosti i stavova. Zato, na osnovu ovih znanja i pretenzija, nastavni program predmeta Biologije za X razred obezbje uje u enicima težnju daljeg razvoja:

- razvijanje i proširivanje znanja o pojmovima i biloškim zakonostima živog svijeta;
- sticanje sposobnosti i navika komuniciranja, upotrebljavaju i prost nau ni jezik za interpretaciju ideja, fenomena i životnih procesa;
- sticanje navika za rad u grupama i radnim ekipama, osje aja druženja i drugih pozitivnih osobina li nosti neophodnih za konstruktivnu saradnju u rješavanju postavljenih zadataka;
- preko eksperimentalne nastave, osmatranja, mjerjenja i analiziranja razvija stvarala ke sposobnosti, analiti ko mišljenje, objektivno ocjenjivanje prema sebi i drugima u grupi tokom ekipnog rada;
- osposobljavati u enike da svojim stvarala kim radom otkrivaju na ine povezivanja tehnoloških napredovanja sa nau nim idejama;
- motivisati u enike da svojim stvarala kim radom uzimaju u obzir snagu nau nih dokaza sa aspekta industrijskog, eti kog i ambientnog problema;
- osposobiti u enike da upotrebljavaju potrebnu opremu za posmatranje i mjerjenje kao neophodnu da bi se došlo do nau nih informacija;
- upu ivati u enike da sami vode evidenciju nau nih informacija u formi dijagrama, tabela, skica i dr;
- korelacijom sa drugim naukama omogu iti u enicima formiranje potpune predstave o prirodi, životu i pojavama, podrazumijevaju i jedinstvo izme u organskog i neorganskog svijeta;
- u enici treba da steknu sposobnost i vještina da odgovaraju na pitanja koja se postavljaju tokom istraživa kog rada: “ **Kako**”, “ **Zašto**”, “ **Šta e se desiti ako ...?**”

OPŠTI CILJEVI

U saglasnosti sa ciljevima nastavnog Programa desetog razreda predmeta Biologije, težnja nastavnog programa ovog predmeta je da na kraju školske godine u enik postigne ove opšte ciljeve:

- da se teoretska nastava prepiše sa metodama direktnog opažanja u laboratoriji, eksperimentu ili na terenu;
- da učenici aktivno dobijaju znanja i na osnovu istraživanja i otkrića razumiju povezanost života sa prirodom po spiralnom principu;
- mnogim informacijama koje učenici dobijaju, otkrivaju srž problema i primjenjuju kritičko mišljenje u nizanju podataka i informacija;
- da nauče da analiziraju, uopštavaju podatke i povezuju biologiju sa drugim prirodnim i društvenim наукама;
- da razvijaju znanja o raznovrsnosti živog svijeta;
- da razvijaju vještine i motivacije za mobilizaciju psihomotoričke inteligencije da bi manevrisali sa aparatima i instrumentima u laboratoriji biologije;
- da razvijaju vještine za konsultaciju dogovarajuće literature kako bi prikupljali informacije na nezavistan način;
- da procjenjuju zamršenost fenomena i životnih procesa;
- da razumiju recipročnu zavisnost između živa i neživa;
- da poznaju termine, pojmove, djelovanje i zakonitosti iz oblasti biologije;
- da razvijaju sposobnosti za osmatranje i vještine za sigurno istraživanje;
- da razvijaju odgovoran stav prema prirodi i sredini i interesovanje za njenu efikasnu zaštitu.

BIOLOGIJA

(3 asa nedjeljno, 111 asova godišnje)

Gimnazija – Prirodne nauke

ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Sadržaj predmeta je organizovan u naglašavanju glavnih ili bitnih cjelina predmeta Biologije, u saglasnosti sa ciljevima i opštim objektivama predmeta Biologije za X razred.

Organizacija sadržaja obuhvata: izgradnju, balansiranje i rasporeivanje.

Izgradnja sadržaja predmeta obuhvata osam cjelina – nastavnih tema, pomoć u kojih se obuhvata baza predmeta. Izgradnja predmeta je uravna na osnovi balansiranih naglašavanja nastavnih cjelina, odnosno nastavnih tema.

Br.	NASTAVNE CJELINE	Nastavni as	%
1.	Biologija elije	7	7.7
2.	Bosistematika – sistematske kategorije	5	5.5
3.	Bakterije, modrozelene alge	10	11.0
4.	Eukariota - alge, gljive, lišaji, mahovine	13	14.4
5.	Paprati, cvjetne biljke - spermatofiti	29	32.1
6.	Jedno elijske životinje - praživotinje	4	4.4
7.	Najznačajnije grupe avertebrata	25	27.7
8.	Praktičan rad u laboratoriji i na terenu	15	16.6
9.	asovi na raspolaganju	3	3.3
10.	Ukupan broj asova	111	100%

Sreditanje sadržaja predmeta po razredu vrši se ne manje od 111 asova nastave po ovoj formi:

- **Nastavne teme**
- **Programski sadržaj**
- **Očekivani rezultati**
- **Povezanost**

Specifi ni ciljevi

U enik treba:

- da razumije kriterijume koji se primjenjuju za klasifikaciju biologije na discipline;
- da poredi poziciju biologije u sistemu prirodnih i društvenih nauka;
- da opiše istraživa ke nau ne metode u citologiji i da primjeni u praksi metodu mikroskopije, fiksiranja, bojenja;
- da istražuje gra u i da opiše funkciju elije;
- da analizira kako se održava unutrašnja sredina elije (hemeostaza);
- da predvidi šta će se desiti sa elijom ako se poremeti ili se izgubi funkcija neke organele, npr. plastida mitohondrija;
- da ima kriti ki stav za uzroke, posljedice i razne manifestacije degenerativnih promjena na eliji (kancer, test mikronukleus i dr.).

Programski sadržaj

- Živa bi a su izgra ene od elementarne životne jedinice – elije.
- Za istraživanja elije koriste se citološke metode: mikroskopske (fiksiranje, bojenje), citohemiske, citofiziološke, mikrohiruške, (kulture elija i tkiva i dr.).
- Hemijski sastav elije(voda, mineralne materije, glucidi, masti, proteini, nukleinske kiseline) i fizi ko- hemijske osobine (osmoza, difuzija, dializa) i njihova uloga u funkciji elije.
- Struktura elije (mitohondrije, ribozomi, plastidi, plazmatne membrane, membrane i dr.) ima posebnu gra u i vrši razli ite funkcije.
- Postoje elije bez diferenciranog jedra i elije sa jedrom (prokariote i eukariote).
- Razlozi degenerativnih promjena na eliji su mnogi, ali posljedice za organizam veliki.

O ekivani rezultati

U enici na kraju X razreda od ove nastavne cjeline:

- definišu termin biologija i shvataju podjelu biologije po problemu i predmetu studiranja;
- analiziraju poziciju biologije u sistemu prirodne i društvene nauke;
- poznaju funkciju elijskih infrastruktura;
- razumeju jedinstvo živog i neživog svijeta preko poznавanja hemijskog sastava elije i njenih fizi ko-hemijskih osobina;
- razumeju zna aj biologije u svakodnevnom životu;
- znaju za nekoliko filozofa prirodnjaka (Sheani, Slajden i dr.);
- primjenjuju laboratorijske tehnike na osnovu samostalnog rada;
- analiziraju oblik i funkciju elije;
- razlikuju eliju prokariota od eukariota;
- razumeju razliku izme u biljne i životinjske elije;
- razlikuju elijsku membranu od elijskog zida;
- znaju za gra u jezgra, shvataju njegovu ulogu i funkciju hr-omozoma;
- primjenjuju metode za studiranje elije;
- razumeju zna aj vode za eliju;
- analiziraju gra u membrane, shvataju transmembranski transport materija sa osmozom, difuzijom, aktivnim transportom, endo i egzocitozom;
- razlikuju plazmolizu od deplazmolize i shvataju zna aj turgora.

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline povezuje se sa:

- hemijom - sa aspekta poznавanja hemijskog sastava elije;
- fizikom - sa aspekta poznавanja zakonitosti fizike koje se manifestuju na eliji.

Nastavna cjelina: BIOSISTEMATIKA, SISTEMATSKE KATEGORIJE

Specifi ni ciljevi

U enici treba:

- da upoznaju principe biosistematičke;
- da shvate metode koje se primjenjuju u biosistematiči;
- da opisuju odnos sistematičke sa drugim naukama;
- da budu u stanju da razlikuju sistematsku kategoriju;

- da budu u stanju da razlikuju sistematsku kategoriju (npr. carstvo) od toksonomski nih jedinica (npr. vrste);
- da naprave naučnu klasifikaciju živih bića i da poređaju toksonomski ne jedinice odozdo pa naviše, polazeći od osnovnih jedinica - i vrste;
- da znaju za doprinos Linea u razvoju Sistematike;
- da primjenjuju uputstva za upotrebu ključa za praktičnu determinaciju, na primjeru determinacije gljiva, mahovina, paprati i sjemenkih biljaka;
- da znaju da je svijet podjeljen na pet carstava .

Programski sadržaj

- Biosistematička – definicija.
- Metode biosistematičke, ključevi za determinaciju u biosistematičici.
- Binominalna nomenklatura Linea.
- Sistematske kategorije.
- Klasifikacija živog svijeta na pet carstava:
 1. Monera, 2. Protista, 3. Fungi, 4. Plantae, 5. Animalia.
- Biosistematička i primjenjene nauke.

Očekivani rezultati

Univerzitetni načini na kraju X razreda:

- poznaju prirodni sistem klasifikacije, određuju sistemske jedinice;
- imenuju kategorije i sistemske jedinice, kao: vrsta, rod, familija, red, klasa, tip, carstvo;
- znaju da se pored analitičke, morfološke, paleontološke, embriološke - u sistematici koriste i druge metode, kao serološka, biohemijska, fiziološka, hibridološka, biomatematička metoda i dr.;
- sposobljavaju se da klasifikuju nekolike vrste gljiva, algi i sjemenkih biljaka u sredini gdje žive, upotrebljavajući običajni ključ za određivanje u klasifikaciji;
- znaju da podatke iz sistematike upotrebljavaju u oblasti primjenjenih nauka, kao što su medicina, veterina, farmacia, poljoprivreda, šumarstvo i dr. (npr. borba protiv bolesti sa farmakopreparatima je efikasna ako se znaju vrste bakterija koje prouzrukuju bolest);
- primjenjuju znanje iz biosistematičke u svakodnevnom životu (razlikuju npr. otrovne gljive u sredini gdje žive);

- znaju za kriterijume klasifikacije, shvataju neophodnost klasifikacije živih bića jednim (posebnim) jezikom u sistematici (latinski jezik).

Povezanost

Sadržaj programa ove nastavne cjeline povezuje se sa:

- anatomijom - sa aspekta poznavanja građe živih bića;
- sa paleontologijom, geologijom, genetikom, biohemijom, ekologijom, embriologijom i dr.

Nastavna cjelina: BAKTERIJE, MODROZELENE ALGE

Specifični ciljevi

Učenici treba:

- Da razviju znanje za formu, građu, veličinu, razmnožavanje, raznovrsnost i rasprostranjenost živih bića bez diferenciranog jezgra elije;
- Da analiziraju opšte karakteristike monera i znamenitosti bakterija u prirodi i ekonomiji ovjeka;
- Da upoređuju jedro virusa sa pravim jedrom elije;
- Da shvate zašto se virusi nazivaju kao acelularna životna forma;
- Da opišu nekoliko biljnih i životinjskih viroza kao i kod ovjeka;
- Da nabroje nekoliko bolesti koje izazivaju bakterije kod biljaka, životinja i ovjeka;
- Da znaju da najstariji foto-autotrofni organizmi su modrozeleni algi.

Sadržaj programa

- Acelularni životni oblici - virusi i virovi. Oblik, veličina, građa, razmnožavanje, viroze.
- Organizmi bez diferenciranog elijskog jezgra. Bakterije, oblik, veličina, građa elije, rasprostranjenost, razmnožavanje i njihova uloga u prirodi.
- Bakterije u službi ovjeka (biotehnologija).
- Autotrofne bakterije, hemofriti, saprofiti, paraziti i simbionti. Aerobne i anaerobne bakterije. Bolesti koje izazivaju bakterije. Mukoplazme.

- Najstariji fotoautotrofni organizimi bez elijskog diferenciranog jezgra - modrozelene alge.

O ekivani rezultati

Na kraju X razreda u enik od ove nastavne cjeline treba da:

- **razumije** zašto se virusi nazivaju kao acelularna forma života i opisuje nekoliko viroza;
- **zna** za gra u životinjskog i biljnog virusnog jezgra;
- **upore uje** na in razmnožavanja elije i virusa;
- **razumije** kako se sti e imunitet u slu aju ponavljanja nekih viroza;
- **razlikuje** mukoplazmu od virusa;
- **zna** da se neke baterije i alge Cyanophyceae grupišu u prokariotne anareobne organizme;
- **razumije** da neke bakterije žive u aerobnim uslovima, dok druge u anaerobnim uslovima, analizira na in ishrane autotrofnih i heterotrofnih bakterija (saprofita, parazita, simbiotika);
- **procjenjuje** vrijednost bakterija u prometu materija u prirodi i u ovjekovoj prirodi (biotehnologija);
- **nabrala** neke bakterijalne bolesti kod ovjeka i životinja;
- **objašnjava razloge** pojave "vodenih cvasti";
- razumije i u stanju je da pripremi hranljive supstrate za bakterije;
- **primjenjuje** tehnike vještine mikroskopskog posmatranja uzgojenih bakterija na prirodnim i vešta kim prehrambenim supstratima, ili bakterije uzete a kalicom sa zuba;
- **primjenjuje** znanje iz mikrobiologije za preventivu protiv viralnih i bakterijalnih bolesti;
- **razvija** mrežu mišljenja za koristi i štete koje donose mikroorganizmi ovjeku i njegovojo ekonomiji.

Povezanost

Sadržaj ove nastavne jedinice povezuje se:

- sa sistematom – u smislu poznавања и назива врста патогених и корисних бактерија;
- sa biotehnologijom – u smislu коришћења бактерије у полјопривреди, у прехрамбеној индустрији, у фармацији, у енергетичи, у заштити окoline;

- sa imunologijom – u smislu poznavanja odbrambenog mehanizma organizama prema patogenim mikroorganizmima.

Nastavna cjelina:

ALGE EUKARIOTE, GLJIVE, LIŠAJI, MAHOVINE

Specifi ni ciljevi

U enici treba:

- da poznaju gra u, na in ishrane i rasprostranjenost eukariotnih algi, gljiva i lišaja u prirodi;
- da opisuju i da klasifikuju nekoliko vrsta algi;
- da poznaju gljive i da znaju da one predstavljaju posebnu grupu biljaka, i zašto se kategoriziju u posebno carstvo;
- da razumiju ulogu gljiva u prirodi i životu ovjeka;
- da se osposobe da klasifikuju neke vrste gljiva i da identifikuju otrovne gljive i gljive sa hranljivim svojstvom za ovjeka;
- da poznaju i da opisuju najpoznatije gljive u sredini gdje žive;
- da poznaju da lišaji (Mycophycophyta) su simbioza algi i gljiva i da su lišajevi srodni gljivama;
- da upotrebljavaju lišaje kao bioindikatore zaga enja okoline;
- da analiziraju gra u gametofita i sporofita mahovina;
- da razumiju ciklus razvoja nevaskularnih biljaka.

Programski sadržaj

- Crvene alge, tamnosive, silikatne, zelene alge, gra a, razmnožavanje, rasprostranjenost u prirodi
- Uloga algi u prirodi i u ekonomiji ovjeka.
- Gljive (gra a, na in ishrane, rasprostranjenost, razmnožavanje, klasifikacija).
- Uloga algi u prirodi i u ekonomiji ovjeka.
- Zajedni ki život izme u gljiva i algi-lišaja.
- Mahovine, gra a gametofita i sporofita mahovina.

O ekivani rezulati

Na kraju ovog programskog sadržaja u enici treba da:

- razumiju gra u talusa eukariotnih algi, gljiva, lišaja, kao i gra u gametofita i sporofita mahovina;

- znaju da opišu na in ishrane i da analiziraju varijante razmnožavanja eukariotnih algi, gljiva, lišaja i mahovina;
- razumiju da su lišaji simbioza gljiva i algi;
- povezuju ulogu nevaskularnih biljaka u prirodi i ekonomiji ovjeka;
- znaju da je telo gljive sastavljeno od micelija i hifa;
- razumiju zašto se gljive ubrajaju u posebno carstvo živog svijeta;
- znaju za poteškoće, ali i za prednosti koje obezbjeđuje život biljkama na zemlji;
- primjenjuju upotrebu lišaja kao biomonitora zagađenja vazduha;
- razlikuju hife, micelije i sporangije (sa mikroskom) kod hlebne buće;
- sti u vještine i vrijednosti i zauzimaju stav u toku rada u laboratoriji i na terenu - u skladu sa standardima (ozbiljnost, pažnja, tačnost, strpljenje, sistematski rad i dr.).

Povezanost

Sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:

- ekologijom – u smislu poznavanja rasprostranjenosti nevaskularnih biljaka na planeti;
- farmacijom – upotreba nevaskularnih biljaka za proizvodnju antibiotika;
- paleoontologijom – u smislu paznavanja filogeneze nevaskularnih biljaka;
- biosistematičkom – u smislu klasifikacije i nauke nog naziva nevaskularnih biljaka.

Nastavna cjelina: PAPRATI, BILJKE CVJETNICE ILI SJEMENICE
(SPERMATOPHYTA)

Specifični ciljevi

Učenici treba:

- da odrede opšte karakteristike velikih grupa vaskularnih biljaka preko tipičnih predstavnika;
- da razlikuju predstavnike golosjemenica od predstavnika skrivenosjemenica;

- da razlikuju predstavnike biljaka sa jednim jezgrom od biljaka sa dva jezgra;
- da razumiju građu, rasprostranjenost i razvojni ciklus paprati i spermatofita;
- da se upoznaju sa građom, simetrijom i dijagramom cvijeta;
- da razlikuju razne vrste plodova;
- da razjašnjavaju povezanost životinja i biljaka u toku prenošenja plodova;
- da razumiju razloge podjele skrivenosjemenica sa jednim i sa dva jezgra;
- da znaju da determinišu vaskularne biljke preko prostih ključeva za determinaciju;
- da povezuju iskustva iz prethodnih razreda u jednu cjelinu.

Programski sadržaj

- Paprati kao više biljke.
- Građa, rasprostranjenost i razvojni ciklus paprati u primjeru Polypodium vulgare.
- Papratnice izospore i heterospore.
- Opštne karakteristike biljaka spermatofita.
- Golosjemenice (Coniferophytina i Cycadophytina. Fam. Pinaceae, Cupresaceae, i Taxaceae).
- Skrivenosjemenice (Magnoliophytina).
- Dikotiledoni. Fam. Rosaceae, Prunoideae, Maloideae, Fabaceae, Lamiaceae, Brasicaceae, Salanaceae, Asteraceae.
- Monokotiledoni. Fam. Liliaceae. Fam. Poaceae-Graminae.
- Ciklus razvoja golosjemenica na primjeru bijelog bora (Pinus silvestris) i skrivenosjemenica na primjeru....
- Cvijet, građa, simetrija, formula i dijagram cvijeta.
- Polenizacija (oprašivanje), oplodnja, sjeme, plod, podjela plodova.
- Laboratorijski rad. Anatomska građa lista (kukuruza, kaline), stabla (lipe, kukuruza), korjena (crnog luka, i tikve), formula cvijeta i cvasti.

Očekivani rezultati

Učenici treba da:

- razumiju sličnost i razliku u razvojnem ciklusu mahovina i paprati;
- razumiju zašto paprati pripadaju višim biljkama;

- analiziraju ciklus razvoja paprati, golosjemenica i skrivenosjemenica;
- identifikuju bitne razlike koje se ti u gra e cvijeta biljaka golosjemenica i skrivenosjemenica;
- analiziraju osobine na osnovu kojih se razlikuju monokotiledone i dikotiledone biljke neke od njih do nivoa familije;
- razumiju kako se formira plod i razlikuju vste plodova;
- nabrajaju nekoliko biljnih vrsta po upotreboj vrijednosti;
- razumiju zna aj vešta ke oplodnje za oplemenjivanje biljaka;
- razlikuju gra u vegetativnih organa (npr. korjena) biljaka sa jednim i sa dva jezgra;
- razumiju da u razvojnem ciklusu spermatofita nailazi promjena generacija, ali sa malo izuzetaka voda nije potrebna;
- znaju da su sporofiti biljaka sa sjemenom podjeljeni na vegetativne organe (stablo, korjen, list);
- definišu termine polenizacija, oplodnja, sjemena, plod;
- upore uju kojim elijama razvojnog ciklusa paprati odgovaraju polenova zrna;
- nabrajaju nekoliko izumrlih paprati i razumiju razloge njihovog uništenja.

Povezanost

Sadržaj programa ove nastavne cjeline povezan je:

- sa anatomijom, morfologijom, fiziologijom, biohemijom, genetikom - u smislu pomo i koje daju ove discipline botanici da se razumiju životni procesi u cilju klasifikacije vrsta biljaka;
- sa ekologijom - u smislu poznavanja rasprostranjenosti biljaka na Zemlji u vertikalnom i horizontalnom planu;
- sa medicinom, šumarstvom, poljoprivredom - u smislu poznavanja ljekovith biljaka, biljaka zna ajnih za ishranu, ekonomiju i dr.;
- sa bionikom, bioarhitekturom – u smislu primjene modela tjelesnog organizma biljaka u gra evinarstvu.

Nastavna cjelina: JEDNO ELIJSKE ŽIVOTINJE - PRAŽIVOTINJE

Specifi ni ciljevi

U enik treba:

- da razumije specifi nost jedno elijskog organizma praživotinja;

- da upozna funkciju elijskih organela;
- da analizira načine razmnožavanja praživotinja;
- da razumije načina života praživotinja i raznovrsnost njihovih vrsta;
- da imenuje nekoliko praživotinja;
- da razlikuje vrste koje izazivaju bolesti kod ovjeka.

Programski sadržaj

- Tjelesna organizacija praživotinja – elija.
- Uporeivanje funkcija elijskih organela sa organima viših organizama.
- Način ishrane (heterotrofni, autotrofni).
- Kretanje praživotinja (treplje, bivivi, pseudopodije).
- Razmnožavanje (seksualno i aseksualno).
- Parazitarne forme.
- Klasifikacija.

Očekivani rezultati

Učenik treba da:

- razumije da su praživotinje jednočelijski organizmi koji žive u slatkim vodama;
- uporeuje funkcije elijskih organela: citozoma sa ćestima, kontraktilene vakuole sa bubrežima, treplje, flagile i bivivi sa organima za kretanje kod ki manjaka;
- zna da su najveći broj praživotinja heterotrofne (hrane se bakterijama, jednočelijskim algama), ali i da ima i autotrofnih vrsta;
- zna da pored pokretljivih oblika postoje i kolonijalne;
- opisuje kako se obavlja aseksualno i seksualno razmnožavanje praživotinja;
- naziva vrste koje izazivaju bolesti kod ovjeka (Triponosoma, Plazmodium);
- opisuje kako nastaje bolest malarija;
- zna da praživotinje obuhvataju jedan veliki broj vrsta koje su grupisane u etiri grupe: Sarcodina, Flagelata, Sporozoan i Ciliophora.

Povezanost

Ova tema povezana je sa sistematikom, ekologijom, citologijom, parazitologijom i dr.

Nastavna cjelina: NAJZNA AJNIJE GRUPE AVERTEBRATA

Specifi ni ciljevi

U enik treba:

- **da zna** opšte karakteristike i tjelesne organizacije glavnih grupa avertebrata;
- **da razumije** forme razmnožavanja glavnih grupa avertebrata;
- **da upozna** karakteristike glavnih klasa avertebrata;
- **da primjenjuje** principe biosistematičke u klasifikaciji insekata;
- **da upozna** korisne i štetne grupe za ovjeka i njegovu ekonomiju;
- da ima eti ki stav, odgovornost i poštovanje prema živom svijetu.

Pogamski sadržaj

- Opšti pregled tjelesne organizacije, rasprostranjenost, razmnožavanje, klasifikacija najzna ajnije grupe avertebrata.
- Sun eri (Spongia).
- Pljosnati crvi.
- Valjkaste gliste.
- Prstenaste gliste.
- Zglavkari.
- Mekušci.
- Bodljikavci.
- Manje poznate grupe avertebrata (kao Bryozoa, Rotatoria i dr.).

O ekivani rezultati

U enik treba da:

- **zna** osnovne osobine za tjelesnu organizaciju sun era, dupljara, pljosnatih crva, valjkastih i prstenastih glisti, zglavkara, dupljara i bodljikavaca;
- **upore uje** na in života i oblike razmnožavanja (seksualnog i asexualnog) kod raznovrsnih klasa bezki menjaka preko tipi nih predstavnika;
- **razumije** direktni i indirektni razvoj (sa metamorfozom) i zna da imenuje larve kod razli itih vrsta avertebrata (kao zoea, nauplius, trahofora i dr.);

- **definiše** termine: gonohorist, hermafrodit, partenogeneza;
- **analizira** sistem organa ula, razmjene gasova, cirkulaciju tjelesnih te nosti, ekskrecije, kretanja, nervni sistem kod različitih klasa avertebrata;
- **razumije** termine mezogla, mezoderma, celom, pseudocel, kitin, kutikula, polip, meduza i dr.;
- **razumije** zna da neki vrsta avertebrata za ekonomiju i život ovjeka (pela, svilenog crva, školjke, puža, pijavice i dr.);
- **zna** da se od nekih avertebrata (na.pr. biljni vaši, španjolska muva i dr.) dobijaju kvalitetni kozmetički i farmakološki preparati;
- **zna** da neke od avertebrata izazivaju bolesti (trematodi, cestodi, nematodi) ili prenose bolesti kod ovjeka (insekti – muve, vaši, krpelji, hemoragi na groznica i dr.);
- **razlikuje** osnovne grupe insekata;
- **razumije** da insekti biljojedi uzrukuju velike štete: poljoprivredi, šumarstvu, vojarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i dr.;
- **primjenjuje** metodu apesticida (biološki rat) protiv štetnih insekata;
- **zna** kriterije za klasifikaciju insekata na niže kategorije (uzima se oblik i građa krila, građa usnog aparata, način rasnožavanja);
- **razumije** da su insekti najmnogobrojnija grupa sa vrstama u životnom svijetu koje naseljavaju tri životna medijuma; vodu, zemlju, vazduh.

Povezanost

Ova nastavna tema povezana je sa sistematikom, anatomijom, fitogenijom, ekologijom, parazitologijom i dr.

PRAKTIČAN RAD

Sa praktičnim radom podrazumijevamo djelatnost koju u enici obavljaju u prirodi i laboratoriji. Ovi radovi se obavljaju sa ciljem konkretnizacije teoretskog dijela predmeta. Zadaci i vježbe za praktičan rad (trebaju da se izvršavaju u grupama ili individualno) povezani su sa sadržajem predmeta, zato za njihovo izvršavanje ne traži se znanje izvan sadržaja predmeta za ovu godinu. Vježbe su relativno proste i mogu se realizovati tokom jednog sata. Nije teško da se upravlja sa uređajima predviđenim za vježbanje.

Za izvršavanje vježbe od učenika se traži ozbiljnost, pažnja, preciznost, strpljenje i sistemetski rad. Ako vježba prvi put nema uspjeha, ne treba gubiti strpljenje nego treba ponoviti vježbu sa više pažnje.

Da bi učenik bio uspješan u praktičnom radu treba da razumije metode praktičnog rada, ovladava vještina za manevrisanje sa laboratorijskim uređajima (aparatima, instrumentima) i da se ophodi u skladu sa uputstvima za ponašanje u laboratoriji ili na terenu, i dr.

PRAKTIKUM

U nastavi biologije za X razred učenik treba:

- da upozna pravila ponašanja tokom rada u laboratoriji i na terenu – naučne ekskurzije;
- da demonstrira građu jedno elijskih algi (kišne alge) mikroskopom;
- da ovladava tehnikom pripremanja mikroskopskih preparata, privremenih i dugoročnih;
- da primjenjuje tehniku za fiziku i hemijsku razradu materijala za mikroskopiranje (bojenje, fiksiranje mikropreparata);
- da posmatra mikroskopom hife, micelije i sporangije kod buđi i premljene od hljeba, zabećane jabuke ili kruške i dr. Crta hife, micelije, sporangije i upore uže sa crtežom;
- da posmatra mikroskopom hljebni kvasac, crta elije hljebnog kvasca koje se primjećuju na vezivnom polju mikroskopa i da ih upore uže sa crtežom;
- da posmatra mikroskopom bakterije uzete a kalicom sa zuba oveka ili hranljivih supstrata (prirodnih i vještačkih), posebno pripremljenih za kultiviranje bakterija;
- na pripremljenim preparatima da se upozna sa primarnom građom korjenja, stabla i složenom građom lišća biljaka spermatofita, monokotiledona i dikotiledona;
- da upozna građu cvijeta (pomoćno lupe) na prirodnom materijalu (cvjetu trešnje, jagode, ljubiće, šipka, šljive);
- da kolecionira različite oblike plodova i sjemena biljaka koji rastu u blizini škole i na osnovu izgleda zna njihovu podjelu;
- na prirodnom materijalu da se upozna sa osnovnim principima klasifikacije biljaka;
- na osnovu sakupljenih cvjetova trešnje, jabuke, kruške, dunje i dr. da odredi vrstu, pol i familiju ovih biljaka, međutim u nedostatku

svježeg materijala može da koristi i biljke herbarijuma, a u krajnjoj instanci i fotografije cvijeta ovih biljaka;

- u enik upotrebljava mali ključ za determinaciju golosjemenica familije etinara, uz uputstva nastavnika;
- da determiniše skrivenosjemenice i određe pripadnost nekih familija monokotiledonih klasa pomoću malog ključa;
- da determiniše dikotiledone drveta pomoću malog ključa;
- da determiniše neke vrste iz familije Leptirnja e sa bijelim i žutim cvjetom pomoću malog ključa;
- da determiniše gljive i upotrebljava ključ za determinaciju najrasprostranjenije gljive u prirodi;
- da osmatra (lupom ili mikroskopom) praživotinje: parameciume, amebe (u infuzumu pripremljenom od sijena ili liša neke biljke koji je duže vrijeme stajao u močvarnoj vodi, močvarni - dalju proceduru objašnjava nastavnik) ili zelene bićeve u zelenoj vodi neke močvarne vare;
- da vrši disekciju kišne gliste, analizira njenu spoljašnju i unutrašnju građu;
- da analizira spoljašnju i unutrašnju građu rjeđakog raka i insekata (pere).

BIOLOGIJA

(2. godina sedme nove, 74. asova godišnje)

Gimnazija - Matematike i Informatike i Opšta Gimnazija

ORGANIZACIJA NASTAVNOG SADRŽAJA

Br.	NASTAVNE CJELINE	Nastavni as	%
1.	Biologija elije	6	8,108
2.	elijski metabolizam	10	13.513
3.	Tkiva, organi i sistemi organa	10	13.513
4.	Nasljeđivanje – osnovni pojmovi	18	24.323
5.	Biologija razvoja – individualni razvoj ovjeka	15	20.2702
6.	Praktičan rad u laboratoriji i na terenu	10	13.513
7.	asovi na raspolaganju	5	6.756
8.	Ukupan broj asova	74	100

Nastavna cjelina: BIOLOGIJA – ELIJE

Specifični ciljevi

Učenici treba da:

- razumiju termin biologija i da razumiju poziciju biologije u sistemu prirodnih i društvenih nauka;
- razumiju da su živa bista izgrađena od elija;
- upoznavaju i fizikalno-heminski sastav elije, da razumiju kontinuitet živog svijeta;
- da znaju za formu, veličinu i arhitekturu elije;
- da se upoznaju sa osnivačima elijske teorije;
- da razlikuju elije prokariota i eukariota, odnosno da razumiju elijsku evoluciju;
- da razumiju razliku između biljnih i životinjskih elija;
- da upoznaju elijske strukture, infrastrukture i njihovu funkciju.

Programski sadržaj

1. Živa bića su sastavljena od elementarne životne jedinice – elije.
2. Za istraživanje elije koriste se odgovarajuće metode: mikroskopske, citofiziološke, mikrohiruške, kulture elija i dr.
3. Hemski sastav elije zastupa se od neorganske komponente (voda, mineralni soli) i organske (proteini, ugljeni hidrati, masti, nukleinske kiseline, vitamini).
4. Organizam i funkcionisanje elijskih struktura (mitohondrije, ribozomi, plastidi, Goldžijev aparat, centrozomi, mezozomi i dr.).
5. Tipovi elijskog organizma: bez diferenciranog jedra i elije sa diferenciranim jedrom.
6. Degenerativne promjene na eliji – uzroci i posljedice.

Očekivani rezultati

Na kraju X razreda od ove nastavne cjeline učenik treba da:

- razumije definiciju i zna da je biologije kao njenu poziciju u sistemu prirodnih i društvenih nauka;
- opisuje citološke metode naučnog istraživanja iz citologije: citogenetike, citohemije, citofiziologije, mikrohirurgije) i istovremeno u praksi primjenjuje mikroskopiranje, fiksiranje, bojenje;
- istražuje građu i opisuje funkciju elije;
- analizira unutrašnju sredinu elije u odnosu na spoljašnju sredinu (difuzija, osmoza, aktivni transport);
- predviđa sudbinu elije ako se prekine funkcija neke organele;

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:

- hemijom - poznavanje hemijskog sastava elije;
- fizikom - zakonitosti fizike, kruženje materije, difuzija, osmoza.

Nastavna cjelina: ELIJSKI METABOLIZAM

Specifični ciljevi

Težnja je da učenici:

- upoznaju metabolizam sa njegovom karikom – anabolizmom i katabolizmom;

- razumiju da je fotosinteza tipi an anaboli an proces, dok respiracija je kataboli ki proces;
- znaju da u okviru katabolizma spadaju anaerobne i aerobne fermentacije;
- razumiju da su enzimi posrednici u metaboli kim procesima;
- razumiju koje se fermentacije obavljaju pod uticajem kvasaca, koje pod uticajem bu i, a koje pod uticajem bakterija.

Programski sadržaj

- Metabolizam – definicija i osnovne njegove karakteristike.
- Endoenergetski i egzoenergetski procesi.
- Odgovorni organeli za biosintezu proteina, ugljenih hidrata i masti.
- Fotosinteza, hemosinteza, respiracija i kretanje hranljive materije kroz membrane (aktivni transport, pasivni transport i dr.).
- Komponente bogate energijom - energetske makromolekule.

O ekivanici rezultati

U enici na kraju X razreda od ove nastavne cjeline treba da:

- razumiju permanentni preobražaj materije – metabolizam.
- znaju za kariku lanca metabolizma (anabolizma i katabolizma), kao procese tijesno povezane jedne sa drugima;
- znaju da su anabolizam i katabolizam popravni sa energijom, odnosno vezom i njenim oslobađanjem;
- razumiju da se anabolički i katabolički procesi odvijaju u posebne organe ili u citoplazmi;
- znaju da razlikuju fotosintezu od hemosinteze.
- opisuju hemijski sastav, daju naziv i, na osnovu mehanizma djelovanja, klasifikuju enzime;
- znaju da oksidoreduktacije (fermentacije) mogu biti potpune (acido aceti na fermentacija) i nepotpune (alkoholna fermentacija).

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:

biohemijom – sa aspekta strukture, aktivnosti i uloge hemijskih komponenata sa metabolizmom uopšte;
fizikom – sa aspekta veličine molekula, agregatnog stanja hemijskih sastojaka i dr.

Nastavna cjelina: TKIVA, ORGANI I SISTEMI ORGANA

Specifi ni ciljevi

U enici treba da:

- razvijaju znanje o specijalizovanosti elija na osnovu funkcije;
- definišu termine, tkivo, organ i sistem organa i da se upoznaju sa osnovnim grupama tkiva, organa i organskih sisistema biljaka i životinja;
- upore uju funkcije tkiva, organa i razli ite sisteme organa biljaka i životinja;
- razumiju da se harmonija djelovanja organa i sistema organa u organizmu reguliše preko nervnog sistema i onog humorarnog.

Programski sadržaj

- Tkiva – formacije elija sa oblikom, izgradnja i zajedni ka funkcija kao i sa zajedni kim porijeklom.
- Nekoliko tkiva daju odgovaraju i organ.
- Sistemi organa predstavljaju jednu strukturalnu i funkcionalnu harmoniju biljnih i životinjskih organizama.
- Strukturalni i funkcionalni organizam tkiva i organa u sistemu organa je jedna spe ificna povezanost.

O ekivani rezultati

Na kraju X razreda od ove nastavne cjeline u enik treba da:

- razumije zašto su tkiva podjeljena na osnovu forme i funkcije;
- opisuje i upore uje biljna i životinjska tkiva;
- razlikuje tkiva, organe i sisteme biljnih i životinjskih organa;
- imenuje tkiva, organe i osnovne sisteme organa izme u biljaka i životinja;
- procenjuje ulogu tkiva, organa i sistema organa;
- analizira zavisnost izme u tkiva i organa i sistema organa u organizmu u cjelini.

Povezanost

Sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:

- anatomojom – u smislu gra e tkiva, organa i sistema organa;
- fiziologijom – u smislu funkcionisanja tkiva, organa i sistema organa.

Nastavna cjelina: NASLJE IVANJE, OSNOVNI POJMOVI

Specifi ni ciljevi

U enici treba da:

- definišu termin genetika;
- razumiju koja je molekularna osnova naslje ivanja;
- objašnjavaju koncepte - gen, genom, alel, homozigot, heterozigot, genotip, fenotip;
- razumiju geneti ku šifru kao i poznavanje samoprodukcije nukleinskih kiselina;
- znaju za osnovna pravila naslje ivanja (Mendelevi zakoni);
- znaju za dominantne i recessivne osobine;
- razumiju geneti ku varijabilnost organizama i njihove uzro nike (zna i da razumiju mutacije gena, hromozoma, genoma i dr.).
- razumiju da sredina uti e na pojavu nasljednih promjena.

Programski sadržaj

1. Molekularna baza naslje ivanja – nukleinske kiseline.
2. Mehanizam biosinteze proteina kontroliše se od nukleinskih kiselina.
3. Osnovna pravila naslje ivanja: Mendelevi zakoni (dominantne i recessivne osobine, geni, homozigoti, heterozigoti i dr.).
4. Izvori geneti kog varijabiliteta - mutacije.

O ekivani rezultati

Na kraju X razreda od ove nastavne cjeline u enik treba da:

- razumije definiciju i zna da je genetika kao nauke molekularne biologije;
- se usredsredi na hemijsku strukturu nukleinskih kiselina kao molekularnu osnova naslje ivanja;
- opisuje biosintezu proteina, samoprodukciju nukleinskih kiselina i geneti ko ure ivanje;
- poznaje, analizira i komentariše zakone Gregora Mendela;
- svjestan je za posljedice sredine u strukturi i funkciji geneti ke osnove;

- upotrebljava proces bojenja i opažanja sa mikroskopom, analizira i komentariše geneti ke promjene;
- predvi a posljedice geneti kih promjena u organizmu imaju i u vidu geneti ku kartu;
- ocjenjuje koristi i posljedice geneti kog inžinjeringu
- (kloniranje, dobijanje mutanata, primjenljiva biotehnologija i dr.).

Povezanost

Sadržaj programa ove nastavne cjeline povezan je sa:

- biohemijom – sa aspekta poznavanja strukture nukleinskih kiselina, hromozoma, ribozoma i dr.;
- fiziologijom - sa aspekta prenošenja nasljednih osobina;
- fizikom - sa aspekta markacije, fragmentacije gena i dr.;
- hemijom - sa aspekta hemijskog sastava nukleinskih kiselina.

Nastavna cjelina: BIOLOGIJA RAZVOJA
INDIVIDUALNI RAZVOJ OVJEKA

U enik treba da:

- poznaje ciklus razvoja organizama u samoopštenitosti i ovjeka posebno;
- razumije elijski ciklus (mitozu, mejozu, gametogenezu, oplodnju, stvaranje embriona);
- razumije razli ite kategorije životinjskih organizama i embrionalnog razvoja, koji se vrše u razli itim uslovima (u vodi, u unutrašnjosti organizma i dr.);
- poznaje glavne faze embrionalnog razvoja;
- razumije da se embrionalni razvoj amniota dešava izvan tijela a anamniota u tijelu majke;
- opisuje glavne faze individualnog razvoja (ontogenetski) kod ovjeka.

Programski sadržaj

1. Razvojni ciklus živih bi a (životinja).
2. Životinje anamniote i amniote - mjesto nastanka, osloba anje i fekondacija jaja i njihov embrionalni razvoj.

3. Embrionalni razvoj kod vodozemaca, ptica i sisara.
4. Individualni razvoj ovjeka.
5. Embrionalni razvoj i faktori sredine.

Očekivani rezultati

Na kraju X razreda od ove nastavne jedinice učenik treba da:

- razumije značaj reprodukcije među životinjama i kod ovjeka;
- uporeduje uslove i specifičnosti embrionalnog razvoja između životinja anamniota i amniota;
- opisuje gametogenezu kod ovjeka, menstrualni ciklus kod žena, opljivo enje i faze embrionalnog razvoja kod ovjeka;
- razumije faze postnatalnog razvoja kod ovjeka i uticaj faktora sredine na ponašanje ovjeka.

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:

hemijom, citologijom, anatomojom, fiziologijom, biohemijom, genetikom, sociologijom, psihologijom.

PRAKTIČNI RADOVI

Sa praktičnim radom podrazumijevamo djelatnost koju obavljaju učenici u prirodi i laboratoriji. Ovi radovi obavljaju se sa ciljem konkretnizacije teoretskog dijela predmeta. Zadaci i vježbe za praktičan rad (koje treba da se obavljaju u grupama ili individualno) povezani su sa sadržajem predmeta. Za njihovo izvršavanje ne traži se znanje van nastavnog sadržaja za ovu godinu. Vježbe su relativno proste i mogu se realizovati za jedan sat. Nije teško da se upravlja spravama predviđenim za vježbe.

Za izvođenje vježbe od učenika se traži ozbiljnost, pažnja, preciznost, strpljenje i sistematski rad. Ako vježba nije uspješna prvi put, ne treba gubiti strpljenje, nego treba ponoviti vježbu sa povećanom pažnjom.

Da bi učenik bio uspješan na praktičnom radu treba da razumije metode praktičnog rada, vladanje vještinama za rukovanje sa laboratorijskim spravama (aparatima, instrumentima) i da se ponaša u skladu sa uputstvima za ponašanje u laboratoriji ili na terenu.

PRAKTIKUMI

U nastavi biologije za X razred u enik treba:

- da poznaje pravila ponašanja tokom rada u laboratoriji i na terenu - nau nim ekskurzijama;
- da ovlada tehnikom pripremanja mokroskopskih preparata, privremenim i dugoro nim;
- da mikroskopski posmatra hljebni kvasac i crta elije hljebnog kvasca koje se primje uju na vidnom polju mikroskopa i upore uje ih sa crtežom;
- da posmatra mikroskopom plastide na elijama biljaka;
- na gotovim mikropreparatima da se upozna sa gra om biljnih i životinjskih tkiva (epidermalno tkivo, miši no tkivo, koštano tkivo, i dr.);
- da poznaje gra u cvijeta (pomo u lupe) na prirodnom materijalu (cvjetu trešnje, jagode, ljubi ice, šipka, šljive);
- da kelekcionira razli ite forme plodova i sjemena biljaka koje rastu u blizini škole i na osnovu izgleda prosu uje o njihovoj podjeli;
- da osmatra (lupom ili mikroskopom) praživotinje: paramecium, amebu (na infuzumu pripremljenom od sijena ili listu neke biljke, koji je duže vrijeme stajao u mo varnoj vodi, mo vari – dalju proceduru objašnjava nastavnik) ili zelene bi eve u zelenoj vodi neke mo vare;
- da prati embrionalni razvoj kod žabe i piletice;
- da pripremi i oboji preparat krvi, identificuje eritrocite i leukocite pomo u mikroskopa.

BIOLOGIJA

(2. godina sedmog razreda, 74. učesna godišnja)

Gimnazija društvenih nauka
Gimnazija jezika

ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Sadržaj predmeta je organizovan u naglašavanju nastavnih bitnih cjelina predmeta Biologije, u saglasnosti sa ciljevima i opštim objektivama predmeta Biologije za X razred gimnazije prirodnih nauka i jezike u gimnaziji.

Organizacija sadržaja obuhvata: građu, balansiranje i raspoređivanje.

Izgradnja sadržaja predmeta obuhvata pet nastavnih cjelina pomoći u kojih se obuhvata fundament predmeta.

Izgradnja predmeta je urađena na osnovi balansiranih naglašavanja po nastavnim cjelinama.

Organizacija programskog sadržaja

Br	Nastavne cjeline	Nastavni asovi	%
1	Biologija elije	6	8.108
2	Životne funkcije živih bića	10	13.513
3	Nasljedivanje	16	21.621
4	elijiski i životni ciklus životinja	6	8.108
5	Organizam se hrani i njime se drugi hrane	30	40.5405
6	Praktičan rad	6	8.108

Raspoređivanje sadržaja predmeta u razredu obavlja se ne manje od 70 učesnika po ovoj formi:

- Nastavne cjeline
- Programske sadržaje
- Očekivani rezultati
- Povezanost

Nastavna cjelina: BIOLOGIJA ELIJE

Specifi ni ciljevi

Cilj je da u enik:

- razumije poziciju biologije u sistemu prirodnih nauka;
- analizira hijerarhiju organizacije živog svijeta od elijskog nivoa do nivoa organizma;
- definiše životne karakteristike;
- upoznaju i hemijski sastav i fizi ko-hemijske osobine organizama da razumije jedinstvo živog i neživog svijeta;
- razlikuje eliju prokariota od one eukariota, biljnu od one životinjske, kao i somatsku eliju od one seksualne;
- razumije razloge za degenerativne promjene na eliji kao i posljedice za eliju i organizam.

Programski sadržaj

- Živa bi a su gra ena od elementarne životne jedinice – elije.
- Hemijski sastav elije (voda, mineralne materije, proteini, ugljeni hidrati, lipidi, enzimi) i njihov biološki značaj.
- Organizacija i funkcionalisanje elijskih struktura (ribozomi, mitohondrije, plastidi, jedro).
- elijska membrana - struktura i njena funkcija (osmoza, difuzija, aktivni transport).
- Tipovi elijske organizacije - elije bez diferenciranog jendra i one sa diferenciranim jedrom.
- Citološke metode: mikroskopske, citohemijske, citofiziološke i dr.

O ekivani rezultati

U enik na kraju X razreda od ove nastavne jedinice treba da:

- razumije kriterijume za klasifikaciju biologije;
- slaže poziciju biologije u sistemu prirodnih i društvenih nauka;
- istražuje sastav i opisuje funkciju elije;
- predviđa što će se desiti sa elijom ako se poremeti ili izgubi funkcija neke organele, npr. plastida i mitohondrija;
- primjenjuje u praksi mikroskop, bojenje preparata i dr.;
- analizira unutrašnju sredinu elije u odnosu na spoljašnju sredinu.

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:

hemijom - sa gledišta poznавanja hemijskog sastava elije;
fizikom - sa gledišta poznавanja zakonitosti fizike, prometa materije,
osmoza, difuzija, i dr.

Nastavna cjelina: ŽIVOTNE FUKCIJE ŽIVIH BI A

Specifi ni ciljevi

Cilj je da u enik:

- da razumije rast organizama preko životnih procesa;
- da zna za tkiva i vegetativne organe biljaka;
- da razvija znanje o osobinama živih bi a: matabolizam, elijsko disanje, fermentacija i dr.;
- da analizira razlike izme u fotoautotrofnih i hemotrofnih živih bi a, saprofita i parazita;
- da razumije razliku svjetlosne energije i hemijske energije u stvaranju organskih komponeneta – fotosinteza;
- zna za hemijsku prirodu i funkcionisanje supstanci koje omogu avaju životne proceze – enzimi.

Sadržaj

- Biljna tkiva, morfološke karakteristike vegetativnih organa sjemenih biljaka.
- Zna aj vode za biljke.
- elija kao osmotski sistem, plazmoliza, deplazmoliza, cirkulacija vode kroz biljku.
- Uticaj spolnjih faktora na upijanje i odstranjivanje vode iz biljaka, transpiracija.
- Autotrofni i heterotrofni organizmi, fotosinteza, elijsko disanje, glikoliza, Krebsov ciklus, enzimi.
- Uloga mineralnih elemenata za živa bi a.
- Azot, izvori, njegovo biološko fiksiranje.

O ekivani rezultati

U enik na kraju X razreda od ove nastavne cjeline treba da:

- razumije morfologiju i funkciju vegetativnih organa biljaka;
- opisuje uticaj faktora spoljašnjeg ambijenta u razvoju životnog procesa;
- analizira recipro nu zavisnost izme u biljaka i životinja;
- razumije termin metabolizam i analizira zna aj fotosinteze za životnu egzistenciju na Zemlji;
- opisuje ulogu nitrifikativnih bakterija u procesu biološke fiksacije azota.
- dokazuje prisutnost amidona u liš u biljaka.
- osposobljava se za uzgajanje biljaka i hranljivih rastvora pri vješta kim uslovima.

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline je povezan sa hemijom, fiziologijom, anatomijom.

Nastavna cjelina: NASLJE IVANJE

Specifi ni ciljevi

Cilj je da u enik:

- definiše termin genetika, objašnjava osnovne pojmove genetike;
- razumije ukrštavanje mono, dva i tri hibrida - Mendelova pravila;
- analizira gra u jedra i njegovu ulogu u naslje ivanju;
- poznaje gra u molekula DNK, RNK kao i hemijski sastojak jedra, plastida, mitohondrija;
- razumije ulogu DNK i RNK u naslje ivanju i biosintezi proteina;
- zna za strukturu i klasifikaciju hromozoma ovjeka;
- razumije razloge strukturalnih i numeri kih promjena u hromozomima;
- razumije zna aj geneti kog inžinjeringu;
- analizira posljedice promjena na geneti kom materijalu;
- opisuje posljedice ukrštavanja u srodstvu;
- razumije geneti ko uvjetovanje ponašanja ovjeka (inteligencija, mentalni poreme aji).

Sadržaj

- Genetika – definicija.
- Struktura i hemijski sastav jedra.
- Hemija DNK, RNK.
- Biosinteza proteina.
- Osnovna pravila nasljeđivanja.
- Izvori genetičkih varijabiliteta organizama – mutacije.
- Uticaj sredine na pojavljivanje nasljednih promjena.

Očekivani rezultati

Učenik na kraju X razreda od ove nastavne cjeline treba da:

- razumije značaj genetike i osnovnih zakona nasljeđivanja;
- opisuje mehanizam nasljeđivanja osobina kod nasljednika;
- analizira seksualnu pripadnost kod ovjeka na osnovu rekombinacije gametskih hromozoma (X i Y);
- ocjenjuje ulogu razmnožavanja i nasljeđivanja u životnom kontinuitetu i razvoju živog svijeta;
- zna da se biosinteza proteina obavlja u ribozomima kroz tri faze - replikacije, transkripcije i translacije;
- upoznaje se sa strukturom i vrstama RNK i mehanizmima replikacije DNK;
- definiše termine alela, gena, koda (genetičke vrste), genoma, fenotipa, genotipa i razlikuje fenotip od genotipa;
- razumije da su mutacije posljedica grešaka tokom replikacije molekula DNK, kao posljedica uticaja spoljašnjih i unutrašnjih faktora.

Povezanost

Programski sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa biohemijom, hemijom, fizikom, fiziologijom i dr.

Nastavna cjelina:

ELIJSKI CIKLUS I ŽIVOTNI CIKLUS ORGANIZAMA

Specifični ciljevi

Učenik treba da:

- razumije suštinski značaj procesa razmnožavanja;
- procjenjuje i utvrđuje glavne faze jednog elijskog ciklusa i životni ciklus različitih organizama;
- razumije da se razmnožavanjem uvaža životni kontinuitet i prenošenje nasljednih osobina na potomstvo.

Programski sadržaj

- Biljke i životne imaju razvijene organe za razmnožavanje u kojima se proizvode seksualne elije.
- Spajanjem gameta stvara se zigot, poslije slijedi embrionalni i postembrionalni razvoj (rođenje, rastenje, seksualna zrelost, nasljeđivanje, starenje, smrt).
- Razmnožavanje elija vrši se pomoću direktnih i indirektnih podjele (amitoza, mitoza, mejoza).

Očekivani rezultati

Učenik na kraju X razreda od ove nastavne cjeline treba da:

- poznaje i primjenjuje riječi i glavne definicije u procesu jednog elijskog ciklusa (mitoza, mejoza, faze mitoze, mejoze);
- razumije značaj mejoze u stvaranju gameta i očuvanju konstantnog broja hromozoma od jedne generacije na drugu;
- zna da "greške" koje se pojavljuju tokom rekombinacije roditeljskih hromozoma (tokom podjele elije) rezultiraju sa patologijom;
- imenuje faze stvaranja ženskog i muškog gameta;
- definiše termin morula, blastula, gastrula, organogeneza;
- analizira faze ciklusa životnog razvoja kod ovjeka;
- razumije razliku između haploidne i diploidne elije;
- zna da kao posljedica nekontrolisanog rasta i razmnožavanja broja elija pojavljuju tumori.

Povezanost

Nastavni sadržaj ove nastavne cjeline povazan je sa: hemijom, anatomojom, fiziologijom, biohemijom i medicinom.

Nastavna cjelina: ORGANIZAM SE HRANI I NJIME DRUGI HRANE

Specifi ni ciljevi

Cilj je da u enik:

- upozna me uzavisnost organizama u životnoj sredini;
- opiše uticaj glavnih faktora sredine u obezbje ivanju uslova života za živa bi a;
- analizira poreme aje u ekosistemu kao posljedice djelovanja ovjekovog faktora;
- identificuje uzroke zaga enja zemlje, vazduha, vode i hrane;
- razumije biomonitoring i zna aj organizama indikatora za detekciju stepena zaga enja životne sredine;
- opisuje mogu nost revitalizacije i rekultivacije degenerativnih ekosistema;
- analizira i procjenjuje ulogu razli itih faktora evolucije u procesu stvaranja raznih vrsta biljaka i životinja;
- zna za nastanak života na Zemlji;
- razumije ulogu biologije u razvoju tehnike;
- primjenjuje znanja o ulozi mikroorganizama u industriji;
- zna da su neki psihosocijalni porema aji u populaciji posljedica zaga enja;
- zna za ekološke osnove prostornog planiranja i ure ivanja sredine;
- razumije zna aj nacionalnih parkova i prirodnih rezervata.

Progamski sadržaj

- Organizmi su zavisni od uslova životne sredine i od me usobnih odnosa.
- Protok materije i tok energije u ekosistemu.
- Organska proizvodnja u ekosistemu, sukcesije ekosistema.
 - ovjek i njegov odnos prema živom i neživom svijetu.
- Izvori i vrste zaga enja zemlje, vode, vazduha i hrane.
- Postanak života i razvoj živog svijeta.
- Biljni i životinjski organizmi razvijali su se u razli itim uslovima životne sredine i bili su zavisni od raznih faktora evolucije.
- Organizmi tokom razvoja podvrgnuti su prirodnoj selekciji, a kasnije, ovjekovim posredovanjem vješta koj selekciji.

- Organizmi su sistematizovani na različitim sistematskim kategorijama.

Očekivani rezultati

Učenik na kraju X razreda od ovog nastavnog sadržaja treba da:

- poznaje i razumije reči i definicije u ekologiji (biocenoza, ekosistem, biosfera, biotički faktori, abiotički i dr.);
- procjenjuje stepen promjenljivosti između prirodnih i vještih ekosistema;
- razumije termin populacija, sukcesija, trofična mreža,
- razumije protok materije i tok energije u ekosistemu i biosferi;
- opisuje poremećaje u ekosistemu kao posljedice djelovanja ljudskog faktora;
- opisuje različite evolutivne faktore koji su uticali na razvoj i usavršavanje živih bića;
- procjenjuje ulogu ovjeka u biodiverzitetu;
- opisuje i identificira uzroke zagađenja zemljišta, vode, vazduha i hrane;
- procjenjuje dugoročne posljedice promjene strukture u biocenozi i ekosistemu;
- razumije kako monitoring sistem doprinosi zaštiti životne sredine od zagađenja;
- primjenjuje znanje o ulozi mikroorganizama u prehrambenoj industriji, hemijskoj, farmaceutskoj i dr., a posebno za biološko razlaganje kontaminata;
- razumije ulogu biologije u razvoju kibernetike, bionike, bioarhitekture, kosmicke biologije.

Povezanost

Nastavni sadržaj ove nastavne cjeline povezan je sa:
hemijom, fizikom, sistematikom, evolucijom, ekologijom, geografijom, genetikom.

PRAKTIČNI RADOVI

Praktičnim radom podrazumijevamo djelatnost koju obavljaju učenici u prirodi i laboratoriji. Ovi radovi obavljaju se sa ciljem konkre-

tizacije teoretskog dijela predmeta. Zadaci i vježbe za praktičan rad (koji treba da se obavljuju u grupama ili individualno) povezani su sa sadržajem predmeta. Za njihovo izvršavanje ne traži se znanje van nastavnog sadržaja za ovu godinu. Vježbe su relativno proste i mogu se realizovati za jedan dan. Nije teško da se upravlja spravama predviđenim za vježbe.

Za izvršavanje vježbe od učenika se traži ozbiljnost, pažnja, preciznost, strpljenje i sistematski rad. Ako vježba nije uspješna prvi put, ne treba gubiti strljenje nego treba ponoviti vježbu sa više pažnje.

Da bi učenik bio uspješan na praktičnom radu treba da razumije metode praktičnog rada, ovlada vještina za rukovanje laboratorijskim spravama (aparatima, instrumentima) i da se ponaša u skladu sa uputstvima za ponašanje u laboratoriji ili na terenu.

PRAKTIKUM

U nastavi biologije za X razred učenik treba:

- da poznaje pravila ponašanja tokom rada u laboratoriji i na terenu - naučnim ekskurzijama;
- da ovlada tehnikom pripremanja mikroskopskih preparata, privremenih i dugoročnih;
- da poznaje građevine cvijeta (pomoć u lupe) na prirodnom materijalu (cvijet trešnje, jagode, ljubiće, šipka, šljive);
- da utvrdi prisutnost amidona u listu neke biljke;
- da demonstrira plazmolizu i deplazmolizu na elijama epidermisa crnog luka;
- da osmatra (lupom ili mikroskopom) praživotinje: paramecium, amebu (na infuzumu pripremljenom od sijena ili lišća neke biljke koja je duže vreme stajala u morskoj vodi, moći će - dalju proceduru objašnjava nastavnik) ili zelene alge u zelenoj vodi neke močvarne vare;
- embrionalni razvoj piletina.

Nekoliko poruka za nastavnika

- Pre početka zadavanja zadatka, nastavnik se uvjerava da li su učenici dobro savladali koncept koji će osmatrati tokom eksperimentalnog rada.
- Preporučuje se da nastavnik demonstrira pred učenicima metodu kako će se realizovati eksperiment ili praktičan rad.

- Nastavnik će naložiti učenicima da pored podataka koje dobijaju od eksperimenta ili opažanja, u svojoj bilježnici daju mišljenje o onome što opažaju.

METODOLOGIJA

Nastava u biologiji, kao i u svim drugim oblastima, može se realizovati na nekoliko načina. Znaći, mogu se koristiti nekolike nastavne metode. Praksa je pokazala da je uspješna nastava samo ona koja se realizuje različitim metodama, gdje svaka od njih ima svoju posebnu metodološku vrijednost.

Svaki predmet osim opštih nastavnih metoda ima i posebne metode. Od mnogih metoda koje se mogu koristiti u nastavi biologije, pomisljemo:

- metodu objašnjavanja;
- metodu razgovora;
- metodu čitanja i rada na tekstu;
- metodu praktičnog rada u laboratoriji biologije ili na terenu (ekskurzija);
- metodu interaktivnog učenja (na kompjuteru, simultani kompjuterski CD – programi i dr.).

Osim gore navedenih metoda, u školama gdje su nastavnici trenirani za primjenu metoda i novih strategija u nastavi, mogu se primjenjivati sljedeći oblici rada:

- individualni,
- u paru,
- rad u grupama,
- rad sa svim učenicima,
- brainstorming i dr.

Prirodno je da trenirani nastavnik, koristeći različite nastavne strategije, uvek ima u vidu da će učenik bude u centru pažnje, sa ciljem da se kod njega razvijaju kritičko mišljenje i kognitivne sposobnosti.

Svaka promjena na poslu i primjena različitih nastavnih metoda, osvježava nastavu, ali je interesantnijom, istovremeno i reflektovanje od strane učenika bit će bolje. Drugim riječima, nastavnik upućuje učenike tako da oni sa svojim aktivnostima učuju, školi, laboratoriji, prirodi i dr. mogu da upoznaju, opažaju, reaguju, mijere, zapisuju, prikupljaju po-

datke, eksperimentišu, nadgledaju, misle na nezavistan na in, brane i argumentuju svoja mišljenja i itd., polaze i uvijek od didaktičkih principa: **od poznatog ka nepoznatom, od bližeg ka daljem, od prostog ka složenom, od konkretnog ka apstraktnom, od posebnog ka opštem.**

TEKTSOVI I NASTAVNA SREDSTVA

Pored školskog teksta, kao tradicionalnog izvora učenja, za uspješnu primjenu programskog sadržaja sugeriramo primjenu priručnika kao dodatnu pomoć u procesu nastave (atlase botanike, zoologije i dr.), kao i nastavna sredstva (uređaji u skladu sa potrebama praktičnog rada, dijagrami cvijeta, herbarijumi, insektarijumi, terarijumi, suvi i tečni preparati, internet, CD).

Preporučujemo se da nastavnik upotrebljava više dinamičkih sredstava, pošto oni mogu omogućiti da se razumije srž principa, procesa ili zakona koji se studiraju, a koji se ne mogu postići i demonstriranjem sa statim sredstvima.

VREDNOVANJE

Vrednovanje je sastavni dio nastave, zbog toga kao takvo zahtijeva jasne nastavne objektive. Nastavnik jasno određuje što treba da uči učenik. Ovo definisanje pokazuje ono što treba vrednovati.

Vrednovanje se realizuje u tri etape:

- **Kontrola** - realizuje se što učenik zna (šta se postiglo), a što ne zna (šta nije postignuto).
- **Mjerenje** – učenik treba da zna rezultate kontrole. Mjerenje vrši nastavnik koje se izražava u poenima, simbolima, različitim znakovima i dr.
- **Vrednovanje** - podrazumijeva postavljanje mišljenja jedne kvalitetne vrijednosti ili koliko inskrise zasnovane na mjerenu. Vrednovanje vrši nastavnik ocenom, simbolom ili izrazom. Dobar nastavnik predviđa nekoliko zbirnih vrednovanja tokom godine.

Vrednovanje se zasniva na **šta kažu, sta pišu, šta rade** u enici.

Za vrednovanje znanja, sposobnosti i ponašanja učenika, postoji niz tehniki:

- pismeno vrednovanje,
- usmeno vrednovanje,

- vrednovanje putem slušanja,
- praktično vrednovanje,
- vrednovanje preko upitnika,
- vrednovanje projekata, istraživačkih radova i radova na terenu,
- testiranje - postupak mjerjenja prema jednom cilju ili
- određenoj objektivi.

Oblici testiranja:

- testovi sa alternativnim odgovorima,
- testovi sa kombinacijama,
- testovi sa više alternativa,
- testovi sa kratkim odgovorima i dopunama.

U enik za svoje znanje treba da dobije realnu ocjenu i da bude kompleksno ocjenjivan. Zatim u istoj verificuje njegovo znanje sa svim mogućim načinima. Znanje, koje je neophodno da u enik savlada, određeno je preko očekivenih rezultata, odnosno standarda potpisujući.

Ocenjivanje treba da bude:

- **koristno** – da se vrednuje ono što realno želimo da merimo;
- **povjerljivo** – svi zadaci se vrednuju jednim standardom;
- **ravnopravno** – u enici treba da imaju jednakih mogućnosti i kada njihove potrebe nisu iste;
- **nenaklonjeno** – ne diskriminišu se u enici po polovima, raznim jezicima;
- **formirano** – u enici upoznaju postupak svog napredovanja.

Testiranje treba da se uradi u odgovarajućem vremenu. Vrednovanje koje se obavlja na kraju semestra ili godine ne stvara mogućnost u enicima da se poprave.

Treba predvideti nekoliko mogućnosti vrednovanja (ocjenjivanja) u enika tokom godine.

NIVOI VERIFIKACIJE ZNANJA

Verifikacija znanja iz predmeta Biologije obavlja se na tri razine:

- A. Poznavanje i razumijevanje**
- B. Razrada podataka i rješavanje problema**
- C. Verifikacija eksperimentalnih vještina**

POZNAVANJE I RAZUMIJEVANJE

Učenici treba da razumiju:

- pojave, zakonitosti, postupke, definicije, pojmove i teorije;
- tehniku, osnovnu i pomoćnu aparaturu;
- ponašanje tokom rada u učionici, u biološkoj laboratoriji i na terenu;
- poremećaje u okolini, posljedice za društvo i na život njihovog prevazilaženja.

Pitanja koje se postavljaju za verifikaciju cilja osnovanom na poznavanju i razumijevanje obično po inju riječima:

definiši, zapiši, opiši, skiciraj, opravdaj, primjeni, objasni, odredi, odredi naziv i dr.

OBRADA PODATAKA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Učenici su sposobni da ste učenici znanja izraze različitim formama (**šematski, grafički, numerički**):

- da sakupljaju, da oduzimaju i da rečaju informacije na različite načine;
- da reformulišu informacije od jedne na drugu formu;
- da upotrebljavaju podatke na logičan način;
- da objasne pojave, zakonitosti, kao i njihovu povezanost na logičan način;
- daju pretpostavke i hipoteze povezujući znanja iz različitih oblasti biologije na kritičan način;
- koriste znanja u novim situacijama, rješavaju probleme, analiziraju probleme na kritičan način.

Pitanja kojima se verifikuju ovi ciljevi po inju sa: **predloži, upotrebni, povezuj, spomeni i dr.**

FIZIKA

UVOD

Fizika se oslanja na iskustva ovjeka i na jedan mali broj fundamentalnih zakona (zakoni uvanja energije, mase, električnog opterećenja, količine kretanja i momenta količine kretanja), koji su dobijeni kao rezultat uopštavanja jednog veoma velikog broja eksperimenata.

Nekada je fizika u sebi obuhvatala sve prirodne nauke kao: astronomiju, hemiju, biologiju, geologiju, matematiku i druge nauke, stoga je opravdano što se svaka nova nauka prirode izgrađuje na njenoj bazi i upotrebljava metode i sredstva koje otkriva fizika. Slobodno se može reći da fizika služi kao model egzaktnim naukama prirode i kao temelj na kojem se izgrađuju sve ostale prirodne nauke. Tako je fizika je nauka na osnova tehnike i savremene tehnologije.

Isto tako, fizika je eksperimentalna nauka, zato što se sve njene teorije oslanjaju na eksperimente i zajedno sa iskustvom služe kao jedini dokaz njihovog potvrđivanja.

Fizika je dinamična i evaluativna nauka, stoga naša znanja o prirodi stalno napreduju u kvalitetu, zbog čega se osjeća potreba neprekidnog osvježavanja nastavnih planova i programa u našim školama. Na ovaj se način učenik bolje sposobljava da upoznaje, shvata i kasnije primjenjuje nova znanja. Zadnjih godina, velike promjene su izvršene u metodologiji nastave u premetu fizike. U procesu nastave, učenik i nastavnik imaju jednu cjelinu. Od učenika se zahtijeva da je aktivan, dok da nastavnik bude spreman. Uz pomoć iskustva, eksperimenata i teorije mogu se formirati fundamentalnih naučnih shvatanja, koja će učenik dobiti koristiti u rješavanju praktičnih i teoretskih problema.

OPŠTI CILJEVI NASTAVE FIZIKE

Učenik treba:

- da upozna prirodne pojave i njihove zakonitosti koje proučava fizika;
- da se upozna sa naučnoistraživačkim metodama rada u fizici;

- da dobije sposobnosti u zaključivanju, uopštavanju (generalisanju) za jasno izlaganje o fizikim pojavama;
- da se upozna sa najznačajnijim tehnološkim primjenama sa pozitivnim i negativnim utjecajima znanja u životnoj sredini;
- da stvori aktivnu vezu prema prirodi i da formira svijest o povezanosti individue sa društвom, sa svjetom u kojem živi i da formira osjećanje odgovornosti prema ambijentu i egzistenciji života na Zemlji;
- da se upozna sa historijskim i socijalnim utjecajima prirodnih nauka uopšte, a posebno fizike;
- da stvori jaku osnovu za dalje školovanje;
- da razvija kritičko mišljenje, kao i da posjeduje pozitivan stav prema životu i životnoj sredini.

POSEBNI OBJEKTIVI NASTAVE FIZIKE

Učenik treba:

- da produbljuje stečena znanja fizike iz prethodnih godina;
- da na pravilan način shvati fizike veličine, da ih predstavi matematičkim formulama i da se osposobi da zakonitosti predstavlja grafičkim putem;
- da se bolje upozna sa eksperimentom u fizici i njegovoj ulozi;
- da planira i realizira jednostavne eksperimente, da analizira rezultate eksperimenta i da vrši njihovu sintezu;
- da razvija sposobnosti za posmatranja i tajna mjerjenja;
- da se osposobi u korištenju profesionalne literature, interneta i ostalih izvora;
- da stekne navike individualnog rada i rada u grupama;
- da se upozna sa metodama i da razvija sposobnosti racionalnog korištenja i štednje energije;
- da izvede iz podataka eksperimenta zaključke koji su mu potrebni.

KATEGORIJE FIZIKE

1. SILA I KRETANJE TIJELA
2. HAOTIČNO KRETANJE I TERMIČKE POJAVE
3. ELEKTRICITET I MAGNETIZAM
4. SVJETLOST I NJEGOVA POJAVA
5. SAVREMENA FIZIKA
6. ASTRONOMIJA

GIMNAZIJA: PRIRODNE NAUKE (3. god. sed., 111. as. god.)

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: FIZIČKE VELIČINE I NJIHOVE JEDINICE (2)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Definisanje osnovnih međunarodnih veličina SI i njihovih jedinica.</p> <p>Mjerenje osnovnih fizikalnih veličina sa standardnim instrumentima mjerenja.</p> <p>Pridobijanje pomoći jedinica kao produkta i podjela osnovnih jedinica mjerenja.</p> <p>Upotrebljavanje eksponencijalnog načina pisanja za veliki i za mali broj jedinica.</p> <p>Računanje srednjeg vrijednosti mjerljivih veličina i vrednovanje devijacija iz ove vrijednosti (na osnovu mnogih mjerjenja).</p>	<p>Upoznavanje osnovne međunarodne veličine SI i njihove jedinice.</p> <p>Analiziranje osnovne veličine fizike.</p> <p>Primjenjivanje osnovnih standardnih instrumenata.</p> <p>Razvijanje eksponencijalnih načina pisanja za veliki i za mali broj jedinica.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OEKIVANI REZULTATI
<p>Predmet i metode izučavanja u fizici.</p> <p>Povezanost fizike sa drugim наукама и техником.</p> <p>Izuzeci veličine.</p> <p>Međunarodni sistem jedinica.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju osnovne veličine i jedinice fizike; - da steknu navike da jedinice malih i velikih veličina izraze u formi potencija i imenima osnovnih potencija (mili, mikro i dr.); - da razvijaju sposobnosti tako da kritički kognitivno osmatraju, da razvijaju navike tokom mjerjenja; - da stižu u sposobnosti za izvođenje zaključaka za uopštavanje kvantitativnih argumenata.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Za ovu kategoriju se koriste pomoći na sredstva za mjerjenje dužine, vremena itd. Učenik se uključuje u osnovne metode rada u fizici, upoznaje sa fizikalnim veličinama i njihovim mjerjenjem.</p>	<p>Matematika</p> <p>Eksponencijalne funkcije</p> <p>Linearne funkcije</p> <p>Meteorologija i dr.</p>
LITERATURA: Sistem SI jedinica	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: PRAVOLINIJSKA KRETANJA (7)	
CILJEVI	OBJEKTI
<p>Definišinisanje srednje brzine i momentalne brzine.</p> <p>Shvatanje definicije prenagljenosti (brzine) i upoznavanje sa brzinom kretanja i konstantnom prenagljenjuš u.</p> <p>U enici treba da znaju da pišu jedna ine puta, brzine i prenagljenosti u funkciji vremena i da znaju da ih primijene u broj anim problemima (zadacima).</p> <p>Sticanje sposobnosti za grafi ki prikaz osnovnih veli ina kinematike i poznavanje šta na grafikonu predstavlja zavisnost.</p>	<p>Upoznavanje sa osnovnom jedna inom opisivanja prvolinijskog kretanja.</p> <p>Shvatanje grafi kog prikaza kinemati kih veli ina kao odnosa brzine i vremena, puta i vremena itd.</p> <p>Analiza matemati kih formula kinematike i sposobljavanje za rješavanje raznih numeri kih problema.</p>
PROGRAMSKISADRŽAJI	OBEKIVANI REZULTATI
<p>Materijalna ta ka.</p> <p>Pravolinijsko jednosmjerno kretanje.</p> <p>Grafi ki prikaz.</p> <p>Promjenljivo kretanje.</p> <p>Definisanje prenagljenosti.</p> <p>Pravolinijsko kretanje sa konstantnom prenagljenjuš u.</p> <p>Put i brzina kretanja sa konstantnom prenagljenjuš u.</p> <p>Brzina i naglost kao vektoralna veli ina.</p>	<p>U enici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da umiju da odrede srednju brzinu i momentalnu brzinu; - da znaju da odrede prenagljenost, da pišu i primjenjuju osnovne jedna ine kretanja; - da znaju kako se od date brzine predvi a pozicija tijela poslije jednog odre enog vremena; - da shvate da e opis kretanja biti onoliko ta niji, za koliko e interval vremena biti kra i.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Na osnovu eksperimentalnih mjerena, u enik dostiže do matemati kog opisivanja kretanja.</p> <p>Treba da zna da je i slobodno padanje naglo, dok da je vertikalno bacanje usporenje.</p> <p>Treba da zna da napravi razliku kretanja prema putu, po brzini i prenagljenosti.</p>	<p>Matematika</p> <p>Eksponencijalne funkcije</p> <p>Linearne funkcije</p> <p>Kvadratne funkcije</p> <p>Vektori i dr.</p>
LITERATURA:	
Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: KRUŽNO KRETANJE (3)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Shvatanje definicije ugaone brzine. Shvatanje frekfencije kružnog jednosmjernog kretanja, poznavanje veze izme u ugaone brzine i vremena potpunog okretanja. Poznavanje povezanosti izme u linearne brzine, zraka i ugaone brzine. Shvatanje radijalne prenagljenosti jednosmjernog kretanja po kružnoj liniji.</p>	<p>Određivanje frekvence, vremena punog okretanja, puta (ugla), ugaone brzine i zakonitosti kod jednosmjernog kretanja po krugu. Shvatanje i primjena pravila desnog zavrtnja. Poznavanje radijalne i tangentne prenagljenosti. Računanje zadataka ovih velicina.</p>
PROGRAMSKISADRŽAJI	OČEKIVANI REZULTATI
<p>Jednosmjerno kretanje materijalne tачke po kružnoj liniji i kroz kružnu liniju. Prenagljeno kretanje materijalne tачke po kružnoj liniji. Veza izme u ugaone i linearne brzine.</p>	<p>Učenici treba: - da postignu sposobnost da na tачku učinju opis kružno kretanje; - posebno da znaju pojma radijalne i tangentne prenagljenosti; - da steknu vještine za izračunavanje radijalne i tangentne prenagljenosti; - da steknu sposobnost da bez poteškoća rješavaju brojne zadatke iz ove oblasti.</p>
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Broje i primjere iz prirode, lakše se razumije kružno kretanje, npr. kružno kretanje oko Sunca. Koriste i odgovarajuće didaktičke modelle, stimulisati uspješnije i one srednje učenike preko međusobne nastave u okviru predmeta. Koriste i raznorazne didaktičke materijale, realizovati opšte i specifične ciljeve i objektive.</p>	<p>Matematika Geografija (orientacija u pomorstvu) Filozofija (heliocentrički i geocentrički sistem; mjesto Zemlje u vlasioni i dr)</p>
LITERATURA:	
Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: RECIPRO NO DJELOVANJE TIJELA (12)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Učenici treba da znaju opis sile kao vektoralne veličine i da shvate grafičko sabiranje sila kao vektoralnih veličina, kao i njihovo razlaganje na komponente. Poznavanje ravnoteže sila i razlikovanje vrsta sila (unutrašnje i spoljašnje sile), zakona djelovanja i protivdjelovanja. Razumijevanje kako radi dinamometar. Shvatanje mase, inercije, težine i količine kretanja.</p> <p>Učenici treba da znaju o sistemima reference i o principima relativiteta, kao i da poznaju Njutnovi zakoni o mehanici. Shvatanje definicije mehaničkog rada, snage kinetičke energije i dviju vrsta potencijalne energije (gravitacione i elastične).</p>	<p>Shvatanje definicije sile i veze sa kretanjima koja potiču iz Njutnovog zakona.</p> <p>Razlikovanje između mase i težine.</p> <p>Ospoznavanje za razliku mehaničkog rada od uobičajenih, kao i snage i mehaničke energije.</p> <p>Shvatanje zakona inercije i osnovnog zakona dinamike.</p> <p>Analiza sile teže, težine, specifične težine i gustine.</p> <p>Upoznavanje i shvatanje zakona djelovanja i protivdjelovanja, rada, snage, kinetičke i potencijalne energije.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OKIVANI REZULTATI
<p>Inercija i masa.</p> <p>Količina kretanja.</p> <p>Sila.</p> <p>Zakon inercije.</p> <p>Osnovni zakon dinamike.</p> <p>Sila teže.</p> <p>Težina.</p> <p>Gustina.</p> <p>Specifična težina.</p> <p>Zakon djelovanja i protivdjelovanja.</p> <p>Rad.</p> <p>Snaga.</p> <p>Kinetička i potencijalna energija.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da upoznaju pojam i osobine sila, zbir i njihovo razlaganje; - da se upoznaju sa silama koje susreću u svakodnevnom životu, silom teže, silom trenja itd.; - da znaju za silu dodira i silu u daljinji; - da prave razliku djelovanja sile u tijelu i sile tijela u svom okruženju; - da shvate definiciju rada i energije.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Učenik treba da stvoriti predstavu o sili na osnovu eksperimentata i primjera iz svakodnevnog života.</p>	<p>Matematika</p> <p>Vektori i djelovanja sa njima</p> <p>Ekologija i ambijent kao rezultat korištenja energije</p>
LITERATURA:	
Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: DINAMIKA OBRTAJNIH TIJELA (8)	
CILJEVI	OBJEKTI
<p>Definicija centripetalne prenagljenosti kao i definicija centripetalne i centrifugalne sile.</p> <p>Definicija prve kosmi ke brzine.</p> <p>Davanje potrebnih objašnjenja za momenat sile i za polugu.</p> <p>Davanje potrebnih objašnjenja o momentu inercije i koli ine kretanja.</p> <p>Definicija za osnovni zakon dinamike obrtanja.</p>	<p>Shvatanje centripetalne i centrifugalne sile.</p> <p>Izra unavanje prve kosmi ke brzine i trenutka sile.</p> <p>Razlikovanje izme u momenta inercije i momenta koli ine kretanja.</p> <p>Shvatanje i primjena osnovnog zakona dinamike obrtanja.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OKIVANI REZULTATI
<p>Centripetalna i centrifugalna sila.</p> <p>Prva kosmi ka brzina.</p> <p>Momenat sile.</p> <p>Poluga.</p> <p>Momenat inercije.</p> <p>Momenat koli ine kretanja.</p> <p>Osnovni zakon dinamike obrtanja.</p> <p>Sli nost me u translatornim veli inama kretanja.</p>	<p>U enici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se upoznaju sa pojmom i osobinama centripetalne i centrifugalne sile; - da prave razliku izme u centripetalne i centrifugalne sile; - da se upoznaju sa posebnostima i momentom sile i sa primjenom poluge u tri slu aja; - da prave razliku izme u momenta i koli ine kretanja i momenta inercije; - da upoznaju osnovni zakon dinamike obrtanja i da shvate sli nost izme u veli ina translatornih kretanja i kružnog kretanja.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>U enik, preko primjera i demonstriranja, treba da formira jasne predstave o centripetalnoj i centrifugalnoj sili.</p> <p>Preko primjera i zadataka da razjasni programske sadržaje i da uvidi sli nost me u veli inama translatornog i obrtajnjog kretanja.</p> <p>Didakti ki model, koji treba upotrijebiti, treba da istakne glavne koncepte, podatke i neophodne injenice za poznavanje koncepcata, odnosa i odgovaraju ih metoda za metodološko tretiranje predmeta.</p>	<p>Matematika</p> <p>Geografija</p> <p>Astronomija</p> <p>Primjena centrifuge</p>
LITERATURA:	
Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: SILA TRENJA (5)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Davanje definicije unutrašnjeg i spoljašnjeg trenja.</p> <p>Davanje definicije za trenje mirovanja i klizajuće trenje.</p> <p>Davanje definicije za kretanje po kosoj ravni.</p> <p>Davanje neophodnih objašnjenja za trenje i za koturalno trenje.</p>	<p>Razumijevanje pojmove o spoljnjem i unutrašnjem trenju.</p> <p>Shvatanje i analiza šta je mirno trenje, klizajuće trenje i obrtajno trenje.</p> <p>Primjena zakona kretanja po kosoj ravni.</p> <p>Ospozljavanje za razliku obrtajnog trenja od drugih tipova trenja.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OKLUSIVNI REZULTATI
<p>Unutrašnje i spoljašnje trenje.</p> <p>Mirno trenje i klizajuće trenje.</p> <p>Kretanje po kosoj ravni.</p> <p>Trenje tokom rotacije (obrtanje, kotrljanje).</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se upoznaju sa pojmom i osobinama unutrašnjeg i spoljašnjeg trenja; - da prave razliku između spoljašnjeg i unutrašnjeg trenja; - da se upoznaju sa posebnostima trenja u mirovanju i trenja u klizanju.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Učenik, preko primjera i demonstriranja, treba da stvara jasne predstave o sili trenja.</p> <p>Preko primjera i zadataka da se razjasne programski sadržaji i da se ukaže na sličnost između veličina spoljašnjeg i unutrašnjeg trenja, kao i između trenja tokom okretanja i klizajućeg trenja.</p>	<p>Matematika</p> <p>Nauke tehnike i tehnologije</p>
LITERATURA: Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: ZAKONI MIROVANJA (4)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Davanje definicije hidrauličnog pritiska i definicija za Arhimedov i Paskalov zakon.</p> <p>Davanje definicije za površinski pritisak.</p> <p>Davanje neophodnih objašnjenja o kapilarnim pojavama.</p>	<p>Shvatanje iime se bavi statika fluida.</p> <p>Shvatanje šta je sila pritiska i kako se širi pritisak te nosti.</p> <p>Shvatanje i primjena zakona spojenih sudova.</p> <p>Ospozljavanje za razliku pojava na površinama te nosti i u kapilarima.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OEKIVANI REZULTATI
<p>Hidrostatični pritisak.</p> <p>Arhimedov zakon.</p> <p>Paskalov zakon.</p> <p>Površinski pritisak.</p> <p>Kapilarne pojave.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se upoznaju sa pojmom pritiska u tehnologijama; - da se upoznaju sa pojmom pritiska; - da se upoznaju sa zakonom rasprostranjenosti pritiska; - da shvate pojave površinskog pritiska i kapilarnih pojava; - da prave razliku između konkavnog i onog konveksnog.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Pomoći u primjera i demonstriranju, učenik treba da stvara jasne predstave o hidrostatičnom pritisku.</p> <p>Kroz primjere i zadatke da se razjasne programski sadržaji o pritisku, površinskom pritisku i dr.</p> <p>Izvoditi demonstriranja i koristiti druga sredstva za objašnjenja pojave površinskog pritiska i kapilarnih pojava.</p>	<p>Matematika</p> <p>Nauke tehnike i tehnologije</p>
LITERATURA:	
Opšta fizika, Statika tenost i gasova	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: GRAVITET (9)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Davanje definicije Njutnovog zakona o gravitaciji. Objašnjenje eksperimenta Kevendiša. Definisanje graviteta. Definisanje polja graviteta. Definisanje rada na polju graviteta. Davanje potrebnih objašnjenja o kretanju u polju graviteta Zemlje. Objašnjenje stanja bez teže.	Shvatanje šta je univerzalna privlačnost. Shvatanje šta je sila graviteta. Shvatanje i primjena Njutnovog zakona graviteta. Ospozljivanje za razliku pojava kretanja na polju graviteta Zemlje. Shvatanje kretanja materijalne tuge u polju Zemljine teže (vertikalni pad, slobodno padanje i stanje bez teže).
PROGRAMSKI SADRŽAJI	O EKIVANI REZULTATI
Njutnov zakon graviteta. Polje graviteta. Rad u polju graviteta. Kretanje u polju graviteta zemlje (vertikalno padanje, slobodno padanje i stanje bez teže).	Učenici treba: - da se upoznaju sa zakonom univerzalnog privlačenja tijela u prirodi; - da se upoznaju sa pojmom polja graviteta; - da se osposobe u ravnatelju o radu u polju graviteta; - da upoznaju i da shvate ravnatelje za slučaj kretanja u polju graviteta; - da razvijaju ravnatelje za vertikalni pad i slobodno padanje tijela.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Učenik, preko primjera i demonstriranja, stvara jasne predstave o pojavama graviteta. Preko primjera i zadataka objašnjava programske sadržaje o sili graviteta, polju graviteta, radu graviteta i o kretanju u polju graviteta. Metodološka pitanja zadržavaju se na onome što je zajedničko za dobru nastavu i učenje i što je specifično u okviru programskih sadržaja predmeta.	Matematika Tehničke i tehničke nauke Astronomija
LITERATURA: Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: ZAKONI UVANJA (10)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Davanje definicije za zatvorene sisteme i o zakonu za uvanje impulsa. Davanje primjera o primjeni zakona o uvanju impulsa. Davanje definicije zakona o uvanju mehani ke energije i zakona o uvanju momenta impulsa. Davanje definicije Keplerovog zakona, kao i potrebna objašnjenja o primjeni zakona o uvanju mehani ke energije i zakona o uvanju momenta impulsa.	Shvatanje šta je zatvoreni sistem o uvanju impulsa. Shvatanje primjene zakona o uvanju impulsa. Shvatanje zakona o uvanju mehani ke energije i zakona o uvanju momenta impulsa. Razumijevanje Keplerovog zakona. Davanje primjera o primjeni zakona o uvanju mehani ke energije i zakona o uvanju momenta impulsa.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	O EKIVANI REZULTATI
Zatvoreni sistem. Zakon uvanja impulsa. Primjer za primjenu zakona o uvanju impulsa. Zakon uvanja mehani ke energije. Zakon uvanja momenta koli ine kretanja. Primjer za primjenu zakona o uvanju momenta koli ine kretanja.	U enici treba: - da se upoznaju sa zatvorenim sistemom i sa zakonom uvanja impulsa; - da se upoznaju sa primjerima primjene zakona o uvanju impulsa; - da se upoznaju i sposobe za ravanjanje iz zakona uvanja mehani ke energije i iz zakona uvanja momenta impulsa; - da se upoznaju sa Keplerovim zakonom.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
U enik, preko primjera i demonstriranja, stvara jasne predstave o zatvorenom sistemu i o zakonu o uvanju impulsa. Preko primjera i zadatka u enik treba da objasni programske sadržaje o zakonu uvanja momenta impulsa. U enik treba da se upozna sa Keplarovim zakonom i njegovim značajem.	Matematika Tehničke i tehnološke nauke Astronomija
LITERATURA:	
Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE	
POTKATEGORIJA: MOLEKULARNA TEORIJA (KINETI KA) PREDMETA (22)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Definisanje veli ina i mase molekula.</p> <p>Davanje primjera o mjerenu i brzini molekula i o podjeli molekula prema brzini.</p> <p>Davanje primjera za srednju dužinu slobodnog puta molekula.</p> <p>Definicija difuznog zakona.</p> <p>Definicija savršenih gasova.</p> <p>Davanje potrebnih objašnjenja za pojmove apsolutne temperature i za temperature i njihove vrste.</p> <p>Objašnjenja o pojmu izoprocesa.</p> <p>Definicija za jedna ina stanja savršenog gasa, za zakon Avogadra i za jedna inu realnog gasa.</p>	<p>Poznavanje i razumijevanje šta je veli ina molekula.</p> <p>Ospozljavanje za shvatanje primjene raspodjele molekula prema brzinama.</p> <p>Shvatanje šta je srednja dužina slobodnog puta molekula i primjena na konkretnim zadacima.</p> <p>Shvatanje i primjena difuznog zakona.</p> <p>Shvatanje savršenih gasova.</p> <p>Oblikovanje primjera za jedna inu stanja savršenog gasa i za jedna inu realnog gasa.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OSLICKIVANI REZULTATI
<p>Uvod.</p> <p>Veli ina i masa molekula.</p> <p>Mjerenje brzine molekula.</p> <p>Savršeni gasovi.</p> <p>Shvatanje temperature.</p> <p>Termometri i njihove vrste.</p> <p>Pojam temperature.</p> <p>Jedna ina Klauziusa.</p> <p>Zakon Bojl–Mariota.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se upoznaju sa veli inom i masom molekula; - da se upoznaju sa primjerima primjene zakona i raspodjelom molekula prema brzinama; - da se upoznaju i osposobe za računanje iz difuznog zakona i iz srednje dužine slobodnog puta;

Zakon Gej-Lisaka, Zakon Šarlija. Apsolutna temperatura i izoprocesi. Jedna ina stanja savršenih gasova.	- da se upoznaju sa primjerom za jedna ina stanja savršenog gasa i za jedna ina realnog gasa; - da shvate šta je apsolutna temperatura i šta su izoprocesi.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
U enici, preko primjera i demonstriranja, stvaraju jasne predstave o kineti ko-molekularnoj teoriji gasova. Preko primjera i zadataka, objasniti programske sadržaje za zakon raspodjele molekula prema brzini srednje dužine slobodnog puta molekula i za difuzioni zakon. Kroz primjere i zadatke, objasniti Zakon Bojl-Mariota, Zakon Gej-Lisaka, zakon Šarlija. Objasniti apsolutnu temperaturu izoprosesa.	Matematika Tehni ke i tehnološke nauke Hemija i biologija
LITERATURA Fizika za II razred gimnazije	
Adresa interneta za traženje literature iz ove oblasti <i>Termodinamika i gasovi:</i> http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html http://www.physics.usyd.edu.au/rcfta/thermo.html	

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE	
POTKATEGORIJA: TERMODINAMIKA (22)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Definicija unutrašnje energije tijela i savršenih gasova. Objašnjenje kolika topote, termokapaciteta tijela i termokapaciteta gasova. Objašnjenje prvog principa termodinamike i procesa adiabatike. Objašnjenje rada tokom širenja gasova i povratnih i bezpovratnih procesa. Objašnjenje drugog principa termodinamike. Objašnjenje termičkih motora, rendimenata termičkih mašina i serija Carnosa, kao i aparata za hlađenje.	Shvatanje unutrašnje energije tijela i gasova. Izrađavanje promjena unutrašnje energije tijela i savršenih gasova. Shvatanje da je termokapacitet tijela i gasova. Poznavanje prvog principa termodinamike i njegove primjene. Shvatanje da je rad tokom širenja gasova i da je povratni i nepovratni proces. Poznavanje termičkih motora, rendimenata tehničkih mašina i serija Carnosa. Analiza aparata za hlađenje.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OČEKIVANI REZULTATI
Osnovne definicije. Unutrašnja energija tijela. Promjena unutrašnje energije tijela. Unutrašnja energija savršenih gasova. Količina topote. Termokapacitet tijela. Termokapacitet gasova. Prvi princip termodinamike. Primjena prvog principa termodinamike u savršenom gasu. Procesi adiabatike. Efekat Džul-Tomsona. Rad tokom širenja gasova. Procesi kvazistatike. Povratni i nepovratni procesi.	Učenici treba: - da stižu u znanja o unutrašnjoj energiji tijela i savršenih gasova i o promjenama unutrašnje energije tijela; - da se upoznaju sa topotom i da shvate kolika topote, termokapacitet tijela, termokapacitet gasova, prvi princip termodinamike; - da se upoznaju i da shvate procese adiabatike, efekat Džul-Tomsona i rad u toku širenja gasova; - da se upoznaju i da shvate drugi princip termodinamike, kao i da

Drugi princip termodinamike. Termi ki motor. Rendimenti termi kih mašina. Serija Karnosa. Aparati za hla enje.	upoznaju termi ke motore; - da shvate rendimente termi kih mašina, seriju Karnosa i aparate za hla enje.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<ul style="list-style-type: none"> - Da u enik, putem primjera i demonstriranja stvara jasne predstave o unutrašnjoj energiji savršenih gasova , koli inu topote, termokapacitet tijela , termokapacitet gasova i prvi princip termodinamike. - Preko primjera i zadataka,da se objasne programski sadržaji o prinjeni prvog principa termodinamike u savršenim gasovima. 	Matematika Tehni ke i tehnološke nauke Hemija Biologija
LITERATURA:	
Fizika za II razred gimnazije	
Adresa interneta za literaturu iz oblasti Termodinamika i gasovi: http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html http://www.physics.usyd.edu.au/rcfta/thermo.html	

IZBORNA NASTAVA (MZ)

PROGRAMSKI SADRŽAJI	CILJEVI
<p>Inercijalni i neinercijalni sistemi reference.</p> <p>Princip nezavisnosti i djelovanja sila.</p> <p>Formirano translativno i rotaciono kretanje.</p> <p>Elastični sudari.</p> <p>Raspodjela molekula po brzinama.</p> <p>Srednja dužina slobodnog puta molekula.</p> <p>Difuzni zakon.</p> <p>Jednačina stanja realnog gasa.</p> <p>Slobodni stupnji i unutrašnja energija gasova.</p> <p>Termodinamika povjerljivost. Red i haos.</p> <p>Definicija entropije i njen statistički karakter.</p>	<p>Za učenike koji žele da produbljuju znanja iz posebnih programske cijelina, nastavnik ima na raspolaganju date lekcije kao MZ.</p>

Laboratorijske vježbe (7 asova)

1. VERIFIKACIJA ARHIMEDOVOG ZAKONA
2. RAZMATRANJE PRENAGLJENOG KRETANJA POMOĆU ATVUDOVE MAŠINE
3. ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA TRENJA U KOSOJ RAVNI
4. VERIFIKACIJA ZAKONA O UVANJU ENERGIJE POMOĆU KOLICA
5. MJERENJE POVRŠINSKOG PRITiska METODOM KAPILARNE CIJEVI
6. ODREĐIVANJE IZVJEŠTAJA C_p/C_v METODOM KLIMENT-DESORMESA
7. EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA ZAKONA PUTA SLOBODNOG PADANJA

FIZIKA

(2. godina sedmi razred, 74. godišnje)

Opšta gimnazija

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Upoznavanje sa jedna inama osnovnih mehaničkih veličina. Shvatanje jedinice mjerena i uloge fizika u mjerena. Upoznavanje sa karakteristikama i vrstama kretanja.	Shvatanje osnovnih pojmoveva pravolinijskog, krivog i rotacionog kretanja tijela. Shvatanje da se kretanja vrše u prostoru i vremenu. Grafičko predstavljanje raznih vrsta kretanja. Shvatanje da tijela tokom slobodnog padanja nemaju težinu.
Predmet i metode proučavanja fizike. Mjerenja nekolikih fizikalnih veličina. Dimenzije veličina i sistem jedinica SI. Šta nazivamo mehaničkim kretanjem. Materijalna taka i njen položaj u prostoru. Pomjeranje. Koncept o vektorima. Sabiranje i oduzimanje vektora. Jednosmjerne i pravolinijsko kretanje. Grafičko predstavljanje brzine jednosmjernog kretanja. Promjenljiva kretanja. Srednja brzina. Prenagljenost. Slobodno padanje tijela. Vertikalno padanje (bacanje).	Učenici treba: - da znaju šta je fizika i uime se ona bavi; - da shvate veličine fizike, njihove simbole, analitičke izraze, dimenzije i grafičke prikaze; - da shvate načine mjerena, jedinice i greške u mjerenu; - da znaju glavne veličine u sistemu SI; - da shvate dimenzije materijalne taka i razloge upotrebe; - da shvate šta su mehanička kretanja i njihov relativitet; - da znaju da formulama izraze jednosmjerno i pravolinijsko kretanje i da ih grafički predstave;

	<ul style="list-style-type: none"> - da znaju da primjene osnovne koncepte mehanike (pomjeranje, putanju, put, naglost, brzinu itd.); - da ta no upotrebljavaju terminologiju fizike.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Treba obavljati praktične radeve sa ciljem organizovanja eksperimentata.</p> <p>Obezbijediti i kontrolisati aparate mjerjenja i druga pomagala.</p> <p>Primijeniti pravila njihove upotrebe, kao i osigurati ih tehnički.</p>	<p><i>Matematika</i> (jednačine sa jednom i dvije nepoznate, linearne kvadratne funkcije, nejednačine, koordinantni sistem, geometrijske figurure, rasprodjela, grafički prikazi funkcija i vektora).</p> <p><i>Biologija</i> (rast biljaka kao kinematički proces, kretanje živih bića kao dinamički proces).</p> <p><i>Tehnika sa tehnologijom</i> (fizika ove oblasti realizira se na konkretan i praktičan način a tehnika pomaže fizici u pripremanju tehničke osnove osiguravajući joj instrumente za precizno mjerjenje).</p>

Literatura:
Fizika za I razred gimnazije

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: KRIVA KRETANJA (SAVIJENA) (4)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Upoznavanje sa karakteristikama savijenog kretanja, kao i opšteg kretanja u prirodi. Učenici treba da znaju da svako savijeno kretanje može da se predstavi sa jednim lancem kružnih kretanja.	Analiza raznih vrsta savijenog kretanja. Shvatanje kružnog kretanja kao posebnog sluga savijenog kretanja. Poznavanje osnovnih karakteristika kružnog, kao i periodi nog kretanja.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OBUKIVANI REZULTATI
Kako se formiraju savijena kretanja. Brzina savijenog kretanja. Jednosmjerno kružno kretanje. Prenagljenost u savijenim kretanjima. Rotaciono kretanje vrstog tijela.	Učenici treba: - da znaju da opišu savijena kretanja; - da shvate kako se formiraju savijena kretanja, a posebno kružna kretanja; - da znaju matematičku brzinu za naglost u kružnom kretanju; - da se upoznaju sa time da svako savijeno kretanje može da se predstavi sa jednim od kružnih kretanja; - da znaju da je vektor brzine \vec{V} isti za sve ta ke vrstog tijela; - da znaju vezu brzine \vec{V} i ugaone brzine $\vec{\omega}$; - da znaju šta je period i frekfencija rotacije.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Kružno kretanje demonstrirati pomoću jedne kugle (ili jednog drugog vrstog tijela) povezanog sa kopnjopcem. Kružno kretanje može da se demonstrira i pomoću Fukovog njihala (klatna) na kraju rotacionog diska.	Matematika (linearne i kvadratne jednačine; sabiranje i oduzimanje vektora i proporcije).
Literatura: Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: ZAJEDNI KODJELOVANJE MEĐU TIJELIMA (15)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Poznavanje osnovnih dinamičkih veličina (mase, inercije, koljine kretanja, težine, sile itd.), kao i njihovih jedinica mjerjenja.</p> <p>Upoznavanje sa momentima u dinamici (silom, koljine kretanja i inercijom).</p> <p>Upoznavanje sa ulogom i značajem dinamike u rješavanju teoretskih i praktičnih zadataka.</p>	<p>Razlikovanje između mase, inercije i težine tijela.</p> <p>Shvatanje, na nivou primjene, matematičkih izraza za impuls i koljine kretanja ($\bar{F}\Delta t, \bar{m}\bar{v}$) kao veličine vektoralne prirode.</p> <p>Shvatanje da sila izaziva kretanje tijela, kao i posljedica zajedničkog djelovanja među njima (privlačenje, odbijanje, deformiranje i mijenjanje koljine kretanja).</p> <p>Svatanje simboličnog izraza i da ovaj izraz vrijedi za sve vrste sila u prirodi.</p> <p>Primjena sva tri Njutnova zakona na običnim mašinama i ranjanje sa njima.</p> <p>Shvatanje da je promjena kinetičke energije ΔE_k jednaka sa radom A spoljašnjih sila, $\Delta E_k = A$.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OBEKTIVNI REZULTATI
<p>Masa i inercija tijela.</p> <p>Koljina kretanja. Shvatanje sile.</p> <p>Zakon inercije.</p> <p>Osnovni zakon dinamike.</p> <p>Zakon akcije i reakcije.</p> <p>Skupljanje i razbijanje sila.</p> <p>Sile koje se pojavljuju u kružnom kretanju. Zakon uvanja koljine.</p> <p>Primjer za primjenu zakona uvanja koljine kretanja (reaktivna kretanja).</p> <p>Rad i snaga jedne sile.</p> <p>Potencijalna i kinetička energija.</p> <p>Kinetička i potencijalna energija.</p> <p>Zakon uvanja mehaničke energije.</p> <p>Momenat jedne sile. Momenat inercije. Momenat koljine kretanja i</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da shvate da je zajedničko djelovanje tijela univerzalna osobina predmeta; - da ovladaju zakonima dinamike i da ih primjene u nekoliko mehanizama i na mehaničku opremu koja se upotrebljava u industriji, transportu, poljoprivredi i izgradnji; - da shvate da sile akcije i reakcije dolaze i nestaju u isto vrijeme i ako djeluju na različita tijela; - da koriste izraz $P=A/t$; - da shvate da kada se istroši energija završava se rad; - da znaju da je potencijalna energija,

zakon uvanja. Trenje i sile trenja. Elasticitet i elastične sile.	energija položaja, dok da je kinetička energija, energija kretanja; - da znaju da objasne fenomen sudara pomoću zakona uvanja količine kretanja i kinetičke energije.
METODOLOŠKA UPUTSTVA Drugi Njutnov zakon ili zakon sile, demonstrirati pomoću laboratorijskih kolica za razlike mase i sile. Zakone akcije i reakcije demonstrirati sa dva dinamometra privučenima sa dvije sile na dva suprotna kraja. Egzistenciju potencijalne energije demonstrirati pomoću šušte kada se ona pritiska i kada se povlači. Centrifugalnu силу demonstrirati sa jednom kuglom vezanom za konopac i sa jednim dinamometrom dok se ova kotrlja. Ovo se može izvesti i pomoću rotacionog diska.	MEĐUPREDMETNA VEZA <i>Matematika</i> (kvadratne funkcije i vektori). <i>Astronomija</i> (kretanje planeta podvrgnuto zakonu uvanja momenta količine kretanja). <i>Hemija</i> (energija hemijskih reakcija). <i>Biologija</i> (energija u živim organizmima i kretanje živih bića u vodi, kao i reaktivno kretanje).
Literatura: Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: GRAVITACIJA (8)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Poznavanje razloga slobodnog padanja tijela na površinu Zemlje. Poznavanje sile gravitacionog privlačenja kao opšte sile koja djeluje među svim tijelima.	Poznavanje sile graviteta kao privlačne sile. Shvatanje da se planete kreću oko Sunca kao rezultat gravitacione sile. Shvatanje da se i vještinski sateliti kreću u svojoj orbiti, pogledno kao rezultat ove sile.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OČEKIVANI REZULTATI
Njutnov zakon o opštem privlačenju. Sila teže. Težina tijela. Kretanje planeta. Keplerov zakon. Kretanje tijela u blizini površine Zemlje (horizontalno i koso bacanje). Kretanje prvih vještinskih satelita. Prva kosmička brzina.	Učenici treba: - da shvate Njutnov zakon o opštem privlačenju; - da se upoznaju sa konceptom polja, a posebno sa konceptom polja graviteta; - da shvate koso i horizontalno bacanje kao sastavna kretanja; - da shvate tri Keplerova zakona i njihovu vezu za zakonom opšte privlačnosti.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEDUPREDMETNA VEZA
Silu privlačenja Zemlje demonstrirati pomoći u jednog tijela zaka enog za dinamometar. Slobodno padanje raznih tijela. Shvatanje razlike između Aristotelove fizike i Galilejeve fizike. Upoznavanje eksperimenta Kevendiša.	<i>Geometrija</i> (krug, hiperbolični oblik, elipsasti oblik). <i>Astronomija</i> (kretanje planeta i satelita u Sunčevom sistemu).
Literatura: Fizika za II razred gimnazije	

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE	
POTKATEGORIJA: OSNOVE MOLEKULARNO-KINETI KE TEORIJE PREDMETA (14)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Shvatanje esti ne prirode predmeta i osnovnih karakteristika molekula (dijametra, mase, obima i brzine). Shvatanje da je kretanje molekula vrstog predmeta, te nog i gasovitog - stalno i haoti no kretanje. Upoznavanje osnovnih zakona idealnih gasova.	Shvatanje zna aja unutrašnje energije i na ina njene promjene. Shvatanje da su sve vrste supstanci sastavljene od molekula. Razlikovanje matemati ke forme raznih idealnih gasova. Shvatanje da jedna ina Klauzus-Klaperjona obuhvata sve zakone gasova. Stvaranje predstave o temperaturi i njenom mjerenu i razli itosti stupnjeva na termometru.
PROGRAMSKISADRŽAJI	O EKIVANI REZULTATI
Molekularna gradnja predmeta. Veli ina i masa molekula. Braunovo kretanje. Sile zajedni kog djelovanja me u molekulima. Potencijalna energija molekula. Unutrašnja energija molekula. Model idealnog gasa. Veli ine koje odre uju stanje idealnog gasa. Apsolutna temperatura. Opšta jedna ina stanja idealnih gasova. Realni gasovi. Jedna ina Van der Valsa. Energija slobodne površine vode. Površinski pritisak.	U enici treba: - da znaju da se ovi molekuli nalaze u stalnom haoti nom kretanju; - da znaju da se molekul karakteriše ovim veli inama (dat je samo red veli ine): dijametar 10^{-10} m, masa – 10^{-27} kg, obim $V = 10^{-30} m^3$ i brzina (300-400) m/s; - da znaju da se zbog njihovog haoti nog kretanja molekuli sudsaraju me u sobom; - da shvate da je dužina slobodnog puta ona dužina koju molekul prelazi bez sudsara sa drugim molekulima; - da se upoznaju sa fenomenom difuzije i njegovim zna ajem u prirodi. - da znaju da gasovi mogu da se šire i zbijaju; - da shvate površinski pritisak te nosti i njegov zna aj.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Haoti no kretanje (poreme eno) molekula i njihovu raspodjelu prema brzinama demonstrirati pomo u Haltonove kutije. Demonstriranje Zakona Bojl-Mariota, Šarla i Gej-Lysaka (uraditi na odgovarajuoj aparu turi kojom raspolaze školska laboratorijska).	<i>Matematika</i> (linearne jedna ine). <i>Medicina</i> (disanje živih bi a). <i>Biologija</i> (kapilari i podizanje te nosti u kapilarima, osmotski pritisak, polenizacija cvije a i dr). <i>Ekologija</i> (zaga enost od otrovnih gasova).
Literatura: Fizika za II razred gimnazije	
Adresa interneta za oblast Termodynamika i gasovi: http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html http://www.physics.usyd.edu.au/rctfa/thermo.html	

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE	
POTKATEGORIJA: UVOD U TERMODINAMIKU (16)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Upoznavanje terminologije termodinamike.</p> <p>Upoznavanje injenice da se izu avanje pojava u prirodi vrši sa termodinami kim metodama (sa energetskog aspekta).</p> <p>Upoznavanje povratnih i nepovratnih procesa u prirodi, reda i haosa, kao i tendencije prelaska iz reda u haos.</p> <p>Upoznavanje mogu nosti dobijanja korisnog rada od topote (rendiment termi kih mašina).</p>	<p>Shvatanje da energija može da se prenosi i pretvara u druge vrste energije.</p> <p>Shvataje principa termodinamike, na nivou primjene, kada se od topote dobija koristan rad.</p> <p>Analiza podataka zbog ega se u prirodi ne može dobiti koristan rad bez utroška neke vrste energije.</p> <p>Shvatanje da je razlog težine termi kih mašina uvijek manji od 100%.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OEKIVANI REZULTATI
<p>Osnovna znanja o termodinamici.</p> <p>Promjena unutrašnje energije i topota.</p> <p>Koli ina topote i njeno mjerjenje.</p> <p>Termokapacitet tijela i gasova.</p> <p>Rad tokom širenja gasova.</p> <p>Prvi princip termodinamike i njegova primjena u idealnim gasovima.</p> <p>Procesi adiabatike.</p> <p>Efekti Džul-Tomsona.</p> <p>Povratni i nepovratni procesi.</p> <p>Red i haos.</p> <p>Drugi princip termodinamike.</p> <p>Definicija termodinami kih serija.</p> <p>Serijs Korno.</p> <p>Termi ki motori.</p> <p>Aparati za hla enje.</p>	<p>U enici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da shvate da je topota forma energije; - da znaju da porast temperature izaziva promjenu boje, veli ine ili agregatnog stanja supstance; - da shvate da se termodinamika oslanja na dva zakona , koja mi nazivamo principima; - da znaju da prelazak jednog termodinami kog sistema iz jednog stanja u drugo, može biti samo jedan od ovih procesa: izotermik, izobarik ili adiabatik; - da se upoznaju sa uravnoteženim procesima termodinamike; - da se upoznaju sa mogu noš u prenošenja energije i da se to prenošenje može vršiti samo ako egzistira promjena temperature; - da znaju da temperatura uvijek ide iz tijela sa najve om temperaturom u ona sa najmanjom temperaturom; - da shvate pojam serija (ciklusa); - da se upoznaju sa termi kim motorima (samo sa glavnim).
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Koli inu topote mjeriti kalometrom.</p> <p>Demonstrirati adiabati ke procese (ili kako se druga ije nazivaju - brzi procesi).</p> <p>Povratne i nepovratne procese</p>	<p><i>Teknika</i> (izrada termi kih motora).</p> <p><i>Biologija</i> (zaga enost ambijenta od gasova koji se osloba aju gorenjem; živi biološki procesi kao nepovratni procesi koji su podvrgnuti drugom zakonu termodinamike).</p>

<p>demonstrirati pomo u jedne aše sa vodom u koju se sipa malo boje (farbe). Termi ke motore demonstrirati pomo u standardnih modela (koje bi trebalo da ima svaka škola).</p>	<p><i>Hemija</i> (razne hemijske reakcije i procesi). <i>Astronautika</i> (reaktivni motori raketa).</p>
<p>Adresa interneta za oblast <i>Termodinamika i gasovi</i>: http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html http://www.physics.usyd.edu.au/rcfta/thermo.html</p>	

IZBORNA NASTAVA (MZ)

NASTAVNE JEDINICE	CILJEVI
<p>1. Sistem referisanja i relativiteta kretanja. 2. Određivanje mase Mjeseca, koristeći centar mase sistema Zemlja – Mjesec. 3. Sudaranje tijela. 4. Dužina slobodnog puta molekula. 5. Zakon difuzije. 6. Dobijanje zakona jednakih površina (drugi Keplerov zakon) iz zakona uvanja momenta količine kretanja. 7. Definicija entropije.</p>	<p>Izborne jedinice se nude u enicima koji žele da produbljuju svoja znanja iz raznih oblasti fizike.</p>

LABORATORIJSKE VJEŽBE (5)

1. Mjerenje dužina i masa nekih tijela. Greške u mjerenju. Srednje vrijednosti.
2. Određivanje sabijenosti jednog vrstog tijela.
3. Određivanje koeficijenta trenja jedne kose ravni.
4. Određivanje koeficijenta površinskog pritiska pomoću kapilarne cijevi.
5. Određivanje specifične topote jednog vrstog tijela sa kalorimetrom.

FIZIKA

(2. godina sedme no, 74. godišnje)

Gimnazija društvenih nauka Gimnazija jezika

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: RAZVOJNAU NOG MIŠLJENJA (10)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Stvoranje ideja o položaju Sunca i planeta prije Kopernika i poslije njegove pojave i prednost njegovog rada prema geocentri nom. Izdvajanje doprinosa Njutna u objašnjavanju pojma Keplerovih zakona i za druge pojave mehanike od njegovog prethodnika. Razlikovanje mehani kog rada, snage i energije.	Stvoranje predstave za heliocentri ni i geocentri ni sistem. Shvatanje doprinosa Toho Braha u pravenu historijskog značaja Keplera. Shvatanje Kopernikove promjene u sistemu Ptolomeja. Shvatanje doprinosa za pojam zajedničkog djelovanja među tijelima. Upoznavanje sa Galilejevim otkrićima. Analiza Njutnovih zakona mehanike. Primjena pojmove (rad, snaga i energija - u svakodnevnom životu).
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OČEKIVANI REZULTATI
Nauka u Staroj Grčkoj. Geocentri ni sistem Ptolomeja. Nauka srednjeg stoljeća. Kopernikova reforma. Galilejeva otkrića. Posmatranja Tiho Braha. Keplerovi zakoni. Njutnov zakon o gravitetu. Inercija i masa. Količina kretanja. Sila. Njutnovi zakoni mehanike. Težina. Mehanički rad i snaga. Kinetska i potencijalna energija.	Učenici treba: - da dostignu takav nivo shvatanja da su u situaciji da razlikuju prednosti heliocentričnog sistema prema geocentri nom; - da se ubijede, na primjerima iz svakodnevnog života, da prednost pripada heliocentričnom sistemu; - da razlikuju pojmove mehanike: inerciju, masu, količinu kretanja, snagu, potencijalnu energiju, kinetičku energiju itd.; - da razlikuju jedinice mjerjenja određenih veličina i da znaju da to primjenjuju u svakodnevnom životu (izitanje utroška električne energije i sl.).

METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Treba poeti od nauke starih Grka i njihovog doprinosaza poznavanje Sun evog sistema. Isticati da su se na tom nivou sve nauke izuvali zajedno. Nastaviti sa doprinosom arapske nauke u srednjem stoljeću: u astronomiji, elektricitetu, optici – sve do pojave Kopernika. Objasniti učenjima šta je Kopernik promijenio u ondašnjem geocentričnom sistemu, a zatim nastaviti sa Galilejevim otkrićem, poslije promjene teleskopa, ali i sa korigovanjem koje je uradio Kepler, kružnim orbitama Kopernika. Definisati mehaničke veličine i logični dolazak Njutnovih stavova o objašnjenju mnogih mehaničkih pojava.</p>	<p><i>Historija starog vijeka</i> (za objašnjenje mnogih detalja iz kulture Grka).</p> <p><i>Astronomija</i> (u okviru historijskog razvoja starih ideja).</p> <p><i>Elementarna matematika osnovne škole</i> (lineарне jednačine i operacije razlomaka).</p> <p><i>Historija fizike</i> (za biografske podatke Arhimeda, Aristotela, Plotomea, Kopernika, Keplera, Galileja i Njutna).</p>
LITERATURA	<p>U nedostatku adekvatne knjige, učenik, a posebno nastavnik, može koristiti udžbenik astronomije koji sa korist u gimnaziji izbjegavaju i matematiku. Može se koristiti i udžbenik historije starog vijeka (oblasti nauke, kulture i astronomije).</p>
<p>Adresa interneta za traženje literature za oblast <i>Historija fizike astronomije</i> http://pratt.edu/~arch543p/help/physics.html http://www.physlink.com/Education/History.cfm#general http://www.weburbia.demon.co.uk/pg/hist1.htm</p>	

KATEGORIJA: SAVREMENA FIZIKA	
POTKATEGORIJA: OD NJUTNA DO AJNŠTAJNA (7)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Shvatanje ideje o egzistenciji kosmi - kog etera koja je nastala od zahtjeva pogrešne analogije izme u mehani kih pojava i elektromagnetskih pojava.</p> <p>Upoznavanje sa promjenama skupljanja brzina u Njutnovoj i Ajnštajnovoj fizici.</p> <p>Upoznavanje sa relativnom definicijom veli ina: relativnom masom, relativnom energijom, relativnim impulsom i upore ivanje sa Njutnovim jedna inama.</p> <p>Shvatanje da je brzina svjetla apsolutna veli ina i zakon prirode.</p> <p>Upore ivanje klasi nog sabiranja brzina sa relativnim.</p> <p>Stvoranje predstave da se u razmatranju relativnosti vrijeme gubi, dok dužina skra uje.</p> <p>Razjašnjenje u kojim slu ajevima se jedna pojava razmatra kao relativna i nerelativna.</p>	<p>Shvatanje razlike izme u relativnosti i nerelativnosti jedne veli ine ili pojave. Upoznavanje sa objašnjenjem zašto se pojavila hipoteza egzistencije kosmi kog etera.</p> <p>Shvatanje osnovne razlike izme u mase, impulsa i energije.</p> <p>Analiza posljedica koje proisti u iz pojma dilatacije vremena i skra ivanja brzina u pravcu kretanja.</p> <p>Stvaranje ubje enja da efekti relativnosti ne mogu da se realiziraju današnjim tehni kim brzinama.</p> <p>Shvatanje da je tretiranje relativnosti pojava najdublji prodor u tajne prirode i ljudskog znanja uopšte.</p>
PROGRAMSKISADRŽAJI	O EKIVANI REZULTATI
<p>Primjeri iz svakodnevnog života o relativnom karakteru veli ina (npr. desno – lijevo , dolje – gore, i dr.).</p> <p>Hipoteza egzistencije kosmi kog etera.</p> <p>Konstantna vrijednost brzine svjetla i njen apsolutni karakter. Sabiranje brzina u klasi noj i relativnoj fizici.</p> <p>Dilatacija vremena.</p> <p>Skra ivanje dužina.</p> <p>Relativni karakter mase.</p> <p>Relativni impuls.</p> <p>Relativna energija.</p>	<p>U enici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dostignu takve nivoje shvatanja, da sami predstave neki primjer sa pojmovima relativnosti iz svakodnevnog života; - da budu sposobni da razlikuju klasi ne relativnosti i klasi nost pojava (dilataciju vremena i skra ivanje dužina); - baziraju i se na primjere sabiranja malih brzina sa brzinama svjetla, da znaju da obrazlože da se brzina svjetlosti ne može ni imeti pove ati; - da ovladaju pojmovima relativiteta osnovnih fizi kih veli ina.

METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Za opravdanje relativnih shvatanja u fizici, potrebno je početi od klasičnog relativnog koncepta svakodnevnog života, ali na koje nikada niko nije bio usredstven. Npr. shvatanje lijevo ili desno, dolje ili gore, blizu ili daleko i mnogo drugih primjera. U dokazivanju uključiti i učenike, dajući neki primjer iz svakodnevnog života. Obrazložiti, sa nekoliko primjera, da svjetlost ne može da se povećava jer nepromjenljiva vrijednost predstavlja prirodni zakon. Uzeti mnogo primjera iz savremene fizike, gdje treba reći kakav prodor u produbljivanju znanja predstavljaju pojmovi dilatacije vremena i skraćivanja dužine. Za primjer se može uzeti paradoks blizanaca. Nastavlja se sa drugim obrazloženjima - kao upoređenje između klasičnih i relativnih pojmoveva. Tokom svega treba izbjegati matematički aparat.</p>	<p><i>Matematika</i> (sabiranje i oduzimanje veličina).</p> <p><i>Historija fizike</i> (biografske podaci o Ajnštajnu).</p>
LITERATURA	
<p>Učenici i nastavnici će najbolje razumjeti teoriju relativiteta, koju je razradio Ajnštajn, ako budu koristili priručnik Specijalna i opšta teorija relativiteta, autora prof. dr. Rasima Bejtulahu, za potrebe učenika osnovnih škola, kao i srednjih škola. U ovom priručniku, koji je napisan bez ijedne matematičke formule, već samo sa slobodnim ilustracijama umjetnika, učenici ne samo biografiju Ajnštajna već i svi drugi problemimi koji se postavljaju u teoriji relativiteta, ne koristeći matematiku uopšte.</p>	
<p>Adresa interneta za oblast <i>Ajnštajn i relativitet:</i> http://www.astro.ucla.edu/~wright/relatvty.htm</p>	

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE	
POTKATEGORIJA: SAVRŠENI GASOVI (5)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Upoznavanje učenika sa zakonima gasova i njihovim zakonitostima.</p> <p>Uključivanje u elementarne metode istraživanja gasova.</p> <p>Osnosobljavanje u donošenju opštih zakona za kvantitativno argumentovanje i postavljenje fukcionalnih veza osobina savršenih gasova.</p> <p>Razvijanje samosvijesti o potrebama racionalnog korištenja energije gasova za zaštitu životne sredine.</p> <p>Upoznavanje sa ulogom izučavanja gasova u savremenoj tehnologiji.</p>	<p>Shvatanje da je predmet izgrađen od molekula.</p> <p>Stvaranje predstave o veličini molekula.</p> <p>Shvatanje temperature i njeno mjerjenje.</p> <p>Poznavanje osobina koje karakterišu savršene gasove.</p> <p>Razlikovanje savršenih i realnih gasova.</p> <p>Shvatanje osnovnih zakona koji vladaju savršenim gasovima.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OSEĆIVANI REZULTATI
<p>Metode izučavanja topotnih pojava.</p> <p>Izgradnja predmeta.</p> <p>Veličina molekula.</p> <p>Osobine savršenih gasova.</p> <p>Pojam temperature.</p> <p>Termometri.</p> <p>Izoprosesi: Boil-Mariotov zakon, Gej-Lysakov zakon, Šarlov zakon.</p> <p>Apsolutna vrijednost i izoprosesi.</p> <p>Jednačine stanja savršenih gasova.</p> <p>Zakon Avogadra.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dostignu dovoljan nivo za operiranje sa malim brojevima u eksponencijalnoj formi - za izraze djelova kilograma; - da shvate građu vrstog predmeta, te nosti i savršenih gasova, od molekula. - da znaju da izraze masu molekula u kilogramima; - da sami utvrde tačnost zakona savršenih gasova aparatima kojima škola raspolaže; - da shvate princip rada temperatura; - da poznaju razne skale mjerjenja temperature.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>U izučavanju topote treba početi sa egzistencijom od dva hoda, prema izučavanju haotičnog kretanja estica gasa, koje se zna kao</p>	<p><i>Elementarna matematika</i> osnovne škole (eksponencijalne funkcije sa ciljem postizanja malih brojeva u eksponencijalnoj formi; istovremeno</p>

kinetička teorija molekula gasova, kao i izučavanje sa energetskog aspekta, koje se zna kao termodinamika. Nastavlja se sa definisanjem molekula. Osobito treba posvetiti pažnju tome da u enik shvati mogućnost izražavanja malih brojeva u eksponencijalnoj formi. U ovom pravcu će se postići, da u enik izrazi masu jednog ili više molekula pomoću kilograma. Ovo će njemu biti potrebno u životu. Osobine savršenih gasova se mogu objasniti demonstriranjem uz malu upotrebu matematičkih aparata. Tokom demonstriranja obavezno uključiti učenike, a poželjno je da tokom ponavljanja nastavnik igra sekundarnu ulogu.

se preporučuje da se učiti i izraz velikih brojeva u eksponencijalnoj formi, zato što će to služiti za izraze broja molekula u supstanci).

Ekologija (koliko god imamo posla sa gasovima i sa korišćenjem njihove energije, treba podsjetiti i na učvanje životne sredine).

LITERATURA

Za sadržaje ove potkategorije dovoljna je Fizika za II razred gimnazije, pod uslovom da se matematički aparati smanje na minimum. Učenici koji prate ove lekcije neće imati potrebe za dublje matematičke analize.

Adresa interneta za oblast Termodinamika i gasovi:
<http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html>
<http://www.physics.usyd.edu.au/rcfta/thermo.html>

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE	
POTKATEGORIJA: TERMODINAMIKA (7)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Upoznavanje sa osnovnim pojmovima koji se koriste u termodinamici.</p> <p>Upoznavanje sa pojmom unutrašnje energije i mogunostima njene promjene.</p> <p>Shvatanje injenice da ovjek ne može koristiti svu energiju prirodnih gasova.</p> <p>Razvijanje svijesti o potrebama racionalnog korištenja energije gasova i o uvanju životne sredine, sa posebnim akcentom na rad termičkih mašina.</p> <p>Upoznavanje sa sadržinom energetskog zakona termodinamike.</p> <p>Pružanje podataka i primjera iz svakodnevnog života o egzistenciji povratnih i nepovratnih procesa u prirodi.</p> <p>Pružanje argumenata da procesi u prirodi teku iz reda u haos, a ne obrnuto, iz haosa u red.</p> <p>Upoznavanje sa pojmom rendimenata termičkih motora i injenicom da se samo jedan mali dio energije gasova koristi za ljudske potrebe.</p>	<p>Shvatanje šta je unutrašnja energija tijela.</p> <p>Analiza sadržaja energetskog zakona termodinamike.</p> <p>Analiza zašto priroda ne dozvoljava potpuno korištenje energije gasova.</p> <p>injenicama iz svakodnevnog života, učenici treba da znaju da nije mogući proces u kome se toplota pretvara u mehanički rad bez drugih procesa.</p> <p>Razlikovanje povratnih i nepovratnih procesa.</p> <p>Shvatanje da drugi zakon termodinamike naznačava uslove koji dopunju energetski zakon.</p> <p>Shvatanje šta je rendiment tehničkih mašina.</p> <p>Analiza zašto u prirodi procesi teku iz reda u haos.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OČEKIVANI REZULTATI
<p>Osnovne definicije pojmljiva termodinamike.</p> <p>Unutrašnja energija tijela.</p> <p>Promjena unutrašnje temperature.</p> <p>Termokapacitet tijela i gasova.</p> <p>Energetski zakon termodinamike.</p> <p>Promjena termokapaciteta tijela i gasova.</p> <p>Povratni i nepovratni procesi.</p> <p>Red i haos.</p> <p>Drugi princip termodinamike.</p> <p>Termički motori.</p> <p>Rendimenti termičkih mašina.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju za dva aspekta proučavanja gasova; - da shvate energetski zakon termodinamike i njegove granice koje se izražavaju drugim zakonom; - da shvate šta je red, šta je haos i kako poti u (nastaju) procesi u prirodi; - da shvate rad termičkih motora; - da shvate kako rade aparati za hlađenje;

Karnosova serija. Aparati za hla enje.	- da znaju da ra unaju rediment tehni kih mašina.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
U prvom redu, u enik treba da se upozna sa pojmovima koji se koriste u dinamici. Nastavlja se sa predavanjem o tome šta je unutrašnja energija tijela. Odavde, same po sebi poti u mogu nosti o tome kako se ova energija mijenja. Ovdje, istovremeno, objašnjavamo red i haos, kao i tok procesa u prirodi iz reda ka haosu. Sa primjerima iz svakodnevnog života objašnjava se energetski zakon termodinamike i njegove granice opisane drugim zakonom. Termi ki motori su neodvojivi dio našeg života, kao i aparati za hla enje. Sa sposobnostima poznavanja rendimenta termi kih mašina, potvr uje se, da ovjek iz prirode koristi samo jedan mali dio energije.	<i>Elementarna matematika</i> koja se u i u osnovnoj školi. Tehnika aparata i njihovi redimenti. <i>Ekologija</i> (kao potreba uvanja životnog ambijenta; osobito kada se govori o oslobo anju gasova iz termi kih motora ije gorenje ne funkcioniše kako treba).
LITERATURA	
Sve ove lekcije mogu se na i u udžbeniku II razreda gimnazije ,smjera prirodnih nauka, ali ih treba pojednostaviti i svesti na minimum upotreba matemati kih aparata. Dobrodošla je i neka druga literature iz srednjotehni ke škole u kojoj se govori o termi kim motorima.	
Adresa interneta za literaturu oblasti Termodinamika: http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html http://www.physics.usyd.edu.au/rcfta/thermo.html	

KATEGORIJA: ELEKTRICITET I MAGNETIZAM	
POTKATEGORIJA: ELEKTROSTATIKA I JEDNOSMJEVNA ELEKTRIČNA STRUJA (10)	
CILJEVI	OBJEKTI
<p>Upoznavanje dviju vrsta elektriciteta u prirodi od strukture atoma. Pružanje argumenata egzistencije ovih vrsta trljača i prut ebonite i stakla.</p> <p>Upoznavanje sa međdjelovanjem opterećenja sa suprotnim imenom. Davanje injenice o koli inskom sadržaju Kulonovog zakona.</p> <p>Upoznavanje električnog polja. Pružanje injenice da je električna struja tok opterećenja kroz provodnike.</p> <p>Upoznavanje sa Omovim zakonom za djelove kola i zatvorenog električnog kola.</p> <p>Upoznavanje sa efektima električne struje, u prvom redu sa njenim radom i njenom snagom.</p>	<p>Shvatnje da električna opterećenja zajedno djeluju sa istim i sa suprotim imenom.</p> <p>Shvatnje sadržaja Kulonovog zakona po kojem se gradi zajedničko djelovanje opterećenja u prirodi. Učenici treba da znaju da se mehanički rad mjeri sa istim jedinicama kao i električni rad.</p> <p>Analiza zašto se električna rezistencija (otpor) izražava podizanjem temperature.</p> <p>Shvatnje sadržaja Omovog zakona. Primjena postignutih znanja i uključenje potrošača u električno polje.</p> <p>Shvatnje kako se mjeri električni sat (strujomjer) u kući, utroška električne energije i kako se računa vrijednost isplate.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OKLJUVANI REZULTATI
<p>Dvije vrste elektriciteta.</p> <p>Kulonov zakon.</p> <p>Elektrostatično polje.</p> <p>Rad u elektrostatičnom polju.</p> <p>Potencijal.</p> <p>Pritisak.</p> <p>Intenzitet i jačina jednosmjerne električne struje.</p> <p>Omovo zakon za djelove kola i zatvoreno električno kolo.</p> <p>Električna rezistencija.</p> <p>Rezistori i njihove veze.</p> <p>Rad i snaga električne struje.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da postignu dovoljan nivo sposobnosti da prate zajedničko djelovanje opterećenja sa elektroskopom i elektrometrom; - da znaju da prave razliku između električnog rada, potencijala i pritiska; - da znaju jedinice mjerjenja rada, potencijala i pritiska; - da steknu znanja o električnoj struci, na takvom nivou, da mogu sami da povežu osiguranje u svojoj kući; - da znaju da u toku rada sa električnom strujom treba biti oprezan, zato što jedna mala greška može biti fatalna (električna struja ne poštje uje).

METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Po inje se od strukture predmeta, objašnjavaju i da postoje negativna i pozitivna elementarna optere enja. Opravdava se injenica da ova optere enja zajedni ki djeluju po koli inskom zakonu Kulona, kazuju i da optere enja stvaraju jedno polje kojim se komunicira sa sredinom. Ra una se rad u tom polju i dolazi se do definicije potencijala. U enik treba da zna kako se definišu: polje, potencijal i pritisak, kao i jedinice njihovog mjerjenja. Tako e treba da zna da se elektri na struja tretira kao kretanje optere enja pod djelovanjem promjena pritiska. Uzeti primjere iz svakodnevnog života, da bi se lakše shvatila elektri na rezistenca, ali da se nikako ne pravi sli nost izme u poticaja vode i poticaja elektri ne struje. U enici, za vrijeme asa, mogu da kazuju kako se vezuju rezistori koji se nalaze u kabinetu škole, ali i da prikažu veze u elektri nom kolu sa izvorom baterije ili akomulatora.</p>	<p><i>Elementarna matematika</i> nivoa osnovne škole. <i>Teknologija sa TIK</i> (za poznavanje materijala koji se upotrebljavaju u elektrnom kolu).</p>
LITERATURA	
<p>Sve ove lekcije se mogu na i u Fizici za II razred gimnazije prirodnau nog smjera, ali se moraju svesti na minimum upotrebe matemati kih aparata, a dobrodošla je i neka druga literature iz srednjotehni ke škole, gdje se govori o elektrostatici i elektri noj struji.</p> <hr/> <p>Adresa interneta iz oblasti Elektricitet i magnetizam: http://www.mip.berkeley.edu/physics/bookddx.html</p>	

KATEGORIJA: ELEKTRICITET I MAGNETIZAM	
POTKATEGORIJA: MAGNETNO POLJE I ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA (EM) (5)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Upoznavanje oba magnetna polja: magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje oko provodnika sa strujom.</p> <p>Uočavanje, na empirijski način, da se oko pravolinijskog provodnika koji prolazi kroz čestice prašine stvaraju linije magnetnog polja.</p> <p>Pružanje injenica i dokaza da je i Zemlja gigantski magnet sa dva magnetna pola.</p> <p>Shvatanje djelovanja magnetnog polja na provodnik struje (na empirijski način).</p> <p>Upoznavanje sa nekoliko metoda indukcije EM.</p> <p>Upoznavanje sa injenicama koje je otkrio Faradej i izražavanje u obliku zakona.</p> <p>Opravdanje podataka da se alternativna struja originalno generiše, bazirajući se na indukciju EM.</p>	<p>Shvatanje egzistencije dviju vrsta magneta.</p> <p>Shvatanje da se oko provodnika javlja magnetno polje.</p> <p>Analiza opravdanosti zašto se Zemlja tretira kao gigantski magnet.</p> <p>Primjena djelovanja magnetnog polja na provodnike sa strujom u gradnji elektromotora.</p> <p>Shvatanje indukovane elektropokretnе sile.</p> <p>Poznavanje metoda sa kojima se osigurava indukovana elektropokretna sila.</p> <p>Učenici treba da znaju da sve metode stvaranja indukovane elektropokretnе sile nijesu odgovarajuće za praktične primjene.</p> <p>Shvatanje da uporedno sa izvorima jednosmjerne struje, postoje i izvori alternativne struje, koji se generišu u generatoru, primjenjujući pojave indukcije EM.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OKRIVANI REZULTATI
<p>Magnetno polje pravolinijskog provodnika.</p> <p>Magnetno polje permanentnih magneta.</p> <p>Magnetno polje Zemlje.</p> <p>Djelovanje magnetnog polja u provodnik sa strujom.</p> <p>Amperov zakon.</p> <p>Otkrića Faradeja o indukciji EM.</p> <p>Magnetna indukcija u nepokretnom provodniku.</p> <p>Zakon Faradeja o indukciji EM.</p> <p>Magnetna indukcija u nepokretnom provodniku. Samoindukcija.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju za dva magnetna polja; - da znaju, da se oko provodnika sa strujom stvara magnetno polje; - da shvate princip za indukciju EM; - da postignu takva znanja, da mogu sami da predlože neku ideju za indukciju EM, koja nije realizovana u lekcijama. - da znaju da interpretiraju Faradejev zakon o indukciji EM; - da shvate princip generisanja alternativne struje.

METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Predlaže se, da se mnoge od ovih lekcija, realizuju u formi demonstriranja. U tom cilju, potrebna su neka mala pomagala: tanka žica, karton, bakarna prašina, džepna baterija ili akumulator, kalem, stalni magnet u formi šipke, magnetska busola (kompas) i dr. U enik e sam do i do zaklju ka da su linije magnetnog polja elektri ne struje zatvorene linije. Sa ovim e uporediti polje upravne koli ine elektriciteta (linije polaze iz izvora) i shvati e da linije elektri nog polja imaju izvor, dok magnetnog polja, nemaju. Na sli an na in objasniti i indukciju EM – demonstriraju i. Matemati ki aparat, koji e se koristiti, bi e veoma nizak, gotovo nepotreban.</p>	<p><i>Elementarna matematika na nivou osnovnih operacija.</i> <i>Geometrija</i> (odre ivanje pravaca veli ina). <i>Anatomija</i> (pravilno koriš enje desne ruke - koriš enje pravila desne ruke). <i>Tehnologija sa TIK</i> (poznavanje materijala koji se koriste u elektri nom kolu).</p>

LITERATURA

Lekcije za magnetno polje se mogu na i u Fizici za II razred gimnazije za smjer prirodnih nauka, ali ih treba svesti do minimuma upotrebe matemati kih aparat, dok lekcije za indukciju EM mogu na i u udžbeniku za III razrede gimnazije društveno-jezi kog smjera, ali i ovdje treba izbjeg i matematiku, koliko god je mogu e.

Adresa interneta za oblast Elektricitet i magnetizam:
<http://www.mip.berkeley.edu/physics/bookddx.html>

KATEGORIJA: SAVREMENA FIZIKA	
POTKATEGORIJA: STRUKTURA ATOMA (10)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Poznavanje historijskog razvoja prvih ideja o građi atoma.</p> <p>Poznavanje prvih modela Dž. Tomsona i planetarnog modela E. Raterforda.</p> <p>Shvatanje Plankove hipoteze o zračenju apsolutnog crnog tijela, koja predstavlja otcepljenje od klasične fizike.</p> <p>Poznavanje postulata Bora.</p> <p>Shvatanje da je izvor svjetla u prolazu elektrona unutar atoma.</p> <p>Upoznavanje injenice da svjetlo može da se tretira i kao val-estica i kao talas u zavisnosti od prirode i problema koje razmatramo.</p> <p>Shvatanje da ovaj dualizam vrijedi i za sve ostale estice.</p> <p>Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama jezgra atoma.</p> <p>Formiranje pravilnog stava u zaštiti životnog ambijenta i zaštiti organizma od zračenja.</p>	<p>Shvatanje razvoja ideja građe atoma po Tomsonu i Raterfordu.</p> <p>Shvatanje da Plankova hipoteza o zračenju predstavlja jednu od najvećih revolucija u fizici i otcepljenje od klasičnih koncepata.</p> <p>Poznavanje pojave zaštitne objašnjenje treba prepostaviti da svjetlo ima estični karakter, kao i drugih pojava, zaštitne objašnjenje treba uzeti valovni karakter svjetla.</p> <p>Učenik treba da shvati da dualizam val-estica može da se prostire kao i sve druge elementarne estice i da poznaje mogućnosti da se postulati Bora mogu opravdati hipotezom egzistencije valova materije.</p> <p>Shvatanje osnovne karakteristike jezgra atoma.</p> <p>Shvatanje da je atom u normalnom stanju elektroneutralan.</p> <p>Shvatanje potrebe za zaštitu od radioaktivnog zračenja.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OBEKTIVNI REZULTATI
<p>Model Tomsona i Raterforda o atomu.</p> <p>Plankova hipoteza o zračenju.</p> <p>Postulati Bora.</p> <p>Fotoni.</p> <p>Dualizam foton - talas za svjetlo.</p> <p>Dualizam estica – talas za ostale elementarne estice. Hipoteza de Broila i postulati Bora.</p> <p>Masa i unutrašnje opterećenje atoma.</p> <p>Unutrašnje dimenzije.</p> <p>Radioaktivno zračenje.</p> <p>Zakon radioaktivnog razlaganja.</p> <p>Zaštita od zračenja.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da stižu na takav nivo znanja kako bi bili u stanju da prave razliku između modela Tomsona i Raterforda; - da znaju postulate Bora; - da shvate da je dualizam val-estica fundamentalna osobina estica; - da shvate osnovne karakteristike jezgra atoma; - da znaju da primijene zakon radioaktivnog zračenja; - da znaju jedinice koje se koriste za zaštitu od zračenja.

METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
<p>Sve navedene lekcije imaju teoretski karakter, ali njihovo tačno izlaganje zahtijeva dobro poznavanje matematike. Pošto je se od prvog nastojanja da se predstavi model atoma; nastavlja se sa planetarnim modelom Rutherforda, koji je potrdio da je cijela masa atoma koncentrirana u jezgru atoma. Zatim se javlja N. Bor sa svojim postulatima, koje primjenjuje u atomu hidrogena. Energetski kvanti koji se stvaraju tokom prelaska elektrona iz jednog energetskog nivoa u drugi, Anštajn naziva fotonima. Fotoni imaju dvojaku prirodu zato što se manifestuju i kao čestice i kao valovi. Ovaj dualizam, kasnije je proširio L. de Broglie o valovima materije.</p> <p>Radioaktivno razlaganje objasniti, bez opterećenja sa matematikom, zato što učenici ne posjeduju dovoljno znanja.</p> <p>Zaštita od atomskog zračenja je lekcija od prioriteta, zato što je to potreba vremena.</p>	<p><i>Elementarna matematika</i> (eksponencijalne funkcije i operacije sa razlomcima).</p> <p><i>Radiometrija</i> (potreba zaštite od zračenja).</p>
LITERATURA	
Lekcije za zakone zračenja i Plankov zakon, nalaze se u Fizici za IV razred (smjerovi zravstvo, kožni tekstil i veterina). Atomska fizika i atomska zračenja nalaze se u Fizici za IV razred gimnazije, opšteg društveno-jezičkog smjera. Nastavnik će matematičke operacije svesti na minimum.	
Adresa interneta za oblast Struktura atomskog jezgra: http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC/3-atoms.htm http://www.sciencejoywagon.com/physicszone/lesson/10modern.htm	

KATEGORIJA: ASTRONOMIJA	
POTKATEGORIJA: KOSMOLOGIJA (20)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Predmet treba da bude što interensantniji i atraktivniji.</p> <p>Upoznavanje u enika sa vasionskim tijelima i zakonostima me u njima.</p> <p>Razvijanje sposobnosti za ta no i kritiko posmatranje.</p> <p>Ospozobljavanje u donošenju zaklju aka za uopštavanja, argumentovanje injenica i rješavanje funkcionalnih veza izme u pru enih pojava u vasionkoj sferi.</p> <p>Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama vasionkih tijela i kosmologije uopšte.</p> <p>Stvaranje racionalne predstave o vasioni.</p> <p>Upoznavanje sa ulogom posmatranja u astronomiji.</p> <p>Razlikovanje vrste tijela u vasioni.</p> <p>Ospozobljavanje u određivanju najsvjetlijih zvijezda u vasionkoj sferi.</p> <p>Upoznavanje sa unitetom vasionkih tijela i njihovim stvaranjem od istog materijala i raznih generacija.</p>	<p>Shvatanje položaja Zemlje u Sun evom sistemu, položaj Sunca u Galaksiji i položaj Galaksije u odnosu sa drugim galaktikama u vasioni.</p> <p>Razlikovanje zvijezda u nebeskoj sferi od oblika do vremena pojavljivanja u toku godine.</p> <p>Shvatanje egzistencije raznih vrsta nebeskih tijela koja su se stvorila od istog materijala raznih generacija.</p> <p>Formiranje predstave za dva postojeća modela vasione.</p> <p>Poznavanje fizičkih osobina, temperature i drugih karakteristika nebeskih tijela.</p> <p>Razlikovanje osobina: zvijezda, planeta, satelita, meteora, kometa i dr.</p> <p>Shvatanje da je lansiranjem letelih teleskopa u orbitu Zemlje dat jedan izvanredan doprinos za masovno otkrivanje malih tijela koja su sa Zemlje nevidljiva.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OČEKIVANI REZULTATI
<p>Zvijezde i orientacija na nebu. Tijela koja su u Sun evom sistemu. Opšti podaci i karakteristike Sunca. Planete i Sun evom sistem. Mala tijela u Sun evom sistemu. Mjeseceve mijene. Fizičke karakteristike Mjeseca.</p> <p>Porijeklo stvaranja Sun evog sistema.</p> <p>Fizičke osobine, hemijski sastav i tipovi spektra zvijezda. Samostalna kretanja zvijezda. Dvostrukе zvijezde. Promjenljive zvijezde. Veza i evolucija zvijezda. Zvijezde - Nova i Super Nova. Pulsiranje i crne šupljine. Osnovni podaci o sastavu Galaksije.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da usvoje kosmološku terminologiju; - da usvoje imena najsvjetlijih zvijezda na nebu i njihovu poziciju; - da znaju da određuju horizonta i drugih objekata u odnosu sa njima (poziciju škole, kuće ili objekata prema tadašnjem horizontu orijentujući se iz udaljenosti Sunca nad horizontom); - da znaju da se orijentuju u prostoru prema položaju zvijezda; - posmatranjem mijena i vremena pojavljivanja Mjeseca da izvuku zaključak o njegovoj etvrtini;

Zvjezdano okupljanje. Među užvjezdana materija. Magnetno polje, kosmički zraci i radiozračenje. Galaksija i njeni zakoni. Habljev zakon i njegovo shvatanje. Kvazari. Metagalaktika i mikrovalno zračenje. Reliktni fotoni. Širenje vasmine.	- da se osposobe da u nebeskoj sferi razlikuju planete od zvijezda; - da se osposobe da među užvjezdama nađu u položaj planeta; - da, približno, znaju da nađu u položaj radianata među užvjezdama za posmatranje meteorskih padalica; - da razlikuju zvijezde prema bojama.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Ove lekcije će se realizirati u potpunom nedostatku matematike. Preporuka je, da nastavnik prati lijepo vrijeme, otvoreno nebo i bez prašine. Tako jedan dio predmeta provjerava pravilenjem. U tom cilju, treba da ima nebesku kartu i da uoči pozicije zvijezda na njoj. Zatim, zajedno sa učenicima, u djelovima manje osvijetljenog grada, treba da iziđe na posmatranje. U prvima posmatranjima odreduje se položaj zvijezda i drugih objekata u nebeskoj sferi, položaj Mjeseca prema nekoj zvijezdi i imenovanje ovih objekata, dok kasnije se može posuditi od neke druge škole, školski teleskop (ako ga ova ne posjeduje) i posmatraju se sateliti Jupitera i veličanstveni prsten Saturna, krateri Mjeseca, faze Venere, maglovitost Andromeda, Orionita i dr. Posmatranja ovise od pristupanosti vremena, a ne od obrazene materije.	<i>Hemija</i> , (poznavanje fizikalno-hemiskih osobina nebeskih tijela, sastojnih elemenata i dr.). <i>Umetnost vida</i> (boje nebeskih tijela - kao jedna od njihovih karakterističnih osobina). <i>Historija</i> (poznavanja vremena pronađazaka ili promjena raznih kosmičkih modela). <i>Filozofija</i> (koja dodiruje mnoge probleme astronomije). <i>Biologija</i> (koja se u zadnjih etiri decenija razvila kao egzobiologija vasmine; identifikacija živih bića i vanzemaljskih organizama).
LITERATURA	Sve lekcije se nalaze u knjizi autora prof. dr. R. Bejtullahu Astronomija za IV razred gimnazije, gdje su izabrane samo deskriptivne lekcije. Može se iskoristiti i Fizika za IV razred gimnazije opštег društveno-jezičkog smjera od istog autora.
Adresa interneta za oblast Kosmologija: http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm	

FIZIKA

(2. godina sedmi razred, 74. školska godišnja)

Gimnazija matematike i informatike (TIK)

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: JEDNOSMJERNO PRAVOLINIJSKO KRETANJE (11)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Shvatanje fizikalnih veličina, njihovih simbola, analitičkih izraza, dimenzija, grafičkih prikaza, načina mjerjenja, jedinica i grešaka mjerjenja. Osposobljavanje za tačno upotrebljavanje terminologije fizike.	Shvatanje osnovnih pojmova pravolinijskih i savijenih kretanja. Shvatanje rotacije tijela. Shvatanje da se ovo kretanje vrši u prostoru i vremenu. Formiranje vještina za grafičko predstavljanje raznih fizikalnih veličina.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OBEKTIVNI REZULTATI
Predmet i metode proučavanja fizike. Mjerenje nekoliko fizikalnih veličina. Međunarodni sistem jedinica SI. Šta nazivamo mehaničkim kretanjem. Materijalna tinka i njena pozicija u prostoru. Pomjeranje. Koncept o vektoru. Sabiranje i oduzimanje vektora. Jednosmjerno pravolinijsko kretanje. Promjenljivo kretanje. Srednja brzina. Jednosmjerna ubrzana kretanja, prenagljenost. Slobodno padanje tijela. Vertikalno padanje, bacanje.	Učenici treba: - da shvate fizikalne veličine, njihove simbole, analitički izraz, dimenzije, grafičko predstavljanje, načine mjerjenja i pogreške u mjerenu; - da znaju glavne veličine u sistemu SI; - da znaju metode izučavanja fizike; - da shvate pojam materijalne tinke; - da znaju šta su mehanička kretanja i njihova relativnost; - da jednosmjerno pravolinijsko kretanje izraze pomoću formule i da ga grafički prikažu; - da znaju da primijene osnovne mehaničke koncepte; - da definisu ubrzanje; - da odrede srednje ubrzanje, vektor promjene brzine, brzinu i momentalno ubrzanje.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Treba izvoditi praktične radove sa ciljem organizovanja eksperimentalnih mjerjenja i kontrolisati mjerne aparate, instrumente i drugu opremu. Primjenjivati pravila njihove upotrebe kao i tehničku sigurnost. Demonstrirati jednosmjerno pravolinijsko kretanje pomoću kolica ili pomoću Atvudove mašine. Mjeriti brzine i ubrzanja (naglosti) pomoću kolica, cilindra ili kugle u kosoj ravni.	<i>Matematika</i> (vektori, proporcije, razne geometrijske figure, uglovi, jednačine sa jednom i sa dvije nepoznate, linearne i kvadratne funkcije, kao i njihovo grafičko predstavljanje, nejednakosti i sistem koordinata). <i>Biologija</i> (rast biljaka kao kinematički proces, a kretanje živilih bića kao dinamički proces).
LITERATURA	
Za programske sadržaje ove potkategorije, nastavnik može da koristi udžbenik Fizike za prvi razred gimnazije, kao i za drugi razred gimnazije smjera prirodnio-matematičkih nauka.	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: SAVIJENA KRETANJA (4)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Poznavanje povezanosti prostora, vremena i kretanja.</p> <p>Na nivou primjene, uo avanje glavnih kinemati kih zakona translacije i rotacije (na kvantitativan na in), kao i uo avanje glavnih veli ina kinematike koje su povezane sa tim zakonima.</p>	<p>Shvatanje pojmove savijenog kretanja.</p> <p>Shvatanje osnovnih pojmove rotacije tijela.</p> <p>Poznavanje prenagljenosti kružnog kretanja.</p>
PROGRAMSKI SADRŽAJI	OEKIVANI RULTATI
<p>Kako se formiraju savijena kretanja.</p> <p>Brzina savijenog kretanja.</p> <p>Kružno jednosmjerne kretanje.</p> <p>Prenagljenost kod savijenih kretanja.</p> <p>Rotaciono kretanje vrstog tijela.</p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da opišu i da shvate kako se formiraju kružna kretanja; - da znaju matemati ke izraze za prenagljenost savijenog kretanja; - da znaju da svako savijeno kretanje predstavlja jedan lanac kružnih kretanja; - da znaju da je vektor brzine V isti za sve ta ke vrstog tijela; - da znaju vezu brzine V i ugaone brzine; - da znaju šta su period i frekfencija rotacija.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEDUPREDMETNA VEZA
<p>Demonstriranje II Njutnovog zakona primjenom kolica, za razne sile.</p> <p>Galilejevi eksperimenti (kretanje sfere gore i dolje kroz lu ni dio kose ravn).</p> <p>Mjerenje specifi ne težine i odre ivanje intenziteta za razna tijela.</p> <p>Demonstriranje potencijalne energije pomo u pritiska i povla enja spiralne šušte.</p> <p>Demonstriranje centripetalne sile pomo u dinamometra ili rotacionog diska.</p> <p>Veza momenta inercije i momenta impulsa pomo u Oberbekovog to ka.</p>	Matematika (geometrija)
LITERATURA	
Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: ZAJEDNI KO DJELOVANJE ME U TIJELIMA (17)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Shvatanje da Njutnovi zakoni ne važe u svim sistemima referiranja ve samo u neracionalnom sistemu. Saznanje o zajedni kom djelovanju me u tijelima. Upoznavanje sa injenicom da mnogi zakoni fizike koji se primjenjuju u praksi i tehnicu, poti u iz zakona uvanja. Razvijanje svijesti za racionalno korišenje energije.	Razlikovanje mase, inercije i težine tijela. Učenici treba da bude jasno da sila izaziva kretanje tijela, u ovom slučaju kao posljedica zajedni kog djelovanja me u njima (privlačnosti, odbijanja, deformiranja ili promjene količine kretanja). Primjena tri Njutnova zakona u konkretnim slučajevima. Primjena zakona uvanja u onim slučajevima kad se ne znaju sile između tijela.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	STANDARDI POSTIGNUĆA
Masa i inercija tijela. Količina kretanja. Pojam sile. Zakon inercije. Osnovni zakon dinamike. Zakon akcije i reakcije. Skupljanje i razbijanje sile. Sile koje se javljaju u kružnom kretanju. Zakon uvanja količine kretanja. Rad i snaga jedne sile. Kinetska i potencijalna energija. Zakon uvanja mehaničke energije. Momenat jedne sile. Momenat inercije. Momenat količine kretanja i zakon uvanja. Trenje i sile trenja. Elastične osobine tijela i sile koje djeluju na njih.	Učenici treba: - da shvate masu tijela kao dinamičnu veličinu, a ne kao količinu predmeta; - da shvate da je zajedničko djelovanje među tijelima zajednička osobina; - da shvate da se masa tijela vezuje sa osobinama inercije, ali nije inercija; - da znaju da primijene princip inercije, kako bi analizirali sile koje djeluju na tijelo, bilo ono u kretanju ili ne; - da vladaju zakonima dinamike i da ih primijene u nekoliko mehanizama mehaničkim pomagalima koja se koriste u industriji, poljoprivredi i izgradnjici; - da shvate da sile akcije i reakcije dolaze i nestaju u isto vrijeme, iako djeluju na različita tijela; - da shvate da kada se utroši energija, završava se rad; - da znaju da je potencijalna energija - energija položaja, dok je kinetska energija - energija kretanja; - da znaju da formulama izraze snagu, energiju, kao i da znaju njihove jedinice i dimenzije.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Demonstrirati drugi Njutnov zakon pomoću laboratorijskih kolica za razne mase i sile. Zakon akcije i reakcije, demonstrirati sa dva dinamometra privlačnu enu sa dvije iste sile na dva suprotna kraja itd. Egzistenciju potencijalne energije demonstrirati utiskanjem ili povlačenjem elastične šušti. Centrifugalnu i centripetalnu silu demonstrirati pomoći jedne lopte vezane konopcem za dinamometar, koji se okreće rukom. Ovo se može uraditi i pomoći u kružnog disku. Momenat količine kretanja demonstrirati sa točkom bicikla ili diskom Oberbecka.	Elementarna matematika (linearne jednacine i operacije sa razlomcima).
LITERATURA: Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: SILA I KRETANJE TIJELA	
POTKATEGORIJA: GRAVITACIJA (8)	
CILJEVI	OBJEKTIVI
Shvatanje razlike izme u Aristotelove i Galilejeve fizike. Upoznavanje sa eksperimentom Kevendiša.	Shvatanje sile graviteta kao samoprivla uju e. Razlikovanje Njutnove sile inercije i neinercije. Shvatanje Keplerovih zakona. Shvatanje horizontalnog kretanja i kosog bacanja tijela.
PROGRAMSKI SADRŽAJI	O EKIVANI REZULTATI
Njutnov zakon o opštem privla enju. Sila teže. Težina tijela. Kretanje planeta. Keplerov zakon. Kretanje tijela u blizini površine Zemlje. Horizontalno i koso bacanje. Kretanje vješta kih satelita - prva kosmi ka brzina. Centar mase i teže.	U enici treba: <ul style="list-style-type: none"> - da shvate Njutnov zakon o opštem privla enju; - da se upoznaju sa konceptom polja, naro ito sa konceptom polja graviteta; - da shvate koso i horizontalno bacanje; - da znaju o prvoj kosmi koj brzini; - da definišu Keplerove zakone i da znaju njihove veze sa zakonom privla enja; - da znaju da ra unaju masu Mjeseca.
METODOLOŠKA UPUTSTVA	MEĐUPREDMETNA VEZA
Silu privla enja Zemlje demonstrirati sa jednim tijelom oka enim za dinamometar. Demonstrirati slobodno padanje metalne plo e i hartije sa istom površinom.	<i>Matematika</i> (sa aspekta objašnjavanja Njutnovog zakona i kretanja tijela u blizini površine Zemlje). <i>Astronomija</i> (sa aspekta objašnjavanja Keplerovih zakona, kao i prve kosmi ke brzine).
LITERATURA: Fizika za I razred gimnazije	

KATEGORIJA: HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE

**POTKATEGORIJA: OSNOVE MOLEKULARNE KINETI KE
TEORIJE PREDMETA (14)**

CILJEVI	OBJEKTIVI
<p>Osposobljavanje u donošenju zakljuaka, uopštavanja, kvalitetnog argumentovanja i odreivanja funkcionalnih veza osobina plemenitih gasova.</p> <p>Razvijanje svijesti o potrebama racionalnog korištenja energije gasova i za zaštitu životne sredine.</p>	<p>Upoznavanje sa injenicom da se sve vrste supstanci sadrže od molekula. Shvatanje haotinog kretanja molekula. Shvatanje značaja unutrašnje energije i načina njene građe. Matematičko postavljanje jednačine stanja idealnog gasa i jednačine realnog gasa.</p>
<p>PROGRAMSKI SADRŽAJI</p> <p>Molekularna građa predmeta. Veličina i masa molekula. Haotino kretanje molekula – Braunovo kretanje. Sile zajedničkog djelovanja između molekula i njihova potencijalna energija. Njihova unutrašnja energija. Model idealnog gasa – veličine koje određuju stanje idealnog gasa. Osnovni procesi idealnih gasova. Apsolutna temperatura. Opšte jednačine stanja idealnih gasova.</p>	<p>OČEKIVANI REZULTATI</p> <p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da shvate da se svako tijelo (vrsto, tekućina ili gasovito) sadrži od jednog velikog broja molekula; - da znaju da se ovi molekuli nalaze u stalnom haotinom kretanju; - da shvate da brzine molekula nijesu iste, iz razloga njihovog haotinog kretanja; - da znaju da se molekul karakteriše sljedećim veličinama (dat je samo red veličina): dijametar 10^{-10} m, masa 10^{-27} kg, obim 10^{-30} m³ i brzina 300-400 m/s; - da znaju što je idealan gas; - da shvate da se stanje jednog idealnog gasa određuje sa tri parametra: pritiskom, temperaturom i obimom.
<p>METODOLOŠKA UPUTSTVA</p> <p>Demonstriranje modela sa kuglama (loptama) da bi se pokazalo kretanje molekula. Haotino kretanje molekula i njihovu raspodjelu prema brzini demonstrirati pomoću Haltonove kutije.</p>	<p>MEĐUPREDMETNA VEZA</p> <p><i>Elementarna matematika osnovne škole</i> (eksponencijalne funkcije sa ciljem shvatanja izraza malih brojeva u eksponencijalnoj formi; istovremeno se preporučuje i izraz velikih brojeva u eksponencijalnoj formi, jer će to služiti za izraz broja molekula u supstanci).</p>

Demonstriranje Zakona Boj-Mariota, Šarla i Gej-Lisaka vršiti sa odgovaraju om temperaturom kojom škola raspolaže.	<i>Hemija</i> (sa aspekta objašnjenja gra e molekula predmeta, zajedni kog djelovanja me u molekulima, modela idealnog gasa, realnog gasa itd.). <i>Ekologija</i> (koliko god imamo posla sa gasom i koriš enjem njihove energije toliko se treba podsje ati na uvanje životnog ambijenta).
---	--

LITERATURA

Za sve programske cjeline ove potkategorije dovoljna je upotreba Fizike za drugi razred gimnazije smjera prirodno-matemati kih nauka.

Adresa interneta za oblast *Termodinamika i gasovi*:

<http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1150/14Thermo/ToC.html>
<http://www.physics.usyd.edu.au/rcfta/thermo.html>

IZBORNA NASTAVA

NASTAVNE JEDINICE	CILJEVI
1. Sistem referiranja i relativiteta kretanja. 2. Odre ivanje mase Mjeseca. Centar mase sistema Zemlja – Mjesec. 3. Sudar tijela. 4. Dužina slobodnog puta molekula. 5. Zakon difuzije. 6. Dobijanje zakona jednakih površina (drugi zakon Keplera) iz zakona uvanja momenta koli ne kretanja. 7. Definicija entropije.	Izborna nastava se omogu ava u enicima koji žele da produbljuju svoja znanja iz raznih oblasti fizike.

LABORATORIJSKE VJEŽBE (5)

- Mjerenje dužina i masa nekoliko tijela. Greške u mjerenu. Srednja vrijednost.
- Odre ivanje gustine jednog vrstog tijela (sabijenosti).

3. Određivanje koeficijenta trenja jedne kose ravni.
4. Određivanje koeficijenta površinskog pritiska pomoću kapilarne cijevi.
5. Određivanje specifične topote jednog vrstog tijela sa kalometrom.

VREDNOVANJE ZNANJA U ENIKA

1. Vrednovanje prema aktivnostima

U prvom redu, nastavnik treba da prihvati učenika kao sagovornika. Zato, probajući da učenika uključi u zajednički razgovor tokom procesa nastave, istovremeno će procijeniti koliko je u stanju da usvoji izvedenu nastavnu jedinicu. Na ovaj način, učenik će konstantno biti aktivan u izvježbanju zaključaka zajedno sa nastavnikom. Različiti učenici, za istu problematiku, mogu da postignu različite zaključke. Ova njihova aktivnost, da dođe do zaključaka zajedno sa nastavnikom, ili na nezavistan način, treba se uzeti kao parametar u vrednovanju znanja.

2. Usmeno vrednovanje

Ima takvih učenika koji su dovoljno spremni, ali su povremeni, ne onoliko aktivni i ne sudjeluju u zajedničkom razgovoru. Iz tog razloga, nastavnik treba da ove učenike ispituje na klasičan način, kako bi utvrdio nivo njihovog postizanja. I ovaj se način provjeravanja realizira u formi zajedničkog razgovora i tome se ne podvrgava cijeli razred.

3. Vrednovanje po izboru zadataka u razredu

U toku izbora brojnih zadataka predviđenih programom, za vrijeme asova vježbanja, neki su učenici stalno aktivni i uključuju se u rješavanje zadataka na tabli ili u sveskama. Ovu aktivnost treba uzeti kao parametar u vrednovanju znanja.

4. Pismeno ispitivanje

Pri kraju svakog polugodišta predviđa se po jedan pismeni zadatak, gdje će se dati zadaci i problemi koje će učenik pokušati da riješi. Nasta-

vnik e dati zadatke koji su riješeni na asovima vježbanja, ali i one koji nijesu riješeni. Cilj postavljanja zadataka koje ranije nijesu mogli da riješe, stav je vrednovanja kreativnih sposobnosti u enika, zato što, o igledno, od puta rješavanja ovih zadataka vrednuje se i na in njihovog mišljenja.

5. Vrednovanje pomo u testova

Na in vrednovanja znanja u enika cijelog razreda testovima pitanja, nastavniku pruža jedno ogledalo o nivou vladanja nastavnog predmeta. Ova metoda e biti onoliko ta na, koliko e nastavnik više vremena posvetiti na inu izrade testova, imaju i u vidu kriterije izrade testova, po taksonomiji Bluma, a to su: nivo znanja (kognitivnog), shvatanje, primjena, analiza i sinteza. Na svakom od polugodišta izra uje se po jedan test, sa ciljem da nastavnik stvori jednu predstavu o usvojenim znanjima.

6. Aktivnosti u školskoj laboratoriji

U školama u kojima postoji kabinet fizike, nastavnik e prema programu demonstrirati, ili vršiti neko mjerjenje, neke veliine ili neke fizike pojave. O igledno tokom ovog angažovanja nastavnika, neki u enici iz znatiželje e biti aktivniji od drugih. Oni e pomagati nastavniku u procesu demonstriranja, ili mjerjenja, ili e to uraditi na nezavistan na in, tako da e i ova aktivnost biti jedan od parametara u vrednovanju njihovih znanja.

7. Nezavisani praktični rad

Vrednovanje znanja u enika vrši se i prvenstveno njihovih aktivnosti u individualnim i grupnim praktičnim radovima. U enici e od nastavnika dobiti konkretnе zadatke koje e realizirati na praktičan na in, kao npr. pravljenje jednog elektromagneta, elektromotora, periskopa i dr.

Opšte vrednovanje postignutog znanja u enika bazira e se na sedam gore određenih i navedenih tabaka.

HEMIJA

UVOD

Hemija je prirodna nauka koja za osnovu ima eksperimentalni rad, analizu i sintezu, kao glavne metode i ostala znanstvena dostignu a, kao što su biologija, fizika, matematika, informatika, geologija itd.

Hemija prouava:

- otkriće predmeta od kojih je izgrađena priroda Zemlje i Svetogira;
- građa predmeta, njihove osobine i način njihovog stvaranja;
- pripremanje novih predmeta (jedinjenja);
- pronalaženje mogućnosti (metode) za proizvodnju i primjenu predmeta u tehnici, industriji, poljoprivredi i u svakodnevnom životu.

Hemija ne prouava samo jedinjenja koja se nalaze u prirodi. Ona stvara nove predmete koja se u prirodi ne nalaze i ne postoje. Hemari su do sada stvorili preko 15 miliona različitih hemijskih jedinjenja (predmeta), koja su znatno poboljšala život čovjeka u cjelini.

CILJEVI

- razvijanje i produbljivanje znanja u oblasti opšte hemije, neorganske, organske i hemijske tehnologije i njen značaj u službi čovjeka;
- shvatanje filozofije hemije, kao prirodne i eksperimentalne nauke;
- stvaranje navika i vještina pri teorijskom i praktičnom radu, i sposobnosti pronalaženja informacija;
- aktiviranje što više čula (vida, dodira, sluha, ukusa, mirisa) za dugotrajno pамenje informacija;
- razvijanje autonomnog i kritičnog mišljenja da se shvate, izraze i primijene fenomeni i hemijske pojave, koji se dešavaju u prirodi i hemijskom laboratoriju;
- stimuliranje i motivacija učenika za teorijsku i praktičnu nastavu upotrebljavajući metode predavanja i tehnologiju atraktivnog i racionalnog obrazovanja, nastavna sredstva konkretnizacije, vizuelne i audivizuelne predmete, nastavu na terenu itd.;
- vaspitanje za okolinu, učenika, njihovih roditelja i širu školsku zajednicu.

Gimnazija društvenog i jezičkog smjera**OPŠTI CILJEVI**

Učenici treba da:

- upoznaju hemsku filozofiju, kao prirodnu i eksperimentalnu nauku, sa pojmovima i imenovanjem hemijskih jedinjenja po standарdima IUPAC;
- postignu znanja o naznajajnijim grupama organskih i neorganskih tvari, osobinama i njihovu primjenu;
- shvataju pravila, načela i hemijske zakonitosti tokom hemijske analize i sinteze;
- stvaraju navike i spretnosti za rad, upotrebu aparatura, tehniku i laboratorijske metode, kao i ponašanje u laboratoriji;
- upotrebljavaju znanja i iskustva drugih naučnih predmeta (fizike, biologije, matematike, geografije, tehnologije itd.), da bi shvatili, analizirali,
- spoznali, u vrstili i primijenili predmet hemije;
- shvate, analiziraju, spoznaju, ostvaruju i primjenjuju predmet hemije;
- snaliziraju sastav prirodnih materijala i shvataju pojmove materija, masa i energija;
- aktiviraju uloga da bi shvatili, analizirali i primijenili rezultate pojava, koji se odvijaju tokom hemijskih preobrežaja;
- razvijaju kreativne sposobnosti za teorijsko sprovođenje znanosti u praksi, za usluge javjaka (u medicini, farmaciji, poljoprivredi, tehničici, domaćinstvu i prehrambenoj industriji), kao i sposobnosti za korištenje potrebnih informacija u cilju produbljenja znanja i njihove primjene u životu;
- usavršavaju svoje nezavisne istraživačke i stvaralačke djelatnosti;
- dostignu osnovni nivo shvatanja i vrednovanja značaja hemije za javjaka i društvo;
- formiraju odgovorni personalitet za profesionalnu saradnju, solidarizaciju i komunikaciju sa nastavnikom, kolegama, roditeljima i širokom okolinom, kao i očuvanje sredine i njen uticaj na urbane efekte i šire.

PROGRAMSKI SADRŽAJ	SPECIFIČNI CILJEVI	METODOLOGIJA I DIDAKTIKA UPUTSTVA	STANDARDI DOSTIGNUĆA	MEUPREDMETNE VEZE
Hemija kao prirodna nauka (3)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Uvod u hemiju ○ Hemija kao prirodna i eksperimentalna nauka 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa značajem hemije za život; ❖ da upoznaju laboratorijsku opremu, pravila rada u laboratoriji, kao i opasnosti tokom eksperimenta. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metoda komunikacije <input type="checkbox"/> Međuaktivna metoda <input type="checkbox"/> Eksperimentalna metoda 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju šta proučavaju hemija i ostale prirodne nauke; - da znaju ulogu hemije u životu; - da se sposobe za upotrebu laboratorijskih predmeta, tvari i odbranu od mogućih opasnosti tokom eksperimentalnog rada. 	Sve prirodne nauke i tehnologija
Hemiske tvari (5)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mešavine i iste tvari ○ Simboli, hemiske formule i hemiske reakcije ○ Atomska relativna masa i relativna molekularna masa ○ Mol, molarna masa i molarni volumen 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa pojmom mješavine i iste tvari, kao i sa njihovim metodama razdvajanja; ❖ da se upoznaju sa simbolima, formulama i hemiskim reakcijama; ❖ da urade stekiome- 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metoda komunikacije <input type="checkbox"/> Interaktivna metoda <input type="checkbox"/> Eksperimentalni rad <input type="checkbox"/> Upotreba radne sveske 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da naprave razliku između mješavina i istih tvari; - da izaberu metode za razdvajanje mješavina po različitim kriterijima; - da opišu i izjednačene hemiske reakcije, agregatno stanje reaktanata, kao i reakcije produkta. 	Matematika Fizika

○ Osnove stekiometrijskog ra unanja	trijska ra unanja.			
---	--------------------	--	--	--

Atomska struktura i periodi ni sistem elemenata (4)

○ Sastav atoma ○ Atomske jezgro i izotopi ○ Nivoi, podnivoi i atomske orbitale ○ Gra a periodi nog sistema elemenata	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da upoznaju osnovne estice atoma; ❖ da razlikuju atomski broj, broj mase i izotope; ❖ da shvate raspored elektrona na energetske nivoe i podnivoe; ❖ da analiziraju periodi ne promjene fizikalnih i hemijskih osobina elemenata, grupa i raznih perioda, kao posljedice atomske strukture. 	<input type="checkbox"/> Interaktivna nastava, (nastavnik - u enik, <input type="checkbox"/> u enik – u enik) <input type="checkbox"/> Upotreba modela za orbitalu s i p. <input type="checkbox"/> Upotreba periodi - nog sistema elemenata <input type="checkbox"/> Upotreba multimedijalnih podataka za prikazivanje subelementarnih estica <input type="checkbox"/> Upotreba radne sveske <input type="checkbox"/> Vrednovanje testom	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju osnovne estice; - da se usavrše za upotrebu atomskog broja, broja mase i njihovu vezu sa izotopima; - da razlikuju energetske nivoe, podnivoe i atomske orbitale. 	Fizika Matematika Biologija
---	---	---	---	-----------------------------------

Hemijuve i struktura molekula (5)

○ Jonska veza ○ Kovalentna veza ○ Hidrogenska veza	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da definišu jonsku, kovalentnu i hidrogensku vezu; ❖ da upotrijebi Luisovu 	<input type="checkbox"/> Me uaktivna metoda (obuhvataju i eksperimentalni rad) <i>Eksperimenti:</i>	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju o na inu stvaranju jona; - da objasne formiranje jonske i kovalentne veze, 	Fizika Matematika Biologija
--	--	--	---	-----------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ strukturu, (Lewis); ❖ da ustanove promjene polarnih i nepolarnih molekula; ❖ da identifikuju hidrogensku vezu kod bioloških makromolekula (proteini). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Određivanje osobina kristala <input type="checkbox"/> Sublimacija joda (nastavnik) <input type="checkbox"/> Tacka ključanja <input type="checkbox"/> Rastvaranje alkohola i jestivog ulja u vodi 	<p>kao i razliku među njima;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju strukturu dijamanta kao kovalentnog kristala, grafita i fularena; - da analiziraju utjecaj hidrogenne veze na hemijske i fizike osobine jedinjenja i njenu ulogu za živi svijet. 	
Hemija termodinamika (3)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Energetske promjene tokom hemijskih reakcija ○ Alternativni izvori energije 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da definisu egzotermi ne, endotermi ne reakcije; ❖ da znaju o alternativnim izvorima energije; ❖ da shvate utjecaj sagorijelih produkata na životnu okolinu. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Međuaktivna metoda <input type="checkbox"/> Upotreba multimedijalnih materijala <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prikaz endotermi nih i egzotermi nih reakcija <input type="checkbox"/> Upotreba tabela sa vrijednostima standardne entalpije 	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju egzotermi ne i endotermi ne reakcije; - da primijene Hessov zakon; - da znaju o alternativnim izvorima energije. 	Biologija Fizika Ekologija
Rastvori (3)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Rastvori i vrste rastvora ○ Sastav rastvora 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa procesima koji se odvijaju 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metoda istraživanja <input type="checkbox"/> Upotreba grafikona i 	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju da razlikuju vrste rastvora na osnovu veličine 	Biologija Fizika Ekologija

	<p>tokom rastvaranja;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da znaju razlikovati rastvore po veličini estica; ❖ da analiziraju faktore koji utiču na brzinu rastvaranja. 	<p>tabela za rastvaranje</p> <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Zavisnost rastvaranja od temperature 	<p>estica i kolичine rastvorljive tvari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se usavrše za ravanjanje i pripravljanje rastvora sa različitim koncentracijama. 	
Kinetika hemijskih reakcija (2)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Brzina hemijskih reakcija ○ Uslovi koji utiču na brzinu hemijskih reakcija 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da definišu brzinu hemijskih reakcija; ❖ da shvate utjecaj koncentracije i temperature na brzinu hemijskih reakcija; ❖ da shvate katalitičke reakcije i djelovanje katalizatora. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Interaktivno učenje ❑ Metoda demonstriranja <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Utjecaj koncentracije i temperature na brzinu hemijskih reakcija 	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da izraze brzinu hemijskih reakcija; - da ustanove inioce koji utječu na brzinu hemijskih reakcija. 	Hemiska tehnologija Biologija Fizika Matematika
Hemijska ravnoteža (2)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Uravnotežene hemiske reakcije ○ Uslovi koji utiču na hemijsku ravnotežu 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa uravnotežnim reakcijama; ❖ da definišu utjecaj spoljašnjih faktora na hemijsku ravnotežu; 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Međuaktivno učenje ❑ Metoda demonstriranja ❑ Testiranje <p><i>Eksperimenti:</i></p>	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju reverzibilne i irreverzibilne reakcije; - da objasne utjecaj spoljašnjih inilaca (koncentracije, temperature, pritiska) 	Biologija Tehnologija Matematika

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ da shvate konstantu ravnoteže (K_c). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reakcija između: $BaCl_2 + Na_2CO_3$ (nastavnik) <input type="checkbox"/> Reakcija između: $FeCl_3 + KCNS$ (nastavnik) 	<p>na promjenu hemijske ravnoteže.</p>	
Hemijačka ravnoteža u vodenim rastvorima (3)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kiseline i baze ○ Jonski produkt vode ○ (Vrijednost pH) ○ Puferi 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da definišu kiseline i baze u vodenim rastvorima; ❖ da definišu smisao protoli ne ravnoteže; ❖ da znaju izračunati vrijednost p^H kod jakih kiselina i baza; ❖ da shvate mehanizam pufernih sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Međuaktivna nastava <input type="checkbox"/> Vježbe računanja vrijednosti p^H na prostim primjerima <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mjerenje vrijednosti p^H upotrebljavajući indikatore (rasocrvenog kupusa sa limunom i $NaOH$ - učenici) 	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da objasne kiseline i baze prema teoriji Arheniusa i Bronsted-Lowrit; - da ustanove jačinu kiselina i baza na osnovu konstanta K_a i K_b; - da izračunaju vrijednost p^H na prostim primjerima; - da ocjene ulogu pufera u organizmu. 	Biologija Fizika Matematika
Oksido-reduktivne reakcije (2)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Oksido-reduktivne reakcije ○ Izjednačavanje 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa pojmom oksidacije i 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Interaktivna nastava <input type="checkbox"/> Posjeta nekom industrijskom poduzeću 	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju da razlikuju procese oksidacije i redukcije; 	Hemijačka Tehnologija Biologija

okso-reduktivnih reakcija	<ul style="list-style-type: none"> redukcije; ❖ da znaju o povezanosti oksidacije i redukcije; ❖ da razumiju jedna enja oksido-reduktivnih jedinjenja; ❖ da primijene oksido-reduktivne reakcije u raznim hemiskim procesima. 	<p>strijskom sektoru</p> <p><i>Eksperimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Rastvaranje metala u HCl (nastavnik) ❑ Elektroliza vode u KI rastvoru (nastavnik) 	<ul style="list-style-type: none"> - da se usavrše za ravanjanje oksidativnih brojeva i jedna enja oksido-reduktivnih reakcija na prostim primjerima; - da znaju o punjenju i pražnjenju akumulatora. 	Fizika
---------------------------	---	---	---	--------

Neorganska hemija (10)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Elementi u periodi nog sistemu i njihov položaj ○ Elementi grupe 1 ○ Elementi grupe 2 ○ Elementi grupe 13 ○ Elementi grupe 17 ○ Elementi grupe 16 ○ Elementi grupe 15 ○ Elementi grupe 14 ○ Prolazni elementi 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa rasporedom elemenata u periodi nog sistemu; ❖ da razlikuju elemente s, p, d i f i njihove zajedničke osobine u okviru grupa; ❖ da shvate periodi ne osobine nekih elemenata; ❖ da znaju o potrazi u prirodi, osobine, jedinjenja i značaj elemenata grupa (1, 2, 13, 17, 16, 15, 14 i 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Upotreba Periodi nog sistema elemenata ❑ Upotreba Periodi nog sistema elemenata. <p><i>Eksperimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Reakcije na vatri ❑ Reakcija natrijuma u vodi ❑ Određivanje jačine vode 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju osobine hemijskih elemenata na osnovu njihove elektronske konfiguracije; - da razlikuju elemente s, p, d i, f i njihove zajedničke osobine; - da opišu osobine jedinjenja i značaj elemenata grupa (1, 2, 13, 17, 16, 15, 14 i prolaznih elemenata); - da opišu mineralna slobriva i njihovu ulogu u porastu poljoprivrednih dobara; 	<p>Biologija Poljoprivreda Medicina Fizika Tehnologija Ekološko vaspitanje ✓</p>

	prolaznih elemenata).		- da znaju o kompleksnim jedinjenjima i njihovoj ulozi u medicini i biološkim procesima (hemoglobin i hlorofil).	
Hemija ugljenih jedinjenja (2)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Klasifikacija ugljenih jedinjenja ○ Atomske orbitalne i vrste hibridizacije 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa osobinama ugljenih jedinjenja; ❖ da klasifikuju karbonska jedinjenja na osnovu funkcionalnih grupa; ❖ da razlikuju hibridne orbitale sp^3, sp^2 i sp ugljenika. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Me uaktivna nastava <input type="checkbox"/> Upotreba molekularnih modela za građu struktura molekula 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da definišu ugljena jedinjenja i da opišu njihov značaj za život; - da klasifikuju organska jedinjenja na osnovu funkcionalnih grupa; - da uoče razliku između hibridnih orbitala sp^3, sp^2 i sp ugljenika i vrste veza koje se formiraju iz ovih orbitala. 	Biologija Medicina Poljoprivreda Hemijска tehnologija
Hidrokarburi (6)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Alkani i cikloalkani ○ Alkeni i alkadieni ○ Alkini i aromatični hidrokarburi (areni) 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa hidrokarburima i da uoče razliku na osnovu karbonskog niza i na osnovu veza C-C; 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Me uaktivna nastava <input type="checkbox"/> Uobičajene metode komunikacije <input type="checkbox"/> Metoda 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da uoče razliku između vrsta hidrokarbura; - da klasifikuju hidrokarbure (aciklične, ciklične, alifatične, aromatične, 	Biologija Medicina Poljoprivreda Hemijска tehnologija

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ da odrede najznačajnije predstavnike hidrokarbura i njihovu primjenu u životu; ❖ da imenuju ta jedinjenja po pravilima IUPAC-a; ❖ da shvate značaj hidrokarbura kao sagorijevajući material; ❖ da razlikuju izomeriju i vrste izomera. 	<p>demonstriranja pomoći u molekularnih modela</p> <p><i>Eksperimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Dobijanje hidrokarbura (nastavnik) 	<p>zasićene, nezasićene, alkane, alkeni, alkine, diene itd.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - da imenuju hidrokarbure prema pravilima nomenklature po IUPAC-a; - da znaju o hidrokarburima kao sagorijevajućem materijalu (karburanti) i kao primarnim industrijskim sirovinama. 	
Zapaljive fosilne sirovine (3)				
<input type="radio"/> Vrste uglja <input type="radio"/> Nafta i njeni derivati <input type="radio"/> Prirodni plin	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa stvaranjem zapaljivih fosilnih sirovina; ❖ da urade njihovu klasifikaciju na osnovu agregatnog stanja; ❖ da analiziraju na detaljan način značaj zapaljivih fosilnih sirovina kao karburante i kao primarne sirovine za industriju; ❖ da shvate tehnologiju 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Metoda uobičajene komunikacije ❑ Međuaktivna nastava ❑ Metoda demonstriranja (upotreba raznih kolekcija derivata nafte i vrsta uglja) <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Frakciona destilacija nafte (nastavnik) 	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju o teoriji porijekla zapaljivih fosilnih sirovina; - da klasifikuju zapaljive fosilne sirovine na osnovu agregatnog stanja; - da znaju o značaju zapaljivih fosilnih sirovina kao karburantima i kao primarnim industrijskim sirovinama; - da opišu tehnologiju prerade nafte i vrste produkata koji se dobijaju iz nje. 	Hemijska tehnologija Metalurgija

	prerade nafte i vrste produkata koji se dobijaju iz nje.			
Organska jedinjenja sa kiseonikom (11)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Alkoholi ○ Fenoli ○ Etri ○ Aldehidi i ketoni ○ Organske kiseline i njihovi derivati ○ Lipidi, sapuni i deterdženti ○ Karbohidrati 	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa organskim jedinjenjima koja posjeduju kiseonik u obliku hidroksilne funkcionalne grupe (alkoholi, fenoli), eternim, karbonskim (aldehidi i ketoni) i karboksilnim (organske kiseline i njihovi derivati); ❖ da razlikuju primarne alkohole, sekundarne i terciarne; ❖ da imenuju alkohole na osnovu nomenklature IUPAC-a; ❖ da se upoznaju sa fenolima kao aromatskim jedinjenjima koja sadrže (-OH) grupu; ❖ da shvate upotrebu 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uobičajena metoda komunikacije <input type="checkbox"/> Međuaktivna nastava <input type="checkbox"/> Metoda demonstriranja (upotreba skica, crteža itd.) <input type="checkbox"/> Upotreba molekularnih modela <p><i>Eksperimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dobijanje etil-acetata (etanol + acetilna kiselina - u enici) <input type="checkbox"/> Reakcija srebrnog ogledala kod acetil aldehida i glukoze (nastavnik) 	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju da klasifikuju organska jedinjenja koja sadrže kiseonik, na osnovu njihovih funksionalnih grupa; - da znaju razliku između alkohola i fenola; - da analiziraju strukturu, osobine i upotrebu etera; - da prisvoje pravila za imenovanje organskih jedinjenja koja sadrže kiseonik po nomenklaturi IUPAC-a; - da ocjene ulogu organskih jedinjenja sa kiseonikom za život; - da opišu strukturu organskih kiselina i njihovih derivata; - da razviju reakcije sapuni- 	Biologija Medicina Farmacija

	<p>fenola u medicini i industriji;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa strukturama etra i njihovom nomenklaturom; ❖ da analiziraju strukturu aldehida i ketona; ❖ da izvrše njihovo imenovanje; ❖ da se upoznaju sa strukturom karboksilnih kiselina i njihovih derivata; ❖ da se upoznaju sa strukturom masti i lipida kao vitalnim tvarima za život; ❖ da se upoznaju sa dobijanjem sapuna pomoću hidrolize masti; ❖ da se upoznaju sa strukturom karbohidrata kao biomolekulom; ❖ da urade klasifikaciju karbohidrata na osnovu broja strukturnih jedinica. 	<p><input type="checkbox"/> Reakcija sapunifikacije (nastavnik i učenici)</p> <p><input type="checkbox"/> Reakcija amidona sa jodom (učenici)</p>	<p>fikacie i da znaju o upotrebi sapuna;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da klasifikuju karbohidrate na osnovu monomernih jedinica (monosaharidi, disaharidi, oligosaharidi i polisaharidi); - da razviju reakcije oksidacije aldehida i reduktivnih šećera. 	
--	---	---	---	--

Organska jedinjenja sa azotom (10)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Nitrojedinjenja ○ Amini ○ Aminoacidi ○ Proteini ○ Heterocikli na jedinjenja ○ Nukleinske kiseline ○ Enzimi ○ Hormoni ○ Vitaminii i alkaloidi 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa organskim jedinjenjima koja sadrže azot u obliku funkcionalnih grupa (amini, nitrojedinjenja, aminoacidi itd.) i u obliku hetero atoma (heterocikli na jedinjenja); ❖ da definišu strukturu organskih jedinjenja sa azotom, osobine i njihov značaj; ❖ da opišu osobine alkaloida kao prirodne proizvode biljnog porijekla i njihovu primjenu. ❖ da analiziraju strukturu i biološku aktivnost alkaloida; ❖ da znaju o njihovoj upotrebi u humanitarne svrhe; ❖ da shvate opasnosti tokom njihove prekomjernе upotrebe 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uobičajene metode komunikacije <input type="checkbox"/> Međuaktivna nastava <input type="checkbox"/> Metoda demonstriranja (upotreba crteža, skica itd.). <input type="checkbox"/> Upotreba molekulnih modela <input type="checkbox"/> Upotreba multimedijalnih jedinica (internet itd.) <input type="checkbox"/> Upotreba revijalne publikacije <p><i>Eksperimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Denaturacija proteina sa kiselinama i bazama (bjelance - nastavnik i učenici) <input type="checkbox"/> Reakcije precipitacije kod proteina 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da opišu organska jedinjenja koja sadrže azot; - da urade njihovu klasifikaciju na osnovu funkcionalnih grupa; - da analiziraju osobine alkaloida kao proizvode biljnog porijekla, da znaju o njihovim efektima u organizmu i njihovom štetnom djelovanju tokom prekomjernog korištenja; - da identifikuju funkcionalne grupe aminoacida. - da klasifikuju aminoacide na osnovu broja karbonskih i aminskih grupa; - da opišu strukturu peptidske veze i njen biološki značaj; - da opišu strukturu DNK i RNK, njihove gradivne jedinice i njihovu ulogu u prenošenju nasljednih osobina od roditelja ka 	Biologija Medicina Farmacija Poljoprivreda

	<p>(drogiranje);</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da shvate vitalni značaj aminoacida i proteina kao osnovnih inicijalnih organizma; ❖ da se upoznaju sa strukturom i vrstama nukleinskih kiselina (DNK i RNK); ❖ da opišu njihovu ulogu u funkciji održavanja i prenošenja nasljednih osobina kod živih生物; a; ❖ da se upoznaju sa ulogama enzima, hormona i vitamina. 	<p>nasljedniku;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da znaju o ulozi enzima, hormona i vitamina za život. 	
--	--	---	--

HEMIJA (2. godina nedeljno, 74. učna godišnja)

**Gimnazija prirodnih nauka,
Matematike i informatike
i opšteg smjera**

OPŠTI CILJEVI

Učenici treba:

- da se upoznaju sa hemijskom filozofijom kao prirodnom i eksperimentalnom naukom, sa pojmovima i imenovanjem hemijskih jedinjenja po standardima IUPAC;
- da shvate pravila, načela i hemijske zakonitosti tokom hemijske analize i sinteze;
- da stvaraju navike i spretnosti za rad, upotrebu aparatura, tehnike i laboratorijske metode, i pravilno ponašanje u laboratoriji;
- da upotrebljavaju znanja i iskustva drugih naučnih predmeta (fizike, biologije, matematike, geografije, tehnologije itd.) za razumijevanje, analizu, upoznavanje i sprovođenje opšteg hemijskog predmeta;
- da analiziraju sastav prirodnih materijala i shvate pojmove materija, masa i energija;
- da razvijaju uloga za razumijevanje, analizu i sprovođenje rezultata pojava koje se odvijaju tokom hemijskih preobrežaja;
- da se formiraju ulogu za profesionalnu saradnju, saglasnost i komunikaciju sa nastavnicima, kolegama, roditeljima i širim krugom;
- da razvijaju kreativne sposobnosti za teorijsko sprovođenje znanosti u praksi za usluge svijetu (u medicini, farmaciji, poljoprivredi, tehničici, domaćinstvu, prehrambenoj industriji itd.);
- da ostvare sposobnost i spretnost za korištenje potrebnim informacijama u cilju produbljenja znanja, shvaćanja i primjenu u životu;
- da se usavršavaju za nezavisne istraživače i stvaralačke djelatnosti;
- da se osposobljavaju u odgovornu ulogu, za održavanje životne sredine i njen uticaj na urbane efekte i šire.

PROGRAMSKI SADRŽAJ	SPECIFI NI CILJEVI	METODOLOGIJA I DIDAKTI KA UPUTSTVA	OEKIVANI REZULTATI	ME U-PREMETNE VEZE
Hemija kao prirodna nauka (4)	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Da se upoznaju sa hemijom i ostalim prirodnim naukama. ❖ Da se upoznaju sa znanjem hemije za život. ❖ Da razumeju povezanost hemije sa drugim prirodnim naukama i tehnologijom, ❖ Da poznaju laboratorijsku opremljeniju tvari i njihove znake rizika, ❖ Da se upoznaju sa pravilima rada u laboratoriji i sa mogućim rizicima tokom eksperimentiranja. 	<input type="checkbox"/> Metoda komunikacije <input type="checkbox"/> Međuaktivna metoda <input type="checkbox"/> Eksperimentalni rad	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da znaju šta proučavaju hemija i ostale prirodne nauke; ➤ da znaju o ulozi hemije za život; ➤ da se usavršavaju za upotrebu laboratorijske opreme, tvari i odbranu od mogućih opasnosti tokom eksperimentalnog rada. 	Sve prirodne nauke i tehnologija
Hemjske tvari (10)	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Da se upoznaju sa pojmom mešavine i iste tvari, ❖ Da se upoznaju sa metodama za razdvajanje tvari i sa 	<input type="checkbox"/> Međuaktivna metoda <input type="checkbox"/> Eksperimentalni rad (demonstriranje od strane nastavnika i eksperimentalni rad učenika)	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da razlikuju mešavine i iste tvari; ➤ da znaju izabrati metode za razdvajanje mješavina; 	Matematika Fizika Biologija

<ul style="list-style-type: none"> ○ Simboli i hemijske formule ○ Relativna atomska masa i relativna molekularna masa ○ Koli ina tvari - mol ○ Molarna masa i molarni volumen ○ Hemijske reakcije ○ Osnove stekiometrijskog ra unanja ○ Plinovi i reakcije stanja plinova 	<p>kriterijima za odabiranje tih metoda,</p> <p>❖ Da znaju simbole elemenata i formule prostih jedinjenja.</p> <p>❖ Da se upoznaju sa pojmom relativne atomske mase i relativne molekularne mase,</p> <p>❖ Da se upoznaju sa pojmom koli ina tvari,</p> <p>❖ Da izra unaju koli ina tvari, masu i njen molarni volumen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Razdvajanje gvož a i sumpora (u enici)</p> <p><input type="checkbox"/> Metoda istraživanja</p> <p><input type="checkbox"/> Sagorijevanje magnezija (u enici)</p> <p><input type="checkbox"/> Razvanja (upotrebjavaju i periodi ni sistem elemenata)</p> <p><input type="checkbox"/> Upotreba radne sveske</p> <p><input type="checkbox"/> Stalni nadzor rada u enika i testiranje</p>	<p>➤ da izra unaju molekularnu masu iz podataka Periodi nog sistema elemenata;</p> <p>➤ da izraze odnos izme u mase tvari, koli ina i njene molarne mase;</p> <p>➤ da opišu i izjedna e hemijske reakcije, agregatna stanja reaktanata i reakcionih proizvoda;</p> <p>➤ da sprovedu ra unanja o u eš u elemenata u jedinjenjima i da odrede hemijske formule iz prostih primera;</p> <p>➤ da izraze molarne odnose plinova i da upotrebe jedinjenja o stanju gasova.</p>	
--	---	---	--	--

Struktura atoma i Periodi ni sistem elemenata (9)				
U enici treba:	U enici treba:	U enici treba:	Fizika	Matematika
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sastav atoma ○ Atomsko jezgro i izotopi ○ Energetski nivoi, podnivoi i atom- 	<p><i>U enici treba:</i></p> <p>❖ Da znaju estice na osnovu elektronskog nivoa i njihove mase.</p> <p>❖ Da objesne atomski broj i broj mase, smer izme u njih</p>	<p><input type="checkbox"/> Me uaktivno u enje (nastavnik - u enik, u enik - u enik)</p> <p><input type="checkbox"/> Upotreba modela za orbitale S i P</p>	<p>U enici treba:</p> <p>➤ da znaju razliku izme u osnovnih estica atoma;</p> <p>➤ da se usavrše za upotrebu atomskog broja i broja mase i njihove veze sa</p>	

<ul style="list-style-type: none"> o Atomske orbitale o Raspored elektrona u atomskim orbitalama i joni o Izgradnja Periodičnog sistema elemenata o Periodične zakonitosti osobina elemenata (atomski radius i prva energija ionizacije), srodstvo prema elektronu i elektronegativitet o Metali, nemetali i metaloidi u periodičnom sistemu elemenata 	<p>(relacija) i definiciju za izotope.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Da analiziraju raspored elektrona na energetskim nivoima i podnivoima atoma elemenata. ❖ Da razumeju raspored elemenata u Periodičnom sistemu elemenata, kao posljedica njihove atomske strukture. ❖ Da analiziraju periodične promjene fizikalnih osobina elemenata grupe i različitih perioda kao posljedica atomske strukture. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Upotreba Periodičnog sistema elemenata <input type="checkbox"/> Upotreba radne sveske <input type="checkbox"/> Vrednovanje sa testom 	<p>izotopima;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da znaju razliku energetskih nivoa i podnivoa i atomskih orbitala; ➤ da opišu raspored elektrona u atomima i jona različitih elemenata; ➤ Da odrede mjesto metala, nemetala i metaloida u periodičnom sistemu elemenata. 	
---	--	---	--	--

Hemiske veze i molekularna struktura (12)

<ul style="list-style-type: none"> o Jonska veza i jonski kristali o Kovalentna veza i kovalentni kristali 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da definišu jonsku i kovalentnu vezu; ❖ da se upoznaju sa formiranjem jonskih kristala na primjeru NaCl i CsCl; 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modelativna metoda <input type="checkbox"/> Eksperimentalni rad <input type="checkbox"/> Upotreba modela za metalnu vezu 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da znaju način formiranja jona; ➤ da objasne formiranje jonske i kovalentne veze i razliku između njih; 	Biologija Fizika Matematika
--	---	---	---	-----------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ○ Polarne i nepolarne molekule ○ Dipolarni momenat ○ Alotropske modifikacije karbona ○ Metalna veza i metalni kristali ○ Mekomolekularne sile ○ Hidrogenska veza 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ da upotrebe Luisovu strukturu (Lewis); ❖ da razumiju dipolarni momenat kao kriterij za određivanje polariteta molekula; ❖ da definišu sile između molekula; ❖ da znaju opravdati značaj molekularnih kristala na primjeru joda, karbodioksida (vrsto stanje) i glukoze; ❖ da znaju da definišu vodoniknu vezu i njen utjecaj kod vode; ❖ da identifikuju hidrogensku vezu kod bioloških makromolekula (proteina). 	<ul style="list-style-type: none"> □ Sublimacija joda (nastavnik) □ Tačka ključanja □ Rastvorljivost alkohola i jestivog ulja u vodi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ da razlikuju polarne i nepolarne molekule na osnovu dipolarnog momenta; ➤ da analiziraju fizike osobine jonskih ujedinjenja (NaCl – elektrolit, skr. p.vl.); ➤ da razlikuju strukturu dijamantata kao kovalentni kristal, grafita i fularena, osobine i njihovu primjenu; ➤ da analiziraju strukturu metalne veze, njihove fizike osobine (električna provodljivost i toplotu, prerađuju, upotrebu); ➤ da opišu vrste međumolekularnih sila i stvaranje hidrogenske veze; ➤ da analiziraju utjecaj hidrogenske veze na fizike i hemijske osobine ujedinjenja i njihovu ulogu za živi svijet. 	
---	--	---	---	--

Hemijačka termodinamika (6)

○ Energetski izvori	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da poznaju fosilne sagorjele 	□ Međuaktivna metoda	<p>Učenici treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da znaju da razlikuju 	Biologija
---------------------	--	----------------------	---	-----------

<ul style="list-style-type: none"> ○ fosila ○ Novi energetski izvori (solarni, vetreni itd.) ○ Energetske promjene tokom hemijskih reakcija ○ Entalpia stvaranja tokom hemijskih reakcija ○ Hessov zakon 	<ul style="list-style-type: none"> tvori; ❖ da znaju za nove energetske izvore; ❖ da se upoznaju sa sadržinom energije tokom hemijskih reakcija; ❖ da razumiju standardnu entalpiju formiranja; ❖ da znaju da izrađuju standardnu entalpiju formiranja na osnovu Hessovaog zakona; ❖ da razumiju utjecaj sagorjelih proizvoda na životnu sredinu. 	<p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prikaz endotermnih reakcija <input type="checkbox"/> Prikaz ekzoternih reakcija 	<ul style="list-style-type: none"> fosilne sagorjele tvari; ➤ da procijene ulogu novih energetskih izvora za budućnost; ➤ da razlikuju vrste hemijskih reakcija (ekzotermne i endotermne); ➤ da sprovedu Hessov zakon tokom energetskih promjena hemijskih reakcija; ➤ da znaju za utjecaj velikih količina ugljenmonoksida u atmosferi (klima, acidne padavine, razaranje ozonskog omota itd.). 	Fizika Ekološko vaspitanje
---	---	--	---	-------------------------------

Rastvori (12)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Rastvori i njihov sastav ○ Vrste rastvora ○ Entalpia hidratizacije ○ Entalpia kristalne mreže jonskih kristala 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa procesima koji se odvijaju tokom rastvora jonskih kristala; ❖ da znaju razlikovati rastvore; ❖ da analiziraju faktore koji utječu na brzinu rastvaranja; ❖ da se upoznaju sa smisalom entalpijske hidratizacije 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Međuaktivna metoda <input type="checkbox"/> Upotreba grafikona i tabele za rastvorljivost <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rastvor KCl <input type="checkbox"/> Zavisnost rastvaranja od temperature 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da razlikuju vrste rastvora na osnovu veličine estica; ➤ da opišu procese koji se odvijaju tokom rastvaranja jonskih kristala i njihovu vezanost sa entalpijom rastvora; 	Biologija Fizika Ekološko vaspitanje
---	---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ○ Rastvorljivost tvari ○ Sastav rastvora: <ul style="list-style-type: none"> a. Odnosi i u eš a b. Koncentracije (koli inske, volumske i mase) ○ Molaritet ○ Koligativne osobine rastvora (pad ta ke smrzavanja, porast ta ke ključanja, osmotski pritisak) 	(solvacije) i sa entalpijom kristalne mreže.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ da se usavrše za razne unanje i pripravljanje rastvora sa različitim koncentracijama; ➤ da znaju razliku između osmoze i osmotskog pritiska; ➤ da znaju izračunati osmotski pritisak, pad temperature smrzavanja i porast temperature ključanja, zavisno o vrsti rastvora i promjeni koncentracije. 	
---	--	--	---	--

Kinetika hemijskih reakcija (6) <ul style="list-style-type: none"> ○ Brzina hemijskih reakcija ○ Faktori koji utiču na brzinu hemijskih reakcija ○ Kataliza i katalizatori 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da definisu brzinu hemijskih reakcija; ❖ da razumiju utjecaj koncentracije i temperature na brzinu hemijskih reakcija; ❖ da analiziraju teoriju podudarnosti i energiju aktiviranja; 	<p><input type="checkbox"/> Međuaktivno učenje</p> <p><input type="checkbox"/> Metoda demonstriranja</p> <p><i>Eksperiment:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Utjecaj koncentracije i temperature na brzinu hemijskih reakcija</p>	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da izraze brzinu hemijskih reakcija pomoću formula; ➤ da odredite faktore koji utiču na brzinu hemijskih reakcija; ➤ da upotrebite energetske dijagrame za aktivacionu energiju aktivnog kompleksa kod 	Hemijska Tehnologija Biologija Fizika
--	---	--	---	---------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ da razumiju katalitičke reakcije i djelovanje katalizatora. 		<ul style="list-style-type: none"> egzoternih i endoternih reakcija; ➤ da upotrebe energetkse dijagrame za reakcije koje se odvijaju bez katalizatora i sa katalizatorom. 	
--	---	--	---	--

Hemiska ravnoteža (4)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Uravnotežene hemiske reakcije ○ Zakon djelovanja mase ○ Konstanta ravnoteže ○ Faktori koji utiču na premještanje hemiske ravnoteže Na-velo Le Chatelier (Le Šatelier) 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa ekilibarskim reakcijama; ❖ da shvate utjecaj spoljašnjih faktora na premještanje hemiske ravnoteže; ❖ da izračunaju koncentracije u ravnoteži i konstantu ravnoteže (K_c). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Međuaktivno učenje <input type="checkbox"/> Testiranje <input type="checkbox"/> Eksperimenti: <input type="checkbox"/> Reakcija između: $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ (nastavnik) <input type="checkbox"/> Reakcija između: $\text{FeCl}_3 + \text{KCNS}$ (nastavnik) 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da razlikuju reverzibilne i irreverzibilne reakcije; ➤ da izračunaju koncentracije aktivnih supstanci i proizvode reakcija; ➤ da procijene utjecaj spoljašnjih faktora na hemijsku ravnotežu; ➤ da formiraju kritični stav o tome u kojim se hemijskim reakcijama upotrebljava Zakon reakcije mase. 	Biologija Hemiska tehnologija Fizika

Hemiska ravnoteža u vodenim rastvorima (5)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Elektrolitski rastvori i teorija elektrolitskog razjedinjavanja 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa elektrolitskim i neelektrolitskim rastvorima; ❖ da znaju izračunati stepen razjedinjavanja; 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Međuaktivno učenje <input type="checkbox"/> Vježbe izračunavanja p^H vrednosti na prostim primjerima 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da znaju da razlikuju elektrolitske od neelektrolitskih rastvora; ➤ da procijene koji elektroliti 	Biologija Ekologija

<ul style="list-style-type: none"> ○ Acidi, baze i soli ○ Ravnoteža u baznim i kiselinskim rastvorima, jonski proizvod vode i vrednost pH ○ Acidobazi ni procesi (neutralizacija i hidroliza soli) ○ Puferi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ da definišu kiseline i baze u vodenim rastvorima po teoriji Arheniusa i Bronsted – Lowrit; ❖ da izraze konstantu ravnoteže, K_w, K_a, K_b; ❖ da znaju izračunati vrijednost p^H kod acida i baza; ❖ da procijene p^H vrijednost solnih rastvora ovisno od kojih kiseline i baza su formirani. 	<p><i>Eksperimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neutralizacija jakih kiselina sa jakim bazama $HCl + NaOH$ (nastavnik). <input type="checkbox"/> Mjerjenje pH vrijednosti upotrebljavajući indikatore (raso crvenog kupusa sa limunom i sa $NaOH$ - u enik) 	<ul style="list-style-type: none"> sprovode bolje električnu struju; ➤ da objasne acide i baze po teoriji Arhemijusa i Bronsted-Lowrit; ➤ da procijene jačinu kiselina i baza na osnovu konstanti K_a i K_b; ➤ da izračunaju p^H vrijednost na prostim primjerima; ➤ da procijene ulogu pufera na živim organizmima. 	
Elektrohemija (6)				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Oksido-reduktivne reakcije i njihovo jedna enje ○ Standardni redoks potencijali ○ Galvanski elementi ○ Elektroliza 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ da se upoznaju sa pojmovima oksidacija i redukcija; ❖ da znaju da napišu proste oksido-reduktivne reakcije; ❖ da znaju vrste oksidativnih i reduktivnih predmeta; ❖ da se upoznaju sa Galvanskim elementom kao izvorom jednosmerne struje; ❖ da shvate proces elektrolize; ❖ da znaju za djelovanje Galvanskih ostataka na sredinu i za proces njihovog recikliranja. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Međuaktivno u enje <input type="checkbox"/> Posjeta nekom industrijskom pogonu <input type="checkbox"/> Testiranje <p><i>Eksperiment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rastvor metala u HCl (nastavnik) <input type="checkbox"/> Priprema Danijelovog galvanskog elemenata (nastavnik) <input type="checkbox"/> Elektroliza vode 	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ da znaju razlikovati oksidativne i reduktivne procese i njihovu povezanost; ➤ da znaju jednaiti oksido-reduktivne reakcije na prostim primjerima; ➤ da analiziraju praktičnu upotrebu oksido-reduktivnih reakcija; ➤ da objasne Danijelov Galvanski element; ➤ da ocijene opasnosti koje proističu iz Galvanskih otpadaka, kao i da poznaju proces reciklacije Galvanskih otpadaka. 	Fizika Tehnologija Ekologija

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Za organiziranje nastavnog procesa u predmetu hemije, upotrebljavaju se metode, strategije, tehnike i rani oblici rada. Profesionalno pravo nastavnika je u izbiru metoda iako su one u ovom programu određene za svaku nastavnu temu.

Neophodno je da se didaktičke metode povezuju jedna sa drugom tokom cijelog nastavnog procesa u skladu sa nivoom znanja, objektiva predmeta, kao i u funkcijom novih tehnologija koje se mogu upotrijebiti od strane nastavnika ili u enika.

Metodologija predavanja i učenja treba da bude u funkciji usvajanja nastavnog gradiva i što brže i ta nije upotrebe znanja, navika sposobnosti, stavova i znanja hemije, posebno onima kojima treba za rješavanje svakodnevnih problema.

Metode predavanja i komunikacije u predmetu hemije:

- ◆ Metoda tumačenja
- ◆ Metoda razgovora
- ◆ Metoda čitanja i rada sa tekstom
- ◆ Metoda eksperimentalnog i istraživačkog rada
- ◆ Metoda rada sa kompjuterom
- ◆ Metoda učenja i interaktivnog shvatanja (međudjelovanje)
- ◆ Metoda slobodne diskusije i debata

U nastavi i učenju komuniciraju se razne nastavne strategije:

- ◆ Učenje otkrivanja (heuristika)
- ◆ Učenje rješavanja problema
- ◆ Programirano učenje
- ◆ Ekzemplarno učenje (sa primjerima)
- ◆ Učenje i međusobno shvatanje
- ◆ Učenje u prirodi i industrijskim objektima

Tehnike:

- ◆ Insert
- ◆ Dvodijelni dnevnik
- ◆ Međuzajamno predavanje
- ◆ Venov dijagram
- ◆ Klaster
- ◆ Brainstorming

- ◆ ATS
- ◆ Kubiranje
- ◆ Tabela koncepata

Oblici rada:

- ◆ Individualni rad
- ◆ Rad u parovima
- ◆ Rad u grupama
- ◆ Rad sa svim u enicima

Cjelokupan proces se može dostići i teorijskim učenjem, eksperimentalno-laboratorijski, sa širokom primjenom tehničko-tehnoloških nastavnih sredstava konkretizacije i komunikacije i sa nastavom van školskih prostorija.

VREDNOVANJE

Pojam vrednovanja i njegova realizacija je od posebnog značaja u određivanju stepena prisvajanja znanja, navika, sposobnosti, osobina, stavova i ponašanja učenika, kao i konstatacija rada nastavnika koliko je bio efikasan u njegovom radu. Vrednovanje učenika treba da se obavi u svim etapama nastavnog procesa, koji može biti sistematski (za svaku nastavnu temu), periodični (poslije svakog poglavlja), semestralni i godišnji. Za vrednovanje učenika je neophodno primijeniti razne tehnike:

1. usmeno vrednovanje;
2. pismeno vrednovanje (test, upitnik, pregled radne sveske itd.);
3. praktično vrednovanje u učionici, laboratoriju i na terenu;
4. vrednovanje tokom školskih ekskurzija;
5. vrednovanje nezavisnog rada projekata i istraživačkih radova;
6. autentično vrednovanje (upoređivanje sa drugim učenicima, ali i sa samim sobom).

IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

Za uspješnu realizaciju programskih sadržaja u predmetu Hemije u X razredu, neophodno je osigurati osnovne uslove za tok nastave i nastavna sredstva:

7. laboratorija (kabinet) hemije ili mobilna laboratorija;
8. hemijski udžbenik, priručnik, radna sveska kao pomoćno sredstvo;
9. neophodna nastavna tehnologija (TV, kompjuteri, interneti, CD, grafskopi itd.);
10. tabele, modeli molekula i atoma, dijagrami, film itd.;
11. materijali iz svakodnevnog života koji se nalaze na tržištu.

Nastavnik treba da iskoristi autonomiju koju posjeduje u upotrebi i pronalaženju raznih izvora i informacija i ostalih sredstava za realizaciju plana i programa hemije.

GEOGRAFIJA

UVOD

Geografija kao prostorna nauka (prirodno-društvena) u X razredu ima za objekt proučavanje prostora Zemlje i Vazione, sfera Zemlje, njihovo međusobno djelovanje, prirodne i društvene objekte, pojave na Zemljama, njihovu ulogu u životu ljudi i živom biljnom i životinjskom svijetu. Programski sadržaj geografije u X razredu u raznim vrstama gimnazije obuhvata etiri kategorije predmeta geografije: mjesto i prostor, prirodnu sredinu (fizičke sisteme), humanu sredinu (humane sisteme) i društvenu sredinu.

CILJEVI

Ciljevi nastave geografije u X razredu su da učenik:

- ovlada znanjima i konceptima geografije kao nauke, Zemlje i Vazione, oblika, veličine i kretanja Zemlje kao planete, fizičkog sistema i humana sredine, razvijajući i način kritičkog mišljenja;
- da razvija sposobnosti kako bi formulirao i rješavao probleme pomoći u geografiji, o mjestu prostora, prirodnoj sredini, humanoj sredini, regionu i društvenoj sredini;
- da razvija sposobnosti kako bi upotrijevala i izrađivao jednostavne geografske modele (skice, planove, karte, tematske karte, od tematike, modele);
- da shvati forme i tehnike sakupljanja geografskih informacija, sistem, analizu, grafičko prezentiranje (skica, karta, aerofotografija, satelitske slike, GIS i dr.) i njihovu upotrebu;
- da shvati zakonitosti prostostiranja pojava prirodnih i društvenih procesa i njihovu ulogu;
- da razvije sposobnosti za vrednovanje i upotrebu knjiga, globusa, karti, atlasa, literature, leksikona, enciklopedije, interneta, kompjuterskih programa, obrazovno-televizijskih emisija i sl.;
- da razvija sposobnosti za rad u saradnji sa drugim zajednicama.

OPŠTI OBJEKTIVI

Sa objektivima se namjerava da se u enici podst i da istražuju, da razvijaju znanje, vještine, navike, kompetencije, stavove i vrijednosti, koje će im biti potrebne da bi dali odgovor na pitanja: gdje se nalazi objekat, pojava, razloge smještanja, kako se formirao, kakvo dejstvo može imati, kako treba organizovati prostor (teritoriju) za blagostanje društva u raznim sredinama.

U enik treba:

- da stvori jasne pojmove o obliku, velini i kretanjima Zemlje kao dijela Sun evog sistema, Vasioni i o posljedicama od oblika veline i kretanja Zemlje za ljude i živi svijet.
- da se upozna sa kartama, sistemom koordinata, određivanjem tačaka, mjesta, duljina, kartografskih znakova i simbola i da zna da ih upotrijebi u orientaciji, itanjem i izradom raznih karti.
- da formira jasne koncepte o sferama Zemlje, glavnim inicijocima, odnosima među njima, procesima i pojavama sfera i zna o njihovoj radnji i živi svijetu;
- da zna o jednakoj raspodjeli ljudi na Zemlji, o porastu stanovništva, prirodnom poviranju, migraciji, razlici po etničkoj, rasnoj i vjerskoj pripadnosti, državnom i međunarodnom organizovanju, ekonomskom i socijalnom razvoju uopšte;
- da shvati prave uzroke fizikalnih i humanih pojava u današnjem svijetu kao globalno zagrijevanje, probleme vode, erozije, ozona, zagađenosti, brzog porasta stanovništva, gladi, izbjeglica, jednog ekonomskog razvoja, kao i druge nejednakosti i konflikte u svijetu.

POSEBNI OBJEKTIVI

- da upoznaju osnovne zakonitosti položaja kretanja Zemlje u Vasioni;
- da znaju da odrede geografski položaj tачaka, mjesta, država;
- da primijene brojne grafičke skale, da mjeru dužinu i duljinu (apsolutnu i relativnu) na topografskim kartama, da dobro razlikuju karte, njihove posebnosti i druge geografske informacije;
- da dobro shvate slojeve Zemlje, procese u njenoj unutrašnjosti, pojave vulkana i zemljotresa, glavne forme kore Zemlje, stvaranje formi, ulogu sila iz unutrašnjosti i dejstva spoljašnjih sila;
- da shvate građe u atmosferi, vertikalnu strukturu, termičke i dinamičke procese, vrijeme i klimu;

- da znaju za vodene objekte, o kruženju vode u prirodi, osobine vode, zna o vodi u prirodnim i društvenim procesima, nejednakoj raspodjeli na Zemljinoj površini i potrebama za zaštitu od zagivanja;
- da shvate da biljni i životinjski svijet zavise od klimatskih uslova, hidrografskih i zemljишnjih, da znaju da objašnjavaju vertikalno i horizontalno prostiranje biljaka i životinja, i ulogu ovjeka u njihovom proširivanju u svijetu,
- da shvate ekstremne procese u prirodi, uzroke njihovog razvoja, da identificiraju i klasificiraju glavne pojave prirodnih nesreća i okolinu u kojoj žive i šire;
- da shvate i interpretiraju porast broja ljudi u ekumenima i njihovo širenje, nejednaku raspodjelu stanovništva po ekumenima, zavisno od prirodnih uslova i stupnja socio-ekonomskog razvoja;
- da shvate i interpretiraju prirodni i mehanički porast, komponente povećanja, osnovne strukture stanovništva, migraciju ljudi, pojам, vrste, uzroke i posljedice migracije;
- da znaju za proizvodne i uslužne djelatnosti, za ekonomske i ne-ekonomske grane, za njihovu prostornu mustru (primjerak);
- da znaju o pojmu mjesta stovanja, o objektima koji ga čine, za oblik (rasturenost, prenaseljenost), tip (selo, grad), veličinu (malo, srednje, veliko), plan (fizička struktura), funkciju i odnose sa okolinom.

NAMJERENE VJEŠTINE

Preko nastave geografije namjerava se da učenici dobiju ove vještine, navike i vrijednosti:

- da razlikuju konvencionalne znake legende na karti, da upotrebljavaju skalu smanjenja, da određuju duljinu između objekata na karti, da upotrebljavaju simbole i boje;
- da izrađuju i iztazu grafičke, dijagrame, tabele, karte i modele izrađene za određene nastavne ciljeve;
- da se osposobe za opisivanje, istraživanje, prepravljanje, registriranje prirodnih karakteristika Zemlje kao uzvišenog sadržaja geografije koji određuje posebnosti mjesta (razne forme reljefa, vodene objekte, vrijeme i klimu);
- da demonstriraju shvatore pojmove apsolutne i relativne duljine upotrebljavajući fizike karte sa raznim skalama;

- da izrađuju oblike modele za razne forme reljefa, da izrađuju grafikone i dijagrame za klimatske i hidrografske elemente i da znaju da ih interpretiraju;
- da otkrivaju geografske informacije o stanovništvu, urbanoj sredini, ruralnoj iz direktnih izvora (medijskih), iz drugostepenih izvora (karte, grafike, modeli, tabele, CD);
- da na karti lokalizuju glavna naseljena urbana mjesta i raspodjelu stanovništva na razne regije svijeta;
- da izrađuju i interpretiraju mnoge vrste grafikona, karata, grafika i dr. nastavnog karaktera (veza sa brojem i raspodjelom stanovništva na centre stanovanja, objekte i proizvode raznih ekonomskih granica);
- da predstave rezultate prezentacija i istraživanja koriste i medijalna sredstva, usmene i pismene izvještaje, tabele, grafike, karte itd;
- da zauzmu kritički stav prema negativnim pojavama upadanja ljudi u mjesta u kojima žive.

MEĐUKURIKULARNI I MEĐUPREDMETNI PRISTUPI

Predmetni kurikulum geografije uopšte, pa i za X razred posebno, stvara prostor za međukurikularni pristup i vezu međupredmetna raznim predmetima:

a. Zdravstveno vaspitanje

- Usvajaju i znanja o vremenu, u enik treba da shvati da brže promjene elemenata vremena (temperatura, atmosferski pritisak, vlaga itd.) mogu da se reflektiraju na zdravlje ovjeka i njegove radne aktivnosti. Za vrednovanje ovih promjena treba referisati znanjima o značaju zdravlja vaspitanika i kako da se uvaju.
- Učenici o klimi, u enik treba da shvatiti da narodi žive i djeluju u raznim klimatskim uslovima i da se susreću sa raznim zdravstvenim problemima. Tako na primjer, narodi koji kultiviraju kulturu pirinčića u Južnoj i Istočnoj Aziji, pate od reumatskih bolesti i njihov život je mnogo kraći.
- Učenici o vodi i njenoj ulozi u životu, u enik treba da zna da se veliki broj bolesti proširuje putem nekontrolisane upotrebe vode.
- Dok u enik stiže znanja o odmaranju i rekreativnom, treba da shvati da nije dozvoljeno kupanje u nekim rijekama zbog visokog stupnja njihove zagađenosti.

- Zra enja u prirodi i situacije koje mogu da se dogode u eniku prilikom izlaska na teren, ili na školskim ekskurzijama, postavljaju potrebu osposobljavanja u enika u pružanju prve pomo i.

b. Gra anko vaspitanje

- Preko dobijanja geografskih znanja o državama, narodima, povjerenjima, državnim i nevladinim organizacijama, geografsko vaspitanje ima veliki zna aj u stvaranju osje anja za ljudsku jednakost i razne društvene veze.

c. Polna ravnopravnost

- Kurikulum predmeta geografije igra veoma zna ajnu ulogu kod vaspitanika pri usvajanju koncepta i prakse polne ravnopravnosti.
- Kurikulum predmeta geografije sjedinjuje princip polne ravnopravnosti u svim aspektima preko razvoja sadržaja, kao: ra anje, prirodni porast stanovništva, struktura stanovništva (polna, starosna, vjerska, vaspitna i dr.). Na ovaj na in se stvara znanje i usvajanje jedne serije iskustava, saznanja, sposobnosti i aspiracija kako za žene i djevojke tako i za muževe i dje ake.
- Nove tehnologije u geografskom vaspitanju (GPS, GIS, kompjuterske karte i dr.) promovišu sposobnosti koje su potrebne, shvataju ih i mogu da ih koriste oba pola.
- Preko dobijanja geografskih znanja o državama, narodima, povjerenjima državnih i nevladinih organizacija, geografsko vaspitanje i obrazovanje ima veliki zna aj u stvaranju osje anja za ljudsku jednakost i razne društvene veze.

GEOGRAFIJA

(2. godina sedmi razred, 74. nastava godišnje)

Opšta gimnazija
i Gimnazija prirodnih nauka

Struktura nastavnog programa

Kategorije	Broj nastava svega	%
Prostor i fizički sistemi	35	47
Humani sistemi	19	26
Izborna nastava	6	8
Ponavljanje	14	19
Svega	74	100

SADRŽAJI	STANDARDI POSTIGNUTA	POJMOVI	MEĐUKURIKULARNA VEZA
I FIZIČKA GEOGRAFIJA (predmet izuzavanja i podjela)	UČENIK TREBA DA: - izrazi predmet izuzavanja geografije povezanosti sa ostalim наукама;	Fizička geografija, geomorfologija, hidrologija, klimatologija.	Geologija, geofizika, hemija, biologija
II OBLIK I VELINA ZEMLJE	- opisuje oblik i dimenzije Zemlje i njihove poticaje;	Elipsoid, geoid, apsoid.	
III KARTA I GLOBUS (predstavljanje površine	- opisuje tehnike prezentacije Zemljine površine na karti, sadržaja i upotrebu kartata	Karta, globus, skala, projekcija, legenda,	Geodezija

Zemlje na karti i globusu)	i globusa;	ekvivalenca.	
IV SASTAV I STRUKTURA ZEMLJE (geološki razvoj Zemljine kore)	- opisuje geosferu Zemlje, glavne plove, geohronologiju, opisuje glavne tipove stijena, minerala i njihove važnosti;	Geosfera, astenosfera, kora, plove, minerali, magma, pangea, sediment, metamorfoza.	Geologija, geofizika
V RELJEF ZEMLJINE POVRŠINE (faktori i proces reljefnog formiranja, tipovi reljefa i glavne forme predstavljanja)	- opisuje i razlikuje unutrašnje i spoljašnje snage kao glavne faktore u formiraju reljefa, objašnjava uzroke i posljedice vulkana, zemljotresa i pokazuje na karti glavne zone pojavljivanja; - objašnjava ulogu reljefa u djelatnostima ljudi i zrajenjima u litosferi;	Reljef – endogen i ekzogen, otuivanje, vulkan, ognjišta, hipocentar, erozija, orogeneza, antiklinala, sinklinala, more Tetis, kras.	Geologija, geotehnika
VI VRIJEME I KLIMA (Građa atmosfere, energetski procesi u atmosferi, dinamika atmosfere, voda u atmosferi, klimatski tipovi - prostiranje, uzroci promjena klime)	- objašnjava inioce atmosfere i njihovo dejstvo na atmosferske procese; - objašnjava izvore energije i uzroke nejednakosti raspodjele na Zemljinoj površini; - objašnjava glavne sisteme smetnji i određuje njihov položaj; - objašnjava pojmove - vrijeme i klima i geografsko širenje klimatskih tipova;	Atmosfera, troposfera, vrijeme, klima, ozon, sunčana konstanta, albedo; cikloni, anticikloni, vrijeme, prognoza vremena, sinoptička karta, klima, isparavanje, kondenzacija, inverzacija, konvencija, advekcija, padavine, oblaci, izliv, insolacija, mase i vazdušni frontovi, oluje.	Meteorologija, klimatologija, fizika
VII VODE (sastav hidrosfere, svjetski okean, kontinentalne vode, značaj vode kao limitnog	- objašnjava horizontalnu podjelu svjetskog okeana i Zemljinih masa; - objašnjava i upoređuje odnos slanih i svježih voda;	Hidrološki ciklus, vodni bilans, arterske vode (bunari), izvori, horizont akumulirane vode, rješenje	Hidrologija, hidrogeologija

faktora razvoja)	- objašnjava uzroke smanjivanja svježih voda i zrajenja u hidrosferi; - objašnjava i kazuje slučajeve upadanja države u regulisanju voda;	sistem, vodoskuplja, lokve (bare), vodni razdeljak, cirk, more, okean, lima, estuar, fjord, vodopad, vrelo.	
VIII BILJNI SVIJET (uloga prirodnih faktora u geografskoj rasprostranjenosti organskog svijeta - flora i fauna, stvaranje i njihovo zonalno prostiranje)	- objašnjava međuzavisnost biljnih zona prema klimatskim zonama, glavne zemljjišne ekosisteme; - objašnjava ulogu faktora – ovjek u promjenama biljnog pokrivača i posljedice;	Ekosistemi, biot, abiot, biomi, stepa, savana, tundra, pedosfera, kserofiti, mezofiti, higrofiti, biljna kultura, tajga.	Botanika, zoologija, ekologija
X STANOVNIŠTVO (dinamika, struktura, geografsko prostiranje)	- objašnjava porast stanovništva, uzroke, strukturu, migracije, demografsku tranziciju, geografsko proširivanje i demografsku politiku;	Razvijanja, mortalitet, prirodni porast, migracije, gustina naseljenosti, rasa, mobilitet, demografska tranzicija.	Sociologija, medicina, ekonomija
XI MJESTA STANOVANJA (pojam, funkcije, tipizacija)	- objašnjava stvaranje ljudskih prebivališta, funkciju i njihove tipove;	Urbana mjesta stanovanja (prebivališta), ruralna, megalopolis, prostorno planiranje.	
XII EKONOMIJA (ekonomske djelatnosti - poljoprivreda, industrija, transport, turizam)	- objašnjava razvoj ekonomskih djelatnosti, faktore razvoja i geografsku raspodjelu djelatnosti;	Ekonomija, poljoprivreda, agrarna gustoća - zbijenost, industrija, transport.	Ekonomija, tehnologija

Napomena:

Šest nastavnih asova ostaje na dispoziciji nastavniku, kako bi po želji i interesovanju u enika imao mogućnost da odabere neku nastavnu jedinicu iz programskih sadržaja, lokalne geografije itd. U okviru ovih asova mogu se organizovati posjete objektima i prirodnim pojavama, muzejima ili institucijama - od značaja za predmet geografije.

PROGRAM GEOGRAFIJE ZA GIMNAZIJE DRUŠTVENO-JEZIČKOG SMJERA

Kategorije	Broj asova	%
Prostor i fizički sistemi	20	27
Humani sistemi	8	11
Regioni Kosova	20	27
Izborna nastava	5	7
asovi za ponavljanje	21	28
Svega asova	74	100.0

SADRŽAJI, STANDARDI POSTIGNUĆA, POJMOVI I KURIKULARNA POVEZANOST

KATEGORIJE I POTKATEGORIJE	TEME – SADRŽAJI	STANDARDI POSTIGNUĆA	POJMOVI	MEĐUKURIKULARNE VEZE
Mjesto i prostor	Uvod u fiziku geografiju Predmet izučavanja, podjela	Učenik treba da izrazi pojam fizičke geografije, podjelu i vezu sa drugim naukama.	Iz disciplina fizike geografije.	Veze sa geologijom, biologijom, fizikom
	Fizikogeografske posebnosti Zemlje, oblik, veličina, kretanje Zemlje i njihove posljedice	Učenik treba da zna da izrazi oblik, veličinu, dimenzije, kretanja i ishode kretanja.	Oblik sfere, geodit, krug ekvatora, krug meridiana, dijametar polova.	Međuveze sa fizikom, astronomijom i matematikom

	Karta i globus Geografska karta, podjela, skala, sadržaj	Učenik treba sa izrazi pojам karte, globusa, sistema koordinata, izolinija, da odredi ta ke na Zemlji, odredi daljinu, da upotrebljava kartografske znake.	Karta, globus, paralele, meridiani, hemisfera, tropik, polarni krug, skala karte, geografska širina i dužina, projekcija, plan, atlasi, izohipsi, izobari, lokalno vrijeme, zonalno, granica datuma.	Veze sa kartografijom, matematikom, geodezijom
Fizički sistemi Litosfera	Sastav i struktura Zemlje	Učenik treba da shvati i da predstavi sastav Zemlje, njene glavne elemente i posebnosti.	Zemljina kora, omota , jezgro, litosfera, SiAl, SiMa, NiFe, gradijent temperature.	Veza sa geologijom
	Kora Zemlje, stvaranje i sastav	Učenik treba da shvati kako se stvorila kora Zemlje, sa kojim tektonskim pokretima se stvorila i sa kojim procesima se modificuje.	Tektonska i epirogena kretanja, antiklinalna, sinklinalna, nabori, hendek, škarja, šarijaž, planinski vijenci.	Veza sa geologijom
	Stijene i minerali	Učenik treba da shvati šta su stijene, mono i poliminerali, dijelovi, magmatični, sedimentni, metamorfozni, kako se stvaraju rude, njihove vrste i njihov ekonomski značaj.	Stijene, mono i poliminerali, magmatik, eruptiv, efuziv, sediment, ues, organogen, rastvara , morfik, metalni i nemetalni rudnici (okna).	Veza sa geologijom
	Reljef površine Zemlje, osnovni oblici, faktori stvaranja (unutrašnji, spoljašnji).	Učenik treba da zna kako se stvaraju prvoštepene i drugostepene forme reljefa, planinski vijenci, planine, polja, uvale, doline i druge forme reljefa.	Kontinenti, ulegnuća, planinski vijenci, kotline, uvale, klisure, kanjoni, alterim, erozion, abrazion, reljef, fluvialni kras, eolit, ledenjak.	Veza sa geologijom

	Erozije i klizišta	Učenici treba da shvate proces erozije i klizanja, faktore koji ih uzrokuju i sprečavaju štete koje prinojavaju ovje anstvu.	Erozija kao pojava i proces, fluvialna erozija, fluvialne forme, akumulacione forme, specifične erozije.	Veze sa geologijom, fizikom, biologijom, hemijom, matematikom
	Uloga reljefa u životu i djelatnostima ljudi	Učenik treba da shvati ulogu reljefa u korištenju zemalja za razne djelatnosti - za izgradnju mjesta stanovanja, izgradnju puteva, cirkulaciju sredstava transporta itd.	Planinski reljef, ulegnuti, poljski reljef, bregovi, brdovite reljefne smetnje, kosina, energija reljefa, eksponicija, dužina, ekspozicije prema Suncu itd.	Veze između geografskih disciplina, urbanistika, arhitekturom, agronomijom i dr.
Atmosfera	Građa atmosfere i dinamički procesi u atmosferi	Učenik treba da shvati strukturu atmosfere, njene slojeve, osobnosti vazdušnih masa u troposferi u raznim geografskim prostranstvima nad zemljom i vodenim objektima.	Troposfera, stratosfera, jonsfera, zagrijavanje vazdušnih masa; ekvatorijalne, tropske, suptropske, srednje i polarne mase; vrijeme, klima i njihovi elementi.	Veza sa fizikom atmosfere
	Vjetrovi, stvaranje i podjela	Učenik treba da shvati i objasni uzroke i kretanja vazduha – vjetar, brzinu kretanja, pravce kretanja, specifične osobine vjetrova na raznim područjima Zemlje.	Stalni vjetrovi, privremeni, globalni, regionalni, lokalni, vrući, hladni, suhi, vlažni, pasati, antipasati, monsuni, zapadni, tajfuni, uragani.	Veza sa fizikom atmosfere
	Atmosferske padavine, forme, širenje, fenomen "El Niño"	Učenik treba da shvati i da objasni vrste padavina, kolikina i razne uzroke, fenomen "El Niño" i njegove posljedice na tropske i ekvatorske predjele.	Vrste padavina: kiša, grad, rosa, slana, snijeg, oblaci, stalne, periodične, ekvatorijalne, tropske i dr.	Veza sa fizikom atmosfere

	Zagađenost vazduha i problemi ozona	Učenik treba da shvati da zagađenost vazduha i problemi ozona su rezultat razvoja industrije, gradova i savremenog transporta. Ovo je gotovo neizbjježno, ali se može kontrolisati.	Zagađivanje hemijskim gasovima, esticama prašine, količina štetnih gasova, standardi zagađenosti, ozonske rupe, zrajenje infrazracima (ultravioletnim).	Veze sa fizikom, hemijom, biologijom
	Globalno zagrijevanje i klima	Učenik treba da shvati i da formira mišljenje da izbacivanje gasova iz industrijskih objekata, automobila i dr. uzrokuje "efekat sera" koji dejstvuje na promjenu klime koja će imati ozbiljne posljedice.	Globalno zagrijevanje, emitovanje gasova: CO, CO ₂ , SO ₂ , kisele kiše, efekti smoga...	Veze sa fizikom, hemijom, biologijom
Hidrosfera	Vode, forme javljanja, vodeni objekti, osobine, vodeni bilans	Učenik treba da shvati i da ispriča prostranstvu vode na Zemlji, formama pojave, fizikim i hemijskim osobinama i o bilansu vode.	Svjetsko more, mora, jezera, rijeke, kanali, morske vare, bare, slanost, temperatura, kretanja, bartica, zbatica, morske struje.	Veze sa fizikom, hemijom
	Vode kao limitni faktor društvenog razvoja	Učenik treba da zna da se zahtjevi za vodu stalno povećavaju, dok njene količine ostaju iste. U nekim dijelovima svijeta osjeća se nedostatak vode i postaje limitni faktor razvoja zajedno sa zagađenjem.	Nejednaka raspodjela, nedostatak vode, negativni bilans, zagađenost vode.	Veze sa ekonomijom i drugim društvenim naukama
Biosfera	Šume i nestanak biljaka i životinja u raznim	Učenik treba da shvati i da razvija mišljenje o tome da je živi	Sjeća šuma, paljenje šuma i niskog rastinja, otvaranje	Veze sa biologijom,

	ekosistema	svijet biljaka i životinja u riziku zbog neracionalnog korištenja iz razloga visokog porasta stanovništva i zagađenosti sredine.	površina za poljoprivredu, zagivanje sredine, nestanak životinjskih i biljnih vrsta.	hemijom
Pedosfera	Stada, stvaranje, glavni tipovi Smanjenje zemljišnog fonda	Učenik treba da zna kako se stvaraju stada, njihove osobine na osnovu fizike, hemije i biologije, najpoznatije tipove, fond dobrih zemljišta i njihovo smanjenje.	Substrat, rastresita zemlja, mrtva zemlja, crna zemlja, crvena, mrka, siva, produktivna, skeletorna, aluvijalna, poslanjena, degradacija zemljišta.	Veze sa geologijom, pedologijom, biologijom, fizikom, hemijom
Humani sistemi	Humana geografija, predmet, podjela, zadaci	Učenik treba da poznaje discipline humane geografije, predmet izuzavanja i njihov značaj.	Humana geografija, socijalna, ekonomska, agrarna, industrijska, transportna, prebivališna.	Veza sa susjednim disciplinama
	Karte i kartografske metode u humanoj geografiji	Učenik treba da poznaje elemente karte, simbole i da zna da ih upotrijebi pri čitanju i radu na tematskim kartama.	Koordinate, visine, skale, projekcije, tematske karte, kartodijagrami, hartogrami, pikrogrami, stigmogrami, karte sa izolinijama, GIS, grafičke metode GIS.	Veze sa kartografijom, statistikom, matematikom
ovjek i ekumena, ovjek, zajednica, prostor	Stanovništvo u svijetu, brojano kretanje, raspodjela, gustina, ubrzani porast	Učenik treba da poznaje osnovne pojmove i da preko brojeva i grafičkih predstavljanja izrazi porast stanovništva, gustinu i kretanje stanovništva.	Porast, smanjenje, prostiranje, raspodjela, povećanje, udvostrućenje, apsolutno povećanje, relativno povećanje, determinante, tranzicija, faze.	Veze sa demografijom, statistikom, ekonomijom, sociologijom

	Prirodna kretanja i migracije, problemi izbjeglica	Učenik treba da zna da analizira prirodna i mehanička kretanja uslijed socijalnih, ekonomskih, političkih i psiholoških faktora.	Natalitet, mortalitet, fernalitet, fekonditet, biološki, ekonomski, socijalni, ekonomski, psihološki, vrste migracija, izbjeglice.	Veze sa socijalnim, ekonomskim, medicinskim, psihološkim naukama
	Struktura stanovništva, analfabetizam, nezaposlenost, polna nejednakost i dr.	Učenik treba da shvati da se stanovništvo sastoji od više struktura kao biološke, vitalne, ekonomске, socijalne, obrazovne, etničke, rasne, vjerske, jezičke – i da zna da to objasni.	Aktivno stanovništvo, neaktivno, polna struktura, uzrasna, bračna, ekomska, obrazovna, etnička, rasna, vjerska, jezička.	Veze sa socijalnim, ekonomskim naukama
Mjesta stanovanja	Mjesta stanovanja, pojam, podjela, tipovi, funkcije	Učenik treba da zna da razlikuje mesta stanovanja – seoskih, urbanih, prenaseljenih, razbacanih, razne forme, veličine i funkcije.	Sela, gradovi, stalni, mali, srednji, veliki, izduženi, etvrtasti, nadvodom itd.	Veze sa socijalnim, ekonomskim, urbanističkim naukama
	Urbanizam kao svjetski proces	Učenik treba da zna da su gradovi poput eli da se razvijaju sa razvojem industrije i uslužnih grana, sa razvojem transporta, da zna da se gradovi razlikuju po unutrašnjoj strukturi, fizionomiji i funkcijama.	Populacioni porast, način života, kategorije gradova, unutrašnja struktura, metropolitanski areal, konurbacija, areal, gravitaciona zona, sistem puteva, nadzemni i podzemni urbani transport.	Veza sa tehničkim naukama
Organizacija prostora	Politička karta svijeta	Učenik treba da shvati da se politička karta svijeta mnogo promjenila i da se u dalje mijenja, poslije dekolonizacije i poslije rasturanja nekih socijalističkih država.	Velika geografska otkrića, kolonizacija, dekolonizacija, ekonomsko-tehnološka zavisnost, ulazak u dugovem, stvaranje više malih država.	Veze sa ekonomskim i političkim naukama

	Država kao geografski elemenat	Učenik treba da shvati da država nastaje od teritorija, stanovništva, prirodnih bogatstava, društveno-političke uređenja, granica i da ima država raznih teritorijalnih veličina, populacionih, formi vladanja i političke uređenja.	Geografski položaj, male države, srednje, velike, prirodne granice, etničke, matematičke, izlazak na more, kontinentalna država, bogata, siromašna, razvijena, nerazvijena, kapitalistička, socijalistička, mješovita, unitarna, federalna, vodoteritorijalna.	Veza sa političkim naukama
	Ekonomski, vojne i političke grupacije u svijetu	Učenik treba da shvati da države, zbog ekonomskih i političkih ciljeva, stvaraju državne grupacije - da bi bile jači i sigurnije.	Ekonomski grupacije (OECD, EFTA, OPEC, GATT i dr.), vojne (NATO, Arapska liga), političke (OSCE, OKB, EU).	Veza sa političkim naukama
	Konflikti i saradnja među narodima i državama	Učenik treba da zna da između država i naroda postoje razni ekonomski i politički interes, granični i etnički problemi, ali i dobronamjernih saradnji.	Konflikti oko teritorije, voda, prirodnih bogatstava, granica, etničkih zajednica, međugrađani na i međunarodna saradnja.	Veze sa političkim, ekonomskim naukama i kulturom
Ljudi i djelatnosti	Ekonomsko-geografske osobine svijeta	Učenik treba da zna o pojmu ekonomije, o sektorima, vrstama proizvodnih i neproizvodnih djelatnosti, o faktorima koji pomažu i koji ometaju ekonomski razvoj.	Proizvodna ekonomija, uslužna, ekonomski sektori, djelatnosti, ljudski faktori, tehnički, finansijski, organizacioni.	Veza sa ekonomskim naukama

	Ekonomija, iekonomске i uslužne djelatnosti	Učenik treba da zna da primjeni znanje o podjeli ekonomije po djelatnostima i sektorima i da objasni njihove uloge u ekonomiji.	Ekonomski djelatnosti, uslužne, specifične težina u strukturi grana.	Veza sa ekonomskim naukama
	Naučna tehnologička revolucija i posljedice (rezultati) na ekonomiju	Učenik treba da shvati da je naučni, tehnoljni i tehnološki razvoj jedan od veoma značajnih faktora za napredak ekonomije i društva uopšte.	Naučna revolucija, tehnologija, tehnologička, industrijska, mljelin proizvodi, naftni, električni, atomske energije, elektronika, inžinjering, robotika.	Veza sa tehnikim, tehnološkim, informativnim naukama
	Poljoprivredna proizvodnja, uslovi i faktori razvoja	Učenik treba da zna su za razvoj poljoprivrede potrebni optimalni prirodni uslovi ili njihova kompenzacija sa s tehnologijom, organizacionim i finansijskim faktorima.	Reljef, klima, vлага, navodnjavanje, stada, porast stanovništva, profesionalnost, tehnologija dostignuća, razvoj industrije, transporta, trgovine, državna podrška i dr.	Veza sa agronomskim naukama
	Tipovi poljoprivredne proizvodnje	Učenik treba da zna kako su se stvorili razni tipovi poljoprivredne proizvodnje uz dejstvo prirodnih uslova i dejstvo ekonomskog i tehnologog razvoja.	Tradicionalni tip, ekstenzivni, intenzivni, komercijalna ekstenzivna forma, ekonomija trgovine, sistem farmi specijalizovanih poljoprivrednika.	Veza sa agronomskim naukama
	Biljna proizvodnja u mladim zonama	Učenik treba da shvati da u mladim i srednjim zonama uspijevaju i rastu kulture koje odgovaraju tim zonama.	Proizvodnja žita, kukutuza, krompira, repe, suncokreta, voća i povrća – u srednjim zonama.	Veza sa agronomskim naukama

	Biljna proizvodnja u subtropskoj zoni	Učenik treba da objasni rasprostranjenost biljaka koje odgovaraju subtropskoj zoni.	Agrumi (odgajivači), masline, smokve, hurme, vinova loza, pamuk, duhan.	Veza sa agronomskim naukama
	Biljna proizvodnja u tropskoj i ekvatorskoj zoni	Učenik treba da objasni rasprostranjenost biljaka u tropskoj i ekvatorskoj zoni.	Pirinač, kafa, aj, banana, palma, kokos, ulje, soja, lipa.	Veza sa agronomskim naukama
	Stočarska proizvodnja i ribarstvo	Učenik treba da analizira faktore koji djeluju na razvoj stočarstva, vrste stočarstva, razvoj trgovine, transporta, regionalne ribarstva, kolijeve ribarenja i industrije prerade ribe.	Ekstenzivno stočarstvo, intezivno, rase, produktivne, neproduktivne, broj goveda, ovaca, koza, konja, stonici proizvodi.	Veza sa agronomskim naukama
	Problem gladi u svijetu	Učenik treba da shvati i da objasni zašto se događa glad u današnje vrijeme, gdje se nalazi i kako se može riješiti ovaj problem	Glad kao pojava, donja granica nahranjenih, srednja granica, visoka granica, područja sa nedostatkom hrane.	Veze sa ekonomskim i medecinskim naukama
	Industrija i razvoj, osobine industrijske proizvodnje	Učenik treba da shvati i objasni šta je industrija, kako se razvila i koje su karakteristike industrijske proizvodnje.	Zanatstvo, manufaktura, industrija; prva, druga i treća revolucija u industriji; industrijalizacija kao proces, pokazatelji industrijalizacije.	Veze sa ekonomskim i tehničkim naukama
	Faktori lokalizacije industrije	Da bi učenik shvatio i objasnio prostornu raspodjelu industrije po granama, potrebno je da pozna faktore lokalizacije industrije.	Prvi predmet, energija, snaga radnika, kapital, transport, trgovina, prostor, voda, jaki i slabi faktori lokacije.	Veze sa ekonomskim i tehničkim naukama

	Energetika i njen značaj za ekonomski razvoj	Da bi učenik objasnio razvoj energetike, potrebno je da shvati etape razvoja energije, uporedo sa ekonomskim i tehničkim razvojem.	Energija Sunca, vjetra, životinja, ovjeka, paromašina, unutrašnja sagorijevanja, elektrana energija, atomska, struktura izvora i njihova proizvodnja u svijetu.	Veza sa tehničkim naukama
	Prvi predmeti, prostiranje, njihov značaj za ekonomiju	Učenik treba da zna da industrija ima potrebu za prve predmete, koje treba preraditi, iako oni imaju razno prostiranje u svijetu.	Prvi energetski predmeti, metalni (crne metalurgije, u bojama), nemetalni, preradivačka industrija.	Veze sa geologijom i tehničkim naukama
	Industrijski regioni, njihove ekonomsko-geografske osobine	Učenik treba da zna da industrija ima osobine koncentrisanja i veze, pa su zato i stvareni industrijski regioni.	Stari i novi industrijski regioni, metalurgijski regioni, industrija metala i mašina, laka industrija, primorski regioni, kod uglja, nafte itd.	Veze sa ekonomskim i tehničkim naukama
	Jednaki industrijski razvoj, uzroci i posljedice	Učenik treba da shvati razvoj industrije sa njenim prostornim dejstvima na nejednaki ekonomski razvoj, uzrokujući tako i druge posljedice.	Indikatori razvoja, socijalni bruto-produkt po glavi stanovnika, visina nacionalnog dohotka, države eksporta, importa, kreditiranje industrijskog razvoja.	Veze sa ekonomijom i sociologijom

	Tr Transport, saobraćaj, trgovina i turizamam	Učenik treba da zna da ove grane imaju veliki značaj u sveukupnom razvoju i da su vezane za razvoj tehnike i ekonomije i geografske uslove.	Pojam transporta, saobraćaja, unutrašnja i spoljašnja trgovina, turizam, vrste turizma.	Veze sa ekonomskim, humanim i tehničkim naukama
	Uslovi i faktori razvoja transporta i saobraćaja	Učenik treba da objasni da je za razvoj transporta i saobraćaja potrebno dobro poznavanje prirodno-tehničkih, ekonomskih i društvenih uslova.	Prirodni uslovi: reljef, klima, hidrografia, pozicija, prirodno bogatstvo, tehnički razvitak.	Veza sa prirodnim naukama
	Vrste saobraćaja, karakteristike i raspodjela	Učenik treba da shvati i objasni koje su vrste saobraćaja, koje su njihove specifične osobine i kako su raspodijeljene u svijetu.	Tradicionalni saobraćaj, zemaljski, vodenici, vazdušni, putnički, željeznički, morski, jezerski, riječni, kanalski, telefonski, elektronski.	Veze sa tehničkim i ekonomskim naukama
	Robna razmjena u svijetu	Učenik treba da zna da je razmjena jedno veoma potrebno djelo da bi se omogućila proizvodnja i konzumacija proizvoda.	Razmjena, vrste razmjena, unutrašnja trgovina, spoljašnja, pozitivni bilans, negativni, trgovaci, trgovinske organizacije, svjetske, regionalne, obim razmjene.	Veza sa ekonomskim naukama
	Turizam kao savremeni fenomen i njegova mnogostruka funkcija	Učenik treba da zna i da primjeni u praksi svoja znanja o turizmu kao modernom fenomenu i njegovoj mnogostrukoj funkciji, faktore koji ga podstiču i održavaju.	Zabavljanje, rekreacije, odmor, emotivna podpora, receptivna, turistički kapacitet, prirodni motivi, kulturni centri, receptivni regioni.	Veze sa ekonomskim i humanim naukama

Sredina i društvo	Sredina i društvo, vrste sredina i njihove karakteristike	Učenik treba da formira ideju kako se u sredini isprepliću prirodni uslovi i djelovanje ovjeka, stvarajući specifične okolnosti za život.	Prirodna sredina, humana, kulturna, geografska sredina, ispreplitanje geografskih elemenata.	Veze sa biologijom, sociologijom, ekonomijom
	Dejstvo prirodne sredine na društveni razvoj	Učenik treba da shvati da elementi prirode imaju utjecaj na razvoj društva preko reljefa, prirodnih resursa, klime, vode, zemlje, biljnog i životinjskog svijeta.	Odnosi reljefa, klime, vode i vegetacije sa stanovništvom; prebivališta, korištenje zemljišta, djelatnosti, transport, zdravstvo.	Veze sa prirodnim i humanim наукама
	Uloga društva u transformaciji prirodne sredine	Učenik treba da shvati i da istakne ulogu ovjeka putem organizovanih aktivnosti, sredstava i znanja o prirodnoj sredini.	Transformacija prirodne sredine, agrarne sredine, industrijske, turističke, ruralne.	Veze sa ekonomskim i tehničkim наукама
	Tipovi sredine u svijetu	Učenik treba da shvati da se u svijetu razlikuju tipovi ne glavne sredine, kao pustinje, šume (ekvatorijalne, tropske), savane, stepе, tajge, tundre itd.	Pustinjski predjeli, topli, hladni, ekvatorske šume, tropske, monsunske, savane, stepе, tajge, tundre itd.	

Napomena

Pet nastavnih asova ostaje nastavniku na raspolaganje, kako bi, po želji i interesovanju učenika, realizovao neke nastavne jedinice iz okvira programskih sadržaja lokalne geografije i dr. U okviru ovih asova mogu se organizovati posjete objektima i prirodnim pojавama, muzejima ili institucijama od značaja za predmet geografije.

PROGRAM GEOGRAFIJE ZA GIMNAZIJU MATEMATI KO-INFORMATIVNOG SMJERA

Struktura programskih sadržaja

Kategorije	Broj asova	%
Prostor i kartografija	20	27.0
Fizički sistemi	15	20.3
Humani sistemi	15	20.3
Izborna nastava	6	8.1
Ponavljanje	18	24.3
Svega	74	100.0

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE – TEME	ME UKURIKULARNA VEZA
Prostor i kartografija	Kartografija sa GIS Predmet, podjela, razvoj, aplikacija	Veza sa geodezijom
“	Matematička osnova karte Brojana skala i grafičko smanjenje, određivanje skale kad ona nedostaje	Veza sa geodezijom i matematikom
“	Sistem geografskih koordinata Geografska širina i dužina, njihovo izrađivanje	Veza sa geodezijom i matematikom
“	Geodezijska osnova karte Geodezijska mreža (trigonometrična) Sistem GPS Određivanje skale aerofotografije, fotokarta Korišćenje aerofotografija u geografiji	Veza sa geodezijom

“	Kartografske projekcije Geoidi, elipsoidi Gaus-Krigerova i Merkatorova projekcija	Veza sa matematikom i geodezijom
“	Elementi geografske karte Geografski objekti na karti (reljef, hidrografija, vegetacija, mjesta stanovanja, saobraćaj, granice, ekonomija, toponomija) Reljefna karta, plan, globus, atlas	Veza sa ekonomskom geografijom i toponomastikom
“	Kartometrija Orijentacija karte, orientacija i kretanja sa kartom u prostoru Mjerenje dužine i koordinata na karti Mjerenja uglova i vrhova na karti Mjerenje kosine terena Mjerenje površine na karti Rad vertikalnog profila terena na karti	Veza sa geodezijom i matematikom
“	Sistem geografskih informacija (GIS) Pojmam GIS-a, pripremanje podataka za GIS Unošenje podataka u GIS (brojnih, vektoralnih, slajnih) Prorada geografskih podataka i menadžmenta brojnih podataka i prostornih	Veza sa matematikom i informativnom tehnologijom
“	Tematske karte Kartografske metode za izradu tematskih karata Izrada tematske karte sa GIS-om	Veza sa statistikom
Prostor i Vasiona	Oblik i velina Zemlje Kretanje Zemlje i posljedice (rezultati) Pomeranje Sunca i Mjeseca	Veza sa fizikom, astronomijom
Fizički sistem	Sastav i struktura Zemlje Unutrašnja građa Zemlje	Veza sa geologijom

	Kora Zemlje, stvaranje i sastav	
“	Reljef Zemljine površine Djelovanje unutrašnjih sila Vulkani, zemljotresi, uzroci i posljedice Spoljašnje snage i njihov utjecaj na modifikaciju reljefa	Veza sa geologijom
“	Vrijeme i klima Sastav i gradnja atmosfere Dinamički procesi u atmosferi (temperatura, pritisak, vlažnost, oblačnost, padavine) Klimatski tipovi	Veza sa meteorologijom i klimatologijom
“	Vode Površinske vode, oblici, osobine, geografsko prostiranje Podzemne vode, forme, osobine, geografsko prostiranje Bilans voda i njihov značaj za razvoj	Veza sa hidrologijom
“	Stada Stvaranje stada, karakteristike, tipovi, geografsko prostiranje	Veza sa pedologijom
“	Biljni i životinjski svijet Uloga prirodnih uslova i u ovjeka na biljni i životinjski svijet	Veza sa biologijom
Humani sistem	Stanovništvo Broj i guranje stanovništva, dinamika, gustina Prirodno kretanje, regionalne razlike, uzroci, posljedice Teorija tranzicije u našem mjestu i svijetu Migracije, oblici, uzroci, posljedice Struktura stanovništva i njegova uloga u društvu	Veza sa demografijom, statistikom, ekonomijom
“	Mjesta stanovanja Ruralna mjesta stanovanja, vrste, forma, razvoj, perspektiva Urbanizam kao svjetski proces	Veza sa statistikom, geodezijom, sociologijom, ekonomijom

	Ekonomija Ekonomski i uslužne djelatnosti Savremeni trendovi u razvoju djelatnosti Uslovi i faktori u razvoju poljoprivrede Biljna i životinjska proizvodnja u svijetu Razvoj industrije i faktori lokalizacije Transport i saobraćaj (putevi, vrste, grafičko predstavljanje, gustina, cirkulacija) Turizam kao savremeni fenomen (pojava, faktori razvoja, turističke zone, efekti turizma)	Veza sa ekonomijom, statistikom
--	--	---------------------------------

Napomena

Nastavniku ostaje na raspolaganju pet asova kako bi mogao da odabere neku nastavnu jedinicu iz okvira nastavnih sadržaja geografije, a po želji i interesovanju učenika. U okviru ovih asova mogu se izvesti posjete objektima i prirodnim pojавama, muzejima, institucijama od važnosti za predmet geografije.

DIDAKTI KA UPUTSTVA

Tokom usvajanja znanja geografije nailazi se, na neizbjježan na in, na razne pojmove, geografska imena i statisti ke podatke kao dio geografskog inventara. Nastavnik, koriste i faktografiju, treba da razvija vještine za lakše usvajanje geografskih pojmoveva, pravilno i brže. Treba da razvija vještine za primanje, proradu i kriti ko vrednovanje geografskih informacija. Razni pojmovi iz opšte geografije treba da se **ilustruju i konkretizuju** sa primjerima sa Kosova, etni kih podru ja, regionala i svijeta.

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Izbor nastavnih metoda je kompetencija nastavnika i on se uskla uje sa podudarnoš u, potrebama i zahtjevima u enika, posebnostima sadržaja tema i nastavnih jedinica, sa nivoom formiranja u enika, kao i sa uzrastom i sposobnostima u enika. Sa ciljem kvalitetnog u enja (usvajanja znanja) i postizanja optimalnih rezultata tokom nastavnog procesa, sugeriraju se ove metode i tehnike:

- objašnjenjenje i tuma enje,
- problemska nastava,
- rad u grupama,
- diskusija koja rješava problem (debate),
- tehnika kriti kog mišljenja,
- bujica misli,
- samoistraživanje (potraga),
- usmeno izražavanje,
- pismeno izražavanje,
- demonstriranje i interpretiranje.

Tokom procesa nastave organizovanje u enika može da bude:

- rad sa cijelim razredom,
- rad u grupama,
- rad u parovima,
- individualni rad.

U prvom redu se preporu uje rad u parovima, sa ciljem da se u enici oslobođe emocija, a zatim se prelazi na grupni rad. Rad u grupi može da obuhvati 4 do 7 u enika. Nastavlja se uobi ajeno pet minuta, a na kraju rada grupe, treba da se zapazi veza individualnog uspjeha sa uspjehom

grupe, ili uspjeh grupe povezan sa uspjehom razreda. Za određene teme, za koje postoji dovoljan fond informacija, može se naći primjena i interaktivnim predavanjem kombinovanim sa praktičnim aktivnostima.

U svim slučajevima primjena pomenutih metoda ili nastavnih tehnika treba da se udruži sa upotrebom odgovarajućih didaktičkih materijala i sredstava, bez kojih ne mogu da se postignu očekivani rezultati. Za nastavne teme koje imaju posebne specifičnosti, može se sa uspjehom koristiti nastava u prirodi, a mogu se koristiti i posjete raznim hidrometeorološkim, seizmološkim, geološkim, statističkim institucijama, bibliotekama, a mogu se organizovati razne ekskurzije geografskog karaktera.

Metoda – diskusija koja rješava problem - nije dovojno da se za svaki problem da jedno rješenje, već za jedan problem treba dati više rješenja i rješenja treba bolje vrednovati.

Metoda - navala ili bujica misli (brainstorming), ima za cilj da stavi na vidjelo više ideja, rješenja ili komentara o jednom datom problemu.

VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

Tokom verifikovanja i ocjenjivanja znanja (pismeno ili usmeno), nastavnik treba da generališe ciljeve taksonomije Blooma (poznavanje, shvatanje, primjenu, analizu, sintezu, vrednovanje). Vrednovanje se realizuje tokom tri etape:

- kontrola,
- mjerjenje,
- vrednovanje.

Kontrola se bavi zaokruživanjem rezultata znanja kod učenika. Učenik odgovara na pitanje – šta zna, šta je postigao, šta ne zna, šta nije postigao i sl.

Mjerenjem treba da se vrednuje ono što se kontrolisalo. To se izražava sa tačkom (%) ili jednom običnom evidencijom formulisanom sa izrazom, znakom razlike itd., upoređenom sa jednim standardom, zasnovanom na kriteriju.

Vrednovanje je proces prenosa, sistematskog sakupljanja, analize i interpretacije informacija sa ciljem određivanja, dokle je i na kakvom stupnju učenik ovlađao objektivima. Bilo kakvo sredstvo, koje se upotrebi, može da izmjeri sve karakteristike postizanja znanja u učenika. Zato treba upotrijebiti, što je više moguće, razna sredstva i tehnike, na način da se prikupi dovoljno informacija za vrednovanje stupnja postignutog znanja u učenika. Vrednovanje podrazumijeva utvrđivanje vrijednosti, ko-

li insko ili kvalitetno prosu ivanje zasnovano na mjerenu. Ovo vrši nastavnik sa ocjenom ili sa izrazom (rije , simbol).

Instrumenti za mjerene i vrednovanje:

- pranje, pismeni izvještaj jednog prakti nog rada ili istraživanja, usmeno izražavanje, konrolni list (upotrebljava se za manevarske vještine kod u enika), test zasnovan na kriteriju, objektivima i dr.

ORIJENTACIJE ZA NEZAVISTAN RAD U ENIKA

Kurikulum predmeta geografije uopšte, a posebno u X razredu, treba da orijentiše nastavnika i u enike u vezi sa pitanjem - kako može da se razvija nezavistan rad u enika, sa ciljem da im se pomogne u usvajanju znanja. Nezavisna djelatnost u enika može se uzeti na razmatranje tokom ocjenjivanja i vrednovanja. U cilju postizanja uspjeha u nastavi predmeta geografije, u eniku je potrebna jedna vrsta autonomije, dok nastavniku, da bi realizovao sa uspjehom ove zadatke treba:

- da bude koordinator, olakšiva , usmjerava ,
- svoja znanja da proširi na u enike,
- da u razred unese klimu povjerenja,
- da hrabri u enike u njihovom napredovanju,
- da podstoli motivacijom i da budi interes kod u enika,
- da bodri u enike u preduzimanju inicijativa.

U vezi sa ovim, u enik uzima inicijativu (ne eka da se podstakne za da uzme rije), nema strah od grešaka, pa zato:

- posve uje se svom radu,
- ne eka gotove informacije od nastavnika, istražuje razne izvore informacija,
- sara uje tokom rada u grupama,
- zalaže se da vrednuje pozitivne i negativne ta ke i da se popravi,
- uzima odgovornost u kolektivnom radu.

GRA ANSKO VASPITANJE

UVOD

Prema reformi obrazovanja predviđeno je da se u višoj srednjoj školi, po prvi put, uči nastavni predmet Gra ansko vaspitanje.

Gra ansko vaspitanje nastoji da pripremi učenike kao buduće aktivne građane. To se može postići i pomoći u otkrivanju građanskih socijalnih i političkih dimenzija društvenog života.

Gra ansko vaspitanje je značajno za svaku individualnu. Ono osposobljava učenike da koriste svoje intelektualne sposobnosti u kompleksnom društvu i njegovoj transformaciji. Gra ansko vaspitanje pomaže u učenicima da dobro shvate prava i odgovornosti pojedinaca u društvu, kao i prirodu funkcionisanja demokratije. S druge strane, ovaj predmet teži da vaspitava građanina i da ga pripremi da razumije procese kako bi mogao vidjeti, rasu, i učiti, odlučivati i djelovati.

Ovaj nastavni predmet, u srednjem visokom obrazovanju, uči se samo u desetom razredu sa dva učasa nedjeljno, tačnije 74 učasna tokom cijele godine, u svim tipovima gimnazija, sa izuzetkom u matematičkoj gimnaziji (ne uči se ni u jednom razredu), dok se u gimnazijama društvenih nauka uči i u jedanestom razredu.

Programski sadržaji u srednjim profesionalnim školama u desetom razredu uči se držati jedan učasni nedjeljno.

Upravljanje i građanstvo se uči u srednjoj nižoj školi, ali u X razredu predpostavlja se produbljivanje spoznaja i sposobnosti koje bi učenici trebali da stižu u kontaktu s principima demokratskih institucija.

OPŠTI CILJEVI

Opšti ciljevi i principi građanskog vaspitanja su u potpunoj saglasnosti sa Okvirom kosovskog kurikuluma. Posebno, ciljevi koje ima ovaj program, a povezani su sa njim i socijalnim razvojem, daju doprinos moralnom razvoju učenika i njihovoј pripremi da budu odgovorni građani.

Gra ansko vaspitanje teži:

- da se stvore uslovi da u enik stekne neophodna znanja o upravljanju i gra anstvu;
- omoguava izgrađivanje stavova i vrijednosti, u enja efektivnih strategija za rješavanja problema, kritičko prihvatanje informacija i sredstava komunikacije;
- doprinosi razvoju svijesti o međusobnoj povezanosti pojava uslovljenosti i recipročnom djelovanju.

Posebni ciljevi:

- dati učeniku znanje i razviti njegove intelektualne i građanske sposobnosti neophodne za razumijevanje i analiziranje, kako bi uticao na socijalne politike, kao i na međusobnoj sprovođenja;
- učenik treba da razumije i analizira djelovanje grupa i institucija, kao i njihov uticaj na život individua;
- da razvija sposobnosti građanskog participiranja učenika i njegovog svjesnog i stručnog uključenja u rješavanju problema zajednice;
- stvaranje sposobnih građana, koji će biti odgovorni za djela i nezavisne odnose sa drugim građanima, sa grupama i institucijama civilnog društva.

OBJEKTIVI

Opšti objektivi:

- da poznae važnosti demokratskog upravljanja kao i razlike tih formi upravljanja;
- da razumije kako se sprovodi upravljenje i kako se stvara autoritet;
- da poznae vrijednosti savremenog društva kao slobodu, ravnopravnost, pravdu, solidarnost, itd.;
- da razumije ulogu zakona u demokratskom upravljanju i da razlikuje vrste zakona i ustava;
- da razumije ulogu pisanih i elektronskih medija i pravo javnosti na informisanje.

Posebni objektivi:

- da bude svjestan uloge u ustvovanja individua u donošenju odluka;
- da shvati važnost glasanja i učestvovanja u političkim partijama;

- da identificuje kako se štite interesi različitih grupa u demokratskom upravljanju;
- da razumije i analizira funkcije izvršnih organa države na državnom i lokalnom nivou;
- da identificuje probleme građana i pomoći koju treba da daje država u hitnim slučajevima;
- da daje doprinos u radu zajednica i raličitih volonterskih grupa;
- da doprinosi sprečavanju svake vrste organizovanog kriminala (ekonomskog, političkog i trgovinu ljudima).

PROGRAMSKA STRUKTURA SADRŽAJA (37 × 2 = 74 asova)

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaji
Upravljanje i građanstvo Upravljanje (14 + 4 = 18)		<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje u svakodnevnom životu • Kako građani sudjeluju u upravljanju • Uče se građana u donošenju odluka • Ustav • Vrste upravljanja • Zakonodavna vlast • Izvršna vlast • Pravosudna vlast • Predsjedništvo • Vlada • Ustavni sud i drugi organi pravosuđa • Ustanjivanje u političke partije • Glasanje • Angažovanje građana u zaštiti interesa različitih grupa

	<ul style="list-style-type: none"> • Vlast državnog upravljanja • Kako radi država i njeno zakonodavstvo • Državini donosioci odluka (parlament) • Donošenje odluka putem narodnog glasanja (referendumi, izbori itd.) • Izvršni organi države (premijer, ministarstva itd.) • Rad premijera • Drugi državni organi • Lokalna vlast (vrste lokalne vlasti: opština, lokalna zajednica itd.) • Usluge u lokalnoj vlasti (obrazovanje, zdravstvo, putevi, transport, policija itd)) • Takse za centralnu i lokalnu vlast • Gradsko vijeće i planovi za upravljanje gradom • Donošenje odluka • Uticaj različitih grupa na lokalne politike • Izazov proširivanja gradova • Problemi gradova • Poboljšanje života u gradovima • Državna pomoć u hitnim slučajevima • Život u zajednici • Dobrovoljne grupe • Razmatranje slučaja - kako svi rade u upravljanju gradom
Ideali i građanska radska (6)	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednosti savremenog društva • Sloboda • Ravnopravnost • Pravda • Rješavanje konflikta • Solidarnost

	Zakon (12 + 4 =16)	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon i društvo • Vrste zakona • Kriminalitet – socijalni i ekonomski uslovi njegovog razvoja • Kriminal i njegovi oblici • Organizovani kriminal (ekonomski i politički) • Trgovina ljudima • Uloga zajednica u sprečavanju kriminala • Građansko pravo • Građanski odnosi i njegovi elementi • Pravo svojine • Suvlasništvo i nasljedstvo • Ženidba - prava i odgovornosti
	Medijsko vaspitanje (6+4= 10)	<ul style="list-style-type: none"> • Uloga medija u građanskom vaspitanju • Vrste medija (javni, privatni, pisani, elektronski) • Pravo javnosti na informisanje • Sloboda štampe • Odbrana djece i mladih od abuzativne uloge medija (nasilje, pornografija itd.) • Socijalne sposobnosti - razlikovanje injenica od mnjenja

O EKIVANI REZULTATI

Kategorije Potkate- gorije	O ekivani rezultati
Upravljanje i gra anstvo Upravljanje	<p>U enik: Objasnjava i analizira vrste demokratije, razlike izme u zakonodavne i izvršne vlasti, na svim nivoima društvene organizacije. Objasnjava i predstavlja promjene koje se dešavaju tokom upravljanja u društvu u kojem živi i djeluje. Analizira i upore uje razlike izme u parlamenta, predsjedništva i vlade. Opisuje i analizira ulogu koju imaju razne demokratske institucije u životu zemlje. Opisuje ulogu politi kih partija za razvoj demokratskog pluralizma i analizira ulogu glasanja u donošenju politi kih uloga.</p>
Upravljanje i gra anstvo Vlast i autoritet	<p>Objasnjava neophodnost funkcionisanja vlasti u ljudskom blagostanju. Objasnjava postizanje autoriteta i razlike izme u postizanja individualnog i društvenog autoriteta. Poštuje i vrednuje autoritet vlasti, polaze i od lokalne do centralne. Opisuje i daje primjere iz života zajednice za rješavanje problema.</p>
Ideali i gra anška praksa	<p>Odražava suvereno pravo gra ana, koje treba da bude neprikosnoveno. Razumije i demonstrira slobodu, jednakost i pravdu koje su i treba da budu najve e ljudske vrijednosti. Analizira, opisuje i u estvuje u razrešavanju konflikata nenasilnim putem. Demonstrira inove solidarnosti prema onima koji imaju potrebu i nalaze se u poteško ama.</p>

	Zakon	Stvara konstruktivno mišljenje o načinu i proceduri sproveđenja zakona, kako se krše i kako se sankcionisu u različitim formama. Objašnjava da zakoni imaju regulativan karakter u međuljudskim odnosima. Kritički opisuje sproveđenje zakona u društvenoj praksi, pomaže dubljem upoznavanju humanih procesa u sprečavanju zla ina i kriminala, u borbi protiv uzroka, a ne bavi se posljedicama kao što su vlasništvo, nasljedstvo, porodično pravo itd.
	Medijsko vaspitanje	Kritički i konstruktivno, opisati i analizirati vrste javnih, privatnih, pisanih i elektronskih medija. Sposobnost spoznaje značaja medija i razlikovanja negativnih uticaja koji eventualno dolaze od njih. Diskutuje preko debata i kritičkih diskusija kako se stvara javno mnjenje, u zajednici i šire itd...

PREDMETNI I INTERPREDMETNI PRISTUP

Građansko vaspitanje, kao dio grupe društvenih predmeta, osim što je multidisciplinarno, ono se prepliće i sa programskim sadržajima drugih društvenih predmeta, kao što su historija, filozofija, sociologija, geografija, jezik i književnost itd.

U desetom razredu nastavnik tokom obrade kategorije Upravljanje i građanstvo naiđe i će na historijske aspekte ovog sadržaja, počevši od termina demokratija, koji ima svoj historijski razvoj, jednu daleku etimologiju, još od antičke Grčke.

Tako je kod izbornih predmeta, posebno potkategorije Upravljanje i građanstvo, mogu se preplitati sa međupredmetnim sadržajima i dopunjavati konkretnije: upravljanje sa etikom i etičkim standardima politike; vlast i autoritet sa historijskim gledištem vrsta vlasti i upravljanja kroz historijske etape; ideali i građanske politike - sloboda, ravnopravnost, dobro stanje, mogu se dopunjavati sa književnim i umjetničkim sadržajima, kao romani i diskusije koji obrađuju probleme slobode i društvene ideale, a koji su šire obrazeni u narodnoj pa i u međunarodnoj književnosti.

Zakon i medijsko vaspitanje sigurno će se povezati sa interprogramskim sadržajem i sa umjetnostima interpretacije, gdje će se moći simulirati

lirati situacije i ambijenti u vezi sa ulogom i funkcionisanjem zakona u društvu.

Osim ovoga Gra ansko vaspitanje biće dobra prilika za saradnju između škole i gra anskog društva, gdje se različita angažovanja mogu funkcionalizovati u korist nastavnog procesa. Ovdje se predlaže saradnja sa organizacijama za zaštitu prava građana, djece, za teme kao što su učešće građana u odluci ovanju, glasanju, rješavanju konflikata, solidarnosti itd.

U korelaciji sa historijom, gra ansko vaspitanje se prepliće sa gotovo svim kategorijama i potkategorijama, upotrebljavajući i poznavanje historijskog materijala, kako bi se lakše koncentrisali na današnjicu i građanska pitanja savremenog kosovskog društva. Na primjer, ako se govori o ljudskim pravima nekada i sada, slobodi izražavanja i verbalnom deliktu nekada i sada, uviјek isticati postignuti progres i građansku odgovornost, nasuprot vrijednostima i građanskim idealima.

U korelaciji sa geografijom, isticati aspekte kao što su prostor, planiranje i menadžiranje, kao i učešće građana u ovim procesima – dodirne su među upredmetne teme, veoma važne za građansko vaspitanje.

U korelaciji sa likovnom umjetnošću koristiti ilustrovane materijale kao što su posteri i drugi ostali vizuelni efekti, da bi se stvorila jedna građanska demokratska svijest o funkciji aktivnog učešća i što boljeg upravljanja. Ovo se može upotrijebiti u vezi sa izborima, glasanjem, uređivanjem ambijenta. Pomoći u umjetničkom vaspitanju, pjesama, narodnih i stranih kola, povještava se značajne udjelovanja građanskog vaspitanja sa muzikom i folklorom, koji su u vezi sa globalnim temama lokalnih zajednica, regionala i svijeta.

Maternji jezik može biti u funkciji korelacije putem eseja i drugih radova u vezi sa temama građanstvo, kao na primjer "Ko sam ja i u kakvom društvu živim". Problemi i analize u vezi sa medijskim vaspitanjem mogu se rješavati upotrebom novina i članaka iz svakodnevnicice. Maternji i strani jezik dovoljno služe kako bi dali potpunu predstavu o globalnom društvu.

Informatika i kompjuter mogu podsticati pokretanje školskih novina. Povezanost pomoći u interneta i drugih mnogobrojnih izvora informisanja o različitim pitanjima građanskog vaspitanja stvaraju konstantnu vezu učenika sa oba predmeta istovremeno, pomazući i recipročno formiranju sposobnosti i izgradivanje predmetnih kompetencija.

Korelacija sa matematikom pruža mogućnosti korištenja statistike povezane sa aktuelnim temama građanskog vaspitanja. Interpretacija podataka i davanje alternativa povezano je sa rješavanjem socijalnih problema i stvaranjem mogućnosti za međuupredmetni pristup.

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Sa ciljem da se realizuje nastavni program ovog predmeta moraju se organizovati sastanci sa ljudima, moraju se koristiti razni izvori i moraju se simulirati slučajevi za rješenja:

- sastanci sa ljudima (posmatranja, intervjuji, ankete, konsultacije sa ekspertima itd.);
- izdanja (novine, informativni bilteni, tekstovi, videokasete, dramatizacije, posteri itd.);
- simulacije (simulacija debata, igre sa ulogama), simulacija situacija iz različite svakodnevne djelatnosti.

Osim tradicionalnih metoda, u predmetu Gračansko vaspitanje u mnogim slučajevima se može sprovesti **igra sa ulogama**. Za sprovođenje ovoga oblika rada neophodno je da se simulira jedan događaj - u enici igraju ulogu, na primjer sudije, advokata, pravobranioca, tužioca itd. U ovom slučaju nastavnik ima ulogu koordinatora koji nastoji da u enici u odjeljenju aktivno učestvuju u ovom procesu. Oni mogu ponovo da se podijele na grupe, npr. grupa poslanika kao pozicija i kao opozicija, predsjednik parlamenta itd. Oni tokom istavog nastavnog programa mogu da raspravljaju oko toga kako se riješio problem o kojem „odlučuju“.

U metodologiji rada posebno je se naglasati aktivne metode rada, kako što su:

- projektivni nastavni rad,
- problematično učenje,
- učenje sa saradnjom,
- istražno učenje,
- rad na terenu (različite organizacije kao donosioci odluka), itd.

Kao forme rada, predavačima se sugerira da učionici organizuju rad u grupama i parovima. Podjelom u enika na parove i grupe daje im se mogućnost za učešće i saradnju. U ovom slučaju grupe i parovi imaju pet minuta za odlučivanje, npr. „U redu je da se košarkaška/fudbalska utakmica prekine“. Ovo se može postići i prije početka diskusije u odjeljenju. U enicima treba reći koliko imaju vremena za rješavanje problema. Oni se djele u grupe i parove, dok nastavnik igra ulogu moderatora koji prema potrebi daje uputstva.. Pri kraju programa ili grupe izvještavaju pred svim u enicima u odjeljenju. Svaka grupa mora imati predsjedavajućeg koji će izvještavati ispred odjeljenja.

OCJENJIVANJE

Ocenjivanje u enika iz predmeta Gra anko vaspitanje mora biti stalno. Ocjenjivanje ima mnogobrojne ciljeve:

- ocjenjivanjem se obezbje uju informacije o u eni kom napredovanju;
- napredovanjem u enici se osposobljavaju da upore uju svoj uspjeh sa o ekivanim standardima i na ovaj na in u enici samoocjenjuju ono što su uspjeli da savladaju;
- ocjenjivanje ima za cilj i motivaciju u enika za dalji rad;
- ocjenivanje obezbje uje realizaciju objektiva.

Tipovi ocjenjivanja

U svim nastavnim predmetima postoji veliki broj tipova ocjenjivanja. U predmetu Gra anko vaspitanje treba da se primjenjuje ve i broj tipova osjenjivanja. Svaki tip ocjenjivanja ima odre en cilj ocjenjivanja. Predlažemo sljede e tipove ocjenjivanja:

Ocenjivanje zasnovano na normi

Svako ocjenjivanje mora se zasnivati na normi, na primjer do 20 % postignutog objektiva **nije dovoljno** za pozitivnu ocjenu. Od 20 do 40% u enika treba ocjeniti sa **dovoljnom** ocjenom. Od 40 do 60% ocjena bi trebala da bude **dobar**, od 60% do 80% ocjena bi trebala da bude **vrlo dobar** i više od 80% trebala bi da bude **odli an**. Ovo ocjenjivanje treba da se obavi uz pomo adekvatnih testova.

Ocenjivanje zasnovano na kriterijumima

Ovo ocjenjivanje obezbje uje informacije za identifikovanje u eni - kih poteško a i pomaže im u njihovom prevazilaženju. Ocjenjivanje se obavlja pomo u testova.

Završno ocjenjivanje

Obi no se obavlja na kraju polugodišta i pogotovo na kraju školske godine.

Ocenjivanje treba da je neprekidno, po evši od nastavnih asova (petominutno ocjenjivanje) pa do ocjenjivanja kroz službene testove. U odjeljenju, tokom nastave, mogu se obaviti sljede e vrste ocjenjivanja:

- uobi ajeno ocjenjivanje kroz razli ite dijelove asa;
- ocjenjivanje doma ih zadataka;
- ocjenjivanje testova pripremljenih od strane nastavnika.

Standardi postignu a

U enik:

- opisuje neke od najvažnijih funkcija upravljanja, kao i puteve dolaženja, vršenja i opravdavanja vlasti;
- identificuje i opisuje mehanizme koje gra ani koriste da bi ispunili svoje potrebe i želje;
- opisuje i analizira na ine kako nacije i razne organizacije odgovaraju konfliktima izme u sile jedinstva i razjedinjavanja;
- opisuje, analizira i ocjenjuje uslove, postupke i motivacije koje pomažu u konfliktima i saradnji unutar i izme u nacija;
- objašnjava i vrši razna istraživanja politi kih nauka za razmatranje važnih pitanja i društvenih problema;
- pominje, opisuje i analizira vrste upravljanja - zakonodavna vlast, izvršna vlast i sudska vlast;
- opisuje ulogu predsjedništva - vije a ministara;
- opisuje na in kako država i njeni izvršni organi funkcionišu;
- razlikuje centralnu od lokalne vlasti i shvata uloge njihovog vla danja;
- identificuje, opisuje i analizira vrijednosti savremenog društva, slobodu, jednakost i pravdu;
- analizira državne zakone i pravi razliku izme u organizovanog kriminala i trgovine ljudima;
- opisuje i analizira odnos izme u gra anskog prava i prava svojine;
- opisuje i analizira ulogu medija (elektronskih i pisanih), slobodu štampe i odbranu djece od njihove zloupotrebe.

IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

1. www.dadalos.org.

HISTORIJA

UVOD

Nastava historije u kontekstu novog kurikuluma treba da uz preplitanje i dopunjavanje sa drugim predmetnim kurikulumima (mekurikularna korelacija), u enicima omogu i pravilnu spoznaju historijskog razvijatka ljudskog društva od najstarijeg doba do danas.

Na ovom nivou u enici treba da ovladaju znanjem o onim reprezentativnim pojavama i procesima u historijskom razvijatku koji su imali neposredne posljedice na politički, ekonomski i tehnološki napredak.

Pravilnim raspoznavanjem historijskih izvora, građe, historijske literature, te korištenjem audio-vizuelnih zapisa i drugih savremenih izvora znanja, kod učenika treba razvijati historijsku svijest i historijsko mišljenje. Na osnovu toga u enici treba da shvate sadašnje pojave u ljudskom društvu i njihove eventualne konotacije na budućnost.

Na programskim sadržajima iz opšte i nacionalne historije kod učenika treba razvijati pozitivne vrijednosti kao što su: tolerancija, demokratija, poštovanje kulturnih kultura, poštovanje rasnih, vjerskih, polnih i drugih razlika.

Pri izradi kurikuluma vodilo se računa da budu zastupljeni najvažniji događaji iz evropske i opšte svjetske historije, nacionalne historije, kao i historije balkanskih naroda (po principu 65% opšta i 35% nacionalna historija), kao i o tome da sadržaj tema bude adekvatan obrazovnom i intelektualnom uzrastu učenika.

Uspešna implementacija programskih sadržaja, međutim, ipak je zavisiti od stepena stručnosti, sposobnosti i motivisanosti nastavnika, kao i od materijalno-tehnologičkih mogućnosti škole za izvođenje nastave historije. Kurikulum je rezultat rada ekspertne grupe imenovane od strane MONT-a u čijem sastavu je bila i grupa iz nastave na bosanskom jeziku.

OPŠTI CILJEVI I ZADACI:

- sticanje znanja o razvoju ljudskog društva od najstarijeg doba do perioda velikih geografskih otkrića;
- upoznavanje sa najvažnijim dogajima iz opšte i nacionalne historije;
- upoznavanje sa načinom života, djelovanjem i mišljenjem ljudi u različitim hronološkim epohama;
- upoznavanje sa značajem historijskih izvora prilikom proučavanja prošlosti, kao i osposobljavanje za korištenje historijskih izvora (matrijalnih, pisanih i usmenih), karata i historijske literature;
- razvijanje navika i vještina za korištenje i pravilnu analizu historijskih izvora, literature, historijskih karti i dr.
- upoznavanje sa značajem muzeja i arhiva za očuvanje kulturne baštine jednog naroda;
- upoznavanje i razvijanje svijesti o potrebi poštovanja kulturne baštine drugih naroda;
- razvijanje svijesti kod učenika o poštovanju različitih kultura, rasa, religija itd.;
- na osnovu historijskih događaja razvijanje humanističkih vrijednosti ljudskog društva (demokratija, tolerancija, pravo na različitost mišljenja);
- razvijanje sposobnosti za kritički analitičko-sintetički pristup kod sagledavanja uzročno-posljedičnih veza u historijskim događajima;
- njegovanje (na osnovu historijskih sadržaja) radnog, moralnog, patriotskog i estetskog vaspitanja;
- razumijevanje osnovne historijske terminologije značajne za historijske analize događaja.

Historija za opštu gimnaziju i gimnaziju društvenih smjera **(2. godina sedmi razred, 74. godišnje)**

KATEGORIJE - NAST. TEME	PROGRAMSKI SADRŽAJI	OPŠTI OBJEKTIVI	OBEKIVANI REZULTATI	KORELACIJA
I UVOD	Historija kao nauka i nastavni predmet	Šta proučava historija, porijeklo riječi, historijski izvori, hronološka periodizacija historije, rađanje vremena, znaće pomoći u historijskim naukama, arheologija i njene metode proučavanja, restauracija i konzervacija, arhivi i muzeji, ciljevi i zadaci predmeta.	Učenici treba da: <ul style="list-style-type: none"> - nauče o karakteru historijske nauke i o potrebi u njoj historije kao nastavnog predmeta; - raspoznaju i nauče znaće historijskih izvora kao i kako se historijski izvori koriste; - znaju navesti velike hronološke periode; - shvate znaće arheologije i drugih pomoći historijskih nauka, znaće arhiva i muzeja za očuvanje kulturnih tečajevina naroda; - shvate znaće historije i njene humanističke vrijednosti; 	Arheologija Geografija
II PREHISTORIJA - DOBA PRVOBITNIH LJUDSKIH ZAJEDNICA	1. Život i kultura prvočitnih ljudskih zajednica 2. Kameno doba 3. Metalno doba	Pojava prvih ljudi i prva zanimanja. Prve ljudske zajednice (horda, rod, pleme, plemenski savez). Kameno doba (paleolit i neolit) oružja za rad, oružje, nakit. Pronalazak metala i početak upotrebe. Bakerno, bronzano i gvozdeno doba. Pojava novih zanimanja, podjela rada.	- pomoći u historijskog atlasa objasne i pokazuju rasprostranjenost prvih ljudi na Zemlji; <ul style="list-style-type: none"> - shvate potrebu organizovanja ljudi u zajednice, razlikuju velika prehistoricke razdoblja, nauče da prepoznaju materijalne ostatke prvih ljudi; - shvate znaće pronaći i upotrebe metala; - razumiju vjerska shvatana prvih ljudi, kao i da razlikuju pojedina umjetnosti ka djela prehistorickega perioda; 	Geografija Arheologija Likovna umjetnost

		Raspadanje prvobitnih ljudskih zajednica. Umjetni ke i vjerske predstave prethistorijskih ljudi. Prethistorijska nalazišta na našem prostoru.	- pomo u historijske karte pokažu najpoznatija arheološka nalazišta na Balkanu;	
III STARI ISTOK - NAJSTARIJE CIVILIZACIJE	4. Stari Egipat 5. Mesopotamija Vavilonsko i Asirsko carstvo	Položaj Egipta, prirodni uslovi, poplave Nila, irigacioni sistem, zemljoradnja. Državno i društveno ure enje, položaj različitih socijalnih slojeva (faraon, sveštenici, pisari, zemljoradnici i zanatlije, robovi). - Dostignu u nauci i arhitekturi (pismo, kalendar, medicina, piramide, hramovi itd.). Vjerovanje Egipana i na in sahranjivanja. Mesopotamija - bašta svijeta, Stari Sumeri, gradovi, Vavilon, širenje države, car Hamurabije, položaj socijalnih grupa prema Hamurabijevom zakoniku, slabljenje i pad Vavilonskog carstva. Uspon Asirije. Niniva. Osvajanja i položaj pokorenih naroda.Ure enje države.	- pomo u atlasa i hronološke tabele određe vrijeme i prostor nastanka prvih visokih kultura; - pomo u atlasa pokažu položaj Egipta i opiši njegove prirodne odlike; - objasne značaj irigacionog sistema (na primjeru Egipta i Mesopotamije); - saznaju o robovlasni kom ure enju država Starog Istoka, kao i o načinu života i položaju različitih društvenih slojeva (vladar, sveštenici, vojska, robovi); - znaju o položaju Mesopotamije i daju sumaran pregled razvoja država na tom prostoru; - nabroje nekoliko najpoznatijih vladara; - pomo u historijske karte pokažu gdje su se razvijale stara Persija, Fenikija, Palestina, Indija i Kina; - objasne razlike društveno-ekonomskog i privrednog razvoja ovih starih civilizacija; - podvuku paralelu različitog ure enja i shvate značaj robova za izgradnju velikih građevina - navedu i vrednuju najznačaj-	Geografija Arheologija Likovna umjetnost Književnost

	<p>6. Druge države Starog Istoka</p> <p>7. Kultura i vjerovanja naroda Starog Istoka</p>	<p>Carevi Asurbanipal i Tiglatpalasar. Asirska kultura. Pad Asirije.</p> <p>Fenikija - položaj, uredjenje, trgovina, feni ko pismo. Palestina - zemlja i stanovništvo.</p> <p>Persijsko carstvo, ure enje, osvajanja, persijska vojska.</p> <p>Indija - položaj, stanovništvo, kastinski sistem, budizam.</p> <p>Stara Kina - položaj, zna aj rijeka za nastanak države. Doba carskih dinastija. Izgradnja kineskog zida.</p>	<p>ajnija dostignu a najstarijih civilizacija (na polju astronomije - kalendar, medicine, vojne tehnike, prava, književnosti i umjetnosti) i da uporede specificnosti razvoja pojedinih podru ja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrednuju zna aj nastanka pisma kao i da razlikuju specificnosti pojedinih pisama; - razumiju vjerska shvanja naroda drevnog Istoka; - znaju da objasne pojmove antropomorfizam, politeizam, monoteizam i ulogu religije u društvenom životu i umjetnosti; 	<p>Geografija Arheologija Književnost Umjetnost</p>
IV STAROGRA KA	<p>8. Grčka u II mil. p. n. e. Homersko doba</p> <p>9. Stara Atina i Sparta</p> <p>10. Demokratija u Atini</p> <p>11. Grčko-persijski i Peloponeski rat</p>	<p>Najstarije razdoblje grčke historije. Kritsko-mikenska kultura. Homersko doba.</p> <p>Grčke države. Atina i demokratija. Perikle - uspon i moći Atine. Sparta i njeno aristokratsko ure enje. Vaspitanje u Sparti. Grčko-persijski i Peloponeski rat. Uzroci slabljenja i pad Grčke pod vlast</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pomoći u karte navedu kulturne centre predhelenskog doba na egejskom prostoru; - ilustrativnim gradivom objasne značajke kretsko-mikenske kulture; - uz pomoći karte objasne vrijeme i prostor doseljavanja grčkih plemena na jug Balkanskog poluostrva, Egejskih ostrva i na obale Male Azije; - na osnovu pojedinih odlomaka iz Ilijade i Odiseje saznaju o životu Grka u Homersko 	<p>Geografija Arheologija Književnost Umjetnost</p>

		12. Kultura i religija Starih Grka	Makedonije. Aleksandar Veliki i njegova osvajanja, širenje helenističke kulture.	doba;
V STARA MAKEDONIJA		13. Makedonija za vrijeme Filipa II i Aleksandra Velikog. Helenistička kultura	Mitologija i religija (najpoznatiji mitovi, olimpijski bogovi, olimpijske igre. Nauka, arhitektura i filozofija starih Grka.)	<ul style="list-style-type: none"> - objasne razlike u uređenju gradićih država – polisa; - na osnovu historijskih odlomaka upoznaju razvoj atinske demokratije; - spoznaju razlike politika u kojima uređuju Spartu i položaj različitih socijalnih slojeva; - pomoći u ustavljanju opsega persijske države i shvate uzroke koji su doveli do rata sa gradićim polisima; - vrednuju, na primjeru ovih ratova, oslobođenja ku borbu Grka;
VI STARI RIM		14. Najstariji period rimske historije	Starosedeoci Apenina, Gali, Latini, Etrurci. Postanak Rima (legenda i nauka). Najstariji period rimske historije – doba kraljevstva. Rimski vojska – nosilac osvajanja i romanizacije. Prodor Rimljana ka Sredozemlju. Osvajanja Balkana - Ilirsko-rimski ratovi. Uspon rimske države – doba carstva. Cezar, Oktavian, Trajan, Dioklecijan, Konstantin Veliki. Položaj i ustanci robova. Spartakov ustank. Organizacija države, položaj stanovnika u provincijama. Vladavina cara Teodosija	<ul style="list-style-type: none"> - objasne kako su gradiće države pale pod vlast Makedonije i pokazuju pravce i posljedice osvajanja Aleksandra Makedonskog; - navedu najvažnija dostignuća Grka u nauци, arhitekturi, slikarstvu, vajarstvu i književnosti; - vrednuju ulogu Aleksandra Makedonskog i njegove države pri spajajući i preplitajući razlike u kultura Istoka i Zapada; - uz atlas objasne etničke i kulturne prilike na Apeninskem poluostrvu prije nastanka rimske države; - upoznaju sa legendom i aheološkom teorijom o nastanku Rima;
		15. Širenje rimske države na Apeninskem poluostrvu i ka Sredozemlju	- podjela carstva. Konstantinopolis - novi Rim. Seoba naroda i pad Zapadnog Rimskog carstva.	<ul style="list-style-type: none"> - objasne položaj pojedinih različitih socijalnih grupa (patriciji, plebejci);
		16. Ustanci robova i vojne reforme		

<p>VII ILIRI</p> <p>(Pelazgi, Iliri, Traani, Stari Makedonci i Grci)</p>	<p>17. Rim u doba Cezara i Oktavijana 18. Organizacija rimskog carstva u I i II v. n. e. 19. Istok i pojава hriš anstva 20. Slabljenje i pad rimske imperije</p>	<p>Rimski religija - politeizam i pojava hriš anstva. Kultura Rimljana - dostignu u graditeljstvu, umjetnosti i nauci, značaj rimske kulture za evropske narode.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - analiziraju i historijsku kartu pokažu širenje rimske države na Apeninskom poluostrvu; - pojasne odnos Rima prema osvojenim zemljama i njihovo uređenje (provincija, dijaceza); - obrazlože tok osvajanja Balkana i uzroke i posljedice ilirsko-rimskih ratova; - usvoje znanje o značaju agrarno-socijalnih (bra a Grah) i vojnih reformi (Marije, Sula); - opišu Cezarovu diktaturu; - znaju kako je došlo do Drugog triumvirata; - upoznaju sa uticajem etrurske i grčke kulture na rimsku kulturu; - pomognu u slikovnom gradiva spoznaju značaj rimske kulture; - upoznaju se sa nastankom hriš anstva i njegovom ulogom u društvu; - znaju da navedu najznačajnija dostignu u rimske civilizacije u nauci, arhitekturi, pravu, umjetnosti, historiografiji i književnosti; - vrednuju djela rimskih hronika i historiara; 	
	<p>21. Starosedoci na Balkanskom poluostrvu</p> <p>(Pelazgi, Iliri, Traani, Stari Makedonci i Grci)</p>	<p>Najstariji stanovnici Balkana - porijeklo, prebivalište i društveno uređenje.</p>	<p>Porijeklo Ilira i</p>	<p>Arheologija Geografija Likovna umjetnost</p>

	<p>22. Ilirska plemena i njihove države</p> <p>23. Ilirsko-rimski ratovi</p> <p>24. Kultura i vjerovanja Ilira</p>	<p>rasprostranjenost ilirskih plemena, društveno ure enje, glavna ilirska plemena (Ardijeji, Taulanati, Dardani, Dalmati).</p> <p>Savezi plemena i država Ardijsa. Kralj Agron i kraljica Teuta. Prvi i Drugi ilirsko-rimski rat .Treći ilirsko-rimski rat i osvajanje Ilirika.</p> <p>Romanizacija. Veliki ilirski ustanak od 6-9. g. n. e.</p> <p>Privreda kod Ilira prije pada pod vlast Rimljana - zemljoradnja, sto arstvo, ribolov, izrada oruha i oružja, trgovina i zanatstvo.</p> <p>Kultura, običaji i religija Ilira.</p> <p>Arheološki ostaci ilirske kulture na prostoru Balkana.</p>	<p>na in života Ilira prije pada pod rimsku vlast;</p> <ul style="list-style-type: none"> - navedu napoznatija Ilirska plemena i pojasne o ure enju države Ardijsa u vrijeme kralja Agrona i kraljice Teute; - shvate i usvoje znanje o uzrocima ilirsko-rimskih ratova; - opišu tok ilirsko-rimskih ratova; - objasne posljedice romanizacije Ilira i uzroke ustanaka protiv Rimljana; - povuku paralelu o privredno-ekonomskom životu Ilira prije i posle pada pod rimsku vlast; - objasne karakteristike ilirske kulture i navedu njene tekovine na Balkanu; - na osnovu slikovnog gradiva prepoznaju ilirska umjetnička djela; - pomoći u karte lociraju najpoznatija arheološka nalazišta ilirske kulture; 	
VIII VELIKE SEOBE U EVROPI I NA BALKANU	<p>25. Velika seoba naroda u Evropi</p> <p>26. Stari Sloveni i njihove seobe</p>	<p>Nastanak germanskih država na tlu Zapadnog rimskog carstva.</p> <p>Promjene u društveno-ekonomskim odnosima, posebice i odlike feudalizma, feudalna hijerarhija.</p> <p>Francuska država za vrijeme</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pomoći u historijskog atlasa pokažu granice germanskih država nastalih poslije pada Zapadnog rimskog carstva; - objasne razlike u društveno-ekonomskim odnosima između robovlasištva i feudalizma; - opišu feudalnu društvenu hijerarhiju, vazalne odnose i položaj socijalnih skupina; 	<p>Geografija Knjizevnost Muzika umjetnost Likovna umjetnost</p>

IX VIZANTIJA I EVROPA U RANOM FEUDALIZMU	<p>27. Slovenske države na Balkanu</p> <p>Merovinga i Karolinga. Karlo Veliki (768-814. god.). Vizantija od V-XII stolje a i pokušaj obnove Rimskog carstva. Justinianov kodeks.</p> <p>28. Kultura i vjerovanja Starih Slovena</p> <p>Državno i društveno ure enje evropskih zemalja i Vizantije u ranom feudalizmu.</p> <p>Arberija pod Vizantijskim carstvom od V-XI stolje a</p> <p>Vizantijske teme na albanskem prostoru.</p> <p>30. Arberija pod Vizantijskim carstvom od V-XI stolje a</p> <p>Vizantijske teme na albanskem prostoru</p> <p>31. Frana ka država</p> <p>u predislamsko doba. Ro enje i život poslanika Muhameda.</p> <p>32. Arapi, pojava i širenje islama</p> <p>Po etak objave Islam-a. Sukobi sa mekanskom aristokratijom. Hidžra – preseljenje Muhameda iz Meke u Medinu.</p> <p>33. Arabljanski halifat</p> <p>Bitka na Bedru i širenje Islam-a. Oslobo enje Meke.</p> <p>Arabljanski halifat – društveno-ekonomsko ure enje.</p> <p>34. Arabljanska kultura</p> <p>Dinastije Omejida i Abasida. Osvajanja Arabljana u Evropi</p>	<p>27. Slovenske države na Balkanu</p> <p>Merovinga i Karolinga. Karlo Veliki (768-814. god.). Vizantija od V-XII stolje a i pokušaj obnove Rimskog carstva. Justinianov kodeks.</p> <p>28. Kultura i vjerovanja Starih Slovena</p> <p>Državno i društveno ure enje evropskih zemalja i Vizantije u ranom feudalizmu.</p> <p>Arberija pod Vizantijskim carstvom od V-XI stolje a</p> <p>Vizantijske teme na albanskem prostoru.</p> <p>30. Arberija pod Vizantijskim carstvom od V-XI stolje a</p> <p>Vizantijske teme na albanskem prostoru</p> <p>31. Frana ka država</p> <p>u predislamsko doba. Ro enje i život poslanika Muhameda.</p> <p>32. Arapi, pojava i širenje islama</p> <p>Po etak objave Islam-a. Sukobi sa mekanskom aristokratijom. Hidžra – preseljenje Muhameda iz Meke u Medinu.</p> <p>33. Arabljanski halifat</p> <p>Bitka na Bedru i širenje Islam-a. Oslobo enje Meke.</p> <p>Arabljanski halifat – društveno-ekonomsko ure enje.</p> <p>34. Arabljanska kultura</p> <p>Dinastije Omejida i Abasida. Osvajanja Arabljana u Evropi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opišu osnovne karakteristike Frana ke države i njene razmjere u vrijeme Karla Velikog; - objasne društveno-ekonomsko ure enje Vizantije; - upoznaju sa ranom srednjovjekovnom kulturom; - uz atlas analiziraju položaj i prirodne odlike Arabijskog poluostrva; - nau e o ro enju i životu poslanika Muhameda; - objasne temeljne principe Islama i razloge napada mekanske aristokratije na Muhameda i njegove sljedbenike; - pomo u karte pokažu pravce osvajanja i širenja Islam-a; - spoznaju najzna ajnja dostignuca arabljanske kulture i njen uticaj na evropsku srednjovjekovnu kulturu; - pomo u historijske karte ograni e teritoriju koju su Sloveni naseljavali prije seobe - na osnovu hrestomatije izvornih tekstova opišu na in života, zanimanja i religiju slovenskih plemena; - objasne uzroke i pokažu pravce seobe Slovena; - opišu proces naseljavanja Balkana kao i odnose sa Starosjediocima; - na karti pokažu granice prvih južnoslovenskih država na Balkanu;
X ARAPSKISVIJET I POJAVA ISLAMA			

		i Aziji. Civilizacijski i kulturni uticaj Islama u Evropi.	- prepoznaju kulturno naslje e Slovena na Balkanu;	
XI FEUDALNO DRUŠTVO U EVROPI	35. Ekonomski razvitak Evrope u XI i XII vijeku 36. Život gradskog stanovništva i razvoj kulture 37. Krstaški ratovi	Ekonomski razvitak, državno i društveno ure enje Evrope od XI do XIII st. Nastanak srednjovjekovnih gradova i razvoj privrede. Krstaški ratovi - uzroci i posljedice. Oblici državnog ure enja - parlamentarizam, apsolutizam. Srednjovjekovna kultura - umjetnost, arhitektura, skolasti ka nauka.	- shvate politi ku kartu Evrope po raspadu Frana kog carstva; - objasne pojmove feudalna hijerarhija, vazalstvo, i sl.; - analizom slikovnog gradiva i izvornih tekstova opišu život razli itih socijalnih grupa; - spoznaju ulogu religije u svakodnevnom životu ljudi; - spoznaju glavne razloge i uzroke krstaških ratova i njihove ciljeve; - daju sumaran pregled razvoja evropskih država od XI-XIV vijeka;	Književnost Geografija
XII EVROPA U RAZVIJENOM FEUDALIZMU	38. Francuska monarhija u XIV i XV vijeku 39. Engleska monarhija u XIV i XV vijeku			
XIII BALKANSKE DRŽAVE OD XII DO XV VIJEKA	40. Srednjovjekovna Srbija i Zeta 41. Hrvatska I slovena ke zemlje 42. Dubrova ka republika	Prostiranje slovenskih država na Balkanu. Uspon Srbije i Zete. Položaj Hrvatske pod Ugarskom. Slovena ke zemlje u sastavu Habzburške monarhije. Dubrovnik - državno i		

XIV ARBERIJA OD XI DO XV VIJEKA	43. Arberija od XI-XV vijeka 44. Otpor Albanaca turskoj invaziji u doba Skenderbega 45. Kultura Albanaca u srednjem vijeku	društveno uređenje Dubrovačke republike. Zna o Dubrovniku u privrednom i kulturnom razvoju balkanskih država. Porijeklo albanskog naroda. Društveno – ekonomski odnosi. Proces feudalizacije. Arberija i Vizantija. Vizantijske teme na albanskom prostoru. Ustanci protiv Vizantije. Arberija u vrijeme Dimitrija Progona. Epirska despotovina. Borba Albanaca protiv Anzujaca, Srbije i Zete. Feudalna porodica Topija - Karlo Topija. Invazija Turaka Osmanlija. Otpor turskim osvajanjima za vrijeme Skenderbega. Pad Albanaca pod tursku vlast. Kultura i umjetnost Albanaca u srednjem vijeku - Zakonik Leka Duga inija.	- ponove gradivo o porijeklu albanskog naroda; - pomoći u historijske karte pokazu teritorije koje su naseljavali Iliri; - vrednuje borbu Abanaca za stvaranjem države - pokažu teritoriju Arberije u vrijeme Dimitrija Progona; - na karti pokažu pravce osmanske invazije; - znaju o životu Skenderbega i njegovoj ulozi u borbi protiv Osmanlija; - vrednuju dostignuća Albanaca u kulturi i umjetnosti;	Arheologija Geografija Književnost Umjetnost
XV BOSANSKA SREDNJOVJEKOVNA DRŽAVA	46. Prvi podaci o srednjovjekovnoj Bosni	Bosna u vrijeme prvih banova. Vladavina Kulina bana i	- navedu imena i kronološki odrede vrijeme vladavine prvih banova; - shvate kako je privredno-ekonomski raz-	Geografija Arheologija Umjetnost

	<p>47. Bosna izme u Vizantije i Ugarske</p> <p>48. Društveno raslojavanje, za eci i nastanak bosanske državnosti</p> <p>49. Bosna u vrijeme prvih banova-vladavina Kulina bana</p> <p>50. Uspon Bosne u XIII i XIV stolje u</p> <p>51. Slabljenje i pad Bosne</p> <p>52. Vjerske i kulturne prilike u srednjovjekovnoj Bosni</p>	<p>odnosi sa Dubrovnikom.</p> <p>Feudalni odnosi - privredni i ekonomski razvoj. Razoj gradova - rudarstvo, zanatstvo i trgovina.</p> <p>Bosna u XIII i XIV vijeku - dinastija Kotromanića.</p> <p>Širenje bosanske države i doba najve eg uspona.</p> <p>Kraljevina Bosna.</p> <p>Feudalna anarhija i pad srednjovjekovne bosanske države.</p> <p>Kultura i umjetnost srednjovjekovne Bosne.</p> <p>Bogumili i njihov društveni uticaj u Bosni.</p>	<p>vitak Bosne uticao na njen politi ki razvoj i ja anje;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nau e najvažnije podatke iz života Tvrtka I Kotromanića; - objasne na ine širenja bosanske države u njegovo doba; - pojasne uzroke slabljenja bosanske srednjevjekovne države; 	<p>Književnost</p>
XVI TURCI OSMANLIJE I NJIHOVA OSVAJANJA	<p>53. Nastanak osmanske države</p> <p>54. Osmanska osvajanja na Balkanu i Podunavlju</p>	<p>Porijeklo Turaka Osmanlija. Dolazak na prostore Male Azije i osnivanje osmanske države. Odlike društveno-ekonomskih odnosa (spahijski sistem, vazalstvo). Turska vojska - nosilac osvajanja. Prelazak na Balkansko poluostrvo, Mari ka i</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nau e o porijeklu Turaka Osmanlija i hronološki odrede vrijeme njihovog dolaska na Balkan; - uz historijsku kartu konkretizuju tursku ekspanziju na Balkan i ka srednjem Podunavlju, navedu i objasne etni ke, vjerske i kulturne posljedice turskih osvajanja; - objasne proces osvajanja Bosne; 	<p>Geografija</p> <p>Književnost</p> <p>Umjetnost</p>

XVII HUMANIZAM I RENESANSA	55. Humanizam i renesansa Preporod u Evropi	<p>Kosovska bitka. Osmansko carstvo u doba sultana Mehmeda II Fatiha i osvajanje Balkan- skog poluostrva. Položaj balkanskih naroda pod turskom vlašću - novi društveno-ekonomski odnosi.</p> <p>Obilježja nove svetovne kulture. Gradska privreda kao osnova nove kulture. Italija - kolijevka humanizma i renesanse. Prvi humanisti, novi pogled na svijet, nauka, umjetnost, književnost i arhitektura. Najpoznatiji humanisti i njihova djela, širenje humanizma i renesanse u Evropi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - obnove opšte karakteristike srednjovjekovne kulture; - obrazlože značaj gradske privrede za razvitak novog pogleda na svijet; - navedu djela najpoznatijih humanista i renesansnih pisaca; - objasne uticaj humanizma i renesanse na razvoj nauke i privrede; - pokažu pravce širenja humanističke misli u Evropi. 	
----------------------------------	---	--	--	--

Napomena: 37 x 2 = 74 asova (obrade 55, utvrđivanje 14, izborna nastava 5).

HISTORIJA

Gimnazije matemati kog i informati kog smjera

UVOD

Historija kao redovni nastavni predmet u gimnazijama matemati kog i informati kog smjera za cilj ima prouavanje najvažnijih dogadjaja iz novije svjetske, evropske i historije balkanskih naroda. Hronološki, u desetom razredu e se izučavati period od Beogradske kongresa (1814) do današnjih dana. Ovaj u historijskom smislu kratak period obiluje mnogim dogadjajima koji svoje refleksije imaju do današnjih dana, te bi stoga interesovanje u enika za predmet trebalo da bude veće. Veoma je važno da se kod implementacije programskih sadržaja uzme u obzir više historijskih dimenzija određenih dogadjaja: ekonomska, politička, društvena i dr. Takvim pristupom se ostvaruje celishodnost same nauke historije i njana vaspitno-obrazovna vrjednost u nastavi.

ZADACI:

- učeći predmet historije u enici treba da razumiju i shvate najrepresentativnije dogadjaje iz opšte, historije evropskih zemalja kao i nacionalne historije od Beogradske kongresa do današnjih dana.
- razumiju način života, mišljenja i delovanja ljudi u ovom periodu, upoznaju se sa procesima koji su dovodili do opšteg progrusa ovih država, najznačajnijim historijskim dogadjajima, privrednim razvojem i izgradnjom demokratskih društvenih institucija.
- produbljuju znanja o načinu korištenja historijskih izvora, historijske gradje i literature.
- osposobe se za kritički pristup prilikom prouavanja pojedinih historijskih dogadjaja.

OPŠTI OBJEKTIVI:

- sticanje pravilne predstave o razvoju društveno-ekonomske pojava, procesa i dogadjaja u novijoj svjetskoj, evropskoj i historiji balkanskih naroda

- produbljivanje znanja o razvoju nauke i tehnike, kulture i umjetnosti u periodu od Beogradske kongresa do današnjih dana.
- upoznavanje sa različitim ideološkim konceptima i njihovim društvenim posledicama.
- upoznavanje sa životom enih ljudi i njenim posledicama iz novije historije i njihovom historijskom ulogom.

SPECIFIČNI OBJEKTIVI:

- razumijevanje najvažnijih historijskih događaja u XIX i XX vijeku.
- upoznavanje sa društveno-ekonomskim i političkim promjenama u Evropi poslije Beogradske kongresa.
- upoznavanje sa položajem balkanskih naroda tokom XIX i XX vijeka i njihovim težnjama za oslobođenjem i stvaranjem nacionalnih država.
- razumijevanje društveno historijskih okolnosti, uzroka i posledica Prvog svjetskog rata.
- koncipiranje međuratnog razvijanja Evrope i Balkana.
- shvatanje razmera i posledica Drugog svjetskog rata.
- pravilno navođenje naučnih, tehničko-tehnoloških i kulturnih razvijanja Evropskih zemalja kao i zemalja Balkanskog poluostrva.
- upoznavanje sa nastankom i razvojem modernih društvenih institucija.

CILJEVI:

- Kroz nastavu historije kao redovnog predmeta u X razredu kod učenika treba razvijati sledeće navike i sposobnosti:
- osposobljavanje učenika za vremensku i prostornu orijentaciju.
- razvijanje sposobnosti za kritički i analitičko-sintetički pristup kod interpretacije različitih historijskih dogadjaja.
- razvijanje sposobnosti za pravilnu upotrebu historijskih karti, izvora i historijske literature.
- razvijanje sposobnosti za uočavanje uzročno-posledničnih veza u historijskim dogadjajima.
- osposobljavanje za aktivno učestvovanje u društveno-ekonomskim i političkim i kulturnim procesima modernog doba u duhu demokratije, tolerancije i uvažavanja političkih, nacionalnih, vjerskih, jezičkih i drugih razlika.
- osposobljavanje za rešavanje sukoba i konfliktova nenasilnim putem.
- razvijanje pozitivnih radnih navika kao što su: tačnost, preciznost, sistematska nosta, ustrajnost itd.

PODKATEGORIJE TEME	PROGRAMSKI SADRŽAJI	OBJEKTIVI	OEKIVANIREZULTATI	KORELACIJA
I. BEKI KONGRES I SVETA ALIJANSA	- Beki kongres i Sveta Alijansa.	- pad Napoleona Bonaparte. - interesi velikih sila. - odluke Be kog kongresa.	Učenici treba da: - na geografskoj karti pokazu zemlje koje je osvojio Napoleon Bonapart.	Geografija, književnost, umjetnost.
II. EVROPA OD 1815 DO 1871.	- Francuska od 1815 do 1871 godine. - Engleska od 1815 do 1871 godine. - Njemačka od 1815 do ujedinjenja - Italija od 1815 do ujedinjenja. - Austro-ugarska monarhija od 1815 do 1871 godine.	- restauracija absolutističkih monarhija. - savez Svete alijansa. - politički, ekonomski i društveni procesi u Francuskoj do 1871 godine. Drugocarstvo. Francusko-pruski rat. - privredno-ekonomski razvitak Engleske - Njemačka i Italija u borbi za ujedinjenje. - revolucije 1848/49. - državno i društveno uređenje Austro-ugarske monarhije. Austro-ugarska nagodba. - tehnološka i naučna otkrića i njihova primena.	- razumiju preduslove koji su doveli do sazivanja kongresa u Beču. - navedu najvažnije odluke Be kog kongresa i shvate ulogu Svetе alijanse. - analiziraju društveno-ekonomski, politički i kulturni razvitak Francuske, Engleske, Njemačke, Italije i Austro-Ugarske od Be kog kongresa do 1871 godine. - obrazlože tok buržoaskih revolucija u Evropi 1848/49, i vrednuju njihov značaj. - shvate značaj ujedinjenja Njemačke i Italije za njihov privredno-ekonomski razvitak.	
III. EVROPA I SVIJET KRAJEM XIX I PO ETKOM XX VIJEKA.	- Revolucije 1848/49, - Razvoj nauke i tehnike u dr. pol. XIX vijeka. Druga industrijska revolucija. - Njemačka krajem XIX i po XX vijeka. - Engleska krajem XIX i po XX vijeka.	- privredni razvitak Njemačke po ujedinjenju.	- privredni razvitak Njemačke po ujedinjenju. - nabroje najvažnija tehnološka otkrića u drugoj polovini XIX vijeka i shvate značaj druge industrijske revolucije.	

	<ul style="list-style-type: none"> - Francuska krajem XIX i po etkom XX vijeka. - Rusija krajem XIX i po etkom XX vijeka - Austro-ugarska krajem XIX i po etkom XX vijeka. - SAD krajem XIX i po etkom XX vijeka. <p>Me unarodni odnosi krajem XIX i po . XX vijeka. Formiranje blokova sila.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - politički,ekonomski i društveni procesi u evropskim zemljama - razvoj SAD kr.XIX i po . XX vijeka. - velike sile i kolonijalno pitanje. - borba za novu podijelu svijeta. - zategnutost odnosa i formiranje vojnih saveza. - Centralne sile i sile Antante. - antagonizam interesa velikih sila. 	<ul style="list-style-type: none"> - razlože društveno-ekonmski, politički i kulturni razvoj evropskih zemalja Nema ke, Engleske, Francuske, Austro-ugarske krajem XIX i po . XX vijeka. - objasne ulogu SAD u svijetu. - na karti pokažu kolonijalno carstvo evropskih zemalja. - opišu i analiziraju me unarodne odnose i uzroke podela i zategnutosti koje su dovele do formiranja blokova sila. 	
IV. OSMANSKO CARSTVO I BALKAN U DRUGOJ POLOVINI XIX I PO ETKOM XX VIJEKA.	<ul style="list-style-type: none"> - Osmansko carstvo u drugoj polovini XIX vijeka. - Srbija,CrnaGora,Makedonija,Bugarska i Grka drugoj polovini XIX vijeka. - Velika isto na kriza. -Berlinski kongres. -Nacionalni pokret albanskog naroda u drugoj polovini XIX vijeka. - Prizrenska liga i njen historijski značaj. - Balkanski ratovi. 	<ul style="list-style-type: none"> - društveno-ekonomska i politička kriza osmanske carevine. - nacionalni pokreti balkanskih naroda za oslobođenje i stvaranje nacionalnih država. - velika Isto na kriza, ratovi Srbije,Crne Gore i Rusije protiv Turske. - San-Stefanski mir i Berlinski kongres. -Albanski narod u periodu tanzimata 	<ul style="list-style-type: none"> - opišu društveno-ekonomske i političke prilike u Osmanskom carstvu u dr.pol. XIX v. - razlože razvoj balkanskih zemalja u dr.pol. XIX vijeka. - objasne uzroke Velike isto ne krize. - opišu tok ratova Srbije, Crne Gore i Rusije protiv Turske(1876-1878) - navedu odluke San-Stefanskog mira i Berlinskog kongresa. - opišu razvoj albanskog nacional- 	Geografija, književnost, umjetnost.

		<ul style="list-style-type: none"> - razvoj albanskog nacionalnog pokreta. - formiranje Prizrenske lige i njene odluke - značaj Prizrenske lige. - Balkanski savez. Prvi balkanski rat. Londonski mir. Proglašenje nezavisnosti Albanije. Društveno-političke promjene na Balkanu. - društveno-političke prilike u Bosni poslijе sticanja autonomije kneževine Srbije i Cene Gore. - definisanje programa autonomije BiH. - tok borbe Husein-kapetana sa portinim snagama. - Omer paša Latas i slom pokreta. - odluke predstavnika velikih sila na Berlinskom kongresu. - tok okupacije BiH. - blokovi sila i njihovi interesi - Sarajevski atentat i početak rata. - tok rata, najveće bitke. - kraj rata, njegov karakter 	<ul style="list-style-type: none"> nog pokreta i položaj Albanskog naroda u vrijeme Velike Istočne krize - navedu najvažnije odluke Prizrenske lige. - vrednuju ulogu i značaj lige za albanski nacionalni preporod. - analiziraju historijsku kartu Balkanskog poluostrva početka XX v. - navedu uzroke i opišu tok Balkanskih ratova. - nabroje odluke mira u Londonu. - pokažu na karti političke promjene na Balkanu poslijе balkanskih ratova. - pomognu u tekstova i literaturi opisati društveno-ekonomski položaj Bosne u dr. pol. XIX vijeka. - navedu najvažnije takve programe za autonomiju Bosne. - opišu tok borbe i ulogu Husein-kapetana u pokretu. - razlože odluke Berlinskog kongresa i tok okupacije Bosne. - objasne aneksiju BiH. - objasne uzroke i opišu početak rata. - prikažu ratne operacije i opišu najveće bitke u ratu. 	Geografija, književnost, ekonomija i pravo.	
V. BOSNA I HERCEGOVINA U DRUGOJ POLOVINI XIX VIJEKA.	<ul style="list-style-type: none"> - Borba za autonomiju Bosne (pokret Husein-kapetana Gradaščevića). - Berlinski kongres i okupacija Bosne. - Aneksija Bosne i Hercegovine. 	<ul style="list-style-type: none"> - uzroci i početak rata. - Prvi Svjetski rat od 1914-1916 godine. - Prvi Svjetski rat od 	<ul style="list-style-type: none"> - razvoj albanskog nacionalnog pokreta. - formiranje Prizrenske lige i njene odluke - značaj Prizrenske lige. - Balkanski savez. Prvi balkanski rat. Londonski mir. Proglašenje nezavisnosti Albanije. Društveno-političke promjene na Balkanu. - društveno-političke prilike u Bosni poslijе sticanja autonomije kneževine Srbije i Cene Gore. - definisanje programa autonomije BiH. - tok borbe Husein-kapetana sa portinim snagama. - Omer paša Latas i slom pokreta. - odluke predstavnika velikih sila na Berlinskom kongresu. - tok okupacije BiH. - blokovi sila i njihovi interesi - Sarajevski atentat i početak rata. - tok rata, najveće bitke. - kraj rata, njegov karakter 	<ul style="list-style-type: none"> nog pokreta i položaj Albanskog naroda u vrijeme Velike Istočne krize - navedu najvažnije odluke Prizrenske lige. - vrednuju ulogu i značaj lige za albanski nacionalni preporod. - analiziraju historijsku kartu Balkanskog poluostrva početka XX v. - navedu uzroke i opišu tok Balkanskih ratova. - nabroje odluke mira u Londonu. - pokažu na karti političke promjene na Balkanu poslijе balkanskih ratova. - pomognu u tekstova i literaturi opisati društveno-ekonomski položaj Bosne u dr. pol. XIX vijeka. - navedu najvažnije takve programe za autonomiju Bosne. - opišu tok borbe i ulogu Husein-kapetana u pokretu. - razlože odluke Berlinskog kongresa i tok okupacije Bosne. - objasne aneksiju BiH. - objasne uzroke i opišu početak rata. - prikažu ratne operacije i opišu najveće bitke u ratu. 	Geografija, književnost, ekonomija i pravo.

	<p>1916-1918 godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karakter i posledice rata. - Oktobarska revolucija u Rusiji. 	<p>i posledice.</p> <ul style="list-style-type: none"> -februarska i oktobarska revolucija u Rusiji. 	<ul style="list-style-type: none"> - spoznaju socijalnoprivredne i demografske posledice rata. - opišu tok februarske i oktobarske revolucije, rezultate i njihove posledice. 	
VII. SVIJET POSLE PRVOG SVIJETSKOG RATA.	<ul style="list-style-type: none"> - Mirovna konferencija u Versaju 1919 godine. - Engleska i Francuska od 1919 do 1939 godine. - Njemačka i Italija od 1919 do 1939 godine. - Velika ekonomska kriza - Pojava fašizma. - SSSR od 1919 do 1939 i socijalistički sistem. - SAD između dva rata. 	<ul style="list-style-type: none"> - pobeda boljševizma i stvaranje SSSR-a. - mirovni ugovori. - odluke Versajske konferencije. Društvo naroda. - društveno-ekonomski razvitak Engleske i Francuske. - razvoj Njemačke i Italije. - dolazak fašista i nacista na vlasti. - ekonomska kriza od 1929 do 1933 i nastanak diktatorskih režima. - Socijalizam i diktatura u SSSR-u. - Privredno-ekonomski i politički položaj SAD. - Ideja jugoslovenstva u Prvom svjetskom ratu. - Kraljevska i majska deklaracija i tok ujedinjenja. 	<ul style="list-style-type: none"> - uporedi politiku kartu prije i poslije rata i objasne nove politike podijele u Versajskoj Evropi. - opiši sveukupni razvitak evropskih zemalja poslije Prvog svjetskog rata. - navedu glavne doktrine fašizma i nacizma. - shvate razmere ekonomske krize (1929-1933) i njen uticaj na nastanak diktatorskih režima u Evropi. - navedu karakteristike socijalizma u SSSR-u. - opiši položaj SAD u svijetu. - objasni nastanak države SHS i spoznaju glavne kulturno-historijske, vjerske i privredne razlike ujedinjenih južnoslovenskih zemalja. - analiziraju i statističke podatke 	Geografija, književnost, umjetnost, pravo i građansko vaspitanje.
VIII. BALKANSKO POLUOSTRVO IZMEĐU DVA RATA	<ul style="list-style-type: none"> - Ujedinjenje južnoslovenskih naroda i stvaranje kraljevine SHS. - Kraljevina SHS od 			

IX. BIH I KOSOVO IZME U DVA RATA.	<p>1918 do 1941 godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine. - Položaj Kosova i albanskog naroda u državi SHS. 	<ul style="list-style-type: none"> - ja anje hegemonije srpske buržoazije. - položaj ostalih naroda u kraljevini. - političke partije i njihovi sukobi, diktatura i represija. - pokušaji preure enja monarhije. 	<ul style="list-style-type: none"> objasne zastupljenosti različitih naroda u organima vlasti i opišu njihov položaj. - opišu šestojanuarsku diktaturu i represiju vlasti. 	
X. DRUGISVJETSKI RAT.	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspanzija fašizma i prva fašisti ka osvajanja. - Drugi svjetski rat od 1939 do 1943 godine. - Drugi svjetski rat od 1943 do 1945 godine. - Karakter i posledice rata. - Raspad Jugoslavije i okupacioni sistem. 	<ul style="list-style-type: none"> - kriza demokratije, pojava i doktrine fašizma. - stvaranje Osovine. Anšlus Austrije, okupacija Čehoslovačke i Albanije. - uzroci i po etak rata. - fašisti ka osvajanja u Evropi, velike bitke. - stvaranje antifašističke koalicije i Atlantska povelja. - završne ratne operacije, kraj rata i posledice. - napad na Jugoslaviju i njen raspad. - zločini kolaboracionista. - pojava NOP-a. - velike bitke na prostoru Bosne. - razvitak NOP na Kosovu. - borba protiv fašista. 	<ul style="list-style-type: none"> - opišu historijske prilike u vrijeme ekspanzije fašizma i krize demokratije u svijetu. - pomoći u historijskog atlasa pokažu pravce prvih fašističkih osvajanja. - analizom historijske karte opisati po etak rata i vojne operacije od 1939 do 1941 kao i prve velike uspjehe. Nemačke i njenih saveznika. - pomoći u karte pokažu širenje rata i velike ratne operacije. - vrednujući stvaranje antifašističke koalicije, navedu bitne teže atlanske povelje i ocene njenih značajnih karti lociraju najveće bitke u ratu. - shvatiti razmere i posledice Drugog svjetskog rata. 	Geografija, književnost, umjetnost, pravo i ekonomija
XI. BOSNA I HERCEGOVINA I KOSOVO U DRUGOM SVJETSKOM RATU	<ul style="list-style-type: none"> -Bosna i Hercegovina kao neposredno ratno poprište. - NOP na Kosovu. 			

		<ul style="list-style-type: none"> - potpisivanje mirovnih ugovora. - potpisivanje povelje OUN. - odnosi između evropskih zemalja. - jačanje socijalizma. - jačanje uticaja SAD. 	<ul style="list-style-type: none"> - opišu napad na Jugoslaviju i njen raspad. - opišu razmere zločina kolaboracionista. - objasne uslove za pojavu NOP i ideološki koncept KPJ. - navedu bitke na prostoru BiH - opišu tok rata na Kosovu i borbu protiv fašista. - analiziraju poratni razvoj Balkana. 	
XII. SVIJET POSLE DRUGOG SVJETSKOG RATA.	<ul style="list-style-type: none"> - Mirovni ugovori i formiranje OUN. - Evropa i SSSR od 1945 do 1990 god. - SAD od 1945 do 1990 godine. - Antikolonijalni pokret. - Svijet u periodu hladnog rata. - Nauka i kultura u drugoj polovini XX vijeka. 	<ul style="list-style-type: none"> - zategnutost u međunarodnim odnosima, lokalne krize i ratovi, hladni rat. - ekspanzija naučnog, tehničkog i tehnološkog razvijenja svijeta u drugoj polovini XX vijeka. - privredno-ekonomski razvoj. 	<ul style="list-style-type: none"> - navedu glavne teme iz povelje UN i vrednuju ulogu OUN - objasne uzroke stvaranja blokova sila i zategnutosti u međunarodnim odnosima - analiziraju antikolonijalni pokret u Aziji i Africi. - analiziraju naučno-tehnički, tehnološki i kulturni razvitak svijeta u drugoj pol. XX vijeka. - opišu glavne karakteristike društveno-ekonomskog uređenja Jugoslavije. - analiziraju državno-pravni položaj BiH i Kosova po ustavima Jugoslavije. - objasne položaj Kosova po ustavu iz 1974 godine i proces 	Geografija, književnost, umjetnost, pravo i ekonomija.
XIII. BALKAN POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA.	<ul style="list-style-type: none"> - Socijalistička Jugoslavija u periodu od 1945 do 1990 godine. - Državno pravni položaj BiH i Kosova u Jugoslaviji. 	<ul style="list-style-type: none"> - komunistička ideologija. - samoupravljanje. - ustavni položaj BiH i Kosova u Jugoslaviji. - privredno-ekonomska i politička kriza. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Raspad Jugoslavije ratovi u Bosni i na Kosovu. - Proces približavanja zemalja jugoisto ne Evrope evro-atlanskim integracijama. 	<ul style="list-style-type: none"> - raspad Jugoslavije. - ratovi na prostoru bivše Jugoslavije. - problemi zemalja u tranziciji i težnje za približavanjem integrativnim tokovima u Evropi. 	<ul style="list-style-type: none"> ukidanja autonomije. - objasne uzroke i posledice privredne, društvene i političke krize u Jugoslaviji 80-ih godina XX vijeka. - opišu dogadjaje poslije raspada Jugoslavije, razmere i posledice ratova u Bosni i na Kosovu. - analiziraju političku kartu jugoisto ne Evrope i navedu probleme tih zemalja u procesu približavanja evro-atlanskim integracijama. 	
--	---	---	---	--

NAPOMENA - Od ukupnog godišnjeg fonda asova ostavljena je mogućnost za etiri asova po izboru nastavnika i učenika. Preporučuje se da se ti asovi iskoriste za sadržaje iz lokalne historije ili za posete muzejima, arhivama, kulturno-historijskim spomenicima itd.

HISTORIJA

**Jezi ke gimnazije
Gimnazija prirodnih nauka**

UVOD

Nastava historije u desetm razredu u gimnazijama jezi kog smera i gimnazijama prirodnih nauka treba da uz preplitanje i dopunavanje sa drugim predmetnim kurikulumima (medjukurikularna korelacija), u enicima omogu i pravilnu spoznaju historijskog razvitiča ljudskog društva od najstarijeg doba do druge polovine devetnaestog stolje a. Da bi se ovo postiglo nastava historije mora da ima više dimenzija tj. aspekata, društveni, ekonomski, politički, kulurološki i td. Samo uz uvažavanje svih ovih segmenata nastava historije može ostvariti svoje ciljeve i zadatke preko kojih će u enici lakše shvatiti sadašnje društveno-ekonomske i političke procese u svijetu i njihove posledice u budu nosti.

ZADACI

- izučavaju i historiju kao redovan predmet u školi u enici treba da steknu znanja o razvoju ljudskog društva od najstarijeg doba do perioda druge polovine devetnaestog stolje a(odnosno do Velike istočne krize).
- steknu znanja o najvažnijim dogadjajima iz opste, nacionalne historije i historije balkanskih naroda
- upoznaju se sa nacinom života, delovanjem i misljenjem ljudi u razlicitim hronološkim epohama od preistorije do druge polovine XIX stolje a,
- osposobe se za samostalno za koriscenje historijskih izvora (matеријalnih, pisanih i usmenih), karata i historijske literature

OPŠTI OBJEKТИVI

- sticanje pravilne spoznaje o društveno-ekonomskim, političkim i kulturnim procesima u razvitiču ljudskog društva od preistorije do druge polovine XIX stolje a,odnosno do Velike Istočne krize.

- razumijevanje najvažnijih događaja iz opšte svjetske i evropske historije kao i njihov uticaj na historiju balkanskih naroda
- upoznavanje sa različitim formama i oblicima društvenog i državnog uređenja od preistorije, preko antičke, srednjeg vijeka do novog vijeka.
- upoznavanje sa životom i ulogom određenih historijskih ljudi.

SPECIFIČNI OBJEKTIVI

- sticanje pravilne historijske, vremenske i prostorne predstave o nastanku i razvoju ljudskog društva kroz različite historijske periode
- razumijevanje različitih društveno-ekonomskih oblika organizacije ljudskog društva
- upoznavanje sa načinom života, delovanja i mišljenja ljudi u različitim kronološkim epohama, kao i sa njihovim kulturnim i duhovnim dostignućima.
- uočavanje i vrednovanje onih procesa i pojava u razvitu ljudskog društva koje su imale neposredan uticaj na tehnološki napredak ove zemlje.
- razvijanje sposobnosti za kritički pristup historijskoj građi (literaturi, historijski izvori i sl.)

CILJEVI

Nastava historije u X razredu u gimnazijama jezičkog smera ima sledeće ciljeve:

- razvijanje sposobnosti za kritički prilaz kod interpretacije historijskih dogadjaja.
- razvijanje sposobnosti za vremensku i prostornu orijentaciju učenika.
- razvijanje sposobnosti za pravilnu upotrebu atlasa, historijskih karti, izvora i historijske gradje.
- osposobljavanje učenika za aktivno učestvovanje u društveno-ekonomskim, političkim i kulturnim tokovima modernog doba uz poštovanje duha saradnje, tolerancije, međuetničkih, vjerskih i jezičkih razlika.
- razvijanje opšte medijske, kulturne i političke pismenosti.
- razvijanje pozitivnih osobina: druželjubivost, solidarnost, humanost i sl.
- sticanje radnih navika: tačnost, strpljivost, ustrajnost, preciznost i sl.

PROGRAMSKI SADRŽAJI

2. asa sedmi no.74 asa godišnje (58 asa za obradu,12 za utvrivanje i 4 asa po izboru)

KATEGORIJE - NAST. TEME	PROGRAMSKI SADRŽAJI	OBJEKTIVI	O EKIVANIREZULTATI	KORELACIJA
I. UVOD	Historija kao nauka i nastavni predmet	Sta proučava historija, porijeklo rijeke i, historijski izvori, hronološka periodizacija historije, rađanje vrijemena, značaj pomoćnih historijskih nauka, arheologija i njene metode proučavanja, restauracija i konzervacija, arhivi i muzeji, ciljevi i zadaci predmeta	Učenici treba da: - se upoznaju i da nauče o karakteru historijske nauke i potrebi učenja historije kao nastavnog predmeta - raspoznавају и nauče o značaju historijskih izvora као и kako se historijski izvori koriste, - znaju navesti velike hronološke periode - shvate značaj arheologije i drugih pomoćnih historijskih nauka, značaj arhiva i muzeja za očuvanje kulturnih tečajeva jednog naroda - shvate značaj historije i njene humanističke vrijednosti	Arheologija, geografija
II. PRETHISTORIJA DOBA PRVOBITNIH LJUDSKIH ZAJEDNICA	- Rađanje ljudskog društva (kameno i metalno doba)	- Pojava prvih ljudi i prva zanimanja. Prve ljudske zajednice (horda, rod, pleme, plemenski savez). - Umetničke i vjerske predstave prethistorijskih ljudi. - Prethistorijska nalazista na našem prostoru.	- pomoći u historijskog atlasa objasneći i pokažući rasprostranjenost prvih ljudi na Zemlji. - shvate potrebu organizovanja ljudi u zajednice - razlikuju velika prethistorijska razdoblja nauče da prepoznaju materijalne ostatke prvih ljudi	Geografija, arheologija, likovna umjetnost.

			<ul style="list-style-type: none"> - razumiju vjerska shvatanja prvih ljudi kao i da razlikuju pojedina umjetni ka djela preistorijskog perioda - pomo u historijske karte pokažu najpoznatija arheoloska nalazišta na Balkanu 	
III. STARI ISTOK - NAJSTARIJE CIVILIZACIJE	<ul style="list-style-type: none"> - Stari Egipat i Mesopotamija - Stara Indija i Kina 	<p>Položaj Egipta, prirodni uslovi poplave Nila, irigacioni sistem, zemljoradnja.</p> <p>- Drzavno i drustveno uredjenje, položaj razlicitih socijalnih slojeva.</p> <p>- Dostignuća u nauci i arhitekturi (pismo, kalendar, medicina piramide, hramovi i sl.)</p> <p>- Mesopotamija - basta svijeta, stari Sumeri, gradovi, Vavilon, sirenje drzave, car Hamurabije, položaj socijalnih grupa prema Hamurabijevom zakoniku, slabljenje i pad Vavilonskog carstva.</p> <p>- kastinski sistem, carske dinastije u Kini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pomo u atlasa i hronološke tabele odrede vrijeme i prostor nastanka prvih visokih kultura - objasne o značaju irigacionog sistema (na primeru Egipta i Mesopotamije). - saznaju o robovlasci kom uredjenju država starog istoka kao i o načinu života i položaju različitih društvenih slojeva (vladar, sveštenici, vojska, robovi) - znaju o položaju Mesopotamije i daju sumaran pregled razvoja država na tom prostoru - nauče o položaju pripadnika različitih kasti u Indiji. - razviti Kine za vrijeme carskih dinastija 	Geografija, arheologija, likovna umjetnost, knjizevnost
IV. STAROGREKA	<ul style="list-style-type: none"> - Grčka u II mil.p.n.e. - Homersko doba 	Najstarije razdoblje grčke historije. Kritsko-mikenska kultura. Homersko doba.	<ul style="list-style-type: none"> - pomocu karte navedu kulturne centre predhelenskog doba na Egejskom prostoru 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Stara Sparta i Atina - Grko-persijski i Peloponeski rat - Kultura i religija starih Grka - Makedonija za vrijeme Filipa II i Aleksandra Velikog. Helenistička kultura 	<p>Grčke države. Atina i demokratija. Perikle-uspon i moćne Atine. Sparta i njeno aristokratsko uredjenje. Grko-persijski i Peloponeski rat. Uzroci slabljenja i pad Grčke pod vlast Makedonije. Aleksandar Veliki i njegova osvajanja. Širenje helenističke kulture. Mitologija i religija.</p> <p>- Nauka, arhitektura i filozofija starih Grka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - na osnovu pojedinih odlomaka iz Ilijade i Odiseje saznaju o životu Grka u Homersko doba. - objasne razlike u uredjenju grčkih država-polisa - objasne uzroke grko-persijskih ratova - vrednuju na primjeru ovih ratova oslobođila ku borbu Grka - pokažu pravce i posledice osvajanja Aleksandra Makedonskog - navedu najvažnija dostignuća Grka 	
V. STARA MAKEDONIJA				Geografija, Arheologija, Knjizevnost, Umjetnost.
VI. STARI RIM	<ul style="list-style-type: none"> - Najstariji period rimske istorije. Osvajanja rimljana i širenje države. - Rim u doba carstva - Organizacija rimske države od I do IV stoljeća. Pojava hrišćanstva. - Kultura i religija starih rimljana. 	<p>Starosedeoci Apenina, Gali, Latini, Etruscani.</p> <p>- Postanak Rima (legenda i nauka). Osvajanja Balkana-Ilirsko-rimski ratovi. Uspon rimske države -doba carstva. Cezar, Oktavijan, Trajan, Dioklecijan, Konstantin Veliki. Polozaj i ustanci robovapodela carstva. Seoba naroda i pad Zapadnog Rimskog carstva.</p> <p>- Rimski religija-politeizam i pojava hrišćanstva.</p> <p>Kultura rimljana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - uz atlas objasne etničke i kulturne prilike na Apeninskom poluostrvu pre nastanka rimske države - upoznaju sa legendom i aheološkom teorijom o nastanku Rima - objasne položaj pojedinih socijalnih grupa) - pojasne odnos Rima prema osvojenim zemljama i njihovo uredjenje (provincija, dijaceza) - obrazlože tok osvajanja Balkana. - pomoći u slikovnog gradiva spoznaju o značaju rimske kulture. 	
VII. ILIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Starosedioci na Balkanskom poluostrvu (Pelgazi, Iliri, Trajan i uredjenje 	<p>- Porijeklo Ilira i rasprostranjenost ilirskih plemena, društveno uredjenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nauče o porijeklu Ilira i pomocu historijskog atlasa pokazu teritorije koje 	

	Makedonci) - Ilirska plemena i njihove drzave. -Država Dardana - Ilirsko-rimski ratovi. -Kultura - verovanja Ilira	- Glavna ilirska plemena (Ardijeji, Taulanati, Dardani, Dalmati) Savezi plemena i država Ardijeja. Kralj Agron i kraljica Teuta. Prvi i drugi Ilirsko – rimski rat . Ilirsko – rimski ratovi. Romanizacija. Privreda kod Ilira pre pada pod vlast Rimljana- zemljoradnja, sto arstvo, ribolov, izrada orudja i oružja. Trgovina i zanatstvo. Kultura, običaji i religija Ilira, Arheološki ostaci ilirske kulture na prostoru Balkana.	- su Iliri naseljavali - navede napoznatija Ilirska plemena i odredi njihove pojasne o uredjenju države Ardijejaca u vrijeme kralja Agrona i kraljice Teute - shvate i usvoje znanje o uzrocima Ilirsko-rimskih ratova - opisu tok Ilirsko-rimskih ratova - objasne o posledicama romanizacije Ilira i o ustancima protiv rimljana - navede glavne tekovine ilirske kulture na Balkanu - na karti pokažu teritoriju koju su naseljavali Stari Sloveni. - opišu na in života i objasne uzroke koji su doveli do seobe. - pokažu pravce seobe Slovena - lociraju na karti prve slovenske države na Balkanu - opišu odnose Slovena sa starosediocima.	Arheologija, Geografija, Likovna umjetnost.
VIII. VELIKE SEOBE U EVROPI I NA BALKANU	- Velika seoba naroda u Evropi - Stari Sloveni i njihove seobe - Slovenske države na Balkanu	-Prapostojbina Slovena,uzroci i pravci seobe. -Prve Slovenske države na Balkanu.Raška i Duklja, Hrvatska i Karantanija.	-Vizantija od V do XII stoljeća i pokušaj obnove rimskog Carstva. Justinijanov kodeks. Državno i društveno uredjenje evropskih zemalja i Vizantije u ranom feudalizmu.	- objasne društveno-ekonomsko uređenje Vizantije - opišu feudalnu drustvenu hijerarhiju, vazalne odnose i položaj socijalnih skupina - opisu osnovne karakteristike Frana ke države i njene razmjere u vrijeme Karla

		Frana ka država za vrijeme Merovinga i Karolinga. Karlo Veliki (768-814 god.)	Velikog.	
X. ARAPSKI SVIJET I POJAVA ISLAMA	- Arapi, pojava i sirenje islama i Arablanski halifat - Arabljanska kultura - Ekonomski razvitak Evrope u XI i XII vijeku	Arabijsko poluostrvo položaj prirodne odlike. Nacin života, društveni odnosi i vjerovanje Arabljana u predislamsko doba. Rodjenje i život poslanika Muhameda. Po etak objave Islama. Sukobi sa mekanskom aristokratijom. Hidra preseljenje Muhameda iz Mekeu Medinu. Bitka na Bedru i sirenje Islama. Oslobodenje Meke. Arabljanski halifat – društveno-ekonomsko uredjenje. Dinastije Omejada i Abasida. Osvajanja Arabljana u Evropi i Aziji. Civilizacijski i kulturni uticaj Islama u Evropi.	- uz atlas analiziraju položaj i prirodne odlike Arabijskog poluostrva - naučene o rođenju i životu poslanika Muhameda - objasne temeljne principe Islama i razloge napada mekanske aristokratije na Muhameda i njegove sledbenike. - pomoći u karte pokažu pravce osvajanja i širenja Islama - spoznaju najznačajnija dostignućia arabljanske kulture i njihov uticaj na evropsku srednjeevropsku kulturu	
XI. FEUDALNO DRUSTVO U EVROPI	- Krstaski ratovi	- Ekonomski razvitak, državno i društveno uredjenje Evrope od XI do XIII st. Nastanak srednjeevropskih gradova i razvoj privrede. Krstaški ratovi - uzroci i posledice.	- objasne razlike u društveno-ekonomskim odnosima između robovlasnštva i feudalizma - upoznaju sa srednjeevropskom kulturom	Geografija, knjizevnost, muzicka i likovna umjetnost
XII. EVROPA U RAZVIJENOM FEUDALIZMU	- Francuska i Engleska monarhija u XIV i XV v.	Oblici državnog uredjenje-parlamentarizam, apsolutizam. Srednjeevropska kultura-umjetnost, arhitektura, skolaštvo i nauka.	- objasne o uzrocima krstaških ratova i njihovim historijskim posledicama.	

XIII. BALKANSKE DRZAVE OD XII DO XV VIJEKA	- Srednjevekovna Srbija i Zeta - Hrvatska i slovenacke zemlje - Dubrova ka republika.	Prostiranje Slovenskih država na Balkanu. Uspon Srbije i Zete. Položaj Hrvatske pod Ugarskom. Slovena ke zemlje u sastavu Habzburške monarhije. Dubrovnik-državno i društveno uredjenje dubrova ke republike. Zna aj Dubrovnika u privrednom i kulturnom razvoju Balkanskih država.	- ponove o prvim Slovenskim državama na Balkanu. - pokažu granice Slovenskih država - objasne kako je privredni razvoj uticao na ja anje srednjevekovne Srbije i Zete - shvate i vrednuju ulogu Dubrovnika u privrednom i kulturnom životu Slovena	
XIV. ARBERIJA OD XI DO XV V.	- Arberija od XI-XVv. - Otpor Albanaca turskoj invaziji u doba Skender-bega - Kultura Albanaca u srednjem vijeku	Porijeklo Albanskog naroda. Društveno -ekonomski odnosi. Proces feudalizacije. Arberija i Vizantija. Vizantijske teme na albanskom prostoru. Ustanci protiv Vizantije. Arberija u vrijeme Dimitrija Progona. Epirska despotovina. Invazija Turaka Osmanlija. Otpor turskim osvajanjima za vrijeme Skender-bega. Pad Albanaca pod tursku vlast. Kultura i umjetnost Albanaca u srednjem vijeku-zakonik Leka Dugadjinija.	- ponove gradivo o porijeklu albanskog naroda - vrednuje borbu Abanaca za stvaranjem države - pokažu teritoriju Arberije u vrijeme Dimitrija Progona - na karti pokažu pravce Osmanske invazije - znaju o životu Skender-bega i njegovoj ulozi u borbi protiv Osmanlija	Arheologija, geografija, knjizevnost, umjetnost.
XV. BOSANSKA SRED-NJEVEKOVNA DRZAVA	- Prvi podaci o srednjevekovnoj Bosni i nastanak bosanske državnosti - Bosna u vrijeme	Bosna u vrijeme prvih banova. Vladavina Kulina bana i odnosi sa Dubrovnikom. Feudalni odnosi-privredni i ekonomski razvoj. Razvoj gradova-rudarstvo,	- pokažu na karti teritoriju prvobitne Bosne - navedu prve historijske izvore o Bosni - opišu vladavinu Kulina-bana	

XVI. TURCI OSMANLIJE I NJIHOVA OSVAJANJA	<p>prvih banova-vlada-vina Kulina bana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uspon Bosne u XIII i XIV stoljeću. <p>Kraljevina Bosna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slabljenje i pad Bosne. Vjerske i kulturne prilike u srednjevekovnoj Bosni <ul style="list-style-type: none"> - Nastanak osmanske drzave - Osmanska osvajanja na Balkanu i podunavlju 	<p>zanatstvo i trgovina. Bosna u XIII i XIV vijeku- dinastija Kotromanica.</p> <p>Širenje bosanske drzave i doba najvećeg uspona. Kraljevina Bosna. Feudalna anarhija i pad srednjevekovne bosanske drzave.</p> <p>Kultura i umjetnost srednjevekovne Bosne. Bogumi i njihov društveni uticaj u Bosni.</p> <p>- Porijeklo Turaka Osmanlija Odlike društveno ekonomskih odnosa. Prelazak na Balkansko poluostrvo. Osmansko carstvo u doba sultana Mehmeda I IFatiha i osvajanje Balkanskog poluostrva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - objasne privredni razvoj Bosne i njegov uticaj na jačanje države - nauči o najvažnije podatke iz života Tvrta I Kotromanica - razloze i objasne na time širenja bosanske države u njegovo doba - pojasne uzroke slabljenja bosanske srednjevekovne države <ul style="list-style-type: none"> - nauči o porijeklu Turaka Osmanlija i kronološki odrede Vreme dolaska na Balkan - uz historijsku kartu konkretizuju tursku ekspanziju na Balkan i ka srednjem Podunavlju, navedu i objasni etničke, vjerske i kulturne posledice turskih osvajanja - objasni proces osvajanja Bosne 	Geografija, arheologija, umjetnost, knjizevnost.
XVII. HUMANIZAM I RENESANSA	- Humanizam i renesansa.	<p>- Obeležja nove svetovne kulture. Gradska privreda kao osnova nove kulture. Italija- klevka humanizma. Prvi humanisti, novi pogled na svijet nauka, umjetnost, književnost i arhitektura.</p> <p>Najpoznatiji humanisti i njihova djela širenje humanizma u Evropi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - obnove opšte karakteristike srednjevekovne kulture - obrazlože značaj gradske privrede za razvitak novog pogleda na svet - navedu dijela najpoznatijih humanista - objasni uticaj humanizma na razvoj nauke i privrede - pokažu pravce širenja humanističke misli u Evropi. 	

XVIII. VELIKA GEOGRAFSKA OTKRI A	- Velika geografska otkri a i njihov zna aj.	- tehni ka otkri a kao preduslov geografskih otkri a - otkri eAmerike, pomorskog puta za Indiju i put oko svijeta - zna aj geografskih otkri a za razvoj privrede i kulture.	- nabroje tehni ka otkri a koja su ubrzala geografska otkri a - pokažu pravce putovanja moreplovaca - objasne o zna aju otkri a za stvaranje Novog pogleda na svijet.	Geografija, knjizevnost, umjetnost.
XIX. REFORMACIJA I REAKCIJA	- Reformacija i katoli ka reakcija.	- doktrine i dogme u enja katoli ke crkve u srednjem vijeku. - pokret Martina Lutera - pojava protestanizma - katoli kareakcija	- objasne dogmacko u enje katoli ke crkve - shvate uslove koji su doveli do pojave protestanizma - objasne na ine katoli ke reakcije i po etke inkvizicije	
XX. BURŽOASKE REVOLUCIJE U EVROPI	- Revolucije u Nizo-zemskoj i Engleskoj. - Velika Francuska revolucija - Rat za nezavisnost i stvaranje SAD.	- Rat za oslobodjenje kolonija od španske vlasti - nastanak Nizozemske slavna revolucija u Engleskoj. - uloga Olivera Kromvela - feudalni poredak u Francuskoj uo i revolucije - absolutizamLukaXVI. - uloga francuskih prosvetitelja u revoluciji - pad monarhije i proglašenje republike - položaj ameri kih kolonija pod engleskom vlaš u	- Analiziraju položaj kolonija pod španskom vlaš u - nau e o toku rata za oslobodjenje Nizozemske - objasne tok Slavne revolucije u Engleskoj. - vrednuju ulogu Olivera Kronvela u revoluciji - razlože glavne karakteristike feudalnog poedka i kraljevskog absolutizma u Francuskoj -objasne položaj razlišitih državnih staleža. - vrednuju ulogu prosvetitelja u revoluciji.	Književnost, umjetnost i geografija.

XXI. RAZVOJ NAUKE TEHNIKE I KULTURE OD XVI DO XVIII VIJEKA.	<ul style="list-style-type: none"> - Industrijska revolucija u Engleskoj. - Nauka, umjetnost i kultura. 	<ul style="list-style-type: none"> - izvori nezadovoljstva - uloga or a Vašingtona - deklaracija o nezavisnosti - prvi ustav SAD. <ul style="list-style-type: none"> - procvat nauke i kulture posle geografskih otkrija - tehnika otkrija i otkrije parne mašine - emsa Vata - društveno ekonomski promjene izazvane industrijskom revolucijom 	<ul style="list-style-type: none"> - shvate značaj i odjek francuske-buržoaske-revolucije. - razumiju kako je došlo do rata američkih kolonija protiv Engleske. - opiši tok rata - cijene ulogu or a Vašingtona <ul style="list-style-type: none"> - nabroje tehniku otkrija - u periodu posle velikih geografskih otkrija - objasni rad i značaj parne mašine - shvate društvene promjene izazvane industrijskom revolucijom u Engleskoj 	
XXII. OSMANSKO CARSTVO OD XVI-XVIII VIJEKA	<ul style="list-style-type: none"> - Državno i društveno uređenje Osmanskog carstva. - Položaj balkanskih zemalja pod turskom vlašću (Srbija, Crna Gora i Makedonija) - Albanske zemlje pod turskom vlašću. 	<ul style="list-style-type: none"> - uredjenje države - doba najveće uspona vladavina sultana Sulejmana Velikog - počeci krize - reformistički pokreti u carevini - doba Tanzimata - poboljšanje položaja balkanskih naroda - otpor i ustanci protiv turaka 	<ul style="list-style-type: none"> - obnove znanje o društveno-ekonomskom uredjenju osmanske carevine - na karti pokaži granice države u doba sultana Sulejmana - analiziraju uzroke krize carevine - shvate značaj reformista kog pokreta - objasni kako se produbljivanje krize osmanske imperije odražavalo na položaj balkanskih naroda. 	
XXIII. BOSNA I HERCEGOVINA POD OSMANSKOM VLAŠĆU	<ul style="list-style-type: none"> - Specifičnosti položaja Bosne - Bosanski pašaluk. 	<ul style="list-style-type: none"> - specifičnosti položaja Bosne i Hercegovine pod Osmanskom vlašću - Bosanski pašaluk 	<ul style="list-style-type: none"> - navedu oblike otpora balkanskih naroda - razumiju specifičnosti položaja Bosne - pokaži na karti granice Bosanskog pašaluka 	Književnost, umjetnost, geografija.

XXIV. NAPOLEONOVI RATOVI	- Francuska u doba Direktorijuma i Napoleonovi ratovi	- doba Direktorijuma u Francuskoj - osvaja ki ratovi Napoleona Bonaparte - pad Napoleona, Be ki kongres i Sveta alijansa	- obrazlože položaj Francuske posle revolucije - pokažu pravce i teritorije koje osvojio Napoleon Bonaparta - objasne o padu Napoleona I navedu odluke Be kog kongresa - shvate društveno-historijsku ulogu Napoleona	
XXV. EVROPA OD 1815-1875 GODINE	-Francuska od 1815 do 1871 godine. -Engleska od 1815 do 1873 godine -Nema ka od 1815 do 1871 godine. -Italija od 1815 do 1871 godine.	- Francuska posle Be kog kongresa, Drugo carstvo. - državno i društveno uredjenje evropskih zemalja - revolucije u Evropi 1848/49 godine - ujedinjenje Nema ke i Italije.	- obrazlože razvoj evropskih zemalja posle Be kog kongresa - shvate zna aj revolucija 1848/49. u Evropi. - opišu tok ujedinjenja Nema ke i Italije	
XXVI. BALKANSKI NARODI U DRUGOJ POLOVINI XIX VIJEKA	- Nacionalni pokreti balkanskih naroda za autonomiju - Pokret za autonomiju Bosne	- kriza osmanske carevine i položaj balkanskih naroda - ja anje nacionalne svijesti - nacionalni pokreti balkanskih naroda za autonomiju od osmanske carevine - izrada programa autonomije Bosne - pokret Husein-kapetana Gradaševi a - sukobi sa portom - Omer-paša Latas i slom pokreta.	- objasne i ponove o uzrocima krize Osmanske carevine. - shvate kako se razvijala nacionalna svest balkanskih naroda i koji su oblici borbe za autonomiju - navedu glavne ta ke programa za autonomiju Bosne - vrednuju ulogu Husein.kapetana Gradaševi a - opišu tok borbi sa portinim snagama i na koji na in je ugušen pokret za autonomijom Bosne.	Geografija, knjževnost.

NAPOMENA-Od ukupnog godišnjeg fonda asova ostavljena je mogu nost za etiri asa po izboru nastavnika i u enika. Preporu uje se da se ti asovi iskoriste za sadržaje iz lokalne historije ili za posete muzejima, arhivama, kulturno-historijskim spomenicima itd.

METODOLOŠKO-DIDAKTI KA UPUTSTVA I ME UKURIKULARNA KORELACIJA

Kurikulum za historiju na bosanskom jeziku tematski i smisao je zasnovan na programskim sadržajima kurikuluma historije za osnovnu školu. Teme su izabrane i rasporene tako da u enicima mogu avaju razumijevanje najvažnijih historijskih događaja iz opšte, nacionalne i historije susjednih naroda, te da uz u enje prate hronološki razvitak ovještavajuća u cjelini. Ovakav raspored tematskih cjelina omogućava i selektivan pristup pri proučavanju pojedinih događaja, ukoliko je interesovanje u enika za pojedine teme veće.

Pri sačinjavanju plana nastavnika treba da realizuje nastavne jedinice onako kako su formulisane, ali mu je ostavljena mogućnost da zajedno sa u enicima planira šest asova godišnje (po izboru), kao i da samostalno raspodijeli asove za ponavljanje, utvrđivanje i sl.

Prilikom obrade nastavnika planira za svaku temu vaspitno-obrazovni cilj i zadatke, nastavne metode, nastavna sredstva, tekstove i literaturu za u enike i mogućnost korelacije sa srodnim predmetima, koja je od izuzetnog značaja za uspješnu implementaciju programskih sadržaja, kao i za postizanje rezultata u cijelokupnom obrazovnom procesu.

Korelacija u nastavi historije se može ostvariti sa sljedećim predmetima:

- Književnost
- Geografija
- Likovna umjetnost
- Arheologija
- Gradjansko vaspitanje

Svaki od ovih predmeta ima posebnu strukturu pa se i korelacija u obradi ne može uvijek vremenski obezbijediti, pa je stoga potrebno da nastavnici historije korelaciju pojađuju konsultovanjem sa nastavnicima srodnih predmeta. Time će se obezbijediti kontinuiranost i svršishodnost cijelokupnog vaspitno-obrazovnog procesa.

Nastavnici prilikom implementacije programskih sadržaja treba da stalno ukazuju na uzročno-posljedične veze u historijskim događajima. Time će postići i trajnost i upotrebljivost u enikovog znanja, kao i razviti sposobnost kod u enika za kritičko razmišljanje i razumijevanje sadašnjih pojava, procesa i događaja.

Pomoći u izvornih tekstova, audio-vizuelnih zapisa, posjeta muzejima i arhivama, te korištenjem savremenih izvora znanja, potrebno je stalno podsticati u enike da samostalno istražuju, razmišljaju i donose svoj sud

o konkretnom događaju. Posebnu pažnju treba posvetiti onim događajima koji su imali uticaja na društveno-ekonomski, kulturni i civilizacijski napredak ovjecanstva (npr. pronađenje pisma, upotreba metala, razvoj gradova, ideje humanista i sl.).

Za postizanje najboljih rezultata nastavnica se preporučuje:

- korištenje svih tipova asova (obrada, utvrđivanje, ponavljanje, sistematizacija);
- korištenje historijskih tekstova, narođeno izvornih;
- korištenje o iglednih sredstava (ilustracija, slika, dijapositiva, grafofolija, dijafilmova itd.);
- na svakomasu koristiti historijsku kartu i druga tehnička sredstva, npr. grafoskop, projektor i dr.;
- kad god je moguće posjetiti neki muzej, arhiv ili kulturno-historijski spomenik.

Pored ovoga u nastavi historije od velike koristi može biti i korištenje historijskih atlasa, historijskih itanki, radnih svesaka, kao i različitih enciklopedija sa historijskom sadržinom.

Samo pravilnim izborom oblika, metoda kao i racionalnom upotrebom nastavnih sredstava nastava historije će ostvariti svoje zadatke u obrazovnom procesu.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE U ENIKA U NASTAVI HISTORIJE

Ocenjivanje i vrednovanje u enika treba da bude stalno, jer se time postiže podsticajni karakter nastave, a u enici se motivišu za temeljan i sistematski rad. Prilikom ocjenjivanja i vrednovanja nastavnik prati cijelokupno angažovanje u enika, tj. usmene odgovore, pisane rade, referate, testove, kao i sve aktivnosti koje u enik preduzima radi usvajanja znanja, umenja i navika, kao i formiranja stvarala kog duha.

Ocenjivanje i vrednovanje podrazumijeva više komponenti, od kojih su najvažnije: ocjenjivanje obima znanja (kvantitet) i ocjenjivanje nivoa znanja (kvalitet). Vrednovanje obima i kvaliteta znanja utvrđuje se stepenom usvojenosti programa na nekom od sljedećih nivoa:

- prepoznavanje i reprodukcija gradiva;
- razumijevanje naučenog (shvatanje značaja pojmove i termina, izdvajanje bitnog od nebitnog, povezivanje termina itd.);
- kritički odnos prema naučenom;
- stvaralački odnos prema naučenom, koji se ogleda u samostalnom pronađenju primjera itd.

U vrednovanju ma kog od navedenih nivoa znanja u nastavi historije, nastavnik mora uzeti u obzir sljedeće važne elemente:

- poznavanje historijskih injenica kao bitnih odrednica historijskog događaja, pojave ili procesa u njihovoј logi koј i historijskoj povezanosti;
- povezivanje hronologije bitne za vremensko određivanje događaja, pojave ili procesa u cilju shvatanja uloge historijskog vremena u društvenom razvitku;
- poznavanje elemenata historijske geografije bitnih za lokalizovanje događaja, pojave ili procesa sa ciljem shvatanja uloge prostora u historijskom razvitku;
- poznavanje historijskih i sociooloških pojmova i kategorija, njihovu odgovarajuću upotrebu i njihovo povezivanje u sistem koji omogućava razvitak historijskog mišljenja kod učenika;
- razumijevanje uzročno-posljedičnih veza;
- sposobnosti opisivanja i objašnjavanja događaja, pojave ili procesa književnim jezikom.

Slično vrednovanju znanja potrebno je vrednovanje interesovanja učenika za historijska istraživanja i rezultate historijske nauke, kao i vrednovanje vještina i navika prilikom korištenja historijske građe, literature, kao i savremenih nastavnih sredstava.

Sve navedene elemente znanja, interesovanja i navika treba sistemske vrednovati, ali ujek u skladu sa psihofizičkim mogućnostima učenika.

MUZIKA UMJETNOST (1. as nedjeljno, 37. asova godišnje)

UVOD

- ◆ Muzika umjetnost kao tonska umjetnost, najljepša od svih, izuzev se zbog osnovne ljudske potrebe za estetski lijepim.
- ◆ Razvijena muzika kultura, prije svega ozbiljna muzika, u odnosu na ljudskom društvu utiče na razvoj ljudske duhovnosti.
- ◆ Da u procesu formiranja svijesti učenika za radom i stvaralaštva s ispoljavanjem u nastavi važno je da im se daju zadaci koji odgovaraju njihovim mogućnostima i interesovanjima, pri tome je neophodno obezbijediti punu slobodu ispoljavanja, zapažanja, mišljenja i stavova učenika u stvaralaštva kom rješavanju postavljenih problema u nastavi.
- ◆ Učenici ovog uzrasta sa njihovim intelektualnim mogućnostima, predstavljaju dio intelektualne populacije bosanskog kulturnog društva.
- ◆ Omogućiti učenicima da pažljivo slušaju muziku kao i da se ospozobe za njen izvođenje.
- ◆ Danas je muzika sastavni dio duševnog, zdravstvenog i mentalnog zdravlja i pomaže u uspješnom rješavanju problema u svim oblastima.

OPŠTI ZADACI PREDMETA MUZIKA UMJETNOSTI

- ◆ Učenici shvataju muziku umjetnost kao vremensku umjetnost u zvuknom okruženju.
- ◆ Učenici preko slušanja doživljavaju i primaju važne muzike vrijednosti za nacionalnu i svjetsku kulturu.
- ◆ Upoznavanjem sa muzikom stvaralaštвom, stvaraocima i ustanovama u BiH i svijetu, utiče na razvoj interesa, pozitivnih stavova i potrebe za muzikom u porodici, školi i društvenoj sredini, kao i na razvoj u duhu humanizma i internacionalizma.

- ◆ Učenici sa aktivnom muzikom djelatnošću razvijaju i obogađuju njihove emocionalne, potencijalne, racionalne, intelektualne, psihomotoričke, estetske, moralne i socijalne sposobnosti.
- ◆ Slušanjem muzike učenici doživljavaju i usvajaju različite muzičke epohe, oblike i žanrove.
- ◆ Učenici uz pomoć muzike kao univerzalnog jezika komunikacije razvijaju sposobnosti saradnje i kreiranja kulturnih dešavanja.
- ◆ Učenici preko različitih formi muzike kroz stvaralaštva razvijaju kreativne i individualne sposobnosti.
- ◆ Učenicima pjevanje i muzika stvaralaštvo budi, podstiče i razvija radost koja ih prati tokom života.
- ◆ Učenici upoznaju vezu interdisciplinarnе muzike sa drugim predmetima, kao i sa drugim umjetnostima i naukama.
- ◆ Učenici se osposobljavaju za samostalno stvaralaštvo.
- ◆ Učenici se kritički osvrnu na muzičke medijalne programe.
- ◆ Učenici na organizovani individualan način prate umjetničke muzičke predstave.
- ◆ Učenici se vaspitavaju da vrednuju muziku umjetnost.

OPERATIVNI ZADACI PREDMETNOG SADRŽAJA

1. Učenici slušaju i prepoznaju odabrana djela autora i interpretatora iz bosanske i svjetske literature.

MUZIKEDJELATNOSTI	SADRŽAJ	UMJETNIKISADRŽAJ	KORELACIJA
1.1 Slušaju (na analitički doživljen na in) djela od prvočitne zajednice do klasicizma	<p>Muzika ko porijeklo</p> <p>Muzika iz prvočitne zajednice</p> <p>Muzika kultura robovlasni kog društva</p> <p>Anti ka muzika kultura</p> <p>Muzika srednjeg vijeka</p> <p>Začeci zapadno-evropske muzike</p> <p>Vokalno – duhovna muzika</p> <p>Od jednoglasja do višeglasja</p> <p>Instrumentalna muzika srednjeg vijeka</p> <p>Muzika humanizma i renesanse</p> <p>Odarbani stvaraoci renesanse</p> <p>Vokalno – instrumentalni oblici</p>	Afrika muzika (Kongo) Amerika – Kolumbija Azija – Cejlон Sejkiljova pjesma N. Dardani: "Te Deum" Gregorijanski koral: Kyrie Oranum Pjesme trubadura, moteti, mise Palestrina – Misa " Papa Marcelos" Lasso: - Echo Madona mia Cara Albinoni: "Adagio"	Historija Geografija Arhitektura

	<p>Instrumentalna muzika Barokna opera</p> <p>Instrumentalni oblici (sonata, svita i koncerti)</p> <p>Odabrani kompozitori baroka</p>	<p>Pergolezi "Gospo a služavka" Gluk: "Orfej i Euridika" (Orffova aria) Vivaldi – Godišnja doba (proljeće, ljeto, jesen – po izboru) Bah – Svita u H-molu Koncert za dvije violine i orkestar Tokata u D-molu Tartini – Sonata Davolovi trileri Bah, Hendl, Vivaldi Kupren" Rascvjetani vrt"</p> <p>Muzika i književni izražaj Muzika i likovni izražaj Plesni pokreti</p> <p>Glasovi Instrumenti Vokalno-instrumentalni oblici</p> <p>Ton – tišina Melodija, ritam</p> <p>Harmonija Jednodjelne i složene pjesme</p>	
1.2 Izražavaju dozivljaje muzike kog sadržaja	Muzika i likovni izražaj	Kritike kompozitora i pisaca o muzici	Bosanska književnost
1.3 Upoznaju sredstva i oblike interpretiranja	Plesni pokreti	Muziki motivi u likovnoj umjetnosti	Likovna umjetnost
1.4 Razlikuju izražajne elemente	Glasovi Instrumenti Vokalno-instrumentalni oblici	Muzika i pokreti	Tjelesni odgoj
1.5 Upoznaju muzike oblike	Ton – tišina Melodija, ritam	Slušanje važnih muzičkih oblika	Domaća i strana književnost

2. Učenici pjevaju domaće i strane kompozicije

MUZIKADJELATNOST	SADRŽAJ	LITERATURA	KORELACIJA
2.1 Razvijanje i vrednovanje kulture pjevanja	<ul style="list-style-type: none"> • Važnost pjevanja za psihotjelesni razvoj • Skladno pjevanje • Harmonski osjećaj 	<p>Jednoglasne, dvoglasne i višeglasne pjesme sa i bez instrumentalne pratnje</p> <p>Teme za interpretaciju iz vokalne i instrumentalne literature</p> <p>Ilahije Trubadurske pjesme Laso: Madona mia Cara Monteverdi: La schate di morire Gluk – Orffova aria Koreli: La folia (tema iz sonate)</p>	Geografija Historija
2.2 Razvijaju pozitivan stav prema tradicionalnom pjevanju	<p>Važnost pjesme za nacionalni identitet</p> <p>Narodne pjesme iz različitih podneblja</p>	<p>Izbor narodnih pjesama:</p> <p>“ Pokraj puta ” “ Esma” “ Ajde, sunce zajde ” “ Tursko sejmenje ” “ Ogrijala mjesec ina ” “ Rasni, rasni moj bore zeleni ” “ Ogrej sunce ”</p>	
2.3 Upoznaju tehniku lijepog i pravilnog pjevanja	Pravilno disanje i formiranje glasa	U pjevanju pjesama	Fiziologija

3. Učenici interpretiraju instrumentalne i vokalno-instrumentalne sadržaje

DJELATNOSTI (operativni zadaci)	SADRŽAJI	LITERATURA I MUZI KI PRIMJERI	KORELACIJA
3.1 Sviraju instrumentalna djela 3.2 Pjevaju uz instrumentalnu pratnju 3.3 Usavršavaju tehniku sviranja	Nove zvukne boje Orfejev instrumentarij Elektronska muzika sredstva	Odabir instrumentalnih djela	

4. Učenici interpretiraju naučenu muziku

DJELATNOSTI (operativni zadaci)	SADRŽAJI	LITERATURA I MUZI KI PRIMJERI	KORELACIJA
4.1 Interpretiraju zapisana vokalno – instrumentalna djela po individualnom doživljaju 4.2 Vrednovanje: svoje i interpretacije drugih	Znaci interpretacije: tempo, dinamika, izražaj	Veza sa pjesmom i plesom Bosanski jezik	

5. Učenici stvaraju muzički sadržaj

DJELATNOSTI (operativni zadaci)	SADRŽAJI	LITERATURA I MUZIČKI PRIMJERI	KORELACIJA
5.1 Istražuju, odabiraju i kombinuju tonove	Zvučni eksperiment		Akustika
5.2 Razvijaju melodische i ritamske teme	Ritamsko i melodische formiranje		
5.3 Improvizuju			
5.4 Stvaraju melodiju na zadan tekst			Bosanska književnost
5.5 Obrađuju i stvaraju instrumentalnu pratnju			
5.6 Formiraju oblik pjesme			

6. Učenici izražavaju muzičke doživljaje na kreativan način preko izražajnih sredstava drugih oblasti

DJELATNOSTI (operativni zadaci)	SADRŽAJI	LITERATURA I MUZIČKI PRIMJERI	KORELACIJA
6.1 Komentarišu muzičke doživljaje	Komenatarišu doživljaje Kritički osvrt Grafički simboli za muziku	Mišljenje o muzici	Bosanski jezik
6.2 Izražavaju muzičke poruke	Figurativni izraz muziki	Muzički primjer vezan sa	Likovna umjetnost

preko figurativnog izražaja 6.3 Muziki izražaj preko pokreta i plesa	sadržaja Pokretni izražaj Ples	likovnom umjetnošcu Muziki primjer vezan sa plesom	Ritmika Ples
---	--	---	-----------------

7. Učenici produbljuju znanja o muzici kroz kulturi

DJELATNOSTI (operativni zadaci)	SADRŽAJI	LITERATURA I MUZIKI PRIMJERI	KORELACIJA
7.1 Upoznavanje mogućnosti manipulisanja sa muzikom preko medija 7.2 Shvataju i orijentišu se sa koncertnim programom 7.3 Upoznaju i upotrebljavaju izvore muzičke tonove	Dobre i loše strane muzičke tehnike Različite vrste snimanja Muzika na radiju i TV-u Programi muzičkih predstava i kulturnih dešavanja Muzički leksikon	Muziki ambienti Muzička ekologija i tehnologija	

DIDAKTI KO-METODSKA UPUTSTVA

- ❖ Za realizaciju predmeta Muzi ke umjetnosti treba imati u vidu razvojni nivo u enika.
- ❖ Nastavnik rukovodi procesom nastave na na in koji zaokružuje i vezuje vertikalnu muzi ke nastave, što je za ve inu u enika ovog nivoa završetak.
- ❖ Priprema osnove za muzi ki život i njihov vaninstitucionalni školski život.
- ❖ Bogati i zahtjevni program podrazumijeva realizaciju fonda a sova.
- ❖ Nastavnici na kreativan na in stvaraju nastavne jedinice, povezuju i ih na logi an na in odre enih djelatnosti sa uvodnim objektivima.
- ❖ Muzi ka komunikacija i stvaralaštvo su djelatnosti koje trebaju da omogu e u enicima potrebnu duševnu relaksaciju.

SLUŠANJE

Ova osnovna djelatnost razvija sposobnost za upoznavanje doživljaja. Omogu ava pažnju i koncentraciju za duže slušanje.

Nastavnik podstoli doživljaje i upoznavanje sa razliitim oblicima motivacije gdje e u enici da :

- ❖ Prate djela preko partiture
- ❖ Preko pjevanja upoznaju važne teme i melodije koje zapažaju preko slušanja
- ❖ Shvataju muzički sadržaj djela
- ❖ Literarno ili grafičkim simbolima bilježe redoslijed djela
- ❖ Upore uju zvu ne utiske odre enih muzičkih djela
- ❖ Na kreativan na in komentiraju tekstualno i vizuelno cjelinu muzi kog sadržaja
- ❖ Preko pokreta i plesa izražavaju muzi ki doživljaj

Tokom slušanja ograničavamo se na datim elementarnim informacijama koje pomažu slušaocu da shvati muzi ka djela kao što su: komentari o muzi kom obliku, izražajna sredstva.

Posebna važnost ovog nivoa posve uje se doživljaju, spoznaji interpretacije i vrednovanju djela.

U enike podstoli emo za kriti ki osvrt upore ivanja i vrednovanja muzičkih djela proširuju i znanja o muzi kom stvaralaštву.

INTERPRETACIJA

Interpretacija pjesama uz instrumentalnu pratnju u nastavi muzike umjetnosti.

- ❖ U ovom nivou pjevanje treba da obuhvati interesantne sadržaje koje će podsticati učenike na doživljaj.
- ❖ Sadržaj pjesama treba da razvija slobodu vokalnog izražaja.
- ❖ U određenim prilikama dobro je razvijati grupni rad po mogućnostima učenika što utiče na njihovu socijalizaciju.
- ❖ Izbor pjesama za horsko pjevanje se pažljivo odabira i pri tom vodi računa za umjetničku vrijednost djela.
- ❖ Pjesme se interpretiraju po kombinovanoj metodi (po sluhu, imitaciji i notnom tekstu).
- ❖ Produbljujemo prethodna znanja i vježbamo pravilno i lijepo pjevanje.
- ❖ Vrste instrumenata prilagođavaju se ovom nivou.

STVARALAŠTVO

Ova nastavna djelatnost obuhvata slušanje kao inspiraciju za kreativni izražaj sa umjetnim sredstvima.

Na slobodan način učenici izražavaju muzike ideje i preko interpretacije ujedno se socijalizuju i vrednuju njihova dostignuća.

RAZVOJ MUZIKE KOG DOSTIGNUĆA

- ❖ U ovom nivou učenici se upoznaju i pomaze za odabiranje odgovarajućih muzičkih literatura.
- ❖ Izvođačka djelatnost podstiče na razvoj muzičkih vještina i muzičkih sposobnosti (muzički sluh i sposobnost za estetski ljepotu).
- ❖ Nova iskustva učenika omogućuju razvoj muzike koga stvaralaštva u raznim epohama i oblastima. Na kritičan način vrednuju muziku u umjetnosti.
- ❖ Proširuju znanja o vezi muzike sa drugim umjetnostima.

VEZA MUZIKE SA DRUGIM OBLASTIMA

Djelatnost i sadržaji muzike umjetnosti povezuje se sa svim umjetnostima i naučnim oblastima.

Muzika je tjesno povezana sa maternjim i stranim jezicima, psihologijom, istorijskim razvojem, geografijom, fizikom, tehnologijom, ekologijom itd.

KATALOG ZNANJA (STANDARDI PO RAZREDIMA)

Po realizaciji programa u enici treba da:

- ❖ Prepoznaju djela koja predstavljaju osnovu koncertnog programa muzike produkcije.
- ❖ Razlikuju osnovne karakteristike djela po stilovima, rodovima, žanrovima, obliku i sadržaju.
- ❖ Poznaju osnovne informacije o stvaraocima i izvođačima, kao i elementarne muzike izražaje.
- ❖ Po mogunostti da u enici realizuju predložene stvarala koje zadatke.

POSEBNI I OBAVEZNI OBLICI MUZIKE NASTAVE

Rad sa horom i orkestrom je poseban i obavezan oblik muzike kog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi; nižoj, srednjoj i višoj muzičkoj skoli.

Ovi oblici muzike nastave predstavljaju visok nivo muzike interpretiranja kao i školu u svim manifestacijama.

Rad sa školskim horom kao osnova za formiranje muzike života, bilo je planirana i određena rasporedom.

Horovi se formiraju po različitim nivoima - u saslušavanju traje kao nastavni učasnik 45'.

Rad sa horom spada u nedjeljni fond učionica (4 učionice). Tokom školske godine hor priprema i reprezentuje umjetničko-pedagoški program.

Talentovani učenici koji žele učestvovati u horu.

Rad sa horom po učenje od 3. razreda osnovne škole.

LIKOVNA UMJETNOST (1. as nedjeljno, 37. asova godišnje)

UVOD

Savremeni svjetski trendovi, naročito u obrazovanju i filozofiji kurikuluma, suočavaju nas sa novim izazovom, koji se javio kao posljedica potrebe da se kosovsko društvo poveže sa tekućim evropskim i svjetskim standardima. Za uključivanje u savremene tokove globalnog društva, potrebno je u novu školu unositi prave kvalitete kao i standarde multikulture.

Likovno obrazovanje ima u sebi univerzalne vrijednosti i ne poznaje granice.

CILJEVI

Podsticati, razvijati, upotrijevati i osposobiti učenike za samostalno otkrivanje vizuelnih pojava i njihovo estetsko doživljavanje. Razviti kod učenika osjećaj za lijepo, znanja o likovnim vještinama, sposobnost mišljenja i izražavanja, kreativnost, viziju i kako sve to implementirati u društvu. Učenici treba da postanu stručnjaci sa iskustvom i budu ukorak sa savremenim shvatanjima likovnog jezika u svijetu.

GLAVNI CILJ

Analiza i sinteza likovne kulture.

OPŠTI CILJ

Kreativni, samopouzdani, intuitivni i savjesni razvoj učenika.

POSEBNI CILJ

Da se učenik osposobi kako bi samostalno radio na konstrukciji i kompoziciji materijalnih oblika i implementirao ih na tržištu rada.

OBJEKTIVI

Kreativni, samopouzdani, intuitivni i savjesni razvoj u enika, uključenih u rekonstrukciju kosovskog društva u demokratskih procesa kroz:

Savladavanje znanja i razvoj umjetni kih vještina.

Da bi u enici samostalno radili na konstrukciji i kompoziciji materijalnih oblika pri vizuelnoj dekoraciji treba im:

Razvoj umetni kog izražavanja i sposobnost predstavljanja.

Da kroz «analizu i sintezu» likovne kulture Bošnjaka na Kosovu, razviju koncepciju kao glavni faktor implementacije likovne umjetnosti na tržištu rada u enici treba da posjeduju:

Sposobnosti za vrednovanje estetski lijepog.

PROGRAMSKI SADRŽAJI

*SA DJETETOM NASTAVNIK TREBA DA BUDE PAŽLJIV,
JER DIJETE LAKŠE OTKRIVA STVARNOST. NJEGOVO
INTERESOVANJE GA MOTIVIŠE DA ISTRAŽUJE.*

Programski sadržaj ima za cilj da kod u enika probudi kreativni doživljaj, koji će obilježiti vrijeme u kome se u enik samostalno razvija, da mu uzdigne duh koji će dati pozitivan početak događajima i djelima; da ga vodi kroz nepoznato, užbu uju i ga i udvostru uju i mu energiju za novo, bude i u njemu ambicije za uspjeh u životu.

I. SAVLADAVANJE ZNANJA I RAZVOJ UMJETNI KIH VJEŠTINA (14 asova)

Poznavati psihologiju u enika je od značaja nastave umjetnosti, jer, škola više nije neproductivna zanat. Danas je škola institucija za izvođenje kreativne nastave. To je sistem najfinijih odnosa nastavnik - u enik, kako je to neko lijepo primjetio: »U enici su školjke koje treba otvoriti, a nastavnici su ti koji su odgovorni za veliku bisera».

1.1. U enike treba motivisati za: zanimljivosti, atraktivnosti, igre, dinami nost u enja, kao i za kontinuiranost uma, oka i ruke. Treba ih usmjeravati da razvijaju smisao za razgovor, dodir, kontakt, stvaranje, istraživanje i umetni ko oblikovanje - da se kod u enika afirmišu tajne snage za uspješan razvoj i pristup ka likovnoj umjetnosti.

1.2. U enike upoznati sa likovnom kulturom i stilovima kroz istorijske periode: Praistorijska, egipatska, egejska, gr ka, rimska, etrurska, vizantijska, islamska, romanska, gotska i klasi na umjetnost.

II. RAZVOJ UMJETN IKOG IZRAŽAVANJA I SPOSOBNOST PREDSTAVLJANJA (14 asova)

U enike treba upoznati sa tehnikama i materijalima prilikom izrade umjetni kih predmeta i slika, kao i da savladaju umjetni ki jezik izražavanja.

2.1. Likovni elementi: linija, forma, tekstura, boja, valer, svjetlost, sjenka.

- Olovka
- Ugalj
- Lavorani tuš
- Kombinovana tehnika
- Rad u prirodi

2.2. Istraživanje razli itih medijuma i raznih principa u kompoziciji: ritam, balans, pokret, kontrast i harmonija.

- Slikarstvo
- Kolaž
- Mozaik
- Vitraž
- Rad po imaginaciji

2.3. Dvodimenzionalno i trodimenzionalno komponovanje i oblikovanje

- Modeliranje
- Reljef
- Grafika
- Keramika

- Skulptura
- Multimedij
- Grafički dizajn

2.4. Izražavanje ideja i osjećanja kroz umjetnost

2.5. Planiranje i izvođenje umjetničkog obrazovanja i sposobnosti

III. SPOSOBNOSTI ZA VREDNOVANJE ESTETSKI LIJEPOG (9 asova)

Danas je velika potreba za metodi kojim mehanizmima u obliku radnih naloga, zadataka, vježbi i uputstava za samostalan rad, kao i podsticaj za kreativnu djelatnost. To je izazov za uspjeh, to je mobilizacija misli, njihovo usmjerenje u tok harmonije, to je izazov pred nepoznatim i sud o vrijednostima.

Učenici treba da istražuju i analiziraju likovne elemente i umjetnička djela kako bi ih lakše mogli shvatiti, kao i primjenjivati u praksi.

Učenik kao ocjenjivač treba da ima razvijenu intuiciju i zdravu percepciju prilikom procjenjivanja i donošenja suda o estetskim vrijednostima djela.

3.1. Shvatanje umjetnosti, njena analiza i debata o njoj

- Objasnjenje
- Analiza
- Interpretacija
- Debata

3.2. Eseji, lična zapažanja o umjetničkim djelima i događajima

- Raporti
- Kritički osvrt
- Lična mišljenja

3.3. Organizovanje izložbi i promocija

- Samostalna izložba
- Kolektivna izložba
- Tematska izložba

3.4. Posjeta izložbi, muzeja i galerija

- Galerije
- Muzeji
- Kulturni centri
- Eskurzije

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Postupak rada treba da bude zasnovan na objektivnim, naučno-istraživačkim rezultatima u enika, kojim će moći da pomire zahtjeve i suprotnosti u likovnoj umjetnosti.

Postiće i kvalitetne kreacije i harmoniju povezanost cjeline, poštujući didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke zahtjeve kroz individualni i kabinetски - timski rad.

Samooobrazovanjem regulisati slobodnu kreativnost i imaginaciju kao individualnu i originalnu sposobnost, koja će u enike usmjeriti prema cilju.

Timskim radom integrisati stručna znanja, iskustva i talent - uz maksimalno isključenje slučajnosti.

Pružiti svim učenicima kreativnog tima osjećaj sigurnosti i samopouzdanja prilikom rada, koji će im pomoći da slobodno i sa sigurnošću primjenjuju znanja u okvirima zahtjeva i ograničenja.

Kabinetskim radom doprinositi uvjerenju da su primjenjeni metodi i postupci pravilni i da obezbjeđuju ispunjenje svih zahtjeva, a da pri tome ne skreću sa puta koji u enike vodi ka rješenju.

OBLICI RADA

- 1) Rad u grupama
- 2) Samostalan rad
- 3) Individualan rad
- 4) Frontalni rad
- 5) Medijski rad

MOTIVI – POTICAJI

- 1) Stvaralaštvo
- 2) Doživljaj lijepog
- 3) Sloboda
- 4) Radoznalost

- 5) Uspjeh
- 6) Poštovanje li nosti
- 7) Samopouzdanje
- 8) Kontakt sa prirodom
- 9) Li ne i društvene potrebe
- 10) Takmičarski duh

PRISTUPI I ODLIKE

- 1) Intenzivni rad
- 2) Otvorenost
- 3) Stvarala ko posmatranje
- 4) Kreativna usmjerenost
- 5) Fleksibilnost izraza
- 6) Imaginativna usmjerenost
- 7) Njegovanje li ne posebnosti
- 8) Emocionalni doživljaj
- 9) Tolerancija

STANDARDI VREDNOVANJA

U enik treba:

- da formira pravilan pristup likovnoj umjetnosti Kosova;
- da spozna i shvati osnove likovnog jezika;
- da kreativne sposobnosti dovede do izražaja kroz formiranje sekcija, realizovanje ekskurzija, kao i primjene likovne umjetnosti u društvu u kojem živi;
- da razvije osjećaj za humanu ekologiju, jednakost i toleranciju među polovima, nacijama i religijama.
- da se upozna sa razvojnim putem likovne umjetnosti na Kosovu i uspostavi zdrav odnos prilikom njenog predstavljanja javnosti.

MEĐUKURIKULARNA POVEZANOST

Koordinacija sa ostalim nastavnim oblastima: bosanski jezik i književnost, arhitektura, medicina i dr.

O ekivani rezultati

Treba o ekivati sljedeće rezultate:

- da se kod učenika razvije i usavrši ono što nose u sebi;
- da se kod učenika aktivira stanje svijesti prilikom susreta sa likovnim pojavama, radi razvoja stvarala kog mišljenja;
- da izbjegavaju prepostavke, njeguju zdrav odnos i zauzimaju pravilan stav prema kosovskom umjetni kom nasljeđu;
- da kroz proces edukacije stvaraju navike i potrebe za redovnu pratnju razvoja umjetnosti u svijetu i građanskim kulturnim manifestacijama.
- Potpunim prebacivanjem težišta rada na učenike postiže se samostalan razvoj sposobnosti za reprodukciju znakova u prirodi i društву.

NASTAVNA SREDSTVA I LITERATURA

Džonson - Istorija umjetnosti

Harvard Aranson - Istorija moderne umjetnosti

Herbert Rid - Istorija modernog slikarstva

Mišel Sejfor - Apstraktna umjetnost

Enciklopedija likovnih umjetnosti

Nikos Stangos i Herbert Rid - Art and Artist

Goroslav Keler - Dizajn

Dr. M. Fruht - Grafički dizajn

Nerkez Smailagi - Islamska kultura

TEHNOLOGIJA INFORMISANJA I KOMUNIKACIJE

(2. godišnja, 74. sedmi red)

UVOD

Tehnologija informisanja i komunikacije - TIK za deseti razred je nastavak i proširenje prethodno ste enog znanja iz ove oblasti. Ovaj predmet zbližava u enike sa modernim tehnologijama informisanja i komunikacije, kao što su: rad sa računarom, rad sa drugom opremom (DVD, skener, digitalni aparat, digitalna kamera itd.), demonstracija sposobnosti u korišćenju dotične opreme i programa. Uključuje takođe sisteme koji omogućuju korišćenje i prenošenje informacija na razne načine. Ovo uključuje audio (glas) i video (grafika) komunikacije, kao i korišćenje interaktivnih multimedija.

U desetom razredu učenici takođe uče i o aplikativnim programima za tabelarnu i grafičku preradu podataka, multimedijalnim mogućnostima u računarskim sistemima, kao i o aplikativnim programima za pripremu prezentacija.

CILJEVI

Glavni ciljevi učenja TIK-a za učenike su:

- razvijanje i produbljivanje znanja u oblasti TIK-a i njena važnost u službi čovjeka;
- stvaranje navika i vještina tokom teorijskog i praktičnog rada, sposobnosti traženja informacija iz domena TIK-a;
- tabele, grafikoni i crtanje sa korišćenjem aplikativnih računarskih programa su takođe od suštinske važnosti u tehnološkoj praksi za određivanje i objašnjavanje ideja i predloženih rješenja;
- osnaživanje u službi doprinosa tehnološkom društву.

Opšti objektivi

Opšti objektivi u enja nastavnog predmeta TIK su:

- da upoznaju u enike sa dimenzijom TIK-a u djelnostima ovjeka;
- da razvijaju mogu nosti za povezivanje teorije i prakse u oblast TIK-a u djelnostima ovjeka;
- da uvježbavaju koriš enje opreme, procedura i ra unarskih tehnika s ciljem rješavanja problema na kreativan na in u raznim situacijama svakodnevnog života;
- da u enici budu u stanju koristiti softver aplikacije (EXCEL, POWER POINT) za realizaciju tablica, grafikona, za administraciju podataka, prezentacija, datoteka;
- da upoznaju mogu nosti multimedijalne opreme koje komuniciraju preko ra unara i da budu u stanju da koriste njihove kombinacije u funkciji multimedijalne prezentacije.

TEHNOLOGIJA INFORMISANJA I KOMUNIKACIJE - TIK

SPECIFI NI OBJEKTI	PROGRAMSKI SADRŽAJ	STANDARDI POSTIGNU A	METODOLOŠKA UPUTSTVA	ME UPREDMETNA POVEZANOST
Aplikativni program za tabelarnu i grafi ku preradu podataka: MS EXCEL				
Tema 1: Radna knjiga i radni list u Excel-u				
Fond asova: 4				
Upoznavanje sa programom Excel. Upoznavanje sa radnom knjigom i radnim listom u Excel-u.	Uvod u program Excel. Zna enje tasta na Excel-ovom toolbaru. Kretanje po radnom listu. Unošenje i ispravka podataka u obliku: teksta, brojeva i formula. Imenovanje i uvanje rada na Excel-u. Printovanje jednog radnog lista. Izlazak iz Excel-a.	Steena znanja u izvršavanju osnovnih operacija sa radnom knjigom i radnim listom na Excel programu.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na ina izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik Matematika
Tema 2: Pravljenje jednog radnog lista (worksheet-a)				
Fond asova: 4				
Upoznavanje sa na inom pravljenja jednog radnog lista (worksheet-a).	Za etak novog dokumenta. Rad sa granicama. Pomjeranje sadržaja elija. Kopiranje sadržaja elija. Brisanje sadržaja elija, dodavanje ili uklanjanje sadržaja elija. Dodavanje ili uklanjanje stubaca i redova kao i promjena širine stubaca i visine redova.	Steene vještine u izvršavanju osnovnih operacija sa podacima u elijama i rad sa stubcima i redovima.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na ina izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik Matematika

Tema 3: Formatiranje jednog radnog lista (worksheet-a)				
Fond asova: 8				
Upoznavanje sa mogunostima Excel-a u formatiranju radnih listova.	Pomjeranje po radnom listu unutar radne knjige. Korištenje Help na ina za Excel. Korištenje opcija: Number, Font, Align, Border i Pattern iz Format menija.	Stene vještine u izvršavanju operacija u vezi s formatiranjem radnih listova.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na ina izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik
Tema 4: Formule i funkcije				
Fond asova: 8				
Upoznavanje sa formulama i funkcijama koje se koriste u programu Excel	Shvatanje formula. Pisanje i izvršavanje običnih formula sa Excel-om. Šta je funkcija. Lista funkcija koje sadrži Excel. Korištenje nekoliko osnovnih funkcija. Korištenje tipke (tasta) AutoSum .	Steno znanje u vezi s osnovnim formulama i funkcijama programa Excel i demonstracija vještina u korištenju nekih od njih.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na ina izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik Matematika Fizika
Tema 5: Administriranje jedne radne knjige (workbook)				
Fond asova: 4				
Upoznavanje sa mogunostima administriranja jedne radne knjige (workbook)	Preimenovanje radnih listova unutar radne knjige. Pomjeranje i kopiranje radnih listova unutar određene knjige. Dodavanje i uklanjanje radnih listova iz radne knjige. Korištenje komande Zoom . Korištenje opcije Print Preview . Podjela jednog radnog lista u	Steno znanje u vezi s administriranjem radne knjige i demonstracija vještina u korištenju opcija naglašenih u sadržaju.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na ina izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik Matematika

	stranice. Štampanje jednog radnog lista (Print).			
--	--	--	--	--

Tema 6: Građenje grafikona

Fond asova: 8

Upoznavanje sa mogućnostima grafičkog predstavljanja numeričkih podataka sistematiziranim u jednom radnom listu.	Razne vrste grafikona. Stvaranje grafikona u istom radnom listu ili ne. Stvaranje raznih vrsta grafikona. Povezivanje i uređivanje formata grafikona. Štampanje grafikona.	Steveno znanje u vezi s vrstama grafikona i demonstracija vještina u građenju upotrebljivijih grafikona.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na inačicama izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik Matematika
--	--	--	---	--

Tema 7: Administriranje podataka

Fond asova: 6

Upoznavanje sa mogućnostima administriranja podataka.	Shvatanje jedne Database. Građenje jedne Database. Korištenje komande Form iz menija Data . Dodavanje nove, upisivanja u Database. Uklanjanje jednog upisivanja iz Database. Korištenje komande Dataform da bi se tražio upis. Korištenje opcije AutoFilter .	Steveno znanje u vezi sa shvatanjem Database i demonstracija vještina u administriranju jedne Database stvorene od zahteva.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na inačicama izvršavanja operacija. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik
---	--	---	---	----------------------------------

MULTIMEDIJA

Tema 8: Multimedijalne mogućnosti u računarskim sistemima

Fond asova: 10

Upoznavanje sa mogućnostima multimedijalnog	Opšte znanje o multimedijima. Instalacija i demonstracija rada sa multimedijalnom opremom: DVD,	Steveno znanje u vezi s multimedijima i demonstracija vještina u	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija	Bosanski jezik Engleski jezik Muzičko vaspitanje
---	---	--	--	--

djelovanja. Upoznavanje s multimedijalnom opremom i programima za izvršavanje multimedijalne radnje.	skener, digitalni aparat, digitalna kamera, itd. Programi: Windows Media Player i Windows Movie Maker.	koriš enju multimedijalne opreme i pripadaju ih programa.	izvršavanja operacija, individualni i grupni rad.	Umjetnost
--	---	---	---	-----------

Aplikativni programi za pripremu prezentacija: MS POWERPOINT

Tema 9: Osnovno znanje o programu PowerPoint

Fond asova: 6

Upoznavanje sa osnovnim operacijama za rad sa programom PowerPoint.	Startanje Powerpoint-a. Stvaranje prezentacije sa Autocontent Wizard, Design Template i Blank presentation . Razni oblici izgleda prezentacije na ekranu (NORMAL VIEW, OUTLINE VIEW, SLIDE VIEW, SLIDE SORTER VIEW). Pomjeranje po prezentaciji putem klizne trake. uvanje prezentacije (Save). Otvaranje prethodno sauvane prezentacije. Slanje prezentacije putem E-maila.	Ste ena znanja u vezi s programom PowerPoint. Demonstracija vještina u izvršavanju osnovnih radnji sa ovim programom. Predstavljanje prezentacije svakog u enika. Razmjena iskustava me u u enicima zasnovanim na pore enju njihovih prezentacija.	Predavanje programskog sadržaja, demonstracija na ina izvršavanja operacija, individualni i grupni rad. Stvaranje osobnih prezentacija.	Bosanski jezik Engleski jezik
---	---	--	---	----------------------------------

Tema 10: Editiranje stranica (slides) jedne prezentacije

Fond asova: 6

Upoznavanje sa mogu nostima prerade stranica jedne prezentacije.	Selektiranje teksta. Insertiranje teksta. Brisanje teksta. Otkazivanje promjena. Pomjeranje teksta. Promjena važnosti teksta u stranici. Promjena fonta teksta. Sre ivanje veli ine teksta. Promjena boje	Predstavljanje promjena u prezentaciji od strane svakog u enika, na osnovi ste enog znanja iz ove oblasti (editiranje teksta). Razmjena isku-	Predavanje programskog sadržaja. Demonstracija rada sa raznim prezentacijama. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik
--	---	---	--	----------------------------------

	teksta, itd. Stvaranje novih stranica u prezentaciji.	stava me u u enicima, zasnovana na pore enju njihovih prezentacija.		
--	---	---	--	--

Tema 11: Postavljanje i organizacija objekata na stranicama prezentacije

Fond asova: 6

Upoznavanje sa mogu nostima postavljanja objekata na stranice prezentacije i njihova organizacija unutar stranice.	Koriš enjeopcije Slide Layout . Postavljanje gotovih oblika (Autoshape). Efekti tekstova sa opcijom Word Art Gallery . Koriš enjeopcije Clip Art . Koriš enje grafikona. Pomjeranje i promjena dimenzija nekog objekta.	Predstavljanje poboljšanja prezentacije od strane svakog u enika, na osnovu znanja ste enih iz ove teme (oboga ivanje prezentacije sa raznim objektima). Razmjena iskustava me u u enicima, zasnovana na pore enju njihovih prezentacija.	Predavanje programskog sadržaja. Demonstracija rada sa raznim prezentacijama. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik
--	---	---	--	----------------------------------

Tema 12: Animacije i tranzicija stranica (slajdova)

Fond asova: 4

Upoznavanje sa mogu nostima animacije i tranzicije stranica jedne prezentacije.	Reorganizacija stranica i koriš enjeopcije Custom Shows . Animacija objekata u stranicama jedne prezentacije putemopcije Custom Animation . Tranzicija stranica (Slide Transitions). Predstavljanje prezentacija na ekranu putemopcije View show .	Predstavljanje kona nih verzija od strane svakog u enika, na osnovu ste enog znanja iz ove teme (postavljanje animacije objekata i tranzicije stranica). Razmjena kona - nih iskustava me u u enicima, zasnovanim na pore enju njihovih prezentacija.	Predavanje programskog sadržaja. Demonstracija rada sa raznim prezentacijama. Individualni i grupni rad.	Bosanski jezik Engleski jezik
---	--	---	--	----------------------------------

VREDNOVANJE

Vrednovanje u enja se vrši na ove na ine:

1. ocjenjivanjem zalaganja u enika tokom realizacije programskog sadržaja;
2. ocjenjivanjem individualnog rada na ra unaru;
3. ocjenjivanjem doprinosa tokom grupnog rada;
4. testiranjem tokom nastavnog procesa;
5. ocjenjivanjem zada e i individualnih ra unarskih projekata.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU LITERATURE I DRUGIH NASTAVNIH IZVORA

Predložena literatura

1. "Kompjuterët dhe Informatika", za u enike I razreda srednje škole, autori Dr. Agni Dika, Mr. Seb Rodiqi
2. "Kompjuteri për të gjithë", autori Dr. Agni Dika, Seb Rodiqi
3. "Programe Kompjuteri", autor Harallamb Papakroni
4. Literatura na engleskom jeziku za: MS Office 97, MS Office 2000, MS Office XP, itd.
5. Integrisana uputstva na MS Office-u, itd.

Neophodna oprema i drugi preduslovi:

1. kabinet sa ra unarima, printerima, i multimedijalnom opremom (DVD, skeneri, digitalni aparat, digitalna kamera, itd.);
2. neophodne software aplikacije;
3. pristup internetu, lokalna mreža u kabinetu;
4. treninzi za nastavnike;
5. održavanje.

Minimalni uslovi:

1. jedan ra unar za demonstraciju nastavnog programa;
2. treninzi za nastavnike.

NAPOMENA:

Ako škola nema ra unare, potrebno je ista i teorijske aspekte programom predvi enih tema i da se izvrši njihova demonstracija, ako škola ima bar jedan ra unar.

U predvi enom fondu asova je uklju eno predavanje, u vrš ivanje predmeta i testiranje u enika.

Ako škola nema ra unara, predlaže se da se fond asova raspodijeli po drugim temama za koje takvi uslovi nisu neophodni.

OPŠTA METODOLOŠKA UPUTSTVA

1. Naglasak na demonstraciji i individualnom i grupnom radu, npr. predavanje 25%, demonstracija 25%, individualni i grupni rad 50%.
2. Predavanje programskog sadržaja (25% asa) je neophodno da se izvrši putem prezentacija na ra unaru a ne na tabli, dok predavanja u vezi s hardware opremom moraju biti popra ena sa njihovom vizuelnom prezentacijom.
3. Poticanje individualnog rada i razmjene znanja i sposobnosti (interaktivni rad).

Obnavljanje sadržaja putem zadatka koji uklju uju izvršavanje više ste enih vještina.

ORIJENTACIJA ZA NEZAVISAN RAD

1. Grupni i individualni rad
 - 1.1. Stvaranje složenijih dokumenata: naprednijih prezentacija na programu PowerPoint .
 - 1.2. Rješavanje matemati kih problema korištenjem programa MS Excel.
 - 1.3. Objavljivanje najbolje prezentacije na PowerPoint-u.

TJELESNI ODGOJ I SPORT (2. sasa nedj., 74. asova godišnje)

UVOD

Tjelesni i sportski odgoj je neophodan proces proširivanja znanja, razvijanja sposobnosti i veoma važno sredstvo za izgradnju osobina jedne linosti i odnosa među učenicima.

Zbog toga treba insistirati da se kroz određene ciljeve, sadržaje, metode i oblike rada, postigne pravi psihosocijalni razvoj mladih, relaksacija i kompenzacija negativnih uticaja tokom sjedenja - sa ciljem da postignemo zdrav razvoj, njegujemo i učimo da u svim životnim fazama, slobodno vrijeme treba popunjavati sportskim sadržajima. Zdravim na inom življenja utiče se na formiranje dobrog osjećaja, zdravlja, vitalnosti i optimizma za životom. Za učenike sa ograničenim sposobnostima (- 3 sigma) i za talentovane učenike (+ 3 sigma) mora se osigurati poseban tretman kroz razne pokretne aktivnosti pet puta nedjeljno. Sa učenicima sa ograničenim sposobnostima treba raditi preko korigovanih pokreta. Dok talentovane učenike treba grupisati u sportska odjeljenja, kako bi se formiralo bar po jedno odjeljenje u svakom opštinskom centru.

CILJEVI

Orientaciona sredstva za sportski odgoj posebno se odnose na:

- razvoj pokretnih i funkcionalnih sposobnosti koje su prilagođene različitim sportovima;
- znanje i sposobnost za neke sportove;
- pravilno shvatanje važnosti bavljenja sportom za učenje i jačanje zdravlja;
- pozitivna iskustva u sportu za duševno obogaćivanje;
- relaksacija i udaljavanje od svakodnevnih školskih umora;
- sredstvo za skladan i zdravstveni razvoj;
- sport i tjelesni odgoj kao i zdrava hrana utiču na zdrav život;

- odnosi u sportu treba da budu zdravi, sportska ponašanja treba da budu puna poštovanja (fair play);
- doživljavanje zadovoljstva u sportu, stvaranje i razvoj pravilnog stava;
- razvoj upornosti kroz sportske aktivnosti;
- razvoj samopouzdanja tokom bavljenja sportom, tokom nastavnog asa;
- stvaranje pokretnog stvaralaštva;
- njegovanje i očuvanje ambijenta i okoline;
- razvoj osjećanja za vrednovanje i očuvanje tradicije i kulturnog nasljedstva;
- raznim oblicima i metodama da se pomogne u razvoju pozitivnog sportskog ponašanja, sportskim doživljajima i zadovoljstvima, psihičke stabilnosti razvoja druženja.

OBJEKTIVI

U svakoj fazi školovanja ciljevi su obuhvatni učetni grupe:

- razvoj tijela, pokretnih i funkcionalnih sposobnosti;
- usvajanje i ostvarivanje sportskog znanja;
- učenje teorijskih karakteristika;
- prijatni sportski doživljaji, održivo stvaranje i razvoj - stvarajući tako ravnotežu.

Razvoj tijela, pokretnih i funkcionalnih sposobnosti

- razvoj pokretnih sposobnosti (snaga, brzina, kordinacija pokreta, fleksibilnost, ravnoteža i tačnost);
- razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost), prije svega van školskih asova sa različitim pokretima izdržljivosti (staze, ski-staze, plivanje, šetanje u prirodi, orientacione staze, itd.) sa mjeranjem srčane frekvencije sa individualnim programima);
- adekvatnim vježbama njegovanje pravilnog držanja tijela;
- pokretno formiranje fleksibilnosti i funkcionalne sposobnosti za tjelesnu težinu.

Usvajanje i ostvarivanje sportskog znanja

- učenje i dopuna osnovnih elemenata u atletici i gimnastici,
- tehničko-taktično ostvarivanje sportskih igara omogućiti će uspjeh u različitim situacijama u igrama;

- izvo enje razli itih uskla enih i estetskih pokreta uz muzi ku pratnju;
- stvaranje dobrog raspoloženja i osje aja pokretima;
- u enje plesnih tehnika;
- ostvarivanje pliva ke tehnike;
- upoznavanje, u enje i ostvarivanje izabralih sportova.

U enje teorijskih karakteristika

- uticaj razli itih sportova na zdravlje i dobro raspoloženje;
- shvatanje u estvovanja organizma sa nabojem;
- uticaj pokreta na pripremanje izdržljivosti;
- shvatanje zna aja osnovnih principa u sportu;
- shvatanje uloge sporta kao preventive prema razli itim devijacijama.

Prijatni sportski doživljaji, održivo stvaranje i razvoj

- stvaranje odnosa odgovornosti do željenog zdravlja (razne sportske aktivnosti u školi, na asu fizi kog odgoja, njegovanje tijela, zdrava ishrana);
- stvaranje izdržljivosti na asu tjelesnog odgoja, ali i aerobnim pokretima (tr anje u prirodi, tr anje sa skijama, plivanje, šetnja u prirodi, orijentaciono tr anje, itd.).

PROGRAMSKI SADRŽAJI

1. Teorije o tjelesno-sportskom odgoju	3 asa
2. Ocjenjivanje pokretnih sposobnosti	4 asa
3. Atletika	8-10 asova
4. Sportska i ritmi ka gimnastika	12-16 asova
5. Kolektivni sportovi	34 asa
6. Individualni sportovi:	
- borila ki sportov	6-10 asova
- sportovi sa reketima	4-8 asova
7. Plivanje	7-10 dana
8. Šetnje	2 dana godišnje
9. Sportska takmi enja (najmanje u dva sporta - prema uslovima)	

NASTAVNE CJELINE	PROGRAMSKI SADRŽAJI	METODOLOŠKA UPUTSTVA	REZULTATI KOJE TREBA POSTI I	POVEZANOST SA DRUGIM PREDMETIMA
1. TEORIJE TJELES-NO-SPORTSKOG ODGOJA	U eni ke aktivnosti tokom u enja tjelesnog odgoja i sporta	Forma frontalnog rada: metoda verbalnog rada.	Podizanje u eni ke svijesti o tjelesnim aktivnostima.	Maternji jezik Zdravstveno vaspitanje
2. OCJENJIVANJE MOTORNIH SPOSOBNOSTI	Antropometri ka mjerena i mjerena psihomotornih sposobnosti	Forma rada u grupi: verbalna i demonstrativna metoda.	Stepen napredovanja (po etni ko i kona no ocjenjivanje antropometri kih i pokretnih osobina).	Matematika Zdravstveno vaspitanje
3. ATLETIKA • Hodanje i tr anje	• Polazak i ubrzavanje • Tr anje na 80 m, 600 m ž. i 1000 m m.	Forma rada: grupni i individualni rad.	U enik treba: da zna niski i visoki polazak, tehniku brzog i izdržljivog tr anja; da zna da tr i koordinirano sa odre enim tempom;	Matematoika Biologija
• Skokovi	• Skok udalj - "tijelo u luk" • Skok uvis	Forma rada: grupni i individualni rad. Metoda rada: usmena, demonstrativna, sinteti ka i ilustrativna.	da zna tehniku skoka udalj i uvis sa zaletom;	Biologija Fizika
• Bacanja	• Bacanje kugle do 200 gr. iz mjesa i sa zaletom na cilj i u dalj • Bacanje medicinske kugle	Forma rada: frontalni i grupni rad. Metoda rada: usmena, demonstrativna, sinteti ka i ilustrativna.	da zna da baci loptu sa zaletom; da zna da gura medicinske lopte;	Biologija Fizika Matematika
4. RITMI KA I SPORTSKA	• Frontalna ravnoteža sa kolutom naprijed	Frontalni oblik rada: u parovima i	da zna lete i kolut; da zna stajanje na rukama;	Fizika

GIMNASTIKA				
• Vježbe na podu	<ul style="list-style-type: none"> Kolut naprijed sa vertikale na rukama uz asistenciju Lete i kolut uz asistenciju Okretanje sa strane 'Zvijezda' 	individualno.	da zna jednu slobodnu kompoziciju;	
• Skokovi	<ul style="list-style-type: none"> Skok preko kozlija, sa nogama sa strane Skok preko kozlija skupljenih nogu 	Forma rada: <ul style="list-style-type: none"> frontalna, u parovima i individualna. 	da zna da preskoči kozlija sa nogama sa strane i skupljenih nogu;	Fizika
• Prstenovi	• Obnavljanje iz IX razreda	Forma rada: frontalna, u parovima i individualna.	da zna da se uhvati, da se ljudi i da znaju iza njih; da zna jednu slobodnu kompoziciju;	Fizika
• Paralele	<ul style="list-style-type: none"> Ljuljanje naprijed - nazad Pomjeranje rukama na pesnicama 	Forma rada: frontalna, u parovima i individualna.	da zna ulazak u paralele, da se ljulja i da stoji snažno; da zna jedan jednostavan izlaz; da zna jednu slobodnu kompoziciju;	Fizika
• Gimnastička greda	• Obnavljane iz IX razreda	Forma rada: frontalna, u parovima i individualna. Metoda rada: usmena, demonstrativna, sintetička i ilustrativna.	da zna da hoda na gredu, da se okreće, da drži ravnotežu i da kombinuje elemente u cjelinu;	Fizika
• Nacionalna i međunarodna narodna kola	Kola: <ul style="list-style-type: none"> Šota Jedno međunarodno kolo Moderan ples 	Frontalni metod rada.	da zna da igra kolo uz muziku pratnju; da zna moderan ples;	Muzičko vaspitanje

5. KOLEKTIVNI SPORTOVI	<ul style="list-style-type: none"> • Dodavanje i primanje velikom brzinom • Dribling - vo enje aktivnim protivnikom • Varke sa aktivnim protivnikom • Udarci - šutiranje sa preprekama • Odbrana, grupna i ekipna • Napad - grupni i ekipni 	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmena, demonstrativna i sintetska.</p>	<p>da zna da koristi osnovne tehnike i takti ke elemente u raznim situacijama tokom igre; da u cjelini zna pravila sportskih igara;</p>	Matematika
• Nogomet	<ul style="list-style-type: none"> • Dodavanje i primanje velikom brzinom • Dribling - vo enje aktivnim protivnikom • Varke sa aktivnim protivnikom • Udarci - šutiranje sa preprekama • Odbrana, grupna i ekipna • Napad - grupni i ekipni 	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmena, demonstrativna i sintetska.</p>	<p>da zna da koristi osnovne tehnike i takti ke elemente u raznim situacijama tokom igre; da u cjelini zna pravila sportskih igara;</p>	Matematika
• Rukomet	<ul style="list-style-type: none"> • Dodavanje i primanje velikom brzinom • Dribling - vo enje aktivnim protivnikom • Varke sa aktivnim protivnikom • Udarci - šutiranje sa preprekama • Odbrana - grupna i ekipna • Napad - grupni i ekipni 	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmena, demonstrativna i sintetska.</p>	<p>da zna da koristi osnovne tehnike i takti ke elemente u raznim situacijama tokom igre; da u cjelini zna pravila sportskih igara;</p>	Matematika
• Košarka	<ul style="list-style-type: none"> • Dodavanje i primanje velikom brzinom • Dribling - vo enje aktivnim protivnikom • Varke sa aktivnim protivnikom • Udarci - šutiranje sa preprekama • Odbrana - grupna i ekipna • Napad - grupni i ekipni 	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmena, demonstrativna i sintetska.</p>	<p>da zna da koristi osnovne tehnike i takti ke elemente u raznim situacijama tokom igre; da u cjelini zna pravila sportskih igara;</p>	Matematika

• Odbojka	<ul style="list-style-type: none"> • Dodavanje lopte • Služenje (servis) i primanje lopte • Šutiranje iz pozicija 4, 3 i 2 – uz protivnikovo blokiranje • Blok 1 i 2 • Grupna i ekipna odbrana • Napad sa jednostavnim kombinacijama (2:4) 	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmena, demonstrativna i sintetička.</p>	<p>da zna da koristi osnovne tehničke i taktičke elemente u raznim situacijama tokom igre;</p> <p>da u cjelini zna pravila sportskih igara;</p>	Matematika
6. INDIVIDUALNI SPORTOVI Borilički sportovi: <ul style="list-style-type: none">• Rvanje• Karate	Tehnički elementi bez i sa protivnikom Taktički elementi: sa polauaktivnim i aktivnim protivnikom	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmjena, demonstrativna i sintetička.</p>	Učenik treba da zna: osnovne taktičko-tehnike elemente karatea, rvanja i džudoa.	Biologija
Sportovi sa reketima <ul style="list-style-type: none">• Stoni tenis (Ping pong)	Pokreti ruku i nogu Uzimanje i držanje reketa Osnovni udarci lopte: forhend, bekhend, serviranje i užvraćanje servisa	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmjena, demonstrativna i sintetička.</p>	<p>da zna osnovne udarce lopte sa reketom kao što su: forhend, bekhend, serviranje;</p> <p>da zna taktičke elemente igre;</p>	Matematika
7. AKTIVNOSTI U VODI 7-10 dana	Tehnike plivanja: kraul, prsno Školski polasci i povratak	<p>Forma rada: frontalna i individualna.</p> <p>Metoda rada: usmjena, demonstrativna i sintetička.</p>	da pliva na udaljenost od 50 m, koristeći svaku tehniku, kao i polazak i povratak;	Biologija Fizika Zdravstveni odgoj
8. ŠETNJA	Šetnje u prirodi, najmanje 3 puta godišnje	Forma rada: u grupi i individualno.	da hoda (10-15 km – trening izdržljivosti)	Socializacija učenika i njihovo moralno-sportsko jačanje
9. SPORTSKA TAKMIČENJA	Sportske aktivnosti u formi takmičenja, u najmanje dvije sportske discipline na školskom nivou i između škola u opštini	Ekipne forme rada (prema okolnostima).	da primjeni pravila igranja i sportsko ponašanje (fair-play).	Sociologija Psihologija

Od etiri ponu enih kolektivnih sportova škola treba da izabere najmanje dva, u zavisnosti od uslova i kadra koji ima.

Dodatni sadržaji:

Vožnja rolšuama, biciklom, tenis, badminton, ragbi i dr. Izbor ovih sadržaja vrši nastavnik i škola na osnovu materijalnih i kadrovskih uslova, kao i tradicije regiona gdje se škola nalazi.

OCJENJIVANJE

Ocenjivanje tjelesnog razvoja vrši se pomo u antropometri kih instrumenata, dva puta godišnje (visina tijela i težina tijela).

Ocenjivanje pokretnih sposobnosti vrši se pomo u sistema CGS, dva puta godišnje (skok iz mjesta u daljinu i skok iz mjesta u visinu, tranje na 60 i 800 metara (u enice) i 1000 metara (u enici).

Nivo sticanja pokretnih informacija vrši se na individualan i kolektivan način.

Ocenjivanje poštovanja pravila igre i sposobnost saradnje u kolektivnim sportovima.

Nivo sticanja teorijskih informacija se vrednuje pomo u pisanih testova.

**POTREBNE KVALIFIKACIJE NASTAVNIKA
ZA ODGOVARAJUĆI PREDMET U DESETOM RAZREDU**

Nr.	Predmet	Potrebna kvalifikacija nastavnika
1.	Bosanski jezik i književnost	Profesor bosanskog jezika i književnosti Profesor književnosti i bosanskog jezika
2.	Engleski jezik	Profesor engleskog jezika i književnosti
3.	Drugi strani jezik	Profesor odgovarajućeg jezika
4.	Latinski jezik	Profesor jezika koji je počeo u najmanje dva semestra latinskog jezika
5.	Matematika	Profesor matematike
6.	Biologija	Profesor biologije
7.	Fizika	Profesor fizike
8.	Hemija	Profesor hemije
9.	Geografija	Profesor geografije
10.	Građansko vaspitanje	Profesor sociologije, diplomirani pravnik, profesor historije
11.	Historija	Profesor historije
12.	Muzička umjetnost	Profesor muzičke umjetnosti
13.	Likovna umjetnost	Profesor likovne umjetnosti
14.	TIK (Tehnologija informacije i komunikacije)	Profesor matematike – informatike Inženjer informatike
	Tjelesni odgoj i sport	Profesor tjelesnog odgoja

Priprema za štampu:
IZDAVA KA KU A LIBRI SHKOLLOR, Priština
Štampa: DRUCKART - Priština

Katalogimi në publikim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214 –93 = 163.41

NASTAVNI plan i....

Nastavni plan i program : Za deseti razred više srednje škole / [Glavni urednik Isuf Zeneli].- Priština : Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije, 2003 (Priština: "Druckart").- 368 str.; 24 cm.

ISBN 9951-07-178-3

